

Situacija djece i žena

Bosna i Hercegovina

Istraživanje višestrukih pokazatelja

MICS

2006



Direkcija za
ekonomsko planiranje
Bosne i Hercegovine

Ministarstvo zdravlja
i socijalne zaštite
Republike Srpske

Ministarstvo zdravstva
Federacije
Bosne i Hercegovine

DFID Department for
International
Development

unicef 

BOSNA I HERCEGOVINA ISTRAŽIVANJE VIŠESTRUKIH POKAZATELJA 2006

Direkcija za ekonomsko planiranje
Bosne i Hercegovine

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
Republike Srpske

Ministarstvo zdravstva
Federacije Bosne i Hercegovine

UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija

DFID Department for
International
Development

**BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE**

 **BHAS**

*BOSNIA AND HERZEGOVINA
AGENCY FOR STATISTICS OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA*

Septembar, 2007.

Bosna i Hercegovina

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006

Izdavač:

UNICEF - Bosna i Hercegovina

Autori:

Jokić dr. Irena
Lolić dr. Amela
Memić Fahrudin
Nikšić doc. dr. Dragana
Pilav dr. Aida
Prodanović doc. dr. Nenad
Stijak Miroslav
Vuković Azemina

Dizajn: Branko Vekić

Grafička obrada:

Štampa:

Broj kopija: 850

Naslovna fotografija: Edin Pašović

Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS) za Bosnu i Hercegovinu sproveli su Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u saradnji sa Domom zdravlja u Banja Luci, te Ministarstvo zdravstva Federacije BiH u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH. Finansijsku i tehničku pomoć pružili su Dječiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) i DFID.

Istraživanje je sprovedeno kao dio trećeg kruga MICS istraživanja (MICS3) sprovedenog u preko 50 zemalja širom svijeta tokom 2005. i 2006. godine, nakon prva dva kruga MICS istraživanja koja su provedena 1995. i 2000 godine. Instrumenti istraživanja zasnivaju se na modelima i standardima razvijenim u okviru globalnog MICS projekta, a koji su osmišljeni tako da prikupljaju informacije o stanju djece i žena u zemljama širom svijeta. Dodatne informacije o globalnom MICS projektu dostupne su na Web stranici: www.childinfo.org.

Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Ministarstvo zdravstva Federacije BiH.

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006, Završni izvještaj. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Predgovor

Izveštaj o Situaciji djece i žena u Bosni i Hercegovini 2006, drugi po redu, pripremljen od strane naših vladinih institucija, predstavlja veliki doprinos razvoju politika i programa za djecu u Bosni i Hercegovini.


Ovaj izvještaj dolazi nam u pravo vrijeme, u trenutku kada je Bosna i Hercegovina inicirala procese pripreme Strategije razvoja za period 2008-2013. i Strategije socijalne uključenosti. Činjenica je da poboljšanje statusa djece, žena i porodica u Bosni i Hercegovini predstavlja značajan cilj tih razvojnih dokumenata.

Podaci o zdravstvenom i socijalnom statusu djece i žena u oba entiteta, te na nivou BiH, istovremeno predstavljaju osnovu koja će nam pomoći da procijenimo progres koji je Bosna i Hercegovina napravila u implementaciji Milenijumskih ciljeva Ujedinjenih nacija i Konvencije o pravima djeteta Ujedinjenih nacija, kao i napredak koji smo ostvarili kao našu obavezu prema svim građanima Bosne i Hercegovine.

Priprema ovog izvještaja rezultat je izuzetne saradnje ministarstava, institucija i stručnjaka iz cijele zemlje, kao i međunarodnih organizacija i donatora koji su pružili svesrdnu podršku izradi izvještaja. Ovom prilikom željeli bismo se zahvaliti UNICEF-u i Odjeljenju za međunarodni razvoj (DFID) Vlade Ujedinjenog Kraljevstva na svesrdnoj stručnoj i finansijskoj podršci ovom projektu. Međutim iznad svega željeli bismo se zahvaliti porodicama u Bosni i Hercegovini koje su otvorile vrata svojih domova kako bi omogućile ovo istraživanje.

Nadamo se da će bogatstvo informacija sadržanih u Izvještaju o Situaciji djece i žena u Bosni i Hercegovini 2006. g. biti podsticaj daljim i prijeko potrebnim istraživanjima o pitanjima djece i žena, te da ćemo zajednički koristiti podatke prikupljene u ovom istraživanju za dobrobit djece i žena u Bosni i Hercegovini.

Nikola Špirić
Predsjedavajući Savjeta
ministara Bosne i Hercegovine



Sadržaj

Predgovor	4	VIII. Razvoj djeteta	49
Zbirna tabela rezultata	11	IX. Obrazovanje	50
Spisak tabela	6	Pohađanje predškolske ustanove i spremnost za školu	50
Spisak grafikona	8	Pohađanje osnovne i srednje škole	51
Spisak skraćenica	9	Pismenost među odraslima	52
Zahvale	14	X. Zaštita djeteta	54
Sažetak	15	Registracija rođenja	54
I. Uvod	23	Dječiji rad	55
Ciljevi istraživanja	24	Disciplinovanje djece	55
II. Uzorak i metodologija istraživanja	25	Rano stupanje u brak	56
Dizajniranje uzorka	25	Nasilje u porodici	58
Upitnici	25	Djeca s poteškoćama u razvoju	58
Obučavanje i rad na terenu	27	XI. HIV/AIDS, seksualno ponašanje, djeca bez roditelja i ugrožena djeca	59
Obrada podataka	27	Poznavanje načina prenošenja HIV-a i upotreba kondoma	59
III. Obuhvat uzorka i karakteristike domaćinstava i ispitanika	28	Seksualno ponašanje koje je u vezi sa prenošenjem HIV-a	60
Obuhvat uzorka	28	Djeca bez roditelja i ugrožena djeca	61
Karakteristike domaćinstava	28	Dodatak A. Dizajniranje uzorka	141
Karakteristike ispitanika	29	Dodatak B. Spisak osoblja uključenog u istraživanje	145
IV. Ishrana	31	Dodatak C. Procjena nivoa grešaka	148
Stanje uhranjenosti	31	Dodatak D. Tabele kvaliteta podataka	156
Dojenje	32	Dodatak E. MICS pokazatelji; brojnici i nazivnici	169
Mala porođajna težina	34	Dodatak F. Upitnici	173
V. Zdravlje djeteta	36		
Imunizacija	36		
Liječenje oralnom rehidracijom	38		
Njega i liječenje upale pluća antibioticima	40		
Upotreba čvrstih goriva	41		
VI. Životna sredina	42		
Voda i sanitacija	42		
Sigurnost smještaja i trajnost smještajnog objekta	44		
VII. Reproductivno zdravlje	45		
Kontracepcija	45		
Nezadovoljene potrebe	46		
Prenatalna zaštita	47		
Pomoć pri porodu	48		

Spisak tabela

Tabela HH.1:	Rezultati intervjua obavljenih unutar domaćinstava, kao i sa pojedincima	65	Tabela EN.1:	Korištenje poboljšanih izvora pitke vode	85
Tabela HH.2:	Distribucija domaćinstava prema starosnoj strukturi i polu	66	Tabela EN.2:	Kućno tretiranje (prečišćavanje) vode	86
Tabela HH.3:	Sastav domaćinstava	67	Tabela EN.3:	Vrijeme potrebno da se dođe do izvora vode	87
Tabela HH.4:	Osnovne karakteristike intervjuisanih žena	68	Tabela EN.4:	Osoba koja donosi vodu	88
Tabela HH.5:	Osnovne karakteristike intervjuisane djece	69	Tabela EN.5:	Upotreba sanitarnih uređaja	89
Tabela NU.1:	Pothranjenost djece	70	Tabela EN.6:	Korištenje higijenskih mjera za uklanjanje dječijih fekalija	90
Tabela NU.2:	Početak dojenja	71	Tabela EN.7:	Korištenje poboljšanih izvora pitke vode i unaprijeđenih sanitacija	91
Tabela NU.3:	Dojenje	72	Tabela EN.8:	Sigurnost u trajnost smještaja	92
Tabela NU.4:	Adekvatno hranjena dojenčad	73	Tabela EN.9:	Trajnost smještajnog objekta	93
Tabela NU.8:	Novorođenčad sa malom porođajnom težinom	74	Tabela EN.10:	Život u sirotinjskoj četvrti	94
Tabela CH.1:	Vakcinacija u prvoj godini života	75	Tabela RH.1:	Upotreba kontracepcije	95
Tabela CH.2:	Vakcinacija po osnovnim karakteristikama	75	Tabela RH.2:	Nezadovoljena potreba za kontracepcijom	96
Tabela CH.1 FBiH:	Vakcinacija u prvoj godini života	76	Tabela RH.3:	Pružalac prenatalne zaštite	97
Tabela CH.2 FBiH:	Vakcinacija po osnovnim karakteristikama	76	Tabela RH.4:	Prenatalna zaštita	98
Tabela CH.1 RS:	Vakcinacija u prvoj godini života	77	Tabela RH.5:	Pomoć pri porodu	99
Tabela CH.2 RS:	Vakcinacija po osnovnim karakteristikama	77	Tabela CD.1:	Podrška porodice u učenju	100
Tabela CH.4:	Liječenje oralnom rehidracijom	78	Tabela CD.2:	Materijali za učenje	101
Tabela CH.5:	Liječenje dijareje u kućnim uslovima	79	Tabela CD.3:	Djeca koja su ostavljena kod kuće sama ili sa drugom djecom	102
Tabela CH.6:	Traženje medicinske njege u slučaju sumnje na upalu pluća	80	Tabela ED.1:	Obrazovanje u ranom djetinjstvu	103
Tabela CH.7:	Liječenje upale pluća antibioticima	81	Tabela ED.2:	Upis u osnovnu školu	104
Tabela CH.7A:	Poznavanje dva opasna znaka upale pluća	82	Tabela ED.3:	Neto stopa pohađanja osnovne škole	105
Tabela CH.8:	Upotreba čvrstog goriva	83	Tabela ED.4:	Neto stopa pohađanja srednje škole	106
Tabela CH.9:	Upotreba čvrstog goriva po vrsti peći ili ognjišta	84	Tabela ED.4W:	Djeca srednjoškolskog uzrasta koja pohađaju osnovnu školu	107
			Tabela ED.5:	Djeca koja su dostigla peti razred	108
			Tabela ED.6:	Završetak osnovne škole i prelazak u srednju školu	109

Tabela ED.7:	Rodni paritet u obrazovanju	110	Tabela CP.4:	Disciplinovanje djece	123
Tabela ED.8:	Pismenost među odraslima	111	Tabela CP.5:	Rano stupanje u brak	124
Tabela ED.1			Tabela CP.6:	Starosna razlika između supružnika	125
ISCED:	Obrazovanje u ranom djetinjstvu	112	Tabela CP.9:	Stavovi prema nasilju u porodici	126
Tabela ED.2			Tabela CP.10:	Djeca s teškoćama u razvoju	127
ISCED:	Upis u osnovnu školu	113	Tabela HA.1:	Poznavanje načina za sprečavanje transmisije HIV-a	128
Tabela ED.3			Tabela HA.2:	Prepoznavanje zabluda o HIV/AIDS-u	129
ISCED:	Neto stopa pohađanja osnovne škole	114	Tabela HA.3:	Sveobuhvatno znanje o prenošenju HIV/AIDS-a	130
Tabela ED.4			Tabela HA.4:	Znanje o prenošenju HIV-a sa majke na dijete	131
ISCED:	Neto stopa pohađanja srednje škole	115	Tabela HA.5:	Stavovi prema ljudima koji žive sa HIV/AIDS-om	132
Tabela ED.4W			Tabela HA.6:	Znanje o ustanovi u kojoj se vrši testiranje na HIV	133
ISCED:	Djeca srednjoškolskog uzrasta koja pohađaju osnovnu školu	116	Tabela HA.7:	Pokrivenost savjetovanjem i testiranjem za HIV tokom prenatalne zaštite	134
Tabela ED.5			Tabela HA.8:	Seksualno ponašanje koje povećava rizik od infekcije HIV-om	135
ISCED:	Djeca koja su dostigla peti razred	117	Tabela HA.9:	Upotreba kondoma prilikom posljednjeg visokorizičnog spolnog odnosa	136
Tabela ED.6			Tabela HA.10:	Porodične prilike djece i djeca bez roditelja	137
ISCED:	Završetak osnovne škole i prelazak u srednju školu	118			
Tabela ED.7					
ISCED:	Rodni paritet u obrazovanju	119			
Tabela CP.1:	Registracija rođenja (upis rođenja u matične knjige)	120			
Tabela CP.2:	Dječiji rad	121			
Tabela CP.3:	Učenici koji rade i zaposlena djeca koja idu i u školu	122			

Spisak grafikona

Grafikon HH.1:	Distribucija članova domaćinstva po uzrastu i spolu	29
Grafikon NU.1:	Procenat djece mlađe od 5 godina koja su pothranjena	31
Grafikon NU.2:	Procenat majki koje su počele dojiti u roku od sat vremena poslije porođaja i u roku od jednog dana poslije poroda	33
Grafikon NU.3:	Obrasci hranjenja dojenčadi po uzrastu: Raspodjela djece mlađe od 3 godine po obrascu hranjenja i po starosnoj grupi izražena u procentima	34
Grafikon NU.5:	Procenat novorođenčadi sa porođajnom težinom manjom od 2.500 grama	35
Grafikon CH.4:	Procenat djece starosti 0-59 mjeseci sa dijarejom koja su primila ORT ili povećani unos tečnosti i nastavila sa ishranom	39
Grafikon EN.1:	Procentualna distribucija članova domaćinstva prema tipu izvora pitke vode	42
Grafikon RH.1:	Korištenje kontracepcije	45
Grafikon HA.2:	Seksualno ponašanje koje povećava rizik od infekcije HIV-om	61

Spisak skraćenica

AIDS	Sindrom stečenog nedostatka Imuniteta	NAR	Ukupna stopa pohađanja (škole)
BCG	Vakcina protiv tuberkuloze	ORS	Oralna rehidraciona so
BiH	Bosna i Hercegovina	ORT	Oralna rehidraciona terapija
CsPro	Statistički softverski paket za unos podataka popisa i anketa	PPS	Vjerovatnoća proporcionalna veličini
Dtp	Vakcina protiv difterije, velikog kašlja i tetanusa	RHF	Preporučeni kućni rastvor
EPI	Prošireni program imunizacije	RS	Republika Srpska
FBIH	Federacija Bosne i Hercegovine	SPSS	Softverski program za statističku obradu podataka
FMZ	Federalno ministarstvo zdravstva	UNAIDS	Program Ujedinjenih nacija o AIDS-u
GPI	Indeks rodnog pariteta	UNDP	Razvojni program Ujedinjenih nacija
HIV	Humani virus imunodeficijencije	UNFPA	Fond Ujedinjenih nacija za stanovništvo
IDD	Poremećaji izazvani nedostatkom joda	UNGASS	Posebna sjednica skupštine Ujedinjenih nacija o AIDS-u
IQ	Koeficijent inteligencije	UNICEF	Dječiji fond Ujedinjenih nacija
IUD	Materični uložak (spirala)	WFFC	Svijet po mjeri djeteta
LAM	Metoda laktacione amenoreje	WHO / SZO	Svjetska zdravstvena organizacija
MDG	Milenijumski razvojni ciljevi	ZZJZ FBIH	Zavod za javno zdravstvo FBIH
MICS	Istraživanje višestrukih pokazatelja		
MMR	Vakcina protiv zauški, ospica i reubeole		

Zbirna tabela rezultata za Bosnu i Hercegovinu

Pokazatelji MICS-a i Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG), 2006.

Tema	Broj MICS pokazatelja	Broj MDG pokazatelja	Pokazatelj	Vrijednost
ISHRANA				
Stanje uhranjenosti	6	4	Prevalenca manje tjelesne težine u odnosu na uzrast	0,4
	7		Prevalenca manje visine u odnosu na uzrast	2,5
	8		Prevalenca manje tjelesne težine u odnosu na visinu	0,8
Dojenje	45		Pravovremeno započinjanje dojenja	56,7
	15		Stopa isključivog dojenja	17,6
	16		Stopa produženog dojenja	25,6
			12-15 mjeseci	9,6
			20-23 mjeseci	29,0
	17		Stopa blagovremenog dohranjivanja	22,7
	18		Učestalost dohranjivanja	20,4
Mala porođajna težina	19		Adekvatno hranjena dojenčad	4,5
	9		Mala porođajna težina dojenčadi	99,0
	10		Dojenčad izvagana po rođenju	
ZDRAVLJE DJECE				
Imunizacija	25		Pokrivenost imunizacijom protiv tuberkuloze	95,8
	26		Pokrivenost imunizacijom protiv dječije paralize (polio)	79,0
	27		Pokrivenost DTP imunizacijom	78,0
	28	15	Pokrivenost imunizacijom protiv morbila	75,0 ^{BH} 79,4 ^{RS} 72,4 ^{FBIH}
	31		Potpuno vakcinisana djeca	61,2 ^{BH} 58,5 ^{FBIH} 64,9 ^{RS}
	Briga o bolesti	33		Korištenje oralne rehidracione terapije (ORT)
34			Liječenje dijareje u kućnim uslovima	17,3
35			Primljena ORT ili povećan unos tečnosti, te nastavljeno hranjenje	52,5
23			Traženje pomoći u slučaju sumnje na upalu pluća	91,3
22			Antibiotsko liječenje u slučaju sumnje na upalu pluća	73,1
Upotreba čvrstog goriva	24	29	Čvrsto gorivo	48,7
OKOLIŠ				
Voda i sanitacije	11	30	Korištenje poboljšanih izvora pitke vode	98,7
	13		Tretman vode	6,4
	12	31	Korištenje poboljšanih sanitarnih objekata	93,0
	14		Odlaganje dječijih fekalija	35,9
Trajnost smještaja i smještajnog objekta	93		Sigurnost i trajnost smještaja	14,1
	94		Trajnost objekta za smještaj	0,2
	95	32	Domaćinstva u sirotinjskim četvrtima	15,8

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006

Tema	Broj MICS pokazatelja	Broj MDG pokazatelja	Pokazatelj	Vrijednost
REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE				
Kontracepcija i nezadovoljene potrebe	21	19c	Prevalenca kontracepcije	35,7
	98		Nezadovoljene potrebe planiranja porodice	23,3
	99		Zadovoljene potrebe planiranja porodice	60,5
Zdravlje majke i novorođenčeta	20	17	Antenatalna zaštita	98,9
	44		Sadržaj prenatalne zaštite	98,9
	4		Prisustvo stručne osobe pri porođaju	99,6
	5		Porodaji u zdravstvenim institucijama	99,7
RAZVOJ DJETETA				
Razvoj djeteta	46		Podrška učenju	75,6
	47		Očeva podrška učenju	73,8
	48		Podrška učenju: knjige za djecu	70,4
	49		Podrška učenju: knjige za odrasle	75,4
	50		Podrška učenju: materijali za igru	18,9
	51		Neadekvatni nadzor djece	6,6
OBRAZOVANJE (BIH STANDARDI)				
Obrazovanje	52	6	Pohađanje predškolskih ustanova	6,4
	53		Spremnost za školu	10,7
	54		Neto stopa upisa u osnovnu/obaveznu školu	90,7
	55		Neto stopa pohađanja osnovne/obavezne škole	98,4
	56		Neto stopa pohađanja srednjih škola	79,3
	57		Djeca koja dostignu peti razred	99,9
	58		Stopa prelaska u srednju školu	92,7
	59		Stopa završavanja osnovne škole	86,6
	61		Indeks rodnog pariteta: osnovne škole srednje škole	1,0 1,04
Pismenost	60	8	Stopa pismenosti odraslih	99,6
ZAŠTITA DJECE				
Registracija rođenja	62		Registracija rođenja	99,5
Dječiji rad	71		Djeca koja rade	5,3
	72		Djeca koja rade i istovremeno pohađaju školu	95,3
	73		Djeca koja idu u školu i uključena su u neke oblike rada	6,0
Disciplinovanje djece	74		Disciplinovanje djece / bilo kakvo psihološko - fizičko kažnjavanje	35,6
Rani brak	67		Brak prije 15. godine	1,0
			Brak prije 18. godine	10,1
	68		Mlade žene uzrasta 15-19 godina trenutno u braku/zajednici	7,0
	69		Prevelika razlika u dobi supružnika za žene 15-19 godina za žene 20-24godine	19,4 10,8
Nasilje u porodici	100		Stavovi prema nasilju u porodici	4,8
Teškoće u razvoju	101		Djeca s teškoćama u razvoju	6,5
HIV/AIDS, SEKSUALNO PONAŠANJE, DJECA BEZ RODITELJA I RANJIVA DJECA				
Znanje i stavovi o HIV/AIDS-u	82	19b	Sveobuhvatno znanje o prevenciji HIV-a među mladim ženama	34,2
	89		Znanje o prenošenju HIV-a sa majke na dijete	69,1
	86		Stavovi prema ljudima sa HIV/AIDS-om	35,8
	87		Žene koje znaju gdje se mogu testirati na HIV	59,1

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006

Tema	Broj MICS pokazatelja	Broj MDG pokazatelja	Pokazatelj	Vrijednost
	88		Žene testirane na HIV	2,6
	90		Pokrivenost savjetovališta za prevenciju prenošenja HIV-a sa majke na dijete	18,1
	91		Pokrivenost testiranjem radi prevencije prenošenja HIV-a sa majke na dijete	9,6
Seksualno ponašanje	84		Rano stupanje u seksualne odnose	0,6
	92		Velika dobna razlika među partnerima	9,0
	83	19a	Korištenje kondoma sa povremenim partnerima	71,0
	85		Povećan rizični seks u posljednjih godinu dana	25,7
Podrška siročadi i ugroženoj djeci	75		Prevalenca siročadi	4,5
	78		Porodične prilike u kojima živi dijete	0,4

Zahvale

Ovaj izvještaj predstavlja izuzetno postignuće i željeli bismo zahvaliti svim ljudima u BiH koji su velikodušno odvojili svoje vrijeme za učešće u intervjuima. Istraživanje MICS3 je izrađeno na osnovu podataka koje su nam pružile mnogobrojne osobe i institucije, i ovom prilikom želimo da se zahvalimo svima njima.

MICS3 istraživanje je dovelo do izuzetne saradnje između vlada, ministarstava i drugih organizacija, kao što su:

Vijeće/Savjet Ministara BiH:

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH (DEP BiH)
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Federacija Bosne i Hercegovine:

Federalno ministarstvo zdravstva, Federalni zavod za javno zdravstvo, Federalni zavod za statistiku

Republika Srpska:

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Republički zavod za statistiku RS, Institut za zaštitu zdravlja
Dom zdravlja Banja Luka

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva - DFID (Odjeljenje za međunarodni razvoj)

Željeli bismo da se zahvalimo odborima koji su koordinirali rad na MICS3, uključujući resorna ministarstva, na njihovoj velikodušnoj podršci.

Istraživački timovi - uključujući koordinate, terensko osoblje i osoblje za unos podataka - su marljivo radili svoj dio posla. Naročito smo zadovoljni činjenicom da je na svim nivoima ovog projekta bio uključen veliki broj mladih stručnjaka, kao i onih koji su na vrhuncu svoje profesionalne karijere. Znanje i iskustvo koje su stekli biće od velikog značaja za buduće slične aktivnosti u zemlji.

Posebno bismo željeli da se zahvalimo Vladi Ujedinjenog Kraljevstva, koja je preko DFID-a obezbijedila finansijska sredstva za implementaciju MICS3. UNICEF je takođe doprinio finansiranju istraživanja kroz obuku i opremu, kao i kroz tehničku podršku preko svojih kancelarija u BiH, Ženevi i Njujorku. Kancelarije UNICEF-a u BiH i u regionu, kao i Globalni MICS tim, pružali su neprocjenjivu i stalnu podršku, i nadamo se da ćemo ovu plodnu saradnju nastaviti i u budućnosti. Još jednom se zahvaljujemo i čestitamo svima koji su bili uključeni u MICS3 istraživanje u BiH.

Sažetak

Istraživanje višestrukih pokazatelja 3 (MICS3) sprovedeno je u Bosni i Hercegovini tokom 2005. i 2006. godine kao istraživanje na državnom nivou, koje je imalo za cilj da popuni praznine u podacima i obezbijedi polaznu tačku za procjenu stanja djece i žena u zemlji. MICS3 u BiH pridonio je tome da institucije u zemlji danas na raspolaganju imaju 20 od ukupno 48 MDG pokazatelja, kao i tome da podaci odgovaraju ciljevima koji su zacrtani u dokumentu „Svijet po mjeri djeteta“, koji je završni dokument Specijalne sjednice Ujedinjenih nacija o djeci iz 2002. godine.

U skladu sa složenom administrativnom strukturom zemlje kao i konkretnom odgovornošću za blagostanje i razvoj djece i žena, MICS3 istraživanje u BiH su sprovela tri partnera na državnom i entitetskom nivou: Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS i Federalno ministarstvo zdravstva, Federalni zavod za javno zdravstvo FBiH.

Ishrana

Stanje uhranjenosti

- 20,2 % djece u BiH je preuhranjeno/gojazno.
- Prevalenca dječije neuhranjenosti je relativno mala: 1,5% djece je umjereno pothranjeno, a 0,4% ozbiljno pothranjeno.
- 7,4% djece je umjereno niskog rasta, a 2,5% ozbiljno niskog rasta.
- 3,2% djece je umjereno mršavo, a 0,8% ozbiljno mršavo.
- Mršavost i gojaznost više je zastupljena među djevojčicama, te je češća u gradskim nego u ruralnim sredinama.
- Djeca čije majke imaju srednjoškolsko ili univerzitetsko obrazovanje su manje pothranjena u odnosu na djecu čije su majke neobrazovane ili imaju samo osnovno obrazovanje.

Dojenje

- 17,6% djece uzrasta do 6 mjeseci u BiH je isključivo dojeno.
- Procenat žena koje su počele sa dojenjem u roku od sat vremena poslije porođaja iznosi 56,7%, pri čemu razlika između seoskih i gradskih sredina iznosi oko 6% (61,2% u gradskim sredinama i 54,9% u seoskim sredinama).
- Samo 20,4% djece starosti 0-11 mjeseci u BiH je adekvatno hranjeno.

Mala porođajna težina

- Skoro sva dojenčad u BiH (99 %) su izvagana po rođenju.
- Procenat dojenčadi sa malom porođajnom težinom u BiH iznosi 4,5%.

Zdravlje djeteta

Imunizacija

- Prikupljanje i analiza podataka o imunizaciji na nivou BiH otežano je razlikama između kalendarskih rasporeda imunizacija u tri administrativne jedinice (RS, FBiH i Distrikt Brčko), te razlikama između kalendara imunizacije usvojenih na nivou BiH i globalnih kriterija korištenih u MICS3 metodologiji. U skladu sa navedenim razlikama izvještaj tretira podatke o imunizaciji na nivou BiH za svih osam preporučenih vakcina i ukupnu pokrivenost imunizacijom, te se dodatno prikazuju podaci za ospice (MMR) i ukupna pokrivenost imunizacijom za RS (uključujući podatke za Distrikt Brčko) i za FBiH.
- Ukupno 76,7% djece u BiH, uključujući 81,6% djece u FBiH i 65,4% u RS, posjeduje zdravstvene kartone.
- Ukupna pokrivenost imunizacijom djece u BiH prije prvog rođendana (18 mjeseci za ospice) za svih osam preporučenih vakcina iznosi 61,2 %. Procenat djece koja su dobila sve preporučene vakcine prije prvog rođendana iznosi 64,9 % u RS i 58,5% u FBiH.
- Ukupan procenat djece starosti 18-29 mjeseci koja su primila svih osam preporučenih vakcina u bilo kom trenutku prije istraživanja iznosi 72,1 % za BiH, te 71,2 % u FBiH i 75,7 % u RS.
- Ukupna pokrivenost imunizacijom protiv tuberkuloze u BiH iznosi 95,8 %, dok je procenat ukupne pokrivenosti imunizacijom protiv dječije paralize 79 %. Pokrivenost DTP vakcinom iznosi 78% dok je 75% djece vakcinisano protiv ospica.

Briga o bolesti

Liječenje oralnom rehidracijom

- Ukupno 4,7% djece mlađe od pet godina u BiH je u toku dvije sedmice koje su prethodile istraživanju imalo dijareju.
- Do najveće prevalencije dijareje dolazi u dobi između 6 i 11 mjeseci života djeteta, kada se djetetu uvodi dodatna hrana.
- 36,9 % ispitane djece u BiH je dobivalo preporučene gotove preparate za rehidraciju, dok je preporučenu tečnost napravljenu kod kuće dobivalo 39,1% djece. 64,8% djece je dobilo jedno ili više preporučenih sredstava za kućno liječenje (npr.ORS ili RHF), dok 35,2% nije dobilo nikakav tretman.

Traženje medicinske njege i liječenje antibioticima u slučaju sumnje na upalu pluća

- Istraživanje je registrovalo veoma mali broj djece - 3,9% - koja su imala simptome akutne respiratorne infekcije u periodu od dvije sedmice prije početka istraživanja.
- Od ovog broja, 91,3% je odvedeno odgovarajućem davaocu zdravstvenih usluga. Od ukupnog procenta djece sa simptomima akutne respiratorne infekcije u BiH, 73,1% je liječeno antibioticima.

Upotreba čvrstih goriva

- Gotovo pola domaćinstava u BiH (48,7%) koristi čvrsta goriva za pripremanje hrane, a 43,5% domaćinstava u tu svrhu koristi električnu energiju. Značajna je razlika između gradskih i seoskih sredina, pri čemu se za pripremanje hrane čvrsta goriva koriste u 67,1% seoskih i 18,5% gradskih domaćinstava.
- Ukupno gledano, dvije trećine (63,9%) svih domaćinstava u RS, te više od jedne trećine (39,3%) u FBiH koristi čvrsta goriva za pripremanje hrane.

Životna sredina

Voda i sanitacija

- Ukupno gledano, pristup poboljšanom izvoru vode za piće u BiH je skoro univerzalan. 98,7% stanovništva u BiH koristi poboljšani izvor vode za piće, od čega 99,4% u gradskim i 98,4 % u ruralnim sredinama. 88,8% domaćinstava u BiH raspolaže izvorom vode unutar vlastitog stambenog prostora.
- Postoje razlike između urbanih i ruralnih sredina: 95,4 % domaćinstava u gradskim i 84,9 % u ruralnim sredinama raspolaže izvorom vode unutar vlastitih prostorija.
- Veliki procenat stanovništva u BiH, tj. oko 93% domaćinstava, koristi sanitarne načine za uklanjanja fekalija, pri čemu 99% u gradskim sredinama i 90% u seoskim sredinama.
- Ukupno 93% stanovništva u BiH živi u domaćinstvima koja koriste poboljšane sanitarne uređaje (92,6% stanovništva u RS i 93% stanovništva u FBiH).

Trajnost smještaja i smještajnog objekta

- 5,1 % ispitanika u BiH navelo je da postoji rizik od deložacije i da nemaju siguran smještaj.
- Procenat ispitanika koji su zaista bili deložirani iz nekog od prebivališta u kojem su boravili u posljednjih 5 godina u BiH iznosi 10,4%. Taj procenat u RS iznosi 8,9% , te 10,7% u FBiH.
- 15,8 % domaćinstava ili 17,1 % članova domaćinstava u BiH živi u neuslovnim objektima.

Reproduktivno zdravlje

Kontracepcija, zadovoljene i nezadovoljene potrebe

- Stepenn korištenja kontracepcije u BiH je relativno mali. Samo 35,7% žena starosti 15-49 godina koje su udate ili žive u zajednici sa muškarcem koriste (ili njihov partner koristi) neki od metoda kontracepcije, pri čemu postoji značajna razlika između gradskih (29%) i seoskih (39,3%) sredina.
- Samo 11,2% ispitanih žena koristi neki od modernih metoda kontracepcije.

Prenatalna zaštita

- Zastupljenost prenatalne zaštite (koju pružaju ljekari, medicinske sestre ili babice) u BiH je gotovo univerzalna. 98,9 % žena u BiH, od toga 98,6 % u FBiH te 99,4% u RS, dobilo je prenatalnu njegu barem jednom u toku trudnoće.

Pomoć pri porodu

- Skoro svi porođaji u BiH (99,7%), uključujući 99,6% porođaja u FBiH i 99,8% porođaja u RS, obavljani su u zdravstvenim institucijama, a 90,9 % porođaja je obavljeno uz stručnu pomoć doktora medicine.

Razvoj djeteta

Razvoj djeteta

- Uključenost odraslih u aktivnosti koje promovišu spremnost djece za školu u BiH iznosi 75,6%. Ovaj procenat u RS iznosi 84,9%, a u FBiH je nešto niži i iznosi 70,2 %.
- Uočena je pozitivna korelacija između nivoa obrazovanja i angažiranosti roditelja: obrazovanije majke i očevi se više angažiraju u ovim aktivnostima. Bitno je naglasiti da pol djeteta ne utiče u značajnijoj mjeri na učestvovanje odraslih u dječijim aktivnostima.
- Procenat djece u BiH koja žive u domaćinstvima sa najmanje 3 knjige za odrasle iznosi 75,4%, dok 70,4 % djece posjeduje tri ili više dječijih knjiga.
- 18,9 % djece starosti 0-59 mjeseci posjeduje 3 ili više vrsta igračaka.

Obrazovanje

Pohađanje predškolske ustanove i spremnost za školu

- Samo 6,4 % djece u BiH starosti između 36 i 59 mjeseci pohađaju predškolsku ustanovu.
- Postoji značajna razlika između gradskih i seoskih sredina: 14,3% djece u gradskim sredinama u BiH pohađa predškolsku ustanovu, u odnosu na samo 2,4% u ruralnim sredinama.
- Broj djevojčica koje pohađaju predškolsku ustanovu skoro je dvostruk (8,0 %) u odnosu na broj dječaka (4,7 %).

Pohađanje osnovne i srednje škole

- Ukupno 90,7 % djece koja su dostigla uzrast za upis u osnovnu/obaveznu školu pohađa prvi razred. Ovaj procenat iznosi 91,6 u FBiH i 90,8 % u RS.
- Ukupno gledano, 98,4% djece osnovnoškolskog uzrasta u BiH pohađa osnovnu/obaveznu školu, uključujući 98,3 % djece u FBiH i 98,7 % u RS. Ukupno 88,6 % djece završi osnovnu školu u odgovarajućem uzrastu. Neto stopa pohađanja srednje škole u BiH iznosi 79,3 %.
- Od ukupnog broja djece koja krenu u prvi razred, skoro 100% će dospjeti do petog razreda (99.8%).
- Rodni paritet (omjer djevojčica u odnosu na dječake) za osnovnu školu iznosi 1,0, što ukazuje na to da ne postoji razlika u pohađanju osnovne škole između dječaka i djevojčica. Kada se radi o srednjoj školi, ovaj pokazatelj je 1,04 u korist djevojčica.

Pismenost odraslih

- Procenat pismenih žena starosti 15-24 godine u BiH iznosi 99,6%, Ovaj procenat je identičan za RS i FBiH.

Zaštita djeteta

Upis rođenja u matične knjige (registracija rođenja)

- Rođenja gotovo sve djece do pet godina starosti (99,5%) u BiH upisana su u matične knjige rođenih.
- Nema značajnijih razlika u odnosu na pol, starost ili stepen obrazovanja roditelja.

Dječiji rad

- Na nivou BiH, 5,3% djece uzrasta od 5 do 14 godina je uključeno u neki oblik dječijeg rada, pri čemu taj procenat u RS iznosi 4,7%, a u FBiH 5,8%. Skoro 1% djece u dobi 5-14 godina u BiH je uključeno u neki oblik radne aktivnosti van kuće (plaćene ili neplaćene), od toga više dječaka (6,6%) nego djevojčica (3,9%). Značajna je razlika između ruralnih (6,4%) i urbanih sredina (3,2%).

Disciplinovanje djece

- 35,6% djece uzrasta 2-14 godina u BiH bilo je izloženo bar jednom obliku psihičkog ili fizičkog kažnjavanja od strane njihovih majki/staratelja ili drugih članova domaćinstva.
- U RS taj procenat iznosi 39,9 %, a u FBiH 33,6 %.

Rano stupanje u brak

- Procenat mladih žena koje su stupile u brak prije navršene 15. godine života je mali, tek oko 1% , dok je ukupno 10,1 % žena stupilo u brak prije navršene osamnaeste godine. 7 % intervjuiranih žena u dobi od 15-19 godina živi u braku ili zajednici.
- 19,4% mladih žena u dobi od 15-19 godina koje su braku ili u zajednici sa muškarcem živi sa partnerom koji je 10 ili više godina stariji (23,2% u FBiH i 14% u RS). Kod skoro 10,8% mladih žena u dobi 20-24 godina koje su udate ili žive u zajednici sa muškarcem u BiH, partner je stariji 10 i više godina.

Nasilje u porodici

- Približno pet posto žena (4,8 %) u BiH slaže se sa izjavom da muževi/partneri imaju pravo da fizički kažnjavaju svoje žene/partnerice iz raznih razloga.
- Važno je napomenuti da mlađe žene imaju manju toleranciju prema pitanjima nasilja u porodici. Postoje znatne razlike između stavova žena u seoskim i gradskim sredinama, pri čemu 3,6% žena u gradskim sredinama i 5,5 % u seoskim sredinama opravdava nasilje u porodici.

Djeca s poteškoćama u razvoju

- Oko 6,5% djece uzrasta 2-9 godina u BiH ima jednu ili više poteškoća vezanih za razvoj djeteta. Oko 9,1% djece uzrasta 2 godine ne može da imenuje barem jedan od predmeta koji su im pokazani.
- Informacije o djeci sa poteškoćama u razvoju prikupljane su u svrhu početne procjene, tj. indikacije mogućeg stanja, sa pretpostavkom da će detaljne procjene donijeti stručna lica.

HIV/AIDS, seksualno ponašanje, djeca bez roditelja i ugrožena djeca

Poznavanje načina prenošenja HIV-a i upotreba kondoma

- Samo 2,4 % žena starosne dobi od 15 do 49 godina, nikada nisu čule o HIV infekciji i AIDS-u. Međutim, procenat žena koje znaju sva tri glavna načina sprečavanja prenošenja virusa HIV-a je samo 63,8% u BiH (57,8% u RS i 67% u FBiH) .
- 84,3% žena u BiH zna da je korištenje kondoma prilikom svakog polnog odnosa jedan od glavnih načina da se spriječi prenošenje virusa HIV-a.
- Zabrinjavajuće je da 64,2 % žena u BiH podržava najmanje jedan od nekoliko postojećih diskriminatorskih stavova protiv ljudi oboljelih od HIV/AIDS-a.

Seksualno ponašanje u vezi sa prenošenjem HIV-a

- Ukupno 25,7 % žena u BiH starosti 15-24 godine imale su polne odnose sa povremenim partnerom ili partnerima u periodu od 12 mjeseci prije ankete.
- Od ukupnog procenta žena koje su navele da su imale polni odnos sa povremenim partnerom, 71% je prilikom tog polnog odnosa koristilo kondom.

Djeca bez roditelja i ugrožena djeca

- Ukupno 91,5 % djece u BiH živi sa oba roditelja. Manje od jednog procenta djece (0,4%) u BiH ne žive sa biološkim roditeljima. Bez jednog ili oba roditelja živi 4,5% djece u BiH, uključujući 4,3% djece u RS i 4,6% djece u FBiH.

Uvod



Majka i dijete u šetnji Sarajevom
Anthony Asael for UNICEF BiH

Karakteristike istraživanja

Ovaj izvještaj predstavlja rezultate dobijene na osnovu pokazatelja za oblasti obuhvaćene Istraživanjem višestrukih pokazatelja socijalnog i zdravstvenog stanja djece i žena u BiH u 2006. godini, koje je sprovedeno od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (ZZJZ FBiH), kao implementirajuće institucije pod pokroviteljstvom Federalnog Ministarstva zdravstva, i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, dok su finansijsku i tehničku pomoć pružili UNICEF i DFID. U oba entiteta i u Distriktu Brčko korišten je istovjetan pristup u metodologiji, obuci za rad na terenu, unosu podataka i analizi. Direkcija za ekonomsko planiranje BiH je rukovodila Projektom na nivou BiH.

MICS 3 istraživanje pruža informacije o stanju djece i žena u BiH, a velikim dijelom se temelji na potrebama za praćenjem napretka u postizanju ciljeva koji proizlaze iz sljedećih aktuelnih međunarodnih sporazuma:

- Milenijumska deklaracija, koja je usvojena u septembru 2000. godine od strane svih 191 država članica Ujedinjenih naroda,
- Plan djelovanja pod nazivom „Svijet po mjeri djeteta“ (engleski: A World Fit for Children), koji je usvojen na Specijalnom zasjedanju Ujedinjenih naroda o djeci u maju 2002. godine od strane 189 zemalja članica Ujedinjenih naroda.

Obaveze preuzete ovim dokumentima nadovezuju se na obećanja koja je dala međunarodna zajednica na Svjetskom samitu za djecu održanom 1990. godine.

Potpisavši ove međunarodne sporazume, države su se obavezale da će poboljšati uslove života djece i da će pratiti napredak u postizanju tog cilja. UNICEF je u ostvarenju ovog zadatka dobio ulogu pružanja podrške.

Obaveza preduzimanja akcije: Nacionalne i međunarodne obaveze izvještavanja

Države koje su potpisale Milenijumsku deklaraciju, deklaraciju „Svijet po mjeri djeteta“ kao i Akcioni plan, obavezuju se da će pratiti napredak u postizanju ciljeva koji su u njima sadržani:

„Redovno ćemo na nacionalnom, a gdje je potrebno, i na regionalnom nivou pratiti i ocjenjivati napredak u ostvarivanju ciljeva zacrtanih ovim Planom djelovanja na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou. Shodno tome, ojačaćemo svoje nacionalne statističke kapacitete za prikupljanje, analiziranje i raščlanjivanje podataka po polu, starosnoj dobi i ostalim relevantnim faktorima koji mogu odražavati različitosti, te ćemo podržati veliki broj raznovrsnih istraživanja fokusiranih na djecu. Povećaćemo saradnju kako bismo podržali napore u pravcu izgradnje statističkih kapaciteta i izgradili kapacitete zajednice za praćenje, procjenu i planiranje.“ („Svijet po mjeri djeteta“, paragraf 60)

„...Vršićemo periodične provjere napretka na nacionalnom i podnacionalnim nivoima u cilju efikasnijeg prevazilaženja prepreka i bržeg djelovanja...“ („Svijet po mjeri djeteta“, paragraf 61)

Akcioni plan (paragraf 61) takođe poziva na posebnu uključenost UNICEF-a u pripremu periodičnih izvještaja o napretku:

„(...) Od Dječijeg fonda Ujedinjenih naroda, kao vodeće svjetske agencije za djecu, se traži da, u bliskoj saradnji sa vladama, relevantnim fondovima, programima i specijalizovanim agencijama sistema Ujedinjenih naroda i svim ostalim relevantnim akterima (prema potrebi), nastavi pripremu i distribuciju informacija o napretku ostvarenom u implementaciji Deklaracije i Plana djelovanja.“

Slično tome, i Milenijumska deklaracija (paragraf 31) poziva na periodično izvještavanje o napretku:

„(...) Zahtijevamo od Generalne skupštine da vrši redovni pregled napretka u implementaciji odredbi ove Deklaracije, a od Generalnog sekretara tražimo da objavljuje periodične izvještaje koje bi razmatrala Generalna Skupština i koji bi služili kao osnova za buduće aktivnosti.“

Ciljevi istraživanja

- Obezbijediti osnovne podatke za procjenu stanja djece i žena u BiH;
- Obezbijediti podatke neophodne za praćenje napretka u ostvarivanju ciljeva zacrtanih u Milenijumskoj deklaraciji, ciljeva zacrtanih u dokumentu „Svijet po mjeri djeteta“, te drugih ciljeva oko kojih je postignuta međunarodna saglasnost, koji bi služili kao osnova za buduće djelovanje;
- Doprinijeti stalnom unapređivanju kvaliteta podataka u cilju razvoja informacionih sistema.

Uzorak i metodologija istraživanja

Dizajniranje uzorka

Uzorak za Anketno istraživanje višestrukih pokazatelja za BiH je osmišljen tako da obezbijedi procjenu velikog broja pokazatelja o stanju djece i žena na nivou države, za gradska i seoska područja, i za dva entiteta: Federaciju Bosne i Hercegovine (FBiH) i Republiku Srpsku (RS)¹.

Zadnji popis stanovništva u BiH sproveden je 1991. godine. Reprezentativni uzorci za društvene ankete se bira-ju primjenom metode Glavnog (Master) uzorka.

Uzorak za anketu MICS 3 je izabran iz revidiranog Glavnog uzorka iz 2006. godine, proizvedenog od strane statističkog sistema BiH u 2006. godini (dva mjeseca prije početka terenskog rada na MICS 3 anketi). Revidirani Glavni uzorak iz 2006. godine je lista od oko 80 hiljada domaćinstava (Glavna lista) dobijena nakon popisivanja 1.500 popisnih krugova izabranih sa jednakom vjerovatnoćom izbora od ukupno 20 hiljada popisnih krugova u BiH.

Uzorkovanje je izvršeno na državnom nivou, a dva entiteta su identificirani kao glavni geografski domeni uzorkovanja.

Uzorak je bio izabran na dva nivoa. Na nivou entiteta i Brčko Distrikta, odabrano je 455 popisnih krugova sa podjednakom vjerovatnoćom izbora iz 1.500 popisnih krugova koji sačinjavaju Glavni uzorak iz 2006. godine.

Lista okvira uzorka je stratificirana na dva stratuma, prema tome da li domaćinstvo ima djece ispod pet godina starosti (tip 1) ili ne (tip 2).

Na ovaj način izabrano je ukupno 6.000 domaćinstava na državnom nivou. Uzorak je stratificiran po tipu i nije samoponderirajući. Uzorak se sastoji od 3.000 domaćinstava sa djecom ispod pet godina starosti (tip 1) i 3.000 domaćinstava bez djece ispod pet godina starosti (tip 2). U državnom i entitetskim izvještajima korišteni su ponderi.

Upitnici

U istraživanju su korištene tri grupe upitnika:

1. upitnik za domaćinstvo, koji je korišten za prikupljanje podataka o svim de jure članovima domaćinstva, o domaćinstvu i o stambenom objektu
2. upitnik za žene, koji se popunjava u svakom domaćinstvu za sve žene između 15 i 49 godina života, i
3. upitnik za djecu do pet godina života, koji se popunjava sa majkama ili starateljima za svako takvo dijete koje živi u domaćinstvu

Upitnik za domaćinstvo uključio je sljedeće module:

- Spisak članova domaćinstva
- Obrazovanje
- Voda i sanitacija

¹ Zbog ograničenja u budžetu ankete, Distrikt Brčko je zastupljen na isti način kao i ostale opštine u BiH.

- Karakteristike domaćinstva
- Dječiji rad
- Disciplinovanje djece
- Teškoće u razvoju

i dva dodatna modula:

- Troškovi domaćinstva
- Prihodi domaćinstva²

Upitnik za žene je popunjavan sa svim ženama između 15 i 49 godina života koje žive u domaćinstvu, a uključivao je sljedeće module:

- Zdravlje majke i novorođenčeta
- Brak/zajednica
- Kontracepcija i nezadovoljene potrebe
- Stavovi o nasilju u porodici
- Seksualno ponašanje
- Obrazovanje o HIV-u.

Upitnik za djecu ispod pet godina života³ je popunjavan sa majkama ili starateljima djece tog uzrasta koja žive u domaćinstvu. Razgovor je obično vođen sa majkama djece mlađe od pet godina; u slučajevima kada majka nije upisana na spisak članova domaćinstva, identifikovan je i intervjuisan primarni staratelj djeteta.

Upitnik je uključivao sljedeće module:

- Registraciju rođenja i rano učenje
- Razvoj djeteta
- Dojenje
- Njega bolesnog djeteta
- Imunizacija
- Antropometrijski podaci

Upitnici se temelje na modelu upitnika MICS3⁴. Upitnici su prevedeni sa engleske verzije modela MICS3 na lokalne jezike u BiH. Testiranje upitnika za Republiku Srpsku obavljeno je tokom aprila 2006. godine na području Banja Luke, dok je testiranje upitnika u FBiH izvršeno u aprilu 2006. godine na području Kantona Sarajevo. Planom je predviđeno anketiranje u 55 domaćinstava dobijenih slučajnim izborom iz glavnog okvira uzorka, od toga 41 gradska i 14 seoskih domaćinstava. Na osnovu rezultata navedenih testiranja, izvršene su izmjene u formulaciji i prijevodu upitnika. Primjerci upitnika su priloženi u Dodatku F ovog izvještaja.



Učenic O.S. Džemaludin Čaušević, Sarajevo
Anthony Asael for UNICEF BiH

2 Podaci o troškovima i prihodima domaćinstava nisu predstavljeni u ovom izvještaju. Oni će biti predmet naknadnih analiza i izvještavanja.

3 Termini „djeca ispod 5“, „djeca dobi 0-4 godine“, i „djeca dobi 0-59 mjeseci“ se u ovom izvještaju koriste u istom značenju.

4 Model upitnika MICS3 može se naći na www.childinfo.org, ili na UNICEF, 2006.

Obuka i rad na terenu

Obuka za rad na terenu je trajala pet dana tokom maja 2006. godine. Obuka je uključivala predavanja o tehnikama intervjuisanja i o sadržaju upitnika, te vođenje probnih intervjuova između polaznika obuke kako bi se stekla rutina u postavljanju pitanja.

Rad na terenu vršila su dva entitetska tima. Podatke u RS prikupljala su četiri tima. Svaki tim se sastojao od tri do četiri anketara i jednog supervizora. Rad na terenu je počeo 15. maja i završio se 10. jula 2006. godine. U FBiH, podatke je prikupljalo 8 timova (23 anketara), koji su bili organizovani na kantonalnom nivou. Timovi su se sastojali od supervizora i anketara čiji je broj zavisio od broja domaćinstava koja je trebalo anketirati na terenu. U FBiH, rad na terenu je počeo 20. maja 2006. godine i završio se 30. jula 2006. godine.

Obrada podataka

Unos i obrada podataka su obavljani odvojeno za FBiH i RS. U RS, podatke su unosila dva operatera za unos podataka na dva mikroracunara, a proces je nadzirao supervizor za unošenje podataka. U FBiH podatke su unosila tri operatera za unos podataka na tri mikroracunara, a proces je nadzirao supervizor za unos podataka. Podaci su analizirani uz pomoć softverskog programa SPSS, verzija 14, te modela sintakse i tabelarnih planova koje je u svrhu istraživanja razvio UNICEF. Kako bi se osigurala kontrola kvaliteta, svi upitnici su unošeni dva puta, a vršene su i interne provjere istovjetnosti unesenih podataka. Tokom cijelog istraživanja korištene su procedure i standardni programi koji su razvijeni u okviru globalnog projekta MICS3 i prilagođeni upitnicima za BiH. Za procjenu standardnih grešaka korišten je softverski paket STATA 7.0.

Obrada podataka je počela istovremeno sa prikupljanjem podataka. Obrada za RS završena je u septembru 2006. godine, za FBiH u novembru 2006. godine, a za BiH u decembru 2006. godine.

Izrada izvještaja

Proces izrade izvještaja u BiH odvijao se na tri nivoa i uključivao je izradu entitetskih izvještaja za RS i FBiH. Završni korak u procesu državnog izvještavanja bila je izrada izvještaja za BiH.

Zbog složene administrativne strukture zemlje i pojedinačnih odgovornosti BiH entiteta za blagostanje i razvoj djece i žena, podaci i analize sadržani u izvještaju MICS3 predstavljeni su na takav način da odražavaju podatke za BiH kao i podatke na nivou entiteta. Zbog relativno male veličine uzorka u Distriktu Brčko, trećoj administrativnoj jedinici u BiH, u ovom izvještaju je bilo nemoguće predstaviti statistički relevantne podatke za Distrikt Brčko. Podaci za Distrikt Brčko prikazani su u tabelarnom prilogu ovog izvještaja.

Obuhvat uzorka i karakteristike domaćinstava i ispitanika

Obuhvat uzorka

Na nivou BiH (Tabela HH.1), uspješno je intervjuisano 5.549 domaćinstava, sa stopom odgovora od 93,4%. Uzorkom je identificirano 4.977 žena, od čega je intervjuisano njih 4.890. Uzorkom je identificirano i ukupno 3.209 djece mlađe od pet godina, a popunjeno je 3.209 upitnika za djecu. Stope odgovora za djecu mlađu od pet godina u gradskim i seoskim sredinama su se znatno razlikovale, i iznosile su 89% za gradske sredine i 95,2% za seoske sredine.

U Republici Srpskoj, od 2.129 domaćinstava odabranih za uzorak, anketari su uspješno intervjuisali 2.019 domaćinstava, ostvarivši stopu odgovora domaćinstava od 96,0%. U intervjuisanim domaćinstvima identificirano je 1.658 žena u dobi 15-49 godina. Od tog broja, uspješno je intervjuisano 1.620, što čini stopu odgovora od 97,7%. Pored toga, u spisak članova domaćinstva upisano je 1.086 djece mlađe od pet godina. Od upisanih, upitnik za djecu je popunjen za 1.071 dijete, što čini stopu odgovora od 98,6%. Sveukupna stopa odgovora na intervjuje za žene dobi 15-49 godina iznosila je 93,8%, dok je za djecu mlađu od pet godina izračunata stopa odgovora od 94,7%.

U FBiH, od 3.744 domaćinstava odabranih za uzorak, 3.710 je bilo dostupno za razgovor, a od ovog broja je 3.413 uspješno intervjuisano, uz stopu odgovora domaćinstava od 92%. U intervjuisanim domaćinstvima, identificirano je 3.221 žena dobi 15-49 godina. Od ovog broja, uspješno je intervjuisano 3.175, uz stopu odgovora od 98,6%. Pored toga, u spisak članova domaćinstva upisano je 2.065 djece mlađe od pet godina, a upitnici su popunjeni za 2.060 djece, što odgovara stopi odgovora od 99,8%. Sveukupna stopa odgovora na intervjuje za žene u dobi 15-49 godina iznosila je 90,7%, dok je za anketiranu djecu mlađu od pet godina izračunata stopa odgovora od 91,8%.

Karakteristike domaćinstava

U 5.549 anketiranih domaćinstava u BiH registrovano je 17.426 članova domaćinstva, od čega 8.524 muškaraca i 8.902 žena. Ukupno je bilo 953 djece mlađe od pet godina ili 5,5%, dok je ukupan broj djece mlađe od 18 godina iznosio 3.834 ili 22%, uključujući 3.157 djece mlađe od 15 godina (18,1%). Starosna distribucija nadalje ukazuje na to da je u istraživanje bilo uključeno 66,1% stanovnika dobi 15-64 godine i 51,6% stanovnika dobi 65+. Procijenjena srednja veličina domaćinstva (aritmetička sredina) je 3,14 članova po domaćinstvu (Tabela HH.1).


Procenat djece mlađe od pet godina je niži od procenta djece identificovane u starijim starosnim grupama. Dobijeni podaci odgovaraju zvaničnim statističkim podacima o distribuciji stanovništva. Stanovništvo BiH djeluje relativno mlado, sa 22% djece mlađe od 18 godina, u odnosu na 15,6% stanovništva starijeg od 65 godina. Međutim, srednje vrijednosti broja članova po domaćinstvu potvrđuju trenutne i relativno negativne populacione trendove. Podjela stanovništva po spolu ne ukazuje na značajne razlike, ali je važno napomenuti da je u mlađim starosnim grupama veći broj dječaka i muškaraca nego djevojčica i žena.

U FBiH, u 3.413 uspješno intervjuisanih domaćinstava, u spiskove je upisano 10.718 članova domaćinstva. Od ovog broja, 5.224 su bili muškarci, a 5.494 žene. Starosna distribucija anketiranog stanovništva pokazuje da je istraživanje obuhvatilo 6% djece mlađe od pet godina, 19% osoba ispod 15 godina starosti, 67% osoba starosti 15-64 godine i 14% osoba starijih od 65 godina. Ova distribucija u potpunosti odgovara posljednjoj procjeni Federalnog zavoda za statistiku. Broj anketiranog stanovništva starosti 0-18 godina je iznosio 2.530 ili 24% od ukupnog broja anketiranih i predstavlja respektabilnu populacijsku podgrupu.

U RS, u spiskove 2.019 uspješno anketiranih domaćinstava je upisano 6.324 člana domaćinstva. Od ovog broja, 3.099 (49%) su bili muškarci, a 3.225 žene. U 12,5% anketiranih domaćinstava živi bar jedno dijete do pet godina života, a u 48,4% živi bar jedna žena u reproduktivnom dobu. Istraživanja je uključilo ukupno 4,9 % djece mlađe od pet godina, 5,6 % djece do 14 godina starosti, a procenat sve djece mlađe od 18 godina iznosio je 19,2%. Starosna distribucija stanovništva obuhvaćenog istraživanjem ne odstupa u značajnijoj mjeri od procjena Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

Starosna i spolna distribucija anketiranog stanovništva za BiH prikazana je u tabeli HH.2 i korištena je za izradu piramide stanovništva koja je prikazana na grafikonu HH.1. Podaci o starosnoj distribuciji stanovništva u BiH entitetima nisu prikazani u tabelarnom prikazu podataka u sklopu ovog izvještaja.

Grafikon HH.1:
Starosna i polna distribucija članova domaćinstva, Bosna i Hercegovina, 2005-2006.



Karakteristike ispitanika

Tabele HH.4 i HH.5 pružaju informacije o osnovnim karakteristikama ispitivanih žena u reproduktivnom dobu i djece do pet godina života. U obje tabele prezentirani su brojevi ponderisanih i neponderisanih opservacija. Pored toga što pružaju korisne informacije o osnovnim karakteristikama žena i djece, tabele takođe imaju za cilj da prikažu brojeve opservacija u svakoj osnovnoj kategoriji. Ove kategorije su korištene u narednim tabelarnim prikazima u ovom izvještaju. Podaci o osnovnim karakteristikama ispitivanih žena u reproduktivnom dobu i djece do pet godina života u BiH entitetima nisu prikazani u tabelarnom prikazu podataka u sklopu ovog izvještaja.

Tabela HH.4 prikazuje osnovne karakteristike ispitanih žena starosti 15-49 godina. Tabela uključuje informacije o podjeli intervjuisanih žena po regiji, gradskom/seoskom području, starosnoj dobi, bračnom stanju, materinskom statusu, obrazovanju⁵, te imovinskom stanju.⁶

⁵ Ako nije drugačije naznačeno, „obrazovanje“ se odnosi na dostignuti nivo obrazovanja ispitanica u toku ovog izvještaja, korišten kao osnovna varijabla.

⁶ Analiza osnovnih komponenti je urađena korištenjem informacija o vlasništvu nad domaćinskim dobrima i kućnim uređajima (imovina) da bi se ponderiralo svako pojedinačno dobro unutar domaćinstva i dobili podaci o imovinskom stanju svakog domaćinstva u uzorku. Dobra korištena u ovim kalkulacijama su bila:

- broj soba za spavanje
- materijal poda, krova i zidova stambenog objekta
- vrsta goriva korištenog za pripremanje hrane
- posjedovanje električne energije, radio-prijemnika, TV aparata, mobilnog i fiksnog telefona, frižidera
- posjedovanje sata, bicikla, motocikla, zaprežnih kola, automobila, čamca sa motorom
- posjedovanje obradive zemlje
- veličina posjeda obradive zemlje
- posjedovanje stoke
- broj krava i/ili volova, teladi, konja, koza, ovaca i kokošaka
- izvor vode za piće, kuhanje i pranje
- vrsta toaleta.

Svako domaćinstvo je zatim ponderisano po broju članova, a članovi domaćinstva su podijeljeni u pet skupina iste veličine, od najsiromašnije kvintile do najbogatije kvintile, na osnovu podataka o imovinskom stanju domaćinstva u kojem žive. Indeks imovinskog stanja treba da obuhvati osnovno dugoročno imovinsko stanje kroz informacije o imovini domaćinstva i njegova namjena je da rangira domaćinstva po imovinskom stanju, od najsiromašnijih do najbogatijih. Indeks imovinskog stanja ne pruža informacije o apsolutnom siromaštvu, trenutnim prihodima i nivoima potrošnje, a izračunati podaci o imovinskom stanju su primjenljivi samo za one setove podataka na kojima se temelje. Više informacija o izradi indeksa imovinskog stanja dostupno je u Rustein i Johnson 2004., te Filmer i Pritchett, 2001.

Starosna distribucija anketiranih žena u BiH je prilično ujednačena dok, s druge strane, nivo obrazovanja značajno varira. Većina anketiranih žena ima srednje obrazovanje (57,8%), zatim osnovno (28,4%) te više i visoko obrazovanje (12,5%). Od ukupnog broja anketiranih žena, u vrijeme istraživanja njih 64,5% bilo je u braku ili zajednici, a isti je i procenat žena koje su rađale. Gotovo dvije trećine intervjuisanih žena živi u seoskoj sredini.

U oba entiteta, najviše žena u reproduktivnoj dobi je od 40-44 godina. Dvije trećine ili 64,5% žena je u braku (66,2% u RS i 63,5% u FBiH), dok se 27,8% žena u RS i 31% u FBiH nikada nije udavalo, što na nivou BiH iznosi 29,9%. Svaka sedamnaesta žena je razvedena ili je udovica. Približno svaka treća žena u reproduktivnoj dobi nije nikada rađala. Razlika između ponderisanih i neponderisanih brojeva u skoro svim kategorijama je mala, osim u kategoriji žena 25-29 koje su prezastupljene, i kategoriji neudatih, odnosno žena koje nikada nisu živjele u zajednici. Prva kategorija žena je prezastupljena jer se kao majke nalaze u domaćinstvima sa djecom do 5 godina. Domaćinstva sa djecom od 5 godina su prezastupljena zbog specifičnog dizajna uzorka. Druga kategorija, tj. kategorija neudatih žena, samim tim je, zbog kompenzacijskog efekta težinskih faktora na nivou ukupnog uzorka, podzastupljena.

Neke osnovne karakteristike djece do pet godina života su prikazane u tabeli HH.5. One uključuju podjelu djece po određenim karakteristikama: pol, područje prebivališta, dob izražena u mjesecima, obrazovanje majke ili staratelja i kvintili indeksa imovinskog stanja. Na nivou BiH, polna distribucija djece u anketiranim domaćinstvima je približno ujednačena - 50,6% dječaci i 49,4% djevojčice. Više od dvije trećine (68,4%) djece obuhvaćene istraživanjem živi u seoskim područjima. U oba entiteta, omjer muške i ženske djece mlađe od pet godina je približno ujednačen.

U BiH, 0,8% majki je bez obrazovanja, 31,4% ima osnovno obrazovanje, dok većina, odnosno 59,2%, ima srednje obrazovanje, a 8,6% više ili visoko obrazovanje. Za djecu čije majke ne žive sa njima u domaćinstvu, unešen je obrazovni nivo staratelja.

Ishrana

Stanje uhranjenosti

Stanje uhranjenosti djece je odraz njihovog cjelokupnog zdravlja. Kada je djeci dostupna adekvatna ishrana, kada nisu izložena čestim oboljenjima i kada su dobro zbrinuta, ona dosežu svoj potencijal rasta i smatraju se dobro uhranjenom.

Milenijumski razvojni cilj je da se između 1990. i 2015. godine omjer ljudi koji pate od gladi smanji za pola. Cilj „Svijeta po mjeri djeteta“ je da se (u periodu između 2000 i 2010. godine) smanji prevalenca loše ishrane među djecom mlađom od pet godina za najmanje jednu trećinu, sa posebnom pažnjom usmjerenom ka djeci mlađoj od 2 godine. Smanjenje prevalencije loše ishrane će pomoći u postizanju cilja koji se odnosi na smanjenje smrtnosti djece.


Kod dobro uhranjene populacije, postoji referentna raspodjela visine i težine za djecu ispod 5 godina starosti. Pothranjenost u određenoj populaciji se može mjeriti poređenjem djece sa referentnom populacijom. Referentna populacija korištena u ovom istraživanju je WHO/CDC/NCHS referenca, čije su korištenje u vrijeme kada je implementirano ovo istraživanje preporučili UNICEF i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Svaki od tri pokazatelja stanja uhranjenosti djece može se iskazati u standardnim jedinicama odstupanja (z-vrijednosti) od srednje vrijednosti referentne populacije.

U MICS-u, težina i visina sve djece ispod 5 godina starosti bile su mjerene uz pomoć antropometrijske opreme koju je preporučio UNICEF (UNICEF, 2006). Nalazi predočeni u ovom dijelu se temelje na rezultatima ovih mjerenja.⁷

Tabela NU.1 i grafikon NU.1 prikazuju postotke zastupljenosti djece po kategorijama, na osnovu antropometrijskih mjerenja koja su urađena za vrijeme rada na terenu. Osim toga, tabela uključuje i procenat gojazne djece, tj. djece čija je tjelesna težina u odnosu na visinu viša od 2 standardna odstupanja u odnosu na srednju vrijednost referentne populacije.

U Tabelu NU.1 nisu uključena djeca koja nisu izvagana, niti izmjerena, niti ona čije su mjere izvan okvira vjerodostojnosti. Takođe, isključen je i mali broj djece čiji su datumi rođenja nepoznati. U cijeloj BiH, 0,3% djece zaostaje u visini ili tjelesnoj težini. Ne postoje značajne razlike između djece koja žive u seoskim, i djece koja žive u gradskim sredinama.

Grafikon NU.1:
Procenat djece mlađe od 5 godina koja su pothranjena, BiH, 2005-2006.



7. Tjelesna težina u odnosu na uzrast (tj. starosnu dob) predstavlja mjeru i akutne i hronične neuhranjenosti. Djeca čija je tjelesna težina u odnosu na starosnu dob više od dva standardna odstupanja ispod srednje vrijednosti referentne populacije smatraju se umjereno ili ozbiljno neuhranjenim, dok se ona kod kojih je tjelesna težina u odnosu na uzrast više od tri standardna odstupanja ispod srednje vrijednosti klasifikuju kao ozbiljno neuhranjena.

Visina u odnosu na starosnu dob je mjera linearnog rasta. Djeca čija je visina u odnosu na starosnu dob veća od dva standardna odstupanja ispod srednje vrijednosti referentne populacije smatraju se niskom za svoj uzrast i klasifikuju se kao umjereno ili ozbiljno niskog rasta. Djeca čija je visina u odnosu na uzrast više od tri standardna odstupanja ispod srednje vrijednosti, klasifikuju se kao ozbiljno niskog rasta. Zaostalost u rastu je odraz hronične neuhranjenosti, kao rezultat izostanka adekvatne ishrane tokom dužeg perioda i povratne ili hronične bolesti.

Konačno, djeca čija je tjelesna težina u odnosu na visinu više od dva standardna odstupanja ispod srednje vrijednosti referentne populacije, klasifikuju se kao umjereno ili ozbiljno mršava, dok su ona kod kojih je tjelesna težina u odnosu na visinu više od tri standardna odstupanja ispod srednje vrijednosti ozbiljno mršava. Zaostatak u razvoju tjelesne težine u odnosu na visinu je obično rezultat nedavnog deficita u ishrani. Ovaj indikator može ispoljavati znatne sezonske varijacije, zavisno od promjena u dostupnosti hrane ili prevalencije bolesti.

Na nivou BiH, 1,5% djece je umjereno neuhranjeno, od toga više dječaka nego djevojčica, te više u gradskim nego u seoskim sredinama. Procenat ozbiljno neuhranjene djece iznosi 0,4%, od toga više dječaka nego djevojčica. Procenat ozbiljno neuhranjene djece je viši u gradskim nego u seoskim sredinama.

7,4% djece u BiH je umjereno zakržljalo, a 2,5% je ozbiljno zakržljalo, od tog procenta više na selu nego u gradu. 3,2% djece je umjereno mršavo, a 0,8% je ozbiljno mršavo, dok je 20,2 % djece preuhranjeno/gojazno. Značajno je da su mršavost i gojaznost zastupljeniji među djevojčicama, te su češći u gradskim nego u seoskim sredinama.

U RS, 0,3% djece je umjereno pothranjeno, dok nisu registrovani slučajevi ozbiljno pothranjene djece. Svako trinaesto dijete (7,9%) je umjereno niskog rasta, dok je svako trideset sedmo dijete ozbiljno niskog rasta (2,7%). Procenat djece koja su umjereno mršava je 2,6%, a ozbiljno mršavo je 0,3%. Značajan je procenat (23,3%) djece čija je težina u odnosu na visinu dvije standardne devijacije iznad srednje vrijednosti referentne populacije, tj. djece koja su gojazna.

Skoro jedno od trideset djece (3%) ispod pet godina starosti u FBiH je pothranjeno, od čega 2% umjereno, dok je 0,7% klasifikovano kao ozbiljno pothranjeno. Oko 9% djece je zaostalo u rastu, odnosno suviše nisko za svoj uzrast. Oko 5% djece zaostaje u tjelesnoj težini u odnosu na uzrast, tj. mršava su. Djeca čija je tjelesna težina u odnosu na visinu dvije standardne devijacije iznad srednje vrijednosti referentne populacije klasifikovana su kao gojazna. U FBiH, registrovano je 17,4% djece ispod 5 godina koja su gojazna.

Uopšteno govoreći, postoji pozitivna korelacija između obrazovanja majke i stanja uhranjenosti djece, pri čemu je manji broj slučajeva pothranjenosti kod djece čije majke imaju srednje, više ili visoko obrazovanje u odnosu na djecu čije majke nisu obrazovane ili imaju samo osnovno obrazovanje.

Dojenje

Dojenje u prvih par godina života štiti djecu od infekcija, obezbjeđuje idealan izvor hranjivih materija, ekonomično je i bezbjedno. Međutim, mnoge majke prerano prestaju sa dojenjem i često postoji pritisak da se pređe na vještačko mlijeko za bebe, koje može doprinijeti zaostajanju u razvoju, nedovoljnom unosu mikrohranjivih materija i koje nije sigurno ukoliko nije na raspolaganju čista voda. „Svijet po mjeri djeteta“ preporučuje da bi djecu trebalo isključivo dojiti majčinim mlijekom do 6 mjeseci života, a i nakon toga, uz sigurnu, odgovarajuću i adekvatnu dohranu, sve do druge godine života, pa i dalje.

WHO/UNICEF daju sljedeće preporuke za dojenje:

- Isključivo dojenje prvih šest mjeseci
- Nastaviti sa dojenjem dvije ili više godina
- Od 6. mjeseca života uvoditi sigurnu, odgovarajuću i adekvatnu dohranu
- Učestalost dohrane: 2 puta dnevno za djecu 6-8 mjeseci starosti
3 puta dnevno za djecu 9-11 mjeseci starosti

Takođe se preporučuje da se sa dojenjem započne u roku od jednog sata nakon rođenja djeteta.

Pokazatelji preporučene prakse hranjenja djece su sljedeći:

- Stopa isključivog dojenja (< 6 mjeseci i < 4 mjeseca)
- Stopa pravovremenog uvođenja dohrane (6-9 mjeseci)
- Stopa nastavka dojenja (12-15 i 20-23 mjeseca)

- Pravovremeni početak dojenja (u roku od sat vremena po rođenju)
- Učestalost dohrane (6-11 mjeseci)
- Adekvatno hranjena novorođenčad (0-11 mjeseci)


Tabela NU.2 prikazuje omjer između žena koje su počele sa dojenjem u roku od sat vremena po rođenju djeteta i žena koje su počele sa dojenjem u roku od jednog dana po rođenju djeteta (što uključuje i one koje su počele sa dojenjem unutar prvog sata).

Na nivou BiH, 56,7% žena je počelo dojiti u roku od sat vremena po rođenju djeteta, pri čemu je razlika između gradskih i seoskih sredina oko 6%: 61,2% žena u gradskim sredinama i 54,9% žena u seoskim sredinama počelo je dojiti u roku od sat vremena po rođenju djeteta. Veliki broj žena, odnosno 84,3%, počele su dojiti u roku od jednog dana po rođenju djeteta.

Svaka druga žena u FBiH je započela sa dojenjem u roku od sat vremena po rođenju djeteta (51%). Više od dvije trećine žena (83%) je započelo sa dojenjem u roku od jednog dana po rođenju djeteta. U RS, procenat žena koje su počele dojiti jedan sat po rođenju djeteta je 70,9%, dok je procenat onih koje su počele dojiti jedan dan po rođenju djeteta 89,3%.

Grafikon NU.2:

Procenat majki koje su počele dojiti u roku od jednog sata po rođenju djeteta, BiH, 2005-2006.



U tabeli NU.3, status dojenja se temelji na izjavama majki/staratelja o tome koliko su hrane i tečnosti djeca dobila u periodu od 24 časa prije intervjuja. Termin 'isključivo dojena djeca' se odnosi na novorođenčad koja su primala samo majčino mlijeko (i vitamine, mineralne dodatke ili lijekove). Tabela prikazuje isključivo dojenje novorođenčadi u toku prvih šest mjeseci života (odvojeno za djecu uzrasta do tri mjeseca i djecu uzrasta do pet mjeseci), kao i dohranu djece uzrasta 6-9 mjeseci i nastavljeno dojenje djece od 12-15 i 20-23 mjeseca života.

Na nivou BiH, 17,6% djece ispod 6 mjeseci starosti je isključivo dojeno. U uzrastu 6-9 mjeseci života, 33,6% djece je dojeno i dobija i čvrstu ili kašastu hranu. U uzrastu 12-15 mjeseci života, 25,7% djece u BiH je dojeno, dok u uzrastu od 20-23 mjeseca još doji 10,7% djece.

U RS, približno 7,6% djece dobi ispod šest mjeseci je isključivo dojeno. U dobi 6-9 mjeseci, 43,2 % djece je dojeno i dobija čvrstu ili kašastu hranu. U dobi od 12-15 mjeseci, 11% djece je još uvijek dojeno, a u dobi od 20-23 mjeseca 5% djece je još uvijek dojeno.


U FBiH, oko 21,8% djece u dobi ispod 6 mjeseci je isključivo dojeno. U dobi 6-9 mjeseci 19,2% djece je dojeno i dobijaju čvrstu ili kašastu hranu. U dobi od 12-15 mjeseci, 33,8% djece je još uvijek dojeno, dok u dobi od 20-23 mjeseca samo 13,1% djece još uvijek doji.

Adekvatnost ishrane djece mlađe od 12 mjeseci je prikazana u Tabeli NU.4. Korišteni su različiti kriterijumi za određivanje adekvatnosti ishrane, zavisno od dobi djeteta. Za novorođenčad između 0-5 mjeseci, adekvatnom ishranom se smatra isključivo dojenje. Novorođenčad u dobi 6-8 mjeseci se smatra adekvatno hranjenom ako dojenjem dobija majčino mlijeko i dohranu bar dva puta dnevno, dok se novorođenčad u dobi 9-11 mjeseci smatra adekvatno hranjenom ako dojenjem dobiju majčino mlijeko i dohranu najmanje tri puta dnevno.

U FBiH, adekvatno hranjenje sve novorođenčadi (0-11 mjeseci) iznosi 19,5%. Taj procenat u RS je 22,2%, dok je u BiH adekvatno hranjeno samo 20,4% novorođenčadi od 0-11 mjeseci.

Grafikon NU.3: Obrasci ishrane novorođenčadi po starosti:

Procentualna distribucija djece mlađe od 3 godine po obrascima



Mala porođajna težina

Težina na porođaju je dobar pokazatelj ne samo majčinog zdravlja i stanja uhranjenosti, nego i šanse novorođenčeta za preživljavanje, rast, i dugoročni zdravstveni i psihosocijalni razvoj. Mala porođajna težina (manja od 2.500 grama) sa sobom nosi čitav niz ozbiljnih zdravstvenih rizika za dijete. Bebe koje su bile pothranjene u materici, izložene su znatno većem riziku od umiranja tokom prvih mjeseci i godina života. Bebe koje prežive češće imaju oslabljen imunitet i povećan rizik od obolijevanja; veća je vjerovatnoća da će ostati pothranjena, sa smanjenom mišićnom snagom tokom života, te da će patiti od povećane sklonosti ka obolijevanju od dijabetesa i srčanih oboljenja u kasnijoj životnoj dobi. Djeca koja su rođena sa niskom tjelesnom težinom češće imaju niži koeficijent inteligencije (IQ) i kognitivne teškoće, što utiče kako na njihov uspjeh u školi, tako i na mogućnosti zapošljavanja u odrasloj dobi.

Mala porođajna težina uglavnom potiče od lošeg zdravlja i ishrane same majke. Najveći uticaj imaju tri faktora: loše stanje uhranjenosti majke prije začeća, nizak rast majke (uglavnom zbog neuhranjenosti i infekcija tokom djetinjstva) i loša ishrana za vrijeme trudnoće. Neadekvatan porast težine tokom trudnoće je naročito važan faktor, pošto je to jedan od glavnih uzroka zaostajanja u razvoju fetusa.

Pušenje cigareta tokom trudnoće je vodeći uzrok male tjelesne težine djeteta pri rođenju. Adolescentice koje se porađaju dok im je tijelo još uvijek u razvoju, rizikuju da na svijet donesu bebe sa niskom tjelesnom težinom.


Procenat rođenih čija je težina ispod 2.500 grama izračunava se na osnovu dvije stavke iz upitnika: majčine ocjene **veliĉine** djeteta na rođenju (tj. veoma malo, manje od prosjeka, prosjeĉno, veće od prosjeka, veoma veliko) i majĉinog sjećanja na djetetovu **težinu**, odnosno težinu zabilježenu u zdravstvenom kartonu, **ukoliko** je dijete bilo izvagano po rođenju⁸.

Procenat novorođenĉadi rođene sa niskom porođajnom težinom u BiH iznosi 4,5%, a odmah po rođenju izvagano je 99% djece. U FBiH, od 99% djece koja su izvagana po rođenju, približno 5% novorođenĉadi je na rođenju težilo manje od 2.500 grama, dok je u RS 99,6% djece izvagano po rođenju, a približno 4,5% djece je rođeno sa tjelesnom masom manjom od 2.500 grama.

S obzirom na ĉinjenicu da se većina porođaja obavlja uz pomoć stručnog medicinskog osoblja, nivo obrazovanja majke ne utiĉe na mjerenje težine djeteta po rođenju, ali utiĉe na procenat novorođenĉadi rođene sa malom porođajnom težinom; što je stepen obrazovanja majke niži, veći je procenat novorođenĉadi koja su rođena sa malom porođajnom težinom (Tabela NU.8).

Grafikon NU.5:

Procenat novorođenĉadi sa porođajnom težinom manjom od 2.500 grama, BiH, 2005-2006.



8 Za detaljni opis metodologije, pogledati Boerma, Weinstein, Rutstein i Sommerfelt, 1996.

Zdravlje djeteta



*Imunizacija Romske djece u Modriči
UNICEF BiH*

Imunizacija

Milenijumski razvojni cilj (MDG) broj 4 se odnosi na smanjenje smrtnosti djece za dvije trećine između 1990. i 2015. godine. Imunizacija ima ključnu ulogu u ostvarenju ovog cilja. Imunizacija je spasila živote miliona djece otkada je 1974. godine pokrenut "Prošireni program imunizacije". Na globalnom nivou, 27 miliona djece još uvijek nije obuhvaćeno rutinskom imunizacijom, a rezultat toga je smrt više od dva miliona djece svake godine, izazvana bolestima koje se mogu spriječiti pravovremenom vakcinacijom. Cilj "Svijeta po mjeri djeteta" je da se na nivou države osigura puna imunizacija djece mlađe od jedne godine u 90% slučajeva, sa najmanje 80% pokrivenosti u svakoj odgovarajućoj administrativnoj jedinici. Nadalje, prema smjernicama UNICEF-a i WHO, dijete treba primiti BCG vakcinu da bi se zaštitilo od tuberkuloze, tri doze DTP da se zaštiti od difterije, velikog kašlja i tetanusa, tri doze polio vakcine, te MMR vakcinu (ospice, zauške, rubeola) u dobi do 12 mjeseci života.

Tokom istraživanja u BiH, majke su zamoljene da pokažu vakcinacijske kartone za djecu mlađu od pet godina. Anketari su kopirali informacije o vakcinaciji sa vakcinacijskih kartona u MICS upitnike.

Ukupno 76,7% djece u BiH, uključujući 81,6% djece u FBiH i 65,4% djece u RS, ima zdravstvene kartone⁹. Ako dijete nije imalo karton, od majke je traženo da se prisjeti da li je dijete primilo svaku od vakcina, a za DTP i Polio, i koliko puta¹⁰.

Prikupljanje i analiza podataka o imunizaciji na nivou BiH otežano je razlikama između kalendara za imunizaciju u tri administrativne jedinice (RS, FBiH i Distrikt Brčko) te razlikama između kalendara imunizacije usvojenih na nivou BiH i globalnih kriterija korištenih u MICS3 metodologiji. Imunizacijski kalendari za BCG, OPV i DTP su skoro identični u oba entiteta. Razlika u kalendaru imunizacije javlja se kod vakcinacije vakcinom protiv ospica (malih boginja) koja se u RS daje u kombinaciji sa vakcinom protiv rubeole i zaušaka (MMR) u dobi od 18 mjeseci i dalje, dok se u FBiH vakcina protiv ospica (u kombinaciji sa vakcinom protiv rubeole i zaušaka - MMR) daje djeci sa navršenih 12 mjeseci i dalje, tokom druge godine života.

U skladu sa navedenim razlikama, izvještaj tretira podatke o imunizaciji na nivou BiH za svih osam preporučenih vakcina i ukupnu pokrivenost imunizacijom, te se dodatno prikazuju podaci za RS i za FBiH.

Ukupna pokrivenost imunizacijom djece u BiH prije prvog rođendana (18 mjeseci za ospice) za svih osam preporučenih vakcina iznosi 61,2 %. Ukupan procenat djece starosti 18-29 mjeseci u BiH, koja su primila svih osam preporučenih vakcina u bilo kom trenutku prije istraživanja iznosi 72,1%.

Ukupna pokrivenost imunizacijom protiv tuberkuloze, tj, BCG vakcinom, u BiH (Tabela CH.1) iznosi 95,8 %, dok je procenat ukupne pokrivenosti imunizacijom protiv dječije paralize, tj. pokrivenost OPV vakcinom 79 %. Pokrivenost DTP vakcinom iznosi 78 %, dok je 75% djece vakcinisano protiv ospica.

U RS (Tabela CH.1 RS), 97% djece je primilo BCG vakcinu prije napunjenih 12 mjeseci, a prvu dozu DTP je primilo 97% djece. Procenat opada za sljedeće doze DTP vakcine: na 91% za drugu dozu i 82,8% za treću dozu. Slično tome, 97,9% djece je dobilo OPV1 do navršenog 12. mjeseca života, a taj procenat opada na 85,4% do treće doze. Obuhvaćenost vakcinacijom protiv ospica do 18. mjeseca života je manja nego kod ostalih vakcina i iznosi 79,4%.

Procenat djece u RS koja su dobila svih osam preporučenih vakcina prije prvog rođendana (18 mjeseci za ospice) je nizak i iznosi svega 64,9 %. Ukupan procenat djece starosti 18-29 mjeseci koja su primila svih osam preporučenih vakcina u bilo kom trenutku prije istraživanja u RS iznosi 73,7%.

U FBiH (Tabela CH.1 FBiH), 95% djece je primilo BCG vakcinu prije nego što su napunili 12 mjeseci, a prva doza DTP je data u 91,3 % slučajeva. Procenat opada za sljedeće doze DTP vakcine: na 84,6% za drugu dozu i 74,7 % za treću dozu. Slično tome, 91,3 % djece je dobilo OPV 1 do navršenog 12. mjeseca života, dok ovaj procenat opada na 75% do treće doze. Pokrivenost vakcinacijom protiv ospica do 18. mjeseca života je manja nego kod ostalih vakcina i iznosi 72,4%.

Procenat djece koja su primila svih osam preporučenih vakcina do prvog rođendana (18 mjeseci za ospice) iznosi 58,5%. Ukupan procenat djece starosti 18-29 mjeseci koja su primila svih osam preporučenih vakcina u bilo kom trenutku prije istraživanja u FBiH iznosi 71,2%.

U cjelini gledano, ne postoje značajne korelacije između nivoa obrazovanja majke i pokrivenosti imunizacijom ili između imovinskog stanja domaćinstva i procenta imunizacije djece u BiH.

⁹ Tabela CH.2

¹⁰ Procenat djece starosti 18 do 29 mjeseci koja su primila svaku od ovih vakcina je prikazan u Tabeli CH.1. Denominator za tabelu obuhvata djecu starosti 18-29 mjeseci, tako da su računata samo djeca koja su dovoljno stara da bi primila vakcinu. Za djecu bez vakcinacijskih kartona, pretpostavljeno je da je omjer vakcinacija izvršenih do prvog rođendana isti kao kod djece koja imaju kartone.

Liječenje oralnom rehidracijom

Dijareja je drugi vodeći uzrok smrtnosti djece ispod pet godina starosti u cijelom svijetu. Većina smrtnih slučajeva djece uzrokovanih dijarejom nastupa zbog dehidracije uslijed gubitka velike količine vode i elektrolita iz tijela preko tečnih stolica. Veliki broj smrtnih ishoda može se spriječiti oralnim rehidracionim solima (ORS) ili preporučenim kućnim rastvorom (RHF). Prevencija dehidracije i loše ishrane povećanjem unosa tečnosti i kontinuiranim hranjenjem djeteta takođe predstavljaju važne strategije za liječenje dijareje.

Ciljevi liječenja su da se:

1. do 2010. godine¹¹ za polovinu smanji smrtnost uzrokovana dijarejom kod djece mlađe od pet godina
2. do 2015. godine¹² za dvije trećine smanji stopa smrtnosti djece mlađe od pet godina

Osim toga, Svijet po mjeri djeteta poziva na smanjenje učestalosti dijareje za 25%.

Pokazatelji su:

- Prevalenca dijareje
- Oralna rehidraciona terapija (ORT)
- Kućno liječenje dijareje
- (ORT ili povećanje tečnosti/pojenje) i kontinuirano hranjenje

U MICS upitnicima, majke (ili staratelji) su pitani da li je njihovo dijete imalo dijareju u toku dvije sedmice koje su prethodile istraživanju. Ako jeste, majci je postavljen niz pitanja o tome šta je dijete moralo piti i jesti za vrijeme dijareje, i da li je to bila veća ili manja količina hrane i pića u odnosu na onu koju dijete inače konzumira.

Najveća prevalenca dijareje u BiH se javlja među djecom od 6 do 11 mjeseci života, u periodu prestanka dojenja u kojem se uvodi dodatna hrana. Ukupno 4,7% djece mlađe od pet godina u BiH (Tabela CH.4) je imalo dijareju u toku dvije sedmice koje su prethodile istraživanju. 19% djece u BiH je dobivalo tečnosti iz ORS paketa, a 17,9% je dobivalo unaprijed upakovane ORS tečnosti.

Preporučenu tečnost napravljenu kod kuće dobivalo je 39,1% djece (Tabela CH.4). Jedan ili više preporučenih kućnih tretmana (npr. bila su tretirana ORS ili RHF tretmanima) dobilo je 64,8% djece, dok 35,2% nije dobilo nikakav tretman. 21,8% djece ispod pet godina starosti koja su imala dijareju pilo je više tekućine nego obično, dok je 77,1% pilo isto ili manje. 75,4% djece je jelo nešto manje, isto ili više (nastavljeno hranjenje), dok je 24,6% jelo puno manje ili skoro ništa.


Postoje značajne razlike u kućnom liječenju dijareje s obzirom na karakteristike domaćinstva. U seoskim sredinama kućno liječenje dijareje se koristi češće (21,8 %) nego u gradskim (9,4%). Kako raste stepen obrazovanja majki, tako raste i procenat kućnog liječenja dijareje.

Ukupno 3,9% djece mlađe od pet godina u RS je imalo dijareju u toku dvije sedmice koje su prethodile istraživanju. Najveća prevalenca dijareje se javlja u periodu prestanka dojenja, među djecom od 6 do 11 mjeseci života. Oko 8,3% djece je dobijalo tečnost iz ORS paketa, dok je 37,5% djece dobilo preporučenu tečnost napravljenu kod kuće. Približno pola djece sa dijarejom je dobilo jedan ili više preporučenih kućnih tretmana (npr. bila su tretirana ORS ili RHF tretmanima), dok pola nije dobilo nikakav tretman.

¹¹ U odnosu na 2000. godinu (Svijet po mjeri djeteta)

¹² U odnosu na 1990. (Milenijumski razvojni ciljevi)

Grafikon CH.4:
Procenat djece starosti 0-59 mjeseci sa dijarejom koja su primila ORT ili povećani unos tečnosti i nastavljeno hranjenje, BiH, 2005-2006



Manje od petine (16,6 %) djece ispod pet godina starosti sa dijarejom u RS je pilo više nego obično, dok je 83,4% pilo isto ili manje. Skoro četiri petine (83,4 %) djece je jelo nešto manje, isto ili više (nastavljeno hranjenje), ali je 16,6% jelo puno manje ili skoro ništa. Imajući u vidu ove podatke, samo 41,6 % djece je primilo više tečnosti sa istovremeno nastavljenim hranjenjem.

U FBiH, 5% djece mlađe od pet godina je imalo dijareju u periodu od dvije sedmice prije istraživanja. Najveća prevalenca dijareje se javlja u periodu kada se uvodi dodatna hrana, među djecom od 6 do 11 mjeseci starosti (oko 13%), od kada kontinuirano opada prema starijim uzrastima. Najniža prevalenca dijareje javlja se kod djece uzrasta 48-59 mjeseci (2%). Samo 18% djece ispod pet godina starosti koja su imala dijareju je pilo više nego obično, dok je 80% pilo isto ili manje.

71 % djece je jelo nešto manje, isto ili više (nastavljeno hranjenje), dok je 29% jelo puno manje ili skoro ništa. Imajući u vidu ove podatke, svako drugo dijete sa dijarejom (54%) je primilo više tečnosti istovremeno sa nastavljenim hranjenjem.

Njega i liječenje upale pluća antibioticima

Upala pluća je vodeći uzrok smrtnosti među djecom, a upotreba antibiotika kod djece ispod 5 godina starosti za koju se sumnja da imaju upalu pluća predstavlja ključnu intervenciju. Cilj „Svijeta po mjeri djeteta“ je smanjenje smrtnosti uzrokovane akutnim respiratornim infekcijama za jednu trećinu.

Sumnja na upalu pluća se javlja kad je dijete bolesno, kašlje, ima ubrzano ili otežano disanje, a simptomi NISU posljedica nekog problema u grudnom košu ili začepljenja nosa. Pokazatelji su:

- Prevalenca sumnje na upalu pluća
- Traženje medicinske pomoći u slučaju sumnje na upalu pluća
- Liječenje antibioticima u slučaju sumnje na upalu pluća
- Znanje o opasnim znacima upale pluća

Na nivou BiH (Tabela CH.6), oko 3,9% djece¹³ je imalo simptome akutne respiratorne infekcije u periodu od dvije sedmice prije istraživanja. 91,3% ove djece odvedeno je u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, pri čemu u pogledu zdravstvene ustanove u koju je dijete odvedeno postoje veoma velike razlike između gradskih i seoskih sredina - 26,2% gradske djece je odvedeno u privatnu ordinaciju, dok je samo 1,9% seoske djece posjetilo privatnog ljekara. Od ukupnog procenta djece sa simptomima akutne respiratorne infekcije u BiH, 73,1% (Tabela CH.7) je liječeno antibioticima. Liječenje antibioticima se generalno povećava sa stepenom obrazovanja majke. Procenat majki/staratelja koje prepoznaju dva opasna znaka upale pluća u BiH iznosi 51,7% i povećava se sa stepenom obrazovanja majke (Tabela CH.7A).

U RS, oko 3,3% djece mlađe od pet godina je imalo simptome upale pluća u periodu od dvije sedmice prije istraživanja. Od ovog broja, 92,5 % je odvedeno odgovarajućem davaocu usluga. Najčešće je to bio dom zdravlja ili bolnica. Polovina djece ispod pet godina života, koja su imala simptome upale pluća u periodu od dvije sedmice prije istraživanja, liječena je antibioticima.

Očito je da je poznavanje opasnih znakova respiratornih infekcija od strane majki odlučujući faktor u traženju odgovarajuće njege za dijete. Ukupno 40,1% žena poznaje dva opasna znaka respiratornih infekcija - teško i ubrzano disanje. Najčešće navedeni simptom za dovođenje djeteta u zdravstvenu ustanovu je povišena tjelesna temperatura. Oko 44,6% majki je navelo ubrzano disanje, a 60,4% je navelo otežano disanje kao simptom za hitno dovođenje djeteta u zdravstvenu ustanovu.

Slična situacija je i u FBiH gdje je 4% djece u dobi između 0 i 59 mjeseci imalo simptome upale pluća u periodu od dvije sedmice prije istraživanja. Najviša prevalenca djece sa simptomima upale pluća je u dobi 0-11 mjeseci (6%), potom opada prema starijoj životnoj dobi. Najniža prevalenca je u starosnoj dobi 48-59 mjeseci. 91 % od ukupnog broja djece je odvedeno odgovarajućem davaocu usluga. Ukupno 67% djece sa navedenim simptomima je odvedeno u dom zdravlja/ambulantu, 16% u bolnicu i 6% u privatnu zdravstvenu praksu. U FBiH, 81% djece ispod 5 godina starosti sa sumnjom na upalu pluća liječeno je antibioticima u periodu od dvije sedmice koje su prethodile istraživanju. Upotreba antibiotika opada sa starošću djece.

Ukupno 56,3 % ispitanih žena u FBiH poznaje dva opasna znaka upale pluća - teško i ubrzano disanje. Najčešće navedeni simptom za dovođenje djeteta u zdravstvenu ustanovu je povišena tjelesna temperatura (96%). Ukupno 59% majki je identifikovalo ubrzano disanje, a 73% majki je identifikovalo otežano disanje kao simptome za hitno dovođenje djeteta u zdravstvenu ustanovu.

13 Važno je napomenuti da akutne respiratorne infekcije predstavljaju vodeće dječije bolesti u BiH. Prema zvaničnim podacima, broj djece starosti 0-6 godina koja imaju akutne respiratorne infekcije je približno za pola veći od broja djece sa svim drugim dječijim bolestima. Mali procenat akutnih respiratornih infekcija u MICS-u se vjerovatno može objasniti činjenicom da je istraživanje na terenu obavljan tokom ljeta.

Upotreba čvrstih goriva

Više od tri milijarde ljudi u svijetu za zadovoljavanje osnovnih energetske potrebe, uključujući kuhanje i grijanje, koristi čvrsta goriva (bio-masu i uglj). Priprema hrane i grijanje na čvrsta goriva dovode do stvaranja visokog nivoa dima u zatvorenom prostoru koji predstavlja složenu mješavinu zagađivača opasnih po zdravlje. Glavni problem u korištenju čvrstih goriva su proizvodi nekompletnog sagorijevanja, uključujući CO, poliaromatske hidrokarbone, SO₂ i druge otrovne elemente. Korištenje čvrstih goriva povećava rizik od akutnih respiratornih bolesti, upale pluća, hronične opstruktivne bolesti pluća, raka, tuberkuloze, male porođajne težine, katarakte i astme. Osnovni pokazatelj je procenat stanovništva koje koristi čvrsta goriva kao osnovni izvor energije za pripremanje hrane u domaćinstvu.

Na nivou BiH, gotovo pola domaćinstava (48,7%) za pripremanje hrane koristi čvrsta goriva, a nešto niži procenat domaćinstava (43,5%) u tu svrhu koristi električnu energiju. Značajna je razlika između gradskih i seoskih sredina, pri čemu se za pripremanje hrane čvrsta goriva koriste u 67,1% seoskih i 18,5% gradskih domaćinstava. Ukupno gledano, dvije trećine (63,9%) svih domaćinstava u RS, te više od jedne trećine (39%) u FBiH koristi čvrsta goriva za pripremanje hrane.

Upotreba čvrstih goriva je sama po sebi slab pokazatelj zagađenja vazduha u zatvorenom prostoru, pošto se koncentracija zagađivača razlikuje kada isto gorivo sagorijeva u različitim pećima ili ognjištima. Korištenje zatvorenih peći sa dimnjacima minimizira unutrašnje zagađenje, dok otvorena peć ili ognjište bez dimnjaka ili nape znači da nema zaštite od štetnih efekata čvrstih goriva.

Životna sredina

Voda i sanitacija

Voda za piće može biti zagađena mikrobiološkim, hemijskim, fizičkim i radiološkim zagađivačima koji su štetni po ljudsko zdravlje. Pored toga što se povezuje sa bolestima, dostupnost pitke vode može biti od naročite važnosti za žene i djecu koja, pogotovo u seoskim područjima, imaju glavnu odgovornost za donošenje vode, često sa velikih razdaljina.

Cilj MDG-a je da se između 1990. i 2015. godine za jednu polovinu smanji broj ljudi koji nemaju održiv pristup bezbjednoj vodi za piće i osnovnim sanitarnim uslovima. Cilj „Svijeta po mjeri djeteta“ poziva na smanjenje broja domaćinstava koja nemaju pristup higijenskim sanitarnim uređajima i jeftinoj i bezbjednoj vodi za piće za barem jednu trećinu.

Spisak pokazatelja koje koristi MICS je sljedeći:

Voda:

- Korištenje poboljšanih izvora vode za piće
- Korištenje adekvatnih metoda za tretman vode
- Vrijeme potrebno za dolazak do izvora vode za piće
- Osoba koja donosi vodu za piće


Sanitacija:

- Korištenje poboljšanih sanitacija
- Sanitarno uklanjanje dječijih fekalija

Raspodjela stanovništva u odnosu na izvor vode za piće je prikazana u Tabeli EN.1 i u Grafikonu EN.1. Poboljšanim izvorima vode za piće smatraju se: voda iz vodovoda (u kući, dvorištu ili imanju), javna česma/hidrant, bunar/bušotina, zaštićeni bunar, zaštićeni izvor, kolektor kišnice. Flaširana voda se smatra poboljšanim izvorom vode samo ako domaćinstvo koristi poboljšani izvor vode u druge svrhe, kao što je pranje ruku i kuhanje.

Ukupno gledano, 98,7 % stanovnika u BiH koristi poboljšani izvor vode za piće, od toga 99,4% u gradskim i 98,4 % u seoskim sredinama. U RS, 97,3% stanovništva koristi poboljšani izvor vode za piće, a u FBiH 99,5 % stanovništva.

Grafikon EN.1:
Procentualna distribucija članova domaćinstva prema tipu izvora pitke vode, BiH 2005-2006.



Korištenje kućnog tretmana vode prikazano je u Tabeli EN.2¹⁴. Domaćinstvima su postavljena pitanja o načinima kućnog tretiranja vode kako bi je učinili bezbjednijom za piće. Adekvatnim tretmanima vode za piće smatraju se prokuhavanje, dodavanje izbjeljivača ili hlora, korištenje filtera za vodu i korištenje solarne dezinfekcije. Veoma mali broj domaćinstava adekvatno tretira vodu za piće (6,4 %), a najčešći metod je prokuhavanje (93%).

Vrijeme koje je potrebno da se dođe do vode prikazano je u Tabeli EN.3, a osoba koja uglavnom donosi vodu u Tabeli EN.4¹⁵.

Tabela EN.3 pokazuje da 88,8% domaćinstava u BiH, uključujući 87,1% domaćinstava u RS i 92,7% u FBiH, raspolaže izvorom vode koji se nalazi u prostorijama domaćinstva. Izvor vode u prostorijama domaćinstva posjeduje 95,4 % domaćinstava u gradskim i 84,9 % u ruralnim sredinama. Izuzimajući domaćinstva koja raspolažu izvorom vode u prostorijama domaćinstva, prosječno vrijeme do izvora vode za piće u BiH je 12,1 minuta, u RS 11,6 minuta, a u FBiH 13 minuta.

Vrijeme koje je potrebno za donošenje vode u ruralnim sredinama je donekle veće nego u gradskim sredinama. Tabela EN.4 pokazuje da je u većini domaćinstava, kada izvor vode nije u prostorijama domaćinstva, odrasla žena osoba koja donosi vodu. U BiH, odrasli muškarci donose vodu u 46,7% slučajeva, a žene u 51 % slučajeva. Kada je u pitanju ostatak domaćinstava u BiH, vodu donosi 0,4% ženske i 1,1% muške djece mlađe od 15 godina.

Neadekvatno otklanjanje ljudskih fekalija i lična higijena su povezani sa nizom bolesti, uključujući dijareične bolesti i dječiju paralizu. Poboljšani sanitarni uređaji za odlaganje fekalija podrazumijevaju: puštanje vode iz vodokotlića ili prosipanje u kanalizacionu mrežu, septičku jamu, ili vanjski toalet, ventilisani poboljšani toalet, vanjski toalet sa jamom koja se pokriva pločom i toalet sa kompostiranjem („hemijski“ toalet).

Na nivou BiH (Tabela EN.5), oko 93% domaćinstava koristi sanitarne načine za uklanjanja fekalija, pri čemu 99% u gradskim sredinama i 90% u seoskim sredinama. Oko 92,6% stanovništva u RS i 93% stanovništva u FBiH živi u domaćinstvima koja koriste poboljšane sanitarne uređaje. Razlika između gradskih i seoskih sredina u BiH je najizraženija u odnosu na vrstu toaleta. U gradskim sredinama najčešće su to toaleti sa vodokotlićima uvezani na kanalizacioni sistem (77,2% u BiH , 66,1% u RS i 83% u FBiH), dok je to u ruralnim sredinama septička jama (57,5% u BiH, 58,8% u RS i 56% u FBiH).

Bezbedno uklanjanje dječijih fekalija podrazumijeva uklanjanje stolice korištenjem toaleta od strane samog djeteta ili ispiranje stolice u kućni ili vanjski toalet. Odlaganje fekalija djece do dvije godine života predstavljeno je u Tabeli EN.6. Na nivou BiH, procenat djece čije se fekalije bezbedno uklanjaju iznosi 35,9%, a nema značajnijih razlika između gradskih i seoskih sredina.

Pregled procenata domaćinstava koja raspolažu sigurnim izvorima vode za piće i sanitarnim načinima uklanjanja fekalija je prikazan u Tabeli EN.7. Tabela ukazuje na to da 92% domaćinstava u BiH, uključujući 90,5% domaćinstava u RS i 92,6% u FBiH, koriste poboljšane izvore vode za piće i adekvatne sanitarne uređaje. Korištenje poboljšanih izvora pitke vode i sanitarnih sistema je izraženije u gradskim (98,4%) nego u ruralnim sredinama (88,5%). Ono se u izvjesnoj mjeri povećava sa nivoom obrazovanja glave domaćinstva (82,1% bez obrazovanja, te visoko i više obrazovanje 97,5 %), kao i sa imovinskim stanjem samog domaćinstva (najsiromašniji 82,3 %, dok je taj procenat u grupi najbogatijih 99,8%).

¹⁴ Tabela prikazuje procenat stanovništva koji koriste adekvatne metode tretmana vode za piće. Podaci su odvojeni za ukupan broj domaćinstava, za domaćinstva koja koriste poboljšane i za ona koja koriste nepoboljšane izvore vode za piće.

¹⁵ Treba napomenuti da se ovi rezultati odnose na jedan odlazak od kuće do izvora vode za piće i nazad. Nisu prikupljene informacije o tome koliko se puta dnevno odlazi po vodu.

Sigurnost smještaja i trajnost smještajnog objekta

U MICS-u su uvedena tri pokazatelja za mjerenje kvaliteta života u sirotinjskim četvrtima: sigurnost smještaja, trajnost smještajnog objekta i procenat ljudi koji žive u sirotinjskim četvrtima. Prema MICS-u 3, gradsko domaćinstvo se tretira kao siromašno ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uslova: ne koriste se poboljšani izvori vode za piće, ne koristi se poboljšani sanitarni sistem, životni prostor je nedostatan, stambeni objekat nije dugovječan ili ne postoji sigurnost u trajnost smještaja.

Nedostatak sigurnosti u trajnost smještaja se definiše kao nedostatak formalne dokumentacije za stanovanje ili primjetan rizik od deložacije. Tabela EN.8 pokazuje podatke o sigurnosti u trajnost smještaja.

Ukupno 12,6% domaćinstava u BiH ne posjeduju formalnu dokumentaciju za stanovanje u objektu, od čega 13,3 % u FBiH i 11,9% u RS. Nedostatak formalne dokumentacije visoko korelira sa imovinskim stanjem i stepenom obrazovanja: 15,2 % domaćinstava u kojima je glava domaćinstva bez obrazovanja ne posjeduju formalnu dokumentaciju, dok je taj procenat skoro dvostruko niži (8,8 %) kada glava domaćinstva ima visoko ili više obrazovanje. U populaciji najsiromašnijih, taj procenat je tri puta veći (27%) u odnosu na najbogatije (8,8 %). Oko 5% ispitanika ankete o domaćinstvima u BiH napomenulo je da postoji rizik od deložacije i da nema sigurno prebivalište. Tabela EN.8 takođe pokazuje da je 8,9% članova domaćinstava u RS i 10,7% u FBiH zaista bilo deložirano iz nekog od prebivališta u kojem su boravili u posljednjih pet godina.



*Terenki rad na MICS 3 istraživanju
UNICEF BiH*

Objekti u kojima žive domaćinstva, a za koje se smatra da nisu trajnog karaktera su oni u kojima je pod napravljen od prirodnog materijala i u kojima su identifikovana dva ili više loših uslova za stanovanje, ili postoji ugroženost od mogućih nezgoda u okolini nastambe ako je objekt smješten u opasnoj zoni ili blizu nje. U domaćinstvima je postavljano pitanje, ili se do informacije pokušalo doći posmatranjem, da li je prostor za stanovanje u blizini: klizišta, vodoplavnog područja, obale rijeke, okomitog brda, deponije smeća, industrijski zagađenog područja, željeznice, hidrocentrale i aerodroma.

U Tabeli EN.9 predstavljeni su podaci dobijeni ovim istraživanjem. Ukupno gledano, neznatan je procenat (0,2%) domaćinstava koja su smještena u objektima za koje se smatra da nisu trajnog karaktera.

U Tabeli EN.10 predstavljeno je svih pet komponenti neadekvatnog smještaja. Ukupno gledajući, otkriveno je da 15,8 % domaćinstava u BiH živi u neuslovnim objektima. Ukoliko uporedimo uslove stanovanja članova domaćinstva, 17,1 % članova domaćinstava u BiH živi u neuslovnim objektima.

Reproduktivno zdravlje

Kontracepcija

Adekvatno planiranje porodice je važno za zdravlje žena i djece prvenstveno zbog:

- sprečavanja prerane ili prekasne trudnoće
- produžavanja perioda između porođaja, i
- ograničavanja broja djece


Cilj „Svijeta po mjeri djeteta“ je da svi parovi imaju pristup informacijama i uslugama, kako bi se spriječile prerane trudnoće, mali razmak između trudnoća, prekasne trudnoće ili prekomjeran broj trudnoća.

Na nivou BiH (Tabela RH.1 i Grafikon RH.1), 35,7% žena starosti 15-49 godina koje su udate ili žive u zajednici sa muškarcem koriste (ili njihov partner koristi) neki od metoda kontracepcije, pri čemu postoji značajna razlika između gradskih (29%) i seoskih (39,3%) sredina. Najčešći metod kontracepcije je prekinuti snošaj koji se koristi u 21,4% slučajeva. Samo 11,2% ispitanih žena u BiH koristi neki od modernih metoda kontracepcije, dok 64,3% ispitanih žena ne koristi ni jedan metod (66,4% u FBiH i 59,3% u RS). U gradskim sredinama taj procenat iznosi 71%, dok je u seoskim 60,7%.

Korištenje kako modernih, tako i tradicionalnih metoda kontracepcije je u značajnoj korelaciji sa nivoom obrazovanja žene. Bilo koji moderni metod koristi 17,6% žena sa visokim ili višim obrazovanjem, a samo 6,5% žena sa osnovnim obrazovanjem. Korištenje modernih metoda značajno raste sa imovinskim statusom (4,4% najsiromašnijih, u odnosu na 19,9% najbogatijih).

U FBiH, približno jedna trećina (33,6%) žena starosti 15-49 godina koje su udate ili žive u zajednici sa muškarcem tvrde da trenutno koriste kontracepciju, dok je u RS taj procenat nešto viši i iznosi 40,7% (Tabela RH.1). Najčešće korišten metod je prekinuti snošaj, kojeg koristi 19% udatih žena/žena koje žive u zajednici sa muškarcem u FBiH, te 25% u RS. Sljedeći popularan metod je upotreba kondoma, kako je navelo 5% žena u FBiH i 3% u RS. Samo 12% ispitanica u FBiH, te 9,4% u RS koje koriste kontracepciju upotrebljavaju jedan od modernih metoda kontracepcije.

Grafikon RH.1:
Korištenje kontracepcije, BiH 2005-2006



Nezadovoljene potrebe

Nezadovoljene potrebe¹⁶ za kontracepcijom se odnose na žene u reproduktivnoj dobi koje ne koriste nikakav metod kontracepcije, ali koje žele da odgode sljedeće rađanje ili koje žele da potpuno prekinu rađati. Nezadovoljene potrebe se identifikuju u MICS-u pomoću niza pitanja u vezi sa trenutnim ponašanjem i preferencama u pogledu korištenja kontracepcijskih sredstava i fertiliteta.

Žene koje imaju nezadovoljene potrebe u smislu razmaka između poroda su žene koje su trenutno udate (ili žive u zajednici sa muškarcem), koje su plodne (koje su trenutno trudne ili misle da su fizički sposobne da ostanu trudne), koje trenutno ne koriste kontracepciju i koje žele napraviti razmak između porođaja. Za trudnice se smatra da žele napraviti razmak između porođaja ukoliko nisu željele dijete u vrijeme kada su ostale trudne. Žene koje nisu trudne se klasifikuju u ovu kategoriju ukoliko žele (još jedno) dijete, ali žele da se to dijete rodi barem dvije godine kasnije ili nakon udaje.

Žene sa nezadovoljenim potrebama u smislu ograničenja rađanja su žene koje su trenutno udate (ili žive u zajednici), koje su plodne (koje su trenutno trudne ili misle da su fizički sposobne da ostanu trudne), koje trenutno ne koriste kontracepciju i koje žele ograničiti broj svojih porođaja. Ova grupa uključuje žene koje su trenutno trudne ali uopće nisu željele trudnoću, i žene koje trenutno nisu trudne ali ne žele dijete ili još djece.

Ukupne nezadovoljene potrebe za kontracepcijom u stvari predstavljaju zbir nezadovoljenih potreba za razmakom između porođaja i nezadovoljenih potreba za ograničenjem rađanja.

Korištenjem informacija o kontracepciji i nezadovoljenim potrebama, a na osnovu podataka iz MICS-a, procijenjen je i procenat zadovoljenih potreba za kontracepcijom. Procenat zadovoljenih potreba za kontracepcijom se definiše kao odnos broja žena koje su trenutno udate ili u zajednici koje trenutno koriste kontracepciju u odnosu na ukupnu potražnju za kontracepcijom. Ukupna potražnja za kontracepcijom uključuje žene koje trenutno imaju nezadovoljenu potrebu (za razmakom između porođaja ili za ograničenjem porođaja) plus žene koje trenutno koriste kontracepciju.

Tabela RH.2 prikazuje rezultate istraživanja o kontracepciji, nezadovoljenim i zadovoljenim potrebama za kontracepcijom.

Prema ovom istraživanju, 60,5% žena starosti 15-49 godina u BiH ima zadovoljene potrebe za kontracepcijom, od čega 63,6% u RS i 59 % u FBiH. Nezadovoljene potrebe za kontracepcijom ima 23, 3 % žena, a nema značajnih razlika u odnosu na nivo obrazovanja, imovinsko stanje i tip sredine.

¹⁶ Mjerenje nezadovoljenih potreba u MICS-u je nešto drugačije od onoga koje se koristi u drugim anketnim istraživanjima domaćinstava kao što su Demografska i zdravstvena anketna istraživanja (DHS). U DHS-u se prikupljaju detaljnije informacije o dodatnim varijablama kao što su poslijeporođajna amenoreja i seksualna aktivnost. Rezultati ovih dvaju istraživanja se ne mogu precizno upoređivati.

Prenatalna zaštita

Prenatalni period pruža značajne mogućnosti da se trudnim ženama ponude mnoge intervencije koje mogu biti od vitalnog značaja za njihovo zdravlje i dobrobit, kao i za zdravlje i dobrobit njihovih beba. Bolje razumijevanje rasta i razvoja fetusa kao i načina na koji se njegov razvoj odražava na majčino zdravlje rezultiralo je povećanom pažnjom prema mogućnostima koje pruža prenatalna zaštita kao intervencija koja može poboljšati i zdravlje majke i zdravlje novorođenčeta. Prenatalni period je također prilika za pružanje informacija o razmaku između porođaja, što se smatra važnim faktorom povećanja procenta preživljavanja novorođenčadi. Tetanus imunizacija tokom trudnoće može spasiti život i majke i djeteta. Prevencija i liječenje malarije među trudnicama, kontrola anemije tokom trudnoće i liječenje polno prenosivih infekcija mogu značajno poboljšati ishode trudnoće i poboljšati zdravlje majke. Neželjeni ishodi, kao što je niska porođajna težina, mogu se umanjiti kombinacijom intervencija za poboljšanje stanja uhranjenosti žena i prevenciju infekcija (npr. malarija i polno prenosive infekcije) tokom trudnoće. Potencijal prenatalnog perioda kao ulazne tačke za prevenciju HIV-a i zaštitu od HIV-a, naročito za prevenciju prenošenja HIV-a sa majke na dijete, je u posljednje vrijeme doveo do obnavljanja interesa za pristup prenatalnim uslugama i njihovo korištenje.

WHO preporučuje najmanje četiri prenatalna pregleda, koja su bazirana na efektivnosti različitih modela prenatalne zaštite. Uputstva WHO su specifična u pogledu sadržaja prenatalnih pregleda, koji uključuju:

Mjerenje krvnog pritiska

- Testiranje urina na prisustvo bakterija i proteina
- Testiranje krvi u cilju otkrivanja sifilisa i teške anemije
- Mjerenje težine/visine (nije obavezno)

Pokrivenost prenatalnom zaštitom (koju pružaju ljekar, medicinska sestra ili babica) je gotovo univerzalna u BiH gdje su skoro sve žene primile prenatalnu zaštitu barem jednom u toku trudnoće: 98,9% na nivou BiH, 98,6% u FBiH te 99,4% u RS (Tabela RH.3).

Tabela RH.4 prikazuje vrste usluga koje su pružane trudnicama. Procenat svih ovih usluga (urađen krvni test, izmjeren krvni pritisak, analiziran uzorak urina, izmjerena tjelesna težina) je vrlo visok u BiH i iznosi 98,9%, uključujući 98,6% u FBiH i 99,4% u RS.

Pomoć pri porođaju

Tri četvrtine smrtnih slučajeva majki u svijetu dešava se tokom porođaja i u periodu odmah nakon porođaja. Ključna i najbitnija intervencija za sigurno materinstvo je obezbjeđivanje prisustva stručnog zdravstvenog radnika sa poznavanjem akušerstva pri svakom porođaju, te da je na raspolaganju prevoz do odgovarajuće akušerske ustanove u hitnim slučajevima. Cilj „Svijeta po mjeri djeteta“ je da ženama prilikom porođaja osigura pomoć stručnog lica. Pokazatelji su procentualni udio porođaja obavljenih uz pomoć stručnog lica¹⁷ i procentualni udio porođaja u zdravstvenim institucijama. Pokazatelj o broju porođaja obavljenih uz pomoć stručnog lica se također koristi za praćenje napretka u ostvarivanju Milenijumskog razvojnog cilja - smanjenja smrtnosti porodilja za tri četvrtine u periodu između 1990. i 2015. godine.

MICS istraživanje je uključivalo brojna pitanja za procjenu procentualnog udjela porođaja obavljenih uz pomoć stručnog lica. Tabela RH.5 pokazuje da je 99,7% porođaja u BiH, uključujući 99,6% porođaja u FBiH i 99,8% porođaja u RS, obavljeno u zdravstvenim ustanovama. Od toga je 6% porođaja u RS i 9,5% u FBiH obavljeno uz pomoć babice, a ostali uz pomoć doktora medicine. Ukupno na nivou BiH, ovi procenti iznose 90,9% za porođaje obavljene uz pomoć doktora medicine i 8,5% za porođaje obavljene uz pomoć medicinske sestre ili babice.

17 Stručna pomoć podrazumijeva ljekara, medicinsku sestru, babicu ili pomoćnu babicu.

Razvoj djeteta

Odavno je poznato da se u prve tri do četiri godine života odvija ubrzan razvoj mozga, pa kvalitet kućne njege u tom periodu predstavlja odlučujući faktor u dječijem razvoju. U tom smislu, adekvatne aktivnosti odraslih sa djecom, prisutnost dječijih knjiga u kući i uslovi njege su važni pokazatelji kvalitetne kućne brige. Cilj „Svijeta po mjeri djeteta“ je da „djeca treba da budu fizički zdrava, mentalno aktivna, emotivno sigurna, socijalno kompetentna i spremna za učenje.“

Tokom istraživanja su prikupljene informacije o nizu aktivnosti koje podržavaju rano učenje. To uključuje i angažovanost odraslih u sljedećim aktivnostima sa djecom: čitanje knjiga ili razgledanje slikovnica, pričanje priča, pjevanje pjesama, izvođenje djece van kuće, okruženja ili dvorišta, igranje sa djecom i provođenje vremena sa djecom izgovarajući imena stvari, brojeći ili crtajući stvari.



Imunizacija romske djece u Modriči
UNICEF BiH

Tabela CD.1 prikazuje učešće odrasle osobe u aktivnostima koje promovišu učenje i spremnost za školu u periodu od tri dana prije istraživanja. Prema podacima iz tabele, vidljivo je da procenat uključenosti odraslih u aktivnosti koje promovišu spremnost za školu u BiH iznosi 75,6%. Učešće odraslih u takvim aktivnostima u RS iznosi 84,9%, dok je taj procenat nešto niži u FBiH i iznosi 70%.

Kada su u pitanju aktivnosti odraslih sa djecom, ne postoje razlike u odnosu na pol, ali su evidentne razlike između gradskih i seoskih sredina kao i razlike u odnosu na nivo obrazovanja roditelja. Veći broj odraslih je uključen u aktivnosti podučavanja i pripremanja djece za školu u gradskim (84,7%), nego u ruralnim sredinama (71,3%). Obrazovanije majke i očevi više se angažuju u ovim aktivnostima, a procenat djece čiji su očevi uključeni u ove aktivnosti iznosi 73,8%.

Kontakt sa knjigama u najranijim godinama ne samo da obezbjeđuje djetetu veće razumijevanje prirode štampanih djela, već može djetetu pružiti mogućnosti da vidi druge kako čitaju, kao na primjer stariju braću ili sestre koji rade zadaću. Prisustvo knjiga je važno za kasniji uspjeh u školi i za visinu koeficijenta inteligencije (IQ).

Procenat djece u BiH koja žive u domaćinstvima sa najmanje 3 knjige za odrasle iznosi 75,4% (Tabela CD.2), dok 70,4 % djece posjeduje 3 ili više dječijih knjiga. U FBiH, 77,3%, a u RS 72,6% djece živi u domaćinstvima u kojima se nalazi najmanje 3 ili više knjiga za odrasle. Nije uočena velika razlika prema polu, međutim djeca u gradskim sredinama imaju bolji pristup knjigama u odnosu na djecu iz seoskih domaćinstava. Od toga 83,9 % djece mlađe od 5 godina u gradskim sredinama žive u domaćinstvima koja raspolažu sa više od tri knjige za odrasle, a 82,1% djece raspolaže sa tri ili više dječijih knjiga. Taj procenat u seoskim domaćinstvima je 71,4 % za knjige za odrasle i 65% za dječije knjige.

Tabela CD.2 takođe pokazuje da je 18,9% djece starosti 0-59 mjeseci u BiH imalo 3 ili više vrsta igračaka kod kuće. U FBiH, 23,7% djece starosti 0-59 mjeseci, te 10,3% u RS, imalo je 3 ili više vrsta igračaka kod kuće, dok 5,2 % djece starosti 0-59 mjeseci u BiH nije imalo nijednu igračku. Pod igračkama se u MICS-u podrazumijevaju stvari iz kuće, igračke kućne izrade, kupovne igračke, te predmeti i materijali pronađeni van kuće. Interesantno je napomenuti da se 90% djece u BiH igra igračkama kupljenim u radnji.

Tabela CD.3 pokazuje da je 6,1% djece uzrasta 0-59 mjeseci u BiH (od toga 7,3 % u FBiH i 4,1% u RS) ostavljeno na čuvanje drugoj djeci, dok je 2% djece u BiH (uključujući 2,5% u FBiH i 1,2% u RS) ostavljeno samo kod kuće tokom sedmice koja je prethodila anketi.

Pod neadekvatnim nadzorom u toku sedmice koja je prethodila istraživanju ostavljano je 6,6% djece u BiH (8% djece u FBiH te 4,3% djece u RS). Nisu uočene razlike po polu djece, dok postoji značajna razlika prema sredinama stanovanja. Na nivou BiH, 7,7% djece iz gradskih sredina je ostavljano pod neadekvatnim nadzorom tokom sedmice koja je prethodila studiji u odnosu na 6,1% seoske djece u BiH.

Obrazovanje



O.Š. Kiseljak, Škola prijatelj djece
UNICEF BiH

Pohađanje predškolske ustanove i spremnost za školu

Pohađanje predškolskog obrazovanja u okviru nekog organizovanog obrazovnog programa je važno za spremnost djece za školu. Jedan od ciljeva programa „Svijet po mjeri djeteta“ je promovisanje obrazovanja u ranom djetinjstvu.

Međutim, samo 6,4% djece u BiH, uključujući 6,8% djece u FBiH te 6,1% djece u RS starosti između 36 i 59 mjeseci pohađaju predškolsku ustanovu (Tabela ED.1). Urbano-ruralne razlike su znatne: procenat iznosi čak 14,3% u gradskim sredinama u BiH, u poređenju sa samo 2,4% u seoskim.

Razlike u pohađanju predškolskog obrazovanja u pogledu pola su znatne: 4,7% dječaka pohađa predškolsko obrazovanje u poređenju sa 8% djevojčica. Postoji značajna korelacija između pohađanja predškolskog obrazovanja i stepena obrazovanja majke: 29,2% majki sa višim ili visokim obrazovanjem šalje svoju djecu u predškolsko obrazovanje nasuprot 1,5% majki sa osnovnim obrazovanjem. Na ovaj odnos u značajnoj mjeri vjerovatno utiče zaposlenost majki, s obzirom na činjenicu da predškolske ustanove u BiH takođe imaju funkciju dnevnog boravka.

Pohađanje osnovne i srednje škole

Univerzalan pristup osnovnom obrazovanju i postizanje osnovnog obrazovanja djece u cijelom svijetu predstavlja jedan od najvažnijih ciljeva Milenijumskih Razvojnih Ciljeva i Programa „Svijet po mjeri djeteta“. Obrazovanje je suštinski preduslov za borbu protiv siromaštva, jačanje položaja žena, zaštitu djece od opasnog i eksploataorskog rada i seksualnog iskorištavanja, promovisanje ljudskih prava i demokratije, zaštitu životne sredine i uticanje na porast stanovništva.

Pokazatelji za pohađanje osnovne i srednje škole su sljedeći:

- Neto stopa upisa u osnovnu školu
- Neto stopa djece koja pohađaju osnovnu školu
- Neto stopa djece koja pohađaju srednju školu
- Neto stopa pohađanja osnovne škole od strane djece uzrasta koji odgovara srednjoj školi
- Omjer obrazovanja muške i ženske djece (Indeks rodnoeg pariteta - GPI)

Pokazatelji napredovanja u školi su sljedeći:

- Procenat djece koja dostignu peti razred
- Procenat prelaska u srednju školu
- Procenat onih koji završe osnovnu školu

Podaci o pohađanju osnovne škole/obaveznog školovanja u BiH determinisani su složnošću obrazovnog sistema i primjenom zakonske regulative o obrazovanju u BiH. Zakonska regulativa na nivou BiH propisuje devetogodišnje osnovno/obavezno obrazovanje. Ova zakonska regulativa se u potpunosti sprovodi u RS, dok je devetogodišnje osnovno/obavezno obrazovanje u FBiH u periodu kada je bilo vršeno istraživanje bilo prihvaćeno u 7 od ukupno 10 kantona. Ovakvo šarenilo propisa uticalo je na podatke o pohađanju osnovne škole u MICS istraživanju. Za potrebe ovog istraživanja kao uzrast u kom djeca počinju pohađati osnovnu školu uzet je uzrast od 6 godina¹⁸.

Ukupno 90,7% djece koja su dostigla uzrast za upis u osnovnu-obaveznu školu u BiH pohađa prvi razred. (91,6 % djece u FBiH i 90,8 % u RS), kao što je prikazano u Tabeli ED.2.

Realna stopa djece koja se uključena u osnovno/obavezno školovanje u BiH može se najbolje prikazati pomoću podataka o postotku djece osnovnoškolskog uzrasta koja pohađaju osnovnu školu u bilo kom osnovnoškolskom uzrastu (Tabela ED.3). Ukupno gledano, 98,4 % djece osnovnoškolskog uzrasta pohađa osnovnu školu, uključujući 98,3 % u FBiH i 98,7 % u RS.

Neto omjer pohađanja srednje škole prikazan je u Tabeli ED.4 i iznosi 79,3 %. Najmanji procenat djece srednjoškolskog uzrasta koja pohađaju srednju školu u BiH su u uzrastu od 17 godina (67,0%), u odnosu na djecu uzrasta od 15 godina (92,6 %).

¹⁸ Podaci su bazirani na procijenama uzrasta djece na početku školske godine u odnosu na vrijeme istraživanja. Kako bi se dobili realni pokazatelji, s obzirom na to da je MICS3 istraživanje provedeno namjane 6 mjeseci nakon početka prethodne školske godine, kao kriterij za upis, te pohađanje škole, korišteni je sljedeći kriterij: odgovarajući zakonski uzrast djeteta + 1 godina. Utoliko se rezultati prikazani u BiH izvještaju donekle razlikuju, od pokazatelja dobijenih u entitetskim izvještajima.

Najviši procenat djece koja pohađaju srednju školu je u uzrastu od 15 godina (92,6%), a taj procenat znatno opada u sljedećim godištim, kako slijedi: 16 godina (89,7%), 17 godina (67,0%) i 18 godina (67,7%). Značajne razlike u pohađanju srednje škole među dječacima i djevojčicama ne postoje, s tim što postoji značajna razlika u pohađanju srednje škole u gradskim i seoskim sredinama, gdje 88,1% djece u gradskim sredinama pohađa srednju školu u odnosu na 73,9 % u ruralnim sredinama. Dječaci u manjem broju pohađaju srednju školu (77,9 %) u odnosu na djevojčice (81,1%).

Neto omjer pohađanja osnovne škole djece srednjoškolskog uzrasta prikazan je u Tabeli ED.4W. Ukupno 2,1% djece srednjoškolskog uzrasta u BiH pohađa osnovnu školu, a trebalo bi da već idu u srednju školu. Postoji značajnija razlika između dječaka i djevojčica, gdje dječaci u višem postotku pohađaju niži stepen obrazovanja od očekivanog za njihov uzrast (2,7 %) u odnosu na djevojčice (1,5 %). Skoro 2,3 % djece srednjoškolskog uzrasta iz seoskih sredina pohađa osnovnu školu u odnosu na 1,8 % djece srednjoškolskog uzrasta iz gradskih sredina.



Učenica osnovne škole Modrički luk
UNICEF BiH

Procenat djece koja krenu u prvi razred i koja dostignu peti razred u BiH prikazan je u Tabeli ED.5. Od ukupnog broja djece koja krenu u prvi razred, skoro 100% će dospjeti do petog razreda (99.8%). Važno je napomenuti da ovaj broj uključuje djecu koja ponavljaju razred i koja naposljetku dostignu peti razred. Ne postoje značajne razlike prema polu, geografskoj pripadnosti ili stepenu edukacije majke.

Neto stopa završetka osnovne škole i stopa prelaska u srednju školu su prikazani u Tabeli ED.6. U vrijeme istraživanja, 86,6 % djece koja su prethodne školske godine pohađala završni razred osnovne škole završilo je osnovnu školu, a 92,7 % je prešlo u srednju školu.

Omjer broja djevojčica i dječaka koji pohađaju osnovnu i srednju školu prikazan je u tabeli ED.7. Ovaj omjer je poznat kao „indeks rodnog pariteta“ (GPI). Tabela pokazuje da rodni paritet za osnovnu školu iznosi 1,0 što ukazuje na to da nema razlike u pohađanju osnovne škole između muške i ženske djece. Međutim, kada se radi o srednjoj školi, pokazatelj pada na 1,04 i to u korist djevojčica.

Pismenost odraslih

Jedan od ciljeva „Svijeta po mjeri djeteta“ je opismenjavanje odraslih. Pismenost odraslih je i jedan od MDG pokazatelja, a odnosi se i na žene i na muškarce. S obzirom na to da je u MICS-u sproveden samo upitnik za žene, rezultati se odnose samo na žene od 15-24 godine života. Pismenost je provjeravana na osnovu sposobnosti žena da pročitaju jednostavan kratki tekst ili na osnovu pohađanja škole.

Procenat pismenih žena u dobi od 15 do 24 godine u BiH predstavljen je u Tabeli ED.8 i iznosi 99,6% na nivou BiH. Ovi procenti identični su za RS i FBiH. Ne postoje razlike između ruralnih i urbanih sredina, dok su razlike u odnosu na imovinsko stanje neznatne.

Obrazovanje u BiH prema Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja (ISCED)

Metodologija MICS3 istraživanja dizajnirana je tako da odgovori na potrebe i standarde zemlje u kojoj se istraživanje vrši, te da istovremeno odgovori na kriterije globalnog izvještavanja o situaciji žena i djece. MICS3 istraživanje za BiH stoga tretira podatke o obrazovanju na osnovu standarda za predškolsko, osnovno/obavezno i srednje obrazovanje koji su ozvaničeni zakonima u BiH, te dodatno na osnovu ISCED standarda koji će omogućiti poređenje postignuća BiH u sferi obrazovanja na globalnom nivou.

ISCED standardi : 1. Predškolsko obrazovanje (ISCED0) podrazumijeva programe obrazovanja dizajnirane za djecu od 3 do 6 godina; 2. Primarno-osnovno obrazovanje (ISCED1) uključuje djecu uzrasta 5,6 ili 7 godina i generalno traje 4 do 6 godina, što odgovara nižem uzrastu obaveznog osnovnog školovanja u BiH; 3. Niže srednje obrazovanje (ISCED2) počinje nakon 4-6 (najčešće 6) godina osnovnog obrazovanja i najčešće traje 3 godine, čime se zaokružuje 9 godina osnovnog i nižeg srednjeg obrazovanja (što odgovara osnovnom/obaveznom školovanju u BiH); 4. Više srednje obrazovanje (ISCED3) uključuje djecu od 15 ili 16 godina i traje od 2-5 godina. Kako bi se prezentirali podaci za obrazovanje u BiH prema ISCED standardima, primjenjeni su sljedeći kriteriji: Predškolsko obrazovanje od 3 do 6 godina; Primarno obrazovanje od 6 do 9 godina; Srednje obrazovanje od 10 do 17 godina.

Prema ISCED standardima, 6,4 % djece u BiH uključeno je u predškolsko obrazovanje, od toga 6,8 % u FBiH i 6,1 % u RS (Tabela ED.1 ISCED). Ovi pokazatelji identični su pokazateljima koje su derivirani po BiH standardima.

Prema ISCED1 standardu (Tabela ED.2 ISCED), 90,7 % djece u BiH koja su dostigla uzrast za pohađanje osnovne škole, bilo je upisano u školu, od toga 91,6 % u FBiH i 90,8 % u RS.

Neto stopa pohađanja osnovne škole prema ISCED1 standardu (Tabela ED.3 ISCED) indicira da 97,9 % djece u BiH, uzrasta 6 do 9 godina pohađa osnovnu školu, od toga 97,3 % u FBiH i 99 % u RS. Ne postoje značajne razlike u broju dječaka i djevočica koji pohađaju osnovnu školu.

Neto stopa pohađanja srednje škole od strane djece uzrasta 10 do 17 godina iznosi 89,3 % (Tabela ED.4 ISCED), od toga 87,4 % u FBiH i 93,7 % u RS. Procenat djece srednjoškolskog uzrasta koja pohađaju osnovnu školu je 5,0 % u BiH prema ISCED kriterijima (Tabela ED.4w ISCED), od toga 6,6 % u FBiH i 1,2 % u RS).

Od ukupnog broja djece upisane u osnovnu školu, 99,8 % će preći u peti razred osnovne škole.

Neto stopa završetka osnovne škole i stopa prelaska u srednju školu su prikazani u Tabeli ED.6 ISCED. Ukupno 68,3 % djece u BiH će završiti osnovnu školu u odgovarajućem uzrastu, dok će 98,8% nakon završetka osnovne škole preći u srednju školu.

Omjer broja djevojčica i dječaka koji pohađaju osnovnu i srednju školu prikazan je u tabeli ED.7 ISCED i pokazuje da rodni paritet za osnovnu školu iznosi 1,01, te za srednju školu 1,00.

Zaštita djeteta



*Učenica O.S. Džemaludin Čaušević, Sarajevo
Anthony Asael for UNICEF BiH*

Registracija rođenja (upis u matične knjige rođenih)

Konvencija o pravima djeteta kaže da svako dijete ima pravo na ime i državljanstvo, te pravo na zaštitu od uskraćivanja identiteta. Upis u matičnu knjigu rođenih je osnovno sredstvo kojim se obezbjeđuju ta prava. Program „Svijet po mjeri djeteta“ postavlja za cilj razvijanje sistema koji će obezbijediti upis svakog djeteta u matične knjige pri, ili odmah po rođenju, i ispuniti njegovo pravo na sticanje imena i državljanstva, u skladu sa nacionalnim zakonima i relevantnim međunarodnim instrumentima. Pokazatelj je procenat djece ispod pet godina života čije je rođenje upisano u matične knjige.

Ukupno 99,5% djece mlađe od pet godina u BiH je neposredno po rođenju upisano u matične knjige rođenih (Tabela CP.10). U RS i FBiH, ovi postoci iznose 99,8% i 99,4%. Nema značajnijih varijacija po polu, starosti ili kategorijama obrazovanja kada je riječ o upisu rođenja u matične knjige.

Dječiji rad

Član 32 Konvencije o pravima djeteta kaže: „Države stranke priznaju pravo djetetu na zaštitu od ekonomskog izrabljivanja i obavljanja bilo kojega posla koji bi za njega/nju bio pogibeljan ili ometao njegovo/njezino obrazovanje, bio štetan za njegovo/njezino zdravlje ili njegov/njezin tjelesni, duševni, duhovni, moralni ili društveni razvoj...“. Program „Svijet po mjeri djeteta“ navodi devet strategija za borbu protiv dječijeg rada, a Milenijumski razvojni ciljevi pozivaju na zaštitu djece od izrabljivanja. U MICS-ovom upitniku niz pitanja bavi se problemom dječijeg rada, tj. djecom od 5 do 14 godina života koja su uključena u radne aktivnosti.

Dijete se u trenutku ispitivanja smatra uključenim u aktivnosti dječijeg rada ukoliko je u toku sedmice koja je prethodila ispitivanju provelo:

- Uzrast 5 -11 godina: najmanje 1 čas ekonomskog rada ili 28 časova rada u kući sedmično
- Uzrast 12-14 godina: najmanje 14 časova ekonomskog rada ili 28 časova rada u kući sedmično

Ova definicija omogućava diferencijaciju između dječije zaposlenosti i dječijeg rada kako bi se identifikovao tip posla kojeg treba eliminisati. U tom smislu, ovdje navedena procjena predstavlja minimum prevalencije dječijeg rada, pošto neka djeca mogu biti uključena u opasne radne aktivnosti manji broj sati od onih navedenih u prethodnim kriterijumima. Tabela CP.2 prikazuje rezultate dječijeg rada prema vrsti posla. Prostom sabiranjem ovih postotaka ne dobija se iznos ukupnog dječijeg rada, pošto djeca mogu biti uključena u više od jedne vrste rada.

Ukupan registrirani dječiji rad na nivou BiH iznosi 5,3% , pri čemu taj procenat u RS iznosi 4,7%, a u FBiH 5,8%. Skoro 1% djece u dobi 5-14 godina u BiH uključeno je u neki oblik rada van kuće (plaćeni ili neplaćeni), od kog broja 1,1% u FBiH i 0,6% u RS. Uočljiva je veća radna angažovanost dječaka (6,6%) u odnosu na djevojčice (3,9%). Procenat djece uzrasta od 5-14 godina, koja su uključena u neki oblik dječijeg rada je dvostruko veći u ruralnim (6,4%), nego u urbanim sredinama (3,2%).

Tabela CP.3 prikazuje procenat djece koja su klasifikovana kao učenici koji rade ili učenici koji idu u školu i uključeni su u neki oblik dječijeg rada. Od ukupno 83,7 % djece u dobi 5-14 godina u BiH, 6 % (6,5% u FBiH te 5,5% u RS) su ujedno uključena i u neki oblik dječijeg rada. Omjer učenika koji idu u školu i uključeni su u neki oblik dječijeg rada je duplo veći u ruralnim (7,4%) nego u urbanim sredinama (3,5%). I ovdje je uočljiva veća uključenost dječaka/učenika koji rade (7,6%) u odnosu na djevojčice (4,5 %).

Disciplinovanje djece

Kao što je navedeno u programu Svijet po mjeri djeteta, „...djeca moraju biti zaštićena od svakog čina nasilja...“, a Milenijumska deklaracija poziva na zaštitu djece od zloupotrebe, izrabljivanja i nasilja. U MICS istraživanju u BiH, majkama/starateljima djece starosti između 2 i 14 godina postavljen je niz pitanja o načinima koje roditelji koriste da bi disciplinovali djecu. Važno je napomenuti da je tokom rada na terenu za modul disciplinovanja djece nasumice birano jedno dijete po domaćinstvu, uzrasta od 2 do 14 godina starosti. Korištena su dva pokazatelja za opis aspekata disciplinovanja djece, i to:

1. broj djece starosti od 2 do 14 godina koja su izložena psihičkoj agresiji kao kazni, manjim fizičkim kaznama ili teškim fizičkim kaznama i
2. broj roditelja/staratelja djece starosti od 2 do 14 godina koji vjeruju da je potrebno da fizički kažnjavaju djecu kako bi ih pravilno odgojili

Podaci za BiH (Tabela CP.4) ukazuju na to da je 35,6% djece uzrasta 2-14 godina bilo izloženo bar jednom obliku psihološkog ili fizičkog kažnjavanja od strane njihovih majki/staratelja ili drugih članova domaćinstva. U RS taj procenat iznosi 39,9%, a u FBiH 34%. Procenat djece koja su bila izložena psihološkom kažnjavanju u BiH iznosi 27%, manjem fizičkom kažnjavanju 21,1%, dok je teškom fizičkom kažnjavanju bilo izloženo 3,1%. Ovaj posljednji podatak nije u korelaciji sa procentom majki/staratelja koje vjeruju da djecu treba kažnjavati, tj. procenat majki/staratelja koje vjeruju da djecu treba kažnjavati je dvostruko veći (6,4 %). Korelacija između povećanja stepena majčinog obrazovanja i vjerovanja da je potrebno fizički kažnjavati djecu je negativna.

Ukupno 58,1% djece od 2 do 14 godina starosti (60% u FBiH i 54,2% u RS), disciplinirano je samo nenasilnim metodama discipliniranja, a samo 5,7 % djece nije bilo izloženo ni jednoj metodi discipliniranja ili kažnjavanja.

Rano stupanje u brak

Brak prije 18. godine je realnost za mnoge mlade djevojke. Prema UNICEF-ovim globalnim procjenama, preko 60 miliona žena dobi od 20-24 godine su se udale/stupile u zajednicu prije 18. godine života.

Faktori koji utječu na stope stupanja u brak među djecom:

1. stanje sistema matičnih knjiga u zemlji koji pruža dokaz o uzrastu djece
2. postojanje adekvatnog zakonskog okvira sa pratećim mehanizmom za sprovođenje zakona koji se bavi slučajevima brakova sklopljenih sa djecom i
3. postojanje običajnih ili vjerskih zakona koji dozvoljavaju tu praksu

U mnogim dijelovima svijeta roditelji podržavaju udaju svojih kćerki dok su još uvijek djeca, nadajući se da će im taj brak donijeti finansijsku i društvenu korist i da će umanjiti finansijski teret porodice. U stvari, brak među djecom je kršenje ljudskih prava, koje dovodi u pitanje razvoj djevojčica i često rezultira ranom trudnoćom i društvenom izolacijom, uz slabo obrazovanje i oskudnu profesionalnu obuku, što dodatno ojačava rodno utemeljenu prirodu siromaštva. Pravo na „slobodan i potpuni“ pristanak na brak je priznato Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima - u kojoj se navodi da pristanak ne može biti „slobodan i potpun“ kada jedna od strana nije dovoljno zrela da može donijeti promišljenu odluku o životnom partneru. Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena u članu 16. spominje pravo na zaštitu od stupanja djeteta u brak : „zavjetovanje i vjenčanje djeteta neće imati pravnu valjanost i biće preduzete sve potrebne radnje, uključujući donošenje zakona, da se definiše minimalna dob za stupanje u brak (...)“. Iako brak nije direktno razmatran u Konvenciji o pravima djeteta, sklapanje braka sa djecom je povezano sa drugim pravima djeteta - kao što je pravo da slobodno iznese svoje stavove, pravo da bude zaštićeno od svih oblika zlostavljanja i pravo da bude zaštićeno od štetnih tradicionalnih običaja - i tim pitanjem se često bavi Komitet za prava djece. Drugi međunarodni sporazumi koji se odnose na sklapanje braka sa djecom su Konvencija o pristanku za stupanje u brak, minimalnu starosnu dob za stupanje u brak i registraciju brakova, Afrička povelja o pravima i dobrobiti djeteta i Protokol uz Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda i pravima žena u Africi. Pan-afrički forum protiv seksualnog izrabljivanja djece je takođe identifikovao sklapanje braka sa djecom kao jednu vrstu seksualnog izrabljivanja djece u komercijalne svrhe.

Mlade udate djevojke su jedinstvena, iako često nevidljiva grupa. Obavezne da izvršavaju veliki broj kućnih poslova, pod pritiskom da dokažu plodnost i odgovorne za podizanje djece iako su i same još uvijek djeca, udate djevojke i majke djece suočene su sa sputavanjem u donošenju odluka i smanjenim izborima u životu. Dječaci su takođe žrtve brakova sklopljenih sa djecom, ali ovo pitanje puno više i puno intenzivnije pogađa djevojčice.

Kohabitacija - kada par živi skupa kao da je u braku - povlači sa sobom jednaku zabrinutost po pitanju ljudskih prava kao i stupanje u brak. U slučajevima kada djevojčica živi sa muškarcem i stara se o njemu, često se misli da je ona postala odrasla žena, iako još nije napunila 18 godina. Dodatnu zabrinutost može izazvati i činjenica da su djevojčice u neformalnim zajednicama ranjive na drugačije načine od onih koje su u formalno priznatim brakovima upravo zbog neformalne prirode odnosa (npr. po pitanju nasljedstva, državljanstva i društvenog priznanja).

Istraživanja sugerišu da mnogi faktori utječu na rizik da dijete završi u braku. Siromaštvo, zaštita djevojčica, čast porodice i obezbjeđivanje stabilnosti tokom perioda socijalnih previranja, smatraju se značajnim društvenim faktorima u određivanju rizika da se djevojčica uda dok je još dijete. Žene koje su se udale u mlađoj dobi češće vjeruju da je ponekad prihvatljivo da muž tuče ženu i veća je vjerovatnoća da će iskusiti nasilje u porodici. Smatra se da razlika u godinama između partnera doprinosi toj dinamici moći i zlostavljanja i da povećava rizik od prijevremenog gubljenja partnera.

U bliskoj vezi sa pitanjem stupanja u brak među djecom je i uzrast u kom djevojčice postaju seksualno aktivne. Žene koje su se udale prije 18. godine starosti imaju više djece nego one koje su se udale kasnije u životu. Poznato je da su smrtni slučajevi vezani za trudnoću vodeći uzrok smrtnosti i za udate i za neudate djevojčice uzrasta od 15 do 19 godina, naročito među najmlađima u ovoj starosnoj grupi. Postoje dokazi koji navode na zaključak da je veća vjerovatnoća da će se djevojčice koje se udaju u mladosti udati za starijeg muškarca, što ih izlaže većem riziku od infekcije HIV-om. Roditelji nastoje da udaju svoje djevojčice kako bi zaštitili svoju čast, a muškarci obično traže mlađe djevojke za supruge kako bi izbjegli mogućnost da odaberu ženu koja je već inficirana. Zahtjev da rađa i nesklad u odnosu snaga kao posljedica razlike u godinama dovodi do vrlo rijetke upotrebe kondoma među takvim parovima.

Za procjenu procenta žena udatih prije 15. godine života i procenta udatih žena prije 18. godine života postoje dva pokazatelja. Procenat žena koje su se udale u različitoj starosnoj dobi je prikazan u Tabeli CP.5.

Ukupno 7% intervjuiranih žena u dobi od 15-19 godina živi u braku ili zajednici. 1% žena u BiH (1% u FBiH te 0,9% u RS) stupilo je u brak prije navršene 15. godine života. Procenat djevojčica koje stupaju u brak prije 15. godine života u ruralnim sredinama (1,2%) je skoro dvostruko veći od procenta stupanja u brak u urbanim sredinama (0,7 %). Stupanje u brak prije navršene 15. godine života je u značajnoj korelaciji sa stepenom obrazovanja i imovinskim statusom. Procenat djevojčica koje stupaju u brak prije navršene 15. godine života sa osnovnom školom iznosi 2,4 %, sa srednjom 0,5%, te 0,4% sa višom ili visokom spremom, dok je najveći procenat supanja u brak prije 15. godine života u prvom, najsiromašnijem kvantilu imovinskog stanja - 1,7 % - u odnosu na 0,6 % u najbogatijem.



Učenici Osnovne škole Modrički Lug
UNICEF BiH

Procenat djevojčica koje stupaju u brak prije 18. godine u BiH iznosi 10,1 % (9,8% u FBiH i 10,7% u RS). Značajne su razlike između ruralnih i urbanih sredina; u ruralnim sredinama taj procenat je 13,1% a u urbanim 5,1%. I ovdje je uočljiva značajna korelacija sa stepenom obrazovanja i imovinskim statusom. 23,1 % djevojčica sa završenom osnovnom školom je stupilo u brak prije navršene 18. godine u odnosu na 0,9 % sa višom ili visokom spremom, dok je procenat ranog stupanja u brak najveći u grupi najsiromašnijih i iznosi 18,1 % djevojčica u odnosu na 4,3% djevojčica u grupi najbogatijih.

Još jedna komponenta je razlika u godinama među supružnicima, gdje je pokazatelj procenat udatih žena/žena u zajednici kod kojih je razlika u godinama između njih i njihovog trenutnog partnera 10 ili više godina. Tabela CP.6 prikazuje rezultate razlike u godinama između muževa i žena. Kod skoro 19,4% žena u dobi 15-19 godina koje su udane ili žive u zajednici sa muškarcem u BiH, partner je 10 ili više godina stariji (23,2% u FBiH i 14% u RS). Kod skoro 10,8% mladih žena u dobi 20-24 godina koje su udane ili žive u zajednici sa muškarcem u BiH, partner je 10 i više godina stariji (6,7% u FBiH te 18,7% u RS).

Nasilje u porodici

Ženama starosti između 15 i 49 godina postavljen je niz pitanja kojima se nastojao procijeniti njihov stav o tome da li je opravdano da muževi udaraju ili tuku svoje žene/partnerice u različitim situacijama¹⁹.

Interesantno je napomenuti da se 4,8 % žena u BiH (Tabela CP.9) slaže sa izjavom da muževi/partneri imaju pravo da tuku svoje žene/partnerice iz raznih razloga. Ne postoje značajnije razlike između entiteta. Važno je napomenuti da je tendencija kod mladih žena da teže prihvataju nasilje u porodici.

Postoje znatne razlike između stavova žena u seoskim i gradskim sredinama, pri čemu 3,6% žena u gradskim sredinama i 5,5 % žena u seoskim sredinama opravdava nasilje u porodici. Evidentna je pozitivna korelacija između niskog stepena obrazovanja žene i prihvatanja nasilja.

Djeca s poteškoćama u razvoju

Jedan od ciljeva programa „Svijet po mjeri djeteta“ je zaštita djece od zlostavljanja, izrabljivanja i nasilja, uključujući eliminaciju diskriminacije djece s poteškoćama u razvoju. Majkama ili starateljima djece uzrasta od dvije do devet godina postavljen je niz pitanja kako bi se ustanovio broj oštećenja, kao što su oštećen vid, oštećen sluh i govorne mane. Ovaj pristup se temelji na konceptu 'funkcionalne nesposobnosti' kojeg je razvio WHO i ima za cilj da identifikuje uticaj bilo kojeg oštećenja/nesposobnosti na razvoj djeteta (npr. uticaj na njegovo zdravlje, ishranu, obrazovanje itd.). Tabela CP.10 prikazuje rezultate ovih pitanja.

Prema izjavama roditelja ili staratelja, oko 6,5% djece uzrasta 2-9 godina u BiH ima jedno ili više navedenih oštećenja. Oko 9,1% djece uzrasta 2 godine ne može da imenuje barem jedan od predmeta koji su im pokazani. Informacije o djeci sa poteškoćama u razvoju prikupljane su u svrhu početne procjene, tj. indikacije mogućeg stanja, sa pretpostavkom da će detaljne procjene donijeti stručna lica.

¹⁹ Pitanja su postavljena tako da se stekne indikacija o kulturološkim vjеровanjima koja se uglavnom vezuju za prevalencu nasilja nad ženama od strane njihovih muževa/partnera. Ovdje je glavna pretpostavka da žene koje se slažu sa izjavama da muževi/partneri imaju pravo da tuku svoje žene/partnerice u opisanim situacijama su žene koje njihovi muževi/partneri uglavnom i zlostavljaju u stvarnom životu.

HIV/AIDS, seksualno ponašanje, djeca bez roditelja i ugrožena djeca



Poznavanje načina prenošenja HIV-a i upotreba kondoma

Jedan od najvažnijih preduslova za smanjenje stope inficiranosti HIV-om je tačno poznavanje načina njegovog prenošenja i poznavanje strategija za prevenciju prenošenja. Tačna informacija je prvi korak ka podizanju svijesti mladih ljudi i pružanju sredstava za zaštitu od infekcije. Zablude o HIV-u su česte i mogu zbuniti mlade i tako otežati rad na prevenciji. Zablude o HIV-u često variraju od regije do regije, iako su neke univerzalne (npr. da se HIV može prenijeti ugrizom komarca ili ako s nekim dijelimo hranu). Specijalna sjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o HIV/AIDS-u (UNGASS) je pozvala države da unaprijede znanja i vještine mladih ljudi kako bi se zaštitili od HIV-a. Pokazatelji za mjerenje ovog cilja kao i Milenijumskog razvojnog cilja da se broj infekcije HIV-om smanji za pola uključuju podizanje nivoa znanja o HIV-u i njegovoj prevenciji, kao i promjenu ponašanja u cilju sprečavanja daljeg širenja bolesti. HIV modul je primjenjen na žene starosne dobi od 15 do 49 godina.

Jedan pokazatelj koji je ujedno i Milenijumski razvojni cilj i UNGASS-ov pokazatelj je procenat mladih žena koje imaju sveobuhvatno i tačno znanje o prevenciji i transmisiji HIV-a. Ženama je postavljeno pitanje da li znaju tri glavna načina sprečavanja transmisije HIV-a - imati samo jednog vjernog i neinficiranog partnera, svaki put koristiti kondom i uzdržavati se od polnih odnosa. Rezultati su prikazani u Tabeli HA.1.

Skoro sve žene u BiH čule su za AIDS (97,6% u BiH, uključujući 97% u FBiH i 98,4% u RS). Međutim, procenat žena koje znaju sva tri glavna načina sprečavanja HIV transmisije je samo 63,8% u BiH (57,8% u RS te 67% u FBiH).

U BiH, 84,3% žena (86,5% u RS i 83% u FBiH) zna da je korištenje kondoma prilikom svakog polnog odnosa jedan od glavnih načina da se spriječi transmisija HIV-a. Dok 92,9 % žena u RS, te 90% žena u FBiH zna barem jedan od načina, značajan procenat žena (7,1 u RS i 10% u FBiH) ne zna ni jedan od tri načina.

Ukupan procenat žena u BiH koje znaju barem jedan od načina prevencije je 91,5%, dok 8,5% ne zna ni jedan od tri načina prevencije.

Tabela HA.2 prikazuje procenat žena koje mogu tačno identifikovati zablude u vezi sa HIV-om. Od ukupnog broja ispitanih žena u BiH, 37,1 % (39,9 % u FBiH i 32,4 u RS) je prepoznalo dvije najčešće zablude i znaju da osoba koja izgleda zdrava može biti zaražena. 87,2 % žena zna da se HIV ne može prenijeti natprirodnim silama, dok 89,8 % žena zna da se HIV može prenijeti korištenjem zajedničke igle.

Tabela HA.3 kombinira informacije iz Tabele HA.1 i HA.2, te prikazuje procenat žena koje znaju dva načina za sprečavanje prenošenja HIVa (76,4 % žena) i pravilno identifikiraju tri uobičajene zablude o načinima prenošenja HIVa (37,1 %). Sveobuhvatno znanje o načinima prevencije i prenošenja HIV-a je još uvijek na prilično niskom nivou. Ukupno gledano, 34,2 % žena u BiH (37,5 % žena u FBiH te 28,5 % u RS) je posjedovalo sveobuhvatno znanje. Procenat žena u BiH koje posjeduju sveobuhvatno znanje o načinima prevencije i prenošenja HIV-a je veći u urbanim područjima i iznosi 40,9 %, u odnosu na ruralna gdje sveobuhvatno znanje ima 30,1 % žena.

Poznavanje prenošenja HIV-a sa majke na dijete je također važan prvi korak za ženu da zatraži testiranje na HIV tokom trudnoće kako bi se izbjeglo inficiranje bebe. Žene trebaju znati da se HIV može prenijeti tokom trudnoće, poroda i preko majčinog mlijeka. Nivo znanja među ženama starosti 15-49 godina u vezi sa prenošenjem HIV-a sa majke na dijete je prikazan u Tabeli HA.4. Ukupno 87,6% žena u BiH (87,3% u FBiH i 88,2% u RS) zna da se HIV može prenijeti sa majke na dijete. Procenat žena koje znaju sva tri načina prenošenja HIV-a sa majke na dijete iznosi 69,1% u BiH, odnosno 70,3% u FBiH i 66% u RS, dok oko 10% žena nije znalo ni jedan od načina prenošenja.

Pokazatelji o stavovima prema ljudima koji žive sa HIV-om, ukazuju na količinu stigme i diskriminacije u zajednici. Stigma i diskriminacija su niske ako ispitanici pokažu prihvatljiv stav prilikom odgovora na sljedeća četiri pitanja:

- 1) brinuli bi o članu porodice oboljelom od AIDS-a
- 2) kupili bi svježe povrće od osobe koja je HIV pozitivna
- 3) smatraju da HIV pozitivnoj nastavnici treba dozvoliti da predaje u školi, i
- 4) ne bi krili HIV status člana porodice.

Tabela HA.5 prikazuje stavove žena prema ljudima koji žive sa HIV/AIDS-om. Iz dobijenih pokazatelja, uočljiv je visok nivo netolerancije prema osobama oboljelim od HIV/AIDS-a. 64,2% žena u BiH se slaže sa najmanje jednim od diskriminatornih stavova.

Još jedan važan pokazatelj je znanje o tome gdje se može izvršiti testiranje na HIV i korištenje takvih usluga. Odgovori na pitanja koja se odnose na posjedovanje informacija o instituciji gdje se testiranje na HIV može obaviti kao i o tome da li su one ikada bile testirane su prikazana u tabeli HA.6 koja pokazuje da 59,1% u BiH (57,6% u FBiH i 52,6% u RS) poznaje mjesto na kojem se može testirati. Od ovog procenta, samo 2,6% žena se testiralo i njih 99% je dobilo povratnu informaciju o rezultatima istraživanja.

Među ženama koje su rodile u periodu od dvije godine koje su prethodile studiji, procenat onih koje su išle na savjetovanje i HIV testiranje tokom prenatalne zaštite prikazan je u Tabeli HA.7. Od žena koje su se porodile u periodu od dvije godine prije istraživanja, njih 18,1% u BiH, uključujući 11,3% u FBiH te 28,5% u RS, je informisano o prevenciji HIV-a u okviru prenatalne zaštite, dok je njih 9,8% (3,9% u FBiH i 15,2% u RS) testirano na HIV u toku trudnoće i sve su dobile informaciju o rezultatima testiranja.


Seksualno ponašanje koje je u vezi sa prenošenjem HIV-a

Promovisanje sigurnog seksualnog ponašanja je od presudne važnosti za smanjenje prevalencije je HIV-a. Upotreba kondoma prilikom polnog odnosa, naročito sa povremenim partnerima, je naročito važna za smanjenje širenja HIV-a. U većini zemalja, preko polovine novih HIV infekcija se javlja među mladim ljudima starosti 15-24 godine te će shodno tome promjena u ponašanju u ovoj starosnoj grupi biti od naročitog značaja za smanjenje novih infekcija. Ženama starosti 15-24 godine postavljana su pitanja vezana za njihov polni život kako bi se procijenio njihov rizik od infekcije HIV-om. Rizični faktori za HIV uključuju polne odnose u ranoj dobi, polne odnose sa starijim muškarcima, polne odnose sa osobama koje nisu bračni ili kohabitacioni partneri i nekorisćenje kondoma.

Učestalost seksualnih ponašanja koja povećavaju rizik od HIV infekcije među ženama je prikazana u Tabeli HA.8 i grafikonu HA.2.

Upotreba kondoma tokom polnog odnosa sa muškarcima koji nisu bračni partneri ili partneri sa kojima žive u zajednici (tj. s povremenim partnerima) analizirana je među ženama starosti 15-24 godine koje su imale polne odnose sa takvim partnerima u prethodnoj godini (Tabela HA.9). U RS, 34,5% žena starosti 15-24 godine, te 17,6% u FBiH je navelo da su imale polne odnose sa povremenim partnerima u periodu od 12 mjeseci prije ankete. Ukupan procenat za BiH je 25,7%. Od svih žena koje su navele da su imale polni odnos sa povremenim partnerom u BiH, 71% je koristilo kondom tokom polnog odnosa sa takvim partnerom (68,3% u RS i 72,5% u FBiH).

Grafikon HA.2:
Seksualno ponašanje koje povećava rizik od Infekcije HIV-om, BiH, 2005-2006.



Djeca bez roditelja i ugrožena djeca

Djeca bez roditelja ili djeca koja žive u ugroženim domaćinstvima mogu biti pod povećanim rizikom od zaposavljanja ili izrabljivanja ukoliko im roditelji nisu na raspolaganju da im pruže pomoć. Praćenje varijacija među različitim rezultatima dobijenim za djecu bez roditelja i ugroženu djecu i poređenje te djece sa njihovim vršnjacima nam omogućava da izmjerimo koliko dobro zajednice i države odgovaraju na njihove potrebe.

Kako bi se mogle pratiti ove varijacije, potrebno je dati mjerljivu definiciju djece bez roditelja i ugrožene djece. UNAIDS-ova Referentna grupa za monitoring i evaluaciju je razvila „proxy“ definiciju djece koja su pogođena morbiditetom i mortalitetom odraslih. Ova definicija klasifikuje djecu kao siročad i ugroženu djecu ako su iskusila smrt bilo kojeg roditelja, ako je bilo koji od roditelja hronično bolestan ili ako je odrasla osoba (18-59 godina) u domaćinstvu umrla (nakon hronične bolesti) ili je bila hronično bolesna u godini koja je prethodila studiji.

Učestalost djece koja ne žive ni sa jednim roditeljem ili žive samo sa majkom ili samo sa ocem je prikazana u Tabeli HA.10. Istraživanje je otkrilo da 0,4% djece u BiH (0,4% u RS i 0,5% u FBiH) ne živi sa biološkim roditeljima i da je 4,5% djece u BiH, uključujući 4,3% djece u RS i 4,6% djece u FBiH, ostalo bez jednog ili oba roditelja.

Bibliografija

Boerma, J. T., Weinstein, K. I., Rutstein, S. O., i Sommerfelt, A. E., 1996. „Data on Birth Weight in Developing Countries: Can Surveys Help?” Bulletin of the World Health Organization, 74(2), 209-16.

Blanc, A. And Wardlaw, T., 2005. „Monitoring Low Birth Weight: An Evaluation of International Estimates and an Updated Estimation Procedure“. WHO Bulletin, 83(3), 178-185.

Filmer, D. And Pritchett, L., 2001. “Estimating wealth effects without expenditure data - or tears: An application to educational enrolments in states of India.” Demography, 38(1): 115-132.

Rutstein, S. O. And Johnson, K., 2004. The DHS Wealth Index. DHS Comparative Reports No. 6. Calverton, Marzland: ORC Macro.

UNICEF, 2006. Monitoring the Situation of Children and Women. Multiple Indicator Cluster Survey Manual, New York.

United Nations, 1983. Manual X: Indirect Techniques for Demographic Estimation. New York, UN Pop Division.

United Nations, 1990a. QFIVE, United Nations Program for Child Mortality Estimation. New York, UN Pop Division

United Nations, 1990b. Step-by-step Guide to the Estimation of Child Mortality. New York, UN.

WHO i UNICEF, 1997. The Sisterhood Method for Estimating Maternal Mortality. Guidance notes for potential users, Geneva.

www.childinfo.org

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, 2007., dr. Lolić Amela, doc. dr. Prodanović Nenad i Stijak Miroslav, Klastersko istraživanje višestrukih pokazatelja socijalnog i zdravstvenog stanja djece i žena u Republici Srpskoj u 2006. godini.

Ministarstvo zdravstva Federacije BiH, Zavod za javno zdravstvo FBiH 2007., dr. Pilav Aida, dr. Jokić Irena i doc.dr. Nikšić Dragana, Klastersko istraživanje višestrukih pokazatelja socijalnog i zdravstvenog stanja djece i žena u FBiH u 2006. godini.

Tabele

Tabela HH.1:
Rezultati intervjua za pojedince i domaćinstva

Broj domaćinstava, žena i djece mlađe od 5 godina po rezultatima intervjua za domaćinstva, žene i djecu mlađu od pet godina i stope odgovora za domaćinstva, žene i djecu mlađu od pet godina, BiH, 2005-2006.

	Sredina		Administrativne regije			Ukupno
	Gradska	Seoska	FBiH	RS	DB	
Uzorkovana domaćinstva	2263	3737	3744	2129	127	6000
Zauzeta domaćinstva	2231	3707	3710	2103	125	5938
Intervjuisana domaćinstva	1995	3554	3413	2019	117	5549
Stopa odziva domaćinstava	89,4	95,9	92,0	96,0	93,6	93,4
Podobne žene	1703	3274	3221	1658	98	4977
Intervjuisane žene	1678	3212	3175	1620	95	4890
Stopa odziva žena	98,5	98,1	98,6	97,7	96,9	98,3
Ukupna stopa odziva žena	88,1	94,1	90,7	93,8	90,7	91,8
Podobna djeca mlađa od 5 godina	1025	2184	2065	1086	58	3209
Intervjuisana majka/staratelj	1020	2168	2060	1071	57	3188
Stopa odziva djece	99,5	99,3	99,8	98,6	98,3	99,3
Ukupna stopa odziva djece	89,0	95,2	91,8	94,7	92,0	92,8

Tabela HH.2:
Starosna distribucija domaćinstva po polu

Procentualna distribucija članova domaćinstva po petogodišnjim starosnim grupama i starosnim grupama uzdržanih članova porodice, i broj djece starosti 0-17 godina, po polu, BiH, 2005-2006.

		Pol				Ukupno		
		Muški		Ženski		Broj	Postotak	
		Broj	Postotak	Broj	Postotak			
Dob	0-4	481	5,6	472	5,3	953	5,5	
	5-9	521	6,1	543	6,1	1064	6,1	
	10-14	575	6,7	565	6,3	1140	6,5	
	15-19	632	7,4	510	5,7	1142	6,6	
	20-24	620	7,3	606	6,8	1227	7,0	
	25-29	618	7,3	560	6,3	1178	6,8	
	30-34	596	7,0	562	6,3	1158	6,6	
	35-39	555	6,5	524	5,9	1079	6,2	
	40-44	619	7,3	655	7,4	1274	7,3	
	45-49	654	7,7	534	6,0	1188	6,8	
	50-54	593	7,0	711	8,0	1304	7,5	
	55-59	520	6,1	578	6,5	1099	6,3	
	60-64	423	5,0	439	4,9	862	4,9	
	65-69	437	5,1	599	6,7	1036	5,9	
	70+	665	7,8	1025	11,5	1690	9,7	
		Nedostaje/ne zna	13	*	18	*	31	*
	Starosne grupe uzdržanih članova porodice	<15	1577	18,5	1580	17,7	3157	18,1
15-64		5832	68,4	5680	63,8	11512	66,1	
65+		1102	12,9	1624	18,2	2726	15,6	
		Nedostaje/ne zna	13	*	18	*	31	*
Dob	Djeca starosti 0-17 godina	1974	23,2	1861	20,9	3834	22,0	
	Odrasli 18+/nedostaje/ne zna	6550	76,8	7041	79,1	13591	78,0	
Ukupno		8524	100,0	8902	100,0	17426	100,0	

Tabela HH.3:
Sastav domaćinstva

Procentualna distribucija domaćinstava po odabranim karakteristikama, BiH, 2005-2006.

		Ponderisani postotak	Ponderisani broj domaćinstava	Neponderisani broj domaćinstava
Pol glave domaćinstva	Muški	76,2	4228	4551
	Ženski	23,8	1321	998
Administrativne regije	FbiH	60,0	3331	3413
	RS	37,7	2094	2019
	DB	2,2	124	117
Sredina	Gradska	37,9	2103	1995
	Seoska	62,1	3446	3554
Broj članova domaćinstva	1	17,1	947	565
	2-3	42,4	2351	1829
	4-5	32,4	1798	2282
	6-7	7,1	396	750
	8-9	(0,8)	46	99
	10+	*	12	24
Bar jedno dijete mlađe od 18 godina		39,8	5549	5549
Bar jedno dijete mlađe od 5 godina		14,6	5549	5549
Bar jedna žena starosti 15-49 godina		55,1	5549	5549
Ukupno		100,0	5549	5549

Tabela HH.4:
Osnovne karakteristike žena

Procentualna distribucija žena starosti 15-49 godina po osnovnim karakteristikama, BiH, 2005-2006.

		Ponderisani postotak	Ponderisani broj žena	Neponderisani broj žena
Administrativne regije	FBiH	65.4	3199	3175
	RS	32.5	1590	1620
	DB	2.1	101	95
Sredina	Gradska	37.5	1835	1678
	Seoska	62.5	3055	3212
Dob	15-19	12.9	630	432
	20-24	15.1	739	821
	25-29	14.2	693	1137
	30-34	14.4	704	928
	35-39	13.4	654	624
	40-44	16.6	810	514
	45-49	13.5	660	434
Bračni status/status u zajednici	Trenutno udata/u zajednici	64.5	3153	3793
	Bila udata/u zajednici	5.6	274	220
	Nije bila udata/u zajednici	29.9	1463	877
Majčinski status	Ikad rodila	64.5	3152	3868
	Nikad rodila	35.5	1738	1022
Obrazovni nivo žene	Bez obrazovanja	1.2	59	53
	Osnovno	28.4	1391	1485
	Srednje	57.8	2826	2849
	Više i visoko	12.5	612	501
	Nestandardno obrazovanje	*	3	2
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	16.1	787	874
	Drugi kvintil	18.2	890	972
	Srednji kvintil	20.7	1014	1006
	Četvrti kvintil	21.9	1070	1024
	Najbogatiji	23.1	1130	1014
Ukupno		100.0	4890	4890

Tabela HH.5:
Osnovne karakteristike djece

Procentualna distribucija djece mlađe od pet godina po osnovnim karakteristikama, BiH, 2005-2006.

		Ponderisani postotak	Ponderisani broj djece mlađe od 5 godina	Neponderisani broj djece mlađe od 5 godina
Pol	Muški	50,6	1612	1628
	Ženski	49,4	1575	1559
Administrativne regije	FBiH	65,4	2083	2059
	RS	32,3	1031	1071
	DB	2,3	74	57
Sredina	Gradska	31,6	1008	1020
	Seoska	68,4	2179	2167
Dob	< 6 mjeseci	8,4	269	186
	6-11 mjeseci	9,9	317	327
	12-23 mjeseca	20,7	661	681
	24-35 mjeseci	19,9	634	667
	36-47 mjeseci	19,8	630	657
	48-59 mjeseci	21,2	676	669
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	(0,8)	27	26
	Osnovno	31,4	1000	974
	Srednje	59,2	1886	1904
	Više i visoko	8,6	273	281
	Nestandardno obrazovanje	*	2	2
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	18,4	587	617
	Drugi kvintil	20,5	654	655
	Srednji kvintil	21,1	671	651
	Četvrti kvintil	21,1	672	640
	Najbogatiji	18,9	603	624
Ukupno		100,0	3187	3187

Tabela NU.1:
Loša uhranjenost djece

Postotak djece mlađe od 5 godina koja su ozbiljno ili umjereno neuhranjena, BiH, 2005-2006.

		Težina u odnosu na uzrast: % ispod -2 SD	Težina u odnosu na uzrast: % ispod -3 SD*	Visina u odnosu na uzrast: % ispod -2 SD	Visina u odnosu na uzrast: % ispod -3 SD**	Težina u odnosu na visinu: % ispod -2 SD	Težina u odnosu na visinu: % ispod -3 SD***	Težina u odnosu na visinu: % iznad +2 SD	Broj djece
Pol	Muški	1,7	0,6	7,4	2,3	3,1	1,1	19,7	1526
	Ženski	1,2	0,3	7,4	2,7	3,3	0,5	20,6	1491
Administrativne regije	FBiH	2,1	0,7	6,9	2,4	3,6	1,0	17,4	1953
	RS	0,3	0,0	7,9	2,7	2,6	0,3	23,3	994
	DB	0,0	0,0	13,4	2,4	0,0	0,0	52,5	69
Sredina	Gradska	2,2	1,1	6,3	2,2	4,4	1,4	22,5	948
	Seoska	1,1	0,2	7,9	2,6	2,7	0,5	19,1	2069
Dob	< 6 mjeseci	0,3	0,0	2,7	0,0	6,4	0,3	6,7	252
	6-11 mjeseci	1,7	0,6	8,9	2,3	6,1	0,6	19,1	292
	12-23 mjeseca	1,7	0,1	8,4	2,9	3,0	0,7	27,1	611
	24-35 mjeseci	1,9	1,1	7,8	2,9	2,8	1,3	19,7	608
	36-47 mjeseci	1,9	0,1	8,2	3,6	3,3	1,1	20,7	606
	48-59 mjeseci	0,8	0,5	6,4	1,7	1,2	0,4	19,3	648
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	*	*	*	*	*	*	*	25
	Osnovno	1,4	0,3	9,4	3,8	2,8	0,5	17,2	953
	Srednje	1,3	0,5	6,9	1,8	3,4	0,9	22,7	1780
	Više i visoko	2,0	0,7	3,6	2,3	2,6	0,7	15,4	257
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	*	*	2
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	2,1	0,3	12,1	4,6	2,9	0,8	20,3	553
	Drugi kvintil	1,2	0,3	7,1	2,3	3,1	0,3	17,5	617
	Srednji kvintil	0,3	0,1	5,1	1,8	2,2	0,8	20,4	643
	Četvrti kvintil	0,7	0,1	8,2	2,2	2,1	0,1	22,3	643
	Najbogatiji	3,5	1,5	4,8	1,7	6,0	2,1	20,3	561
Ukupno		1,5	0,4	7,4	2,5	3,2	0,8	20,2	3017

* MICS pokazatelj 6; MDG pokazatelj 4

** MICS pokazatelj 7

*** MICS pokazatelj 8

**Tabela NU.2:
Početno dojenje**

Postotak žena starosti 15-49 godina koje su rodile u periodu od dvije godine prije istraživanja, koje su dojile svoju bebu u roku od sat vremena nakon poroda i u roku od jednog dana nakon poroda, BiH, 2005-2006.

		Postotak žena koje su počele dojiti u roku od sat vremena nakon poroda*	Postotak žena koje su počele dojiti u roku od jednog dana nakon poroda	Broj žena koje su rodile živorođenu djecu u periodu od dvije godine prije istraživanja
Administrativne regije	FBIH	51,2	83,2	290
	RS	70,9	89,3	157
	DB	*	*	12
Sredina	Gradska	61,2	85,7	134
	Seoska	54,9	83,7	324
Mjeseci od posljednjeg poroda	< 6 mjeseci	62,2	88,6	97
	6-11 mjeseci	57,7	83,9	115
	12-23 mjeseca	54,1	82,7	246
Obrazovni nivo žene	Bez obrazovanja	*	*	2
	Osnovno	52,2	83,4	135
	Srednje	58,5	84,3	281
	Više i visoko	59,4	86,8	40
	Nestandardno obrazovanje	*	*	0
Kvintili indeksa i movinskog stanja	Najsiromašniji	66,4	87,5	81
	Drugi kvintil	56,8	85,9	105
	Srednji kvintil	50,5	85,1	93
	Četvrti kvintil	50,8	76,3	97
	Najbogatiji	61,3	87,5	83
Ukupno		56,7	84,3	459

* MICS pokazatelj 45

Tabela NU.3:
Dojenje

Postotak žive djece prema statusu dojenja u svakoj starosnoj grupi, BiH, 2005-2006.

		Djeca starosti 0-3 mjeseca		Djeca starosti 0-5 mjeseci		Djeca starosti 6-9 mjeseci		Djeca starosti 12-15 mjeseci		Djeca starosti 20-23 mjeseca	
		Postotak isključivo dojene djece	Broj djece	Postotak isključivo dojene djece*	Broj djece	Postotak djece koja primaju majčino mlijeko i čvrstu/kašastu hranu**	Broj djece	Postotak dojene djece***	Broj djece	Postotak dojene djece***	Broj djece
Pol	Muški	(26,4)	77	17,8	133	33,6	106	25,7	95	10,7	134
	Ženski	(21,1)	88	17,4	136	23,6	89	25,4	89	8,4	111
Administrativne regije	FBiH	29,3	113	21,8	190	19,2	114	33,8	112	13,1	149
	RS	(11,4)	52	7,6	78	43,2	80	11,0	69	5,0	84
	DB	*	1	*	1	*	1	*	3	*	12
Sredina	Gradska	(18,0)	52	16,0	80	(26,7)	38	25,4	56	5,7	90
	Seoska	26,1	114	18,3	190	29,6	157	25,6	128	11,9	155
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	*	0	*	1	*	0	*	1	*	2
	Osnovno	(25,7)	56	18,2	93	32,8	54	38,1	53	18,4	55
	Srednje	(26,6)	92	20,1	151	28,1	129	23,6	104	6,9	172
	Više i visoko	*	17	*	24	*	12	*	27	*	16
	Najsiromašniji	*	33	(36,4)	46	(28,9)	32	(30,8)	33	(25,5)	40
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Drugi kvintil	*	53	(16,4)	88	(23,6)	46	(28,9)	32	10,2	50
	Srednji kvintil	*	33	(8,6)	49	(27,2)	37	(15,2)	50	(5,7)	30
	Četvrti kvintil	*	21	(6,1)	41	(32,1)	45	(22,7)	37	6,6	64
	Najbogatiji	*	25	(21,2)	44	(34,2)	35	(35,9)	33	4,1	62
Ukupno		23,6	165	17,6	269	29,0	195	25,6	185	9,6	245

* MICS pokazatelj 15

* MICS pokazatelj 17

*** MICS pokazatelj 16

Tabela NU.4:
Adekvatno hranjena novorođenčad

Postotak novorođenčadi mlađe od 6 mjeseci koja su isključivo dojena, postotak novorođenčadi starosti 6-11 mjeseci koja su dojena i koja su juče jela čvrstu/kašastu hranu najmanje onoliko puta koliko je minimalno preporučeno, i postotak novorođenčadi koja su adekvatno hranjena, BiH, 2005-2006.

		0-5 mjeseci isključivo dojena	6-8 mjeseci koja su primila majčino mlijeko i dodatnu hranu najmanje 2 puta u prethodna 24 sata	9-11 mjeseci koja su primila majčino mlijeko i dodatnu hranu najmanje 3 puta u prethodna 24 sata	6-11 mjeseci koja su primila majčino mlijeko i dodatnu hranu najmanje onoliko puta koliko je minimalno preporučeno tokom jednog dana*	0-11 mjeseci koja su adekvatno hranjena**	Broj novorođenčadi i starosti 0-11 mjeseci
Pol	Muški	17,8	26,6	23,9	25,3	21,9	290
	Ženski	17,4	11,5	26,2	20,1	18,9	296
Administrativne regije	FBiH	21,8	12,0	21,9	17,4	19,5	390
	RS	7,6	32,9	31,1	31,9	22,2	194
	DB	*	*	*	*	*	2
Sredina	Gradska	16,0	10,0	20,9	17,7	16,9	166
	Seoska	18,3	21,8	27,5	24,6	21,7	420
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	*	*	*	*	*	2
	Osnovno	18,2	27,1	29,7	28,5	23,1	179
	Srednje	20,1	18,1	25,0	21,7	21,0	354
	Više i visoko	(0,0)	(0,0)	(16,7)	(12,5)	(6,7)	51
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	36,4	21,4	31,0	26,3	31,3	95
	Drugi kvintil	16,4	20,4	11,3	15,9	16,1	162
	Srednji kvintil	8,6	15,1	33,4	25,7	18,4	115
	Četvrti kvintil	6,1	26,3	8,3	18,0	13,4	107
	Najbogatiji	21,2	12,0	38,9	29,8	26,3	106
Ukupno		17,6	19,8	25,2	22,7	20,4	586

* MICS pokazatelj 18

** MICS pokazatelj 19

Tabela NU.8:
Novorođenčad sa malom porođajnom težinom

Postotak živorođene djece koja su po rođenju imala manje od 2.500 grama u periodu od dvije godine prije istraživanja, BiH, 2005-2006.

		Postotak živorođene djece sa težinom manjom od 2500 grama *	Postotak živorođene djece izvagane po rođenju **	Broj živorođene djece
Administrativne regije	FBiH	3,9	98,7	290
	RS	5,2	99,6	157
	DB	*	*	12
Sredina	Gradska	3,8	99,3	134
	Seoska	4,9	98,9	324
Obrazovni nivo žene	Bez obrazovanja	*	*	2
	Osnovno	6,4	99,1	135
	Srednje	3,6	99,1	281
	Više i visoko	3,5	99,2	40
	Nestandardno obrazovanje	*	*	0
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	6,5	98,4	81
	Drugi kvintil	4,2	97,9	105
	Srednji kvintil	3,8	100,0	93
	Četvrti kvintil	5,3	99,7	97
	Najbogatiji	3,0	99,2	83
Ukupno		4,5	99,0	459

* MICS Pokazatelj 9

** MICS Pokazatelj 10

Tabela CH.1:
Vakcinacije u prvoj godini života

Postotak djece starosti 12-23 mjeseci koja su imunizirana protiv dječjih bolesti u bilo kom trenutku prije istraživanja i prije prvog rođendana (18 mjeseci za morbile), BiH, 2005-2006.

	BCG *	DTP 1	DTP 2	DTP 3 ***	Polio 1	Polio 2	Polio 3 **	MMR ****	Sve *****	Nijedna	Broj djece starosti 18-29 mjeseci
Vakcinacijski karton	73.9	76.0	74.4	72.0	75.7	7.3	72.2	65.4	62.9	.0	636
Majčino prisjećanje	22.6	18.0	16.1	14.1	18.8	17.5	14.1	12.6	10.3	2.4	636
Bilo koje od toga	96.5	94.0	90.5	86.2	94.5	91.8	86.4	78.0	73.2	2.4	636
Vakcinisano do 12. mjeseca života	95.8	93.4	87.0	78.0	93.7	88.3	79.0	75.0	61.2	2.4	636

* MICS Pokazatelj 25

** MICS Pokazatelj 26

*** MICS Pokazatelj 27

**** MICS Pokazatelj 28; MDG Pokazatelj 15

***** MICS Pokazatelj 31

Tabela CH.2:
Vakcinacije po osnovnim karakteristikama

Postotak djece starosti 18-29 mjeseci koja su trenutno vakcinisana protiv dječjih bolesti, BiH, 2005-2006.

		BCG	DTP1	DTP2	DTP3	Polio 1	Polio 2	Polio 3	MMR	Sve	Nijedna	Procenat djece sa vakcinacionim kartonom	Broj djece starosti 18-29 mjeseci
Pol	Muški	95.9	94.0	88.1	87.6	93.6	91.8	87.4	80.5	73.1	2.8	75.8	334
	Ženski	97.1	94.0	88.8	84.6	95.5	91.8	85.2	75.2	71.0	2.0	77.6	302
Administrativne regije	FBiH	96.1	92.3	88.0	83.0	92.5	90.8	83.3	76.3	70.6	3.3	81.6	408
	RS	97.0	97.0	88.5	91.4	97.9	92.8	91.5	80.0	73.7	.8	65.4	205
	DB	100.0	100.0	96.3	96.2	100.0	100.0	96.3	92.0	85.2	.0	88.9	23
Sredina	Gradska	96.9	93.6	85.5	83.6	94.8	92.0	85.2	74.1	65.6	2.4	70.7	216
	Seoska	96.3	94.3	90.0	87.5	94.3	91.7	87.0	80.0	75.5	2.4	79.7	420
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	100.0	80.0	50.0	40.0	80.0	60.0	40.0	20.0	16.7	.0	66.7	5
	Osnovno	93.6	88.8	84.2	80.0	88.9	86.1	79.2	73.0	69.4	5.4	73.8	187
	Srednje	97.6	96.5	90.1	88.5	97.2	94.3	89.3	79.2	71.5	1.1	79.9	391
	Više i visoko	98.4	95.3	95.3	93.8	95.3	95.3	93.8	90.6	90.6	1.6	64.1	54
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	93.0	89.3	82.0	79.3	91.1	87.8	80.5	71.9	65.8	4.7	75.8	108
	Drugi kvintil	94.5	91.0	88.4	86.2	90.3	88.2	84.7	77.6	74.7	4.8	78.8	123
	Srednji kvintil	98.0	94.9	91.2	88.5	94.3	91.1	88.0	77.7	71.8	1.3	78.6	134
	Četvrti kvintil	98.1	98.1	91.1	88.9	98.7	98.7	88.5	86.1	76.1	.6	74.1	133
	Najbogatiji	98.1	95.7	88.3	86.2	96.9	91.9	88.7	75.5	71.0	1.2	76.1	138
Ukupno			94.0	88.5	86.2	94.5	91.8	86.4	78.0	72.1	2.4	76.7	636

Tabela CH.1 FBiH: Imunizacija u prvoj godini života

Postotak djece starosti 18-29 mjeseci koja su imunizirana protiv dječjih bolesti u bilo kom trenutku prije prvog rođendana (18 mjeseci za morbile), FBiH 2005-2006.

	BCG *	DTP 1	DTP 2	DTP3 ***	Polio 1	Polio 2	Polio 3 **	MMR ****	Sve****	Nijedna	Broj djece starosti 18-29 mjeseci
Vakcinacijski karton	79.6	79.5	78.7	75.1	79.4	78.9	75.8	65.8	63.7	.0	408
Majčino prisjećanje	16.4	12.7	10.5	7.9	13.1	11.9	7.5	10.5	7.5	3.3	408
Bilo koje od toga	96.1	92.3	89.1	83.0	92.5	90.8	83.3	76.3	71.2	3.3	408
Vakcinisano do 12. mjeseca života	95.0	91.3	84.6	74.7	91.3	86.3	75.0	72.4	58.5	3.3	408

* MICS Pokazatelj 25

** MICS Pokazatelj 26

*** MICS Pokazatelj 27

**** MICS Pokazatelj 28 ; MDG Pokazatelj 15

***** MICS Pokazatelj 31

Tabela CH.2 FBiH: Vakcinacije po osnovnim karakteristikama

Postotak djece starosti 18-29 mjeseci koja su trenutno vakcinisana protiv dječjih bolesti, FBiH, 2005-2006

		BCG	DTP1	DTP2	DTP3	Polio 1	Polio 2	Polio 3	MMR	Svel	Nijedna	Postotak sa zdravstvenim kartonom	Broj djece starosti 18-29 mjeseci
Pol	Muški	95.4	91.9	87.6	83.7	91.1	89.6	83.4	79.3	73.0	3.9	79.3	220
	Ženski	96.8	92.8	90.9	82.3	94.1	92.3	83.2	72.8	69.1	2.7	84.3	188
Administrativne regije	FBiH	96.1	92.3	89.1	83.0	92.5	90.8	83.3	76.3	71.2	3.3	81.6	408
Sredina	Gradska	95.5	91.0	85.8	80.6	92.3	92.3	83.2	75.0	67.1	3.8	72.8	133
	Seoska	96.3	92.9	90.7	84.2	92.6	90.1	83.3	76.9	73.2	3.1	85.9	275
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	100.0	66.7	66.7	33.3	66.7	66.7	33.3	.0	.0	.0	100.0	3
	Osnovno	92.1	86.1	83.5	74.2	85.5	82.8	72.8	69.3	66.9	7.2	75.8	129
	Srednje	97.8	95.7	91.6	86.9	96.4	94.9	88.0	78.2	70.6	1.4	87.8	236
	Više i visoko	98.0	93.9	93.9	91.8	93.9	93.9	91.8	91.8	91.8	2.0	63.3	41
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	93.0	85.9	84.5	73.2	87.3	85.9	74.6	64.7	63.3	7.0	80.2	60
	Drugi kvintil	92.1	87.1	85.2	82.2	86.1	84.2	80.2	73.0	70.3	6.9	81.4	86
	Srednji kvintil	97.9	94.7	91.6	85.3	93.8	89.5	84.2	74.7	68.4	1.0	91.7	81
	Četvrti kvintil	98.9	97.8	90.2	83.7	97.9	97.9	82.8	82.6	72.0	1.1	77.4	79
	Najbogatiji	97.5	94.2	92.4	87.4	95.8	95.0	90.8	82.4	78.2	1.7	77.9	103
Ukupno	96.1	92.3	89.1	83.0	92.5	90.8	83.3	76.3	71.2	3.3	81.6	408	

Tabela CH.1RS: Imunizacija u prvoj godini života

Postotak djece starosti 18-29 mjeseci koja su imunizirana protiv dječjih bolesti u bilo kom trenutku prije prvog rođendana (18 mjeseci za morbile), RS 2005-2006

	BCG *	DTP 1	DTP 2	DTP 3 ***	Polio 1	Polio 2	Polio 3 **	MMR ****	Sve *****	Nijedna	Broj djece uzrasta 18-29 mjeseci
Vakcinacijski karton	60.6	67.0	63.5	63.5	66.5	63.1	63.1	61.8	58.6	.0	205
Majčino prisjećanje	36.4	30.0	28.8	27.9	31.4	29.7	28.4	18.2	17.1	.8	205
Bilo koje od toga	97.0	97.0	93.3	91.4	97.9	92.8	91.5	80.0	75.7	.8	205
Vakcinisano do 12. mjeseca života	97.0	97.0	91.0	82.8	97.9	91.5	85.4	79.4	64.9	.8	205

*MICS Pokazatelj 25
 **MICS Pokazatelj 26
 ***MICS Pokazatelj 27
 ****MICS Pokazatelj 28; MDG Pokazatelj 15
 *****MICS Pokazatelj 29
 *****MICS Pokazatelj 31

Tabela CH.2 RS: Vakcinacije po osnovnim karakteristikama

Postotak djece starosti 18-29 mjeseci koja su trenutno vakcinisana protiv dječjih bolesti, RS 2005 - 2006

		BCG	DTP1	DTP2	DTP3	Polio 1	Polio 2	Polio 3	MMR	Sve	Nijedna	Postotak sa zdravstvenim kartonom	Broj djece starosti 18-29 mjeseci
Pol	Muški	96.5	98.2	95.4	95.4	98.2	95.5	95.5	81.0	76.0	.9	65.2	97
	Ženski	97.5	96.0	89.5	87.9	97.6	90.4	88.0	79.1	75.4	.8	65.6	108
Administrativne jedinice	RS	97.0	97.0	92.3	91.4	97.9	92.8	91.5	80.0	75.7	.8	65.4	205
Sredina	Gradska	98.9	97.7	89.7	88.6	98.9	91.0	88.7	72.9	67.4	.0	67.1	77
	Seoska	95.9	96.6	93.8	93.1	97.3	93.9	93.2	84.4	80.9	1.3	64.5	128
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	100.0	100.0	50.0	50.0	100.0	50.0	50.0	50.0	50.0	.0	33.3	3
	Osnovno	96.7	94.6	92.9	92.9	96.5	93.0	93.0	79.2	77.4	1.7	66.7	51
	Srednje	96.9	97.5	91.9	90.7	98.2	92.6	90.8	80.1	74.5	.6	65.7	140
	Više i visoko	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	85.7	85.7	.0	64.3	12
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	92.7	93.8	89.6	87.5	96.0	90.0	88.0	81.3	73.5	1.8	69.1	46
	Drugi kvintil	100.0	100.0	97.6	97.6	100.0	97.5	97.5	87.8	87.8	.0	73.2	35
	Srednji kvintil	98.0	94.7	93.0	93.0	94.7	93.0	93.0	85.4	81.3	1.8	57.8	48
	Četvrti kvintil	96.0	97.9	97.9	95.7	100.0	100.0	95.9	88.6	80.0	.0	60.0	42
	Najbogatiji	100.0	100.0	82.4	82.4	100.0	82.4	82.4	53.8	53.8	.0	70.0	34
Ukupno		97.0	97.0	92.3	91.4	97.9	92.8	91.5	80.0	75.7	.8	65.4	205

Tabela CH.4:
Liječenje oralnom rehidracijom

Postotak djece starosti 0-59 mjeseci koja su imala dijareju u posljednje dvije sedmice i bila liječena rastvorom za oralnu rehidraciju (ORS) ili drugim rehidracionim tretmanom (ORT), BiH, 2005-2006

		Imala dijareju u posljednje dvije sedmice	Broj djece starosti 0-59 mjeseci	Tečnost iz paketa ORS	Preporučena kućna tečnost	Prepakirana ORS tečnost	Bez tretmana	Stopa korištenja ORT-a*	Broj djece starosti 0-59 mjeseci sa dijarejom
Pol	Muški	5,9	1612	25,9	44,6	12,5	31,3	68,7	95
	Ženski	3,6	1575	7,5	29,8	26,8	41,8	58,2	57
Administrativne regije	FBiH	4,9	2083	25,1	43,3	22,5	25,0	75,0	101
	RS	3,9	1031	8,3	37,5	8,3	48,0	52,0	41
	DB	12,7	74	0,0	0,0	9,1	90,9	9,1	9
Sredina	Gradska	5,4	1008	18,8	42,1	17,2	26,6	73,4	54
	Seoska	4,5	2179	19,2	37,4	18,2	40,0	60,0	97
Dob	< 6 mjeseci	4,7	269	6,6	13,3	6,6	73,4	26,6	13
	6-11 mjeseci	10,9	317	31,8	51,3	19,5	24,4	75,6	35
	12-23 mjeseca	6,0	661	12,8	27,6	17,0	44,7	55,3	40
	24-35 mjeseci	5,1	634	26,4	49,9	15,8	18,4	81,6	32
	36-47 mjeseci	3,1	630	13,0	39,1	21,7	30,4	69,6	19
	48-59 mjeseci	1,9	676	6,7	40,0	26,7	46,7	53,3	13
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	(9,4)	27	(0,0)	(66,7)	(0,0)	(33,3)	(66,7)	3
	Osnovno	4,3	1000	13,7	29,4	25,5	37,3	62,7	43
	Srednje	4,8	1886	24,4	45,8	15,9	29,0	71,0	90
	Više i visoko	5,6	273	5,5	22,2	11,1	66,8	33,2	15
	Nestandardno obrazovanje	*	2	*	*	*	*	*	0
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	3,5	587	16,7	33,3	25,0	33,3	66,7	20
	Drugi kvintil	5,5	654	30,3	55,9	11,6	27,9	72,1	36
	Srednji kvintil	4,1	671	9,1	27,3	33,3	39,4	60,6	28
	Četvrti kvintil	5,9	672	10,6	31,8	10,6	53,3	46,7	40
	Najbogatiji	4,5	603	28,2	43,7	15,6	15,6	84,4	27
Ukupno		4,7	3187	19,0	39,1	17,9	35,2	64,8	151

* MICS Pokazatelj 33

Tabela CH.5:
Kućno liječenje dijareje

Postotak djece starosti 0-59 mjeseci koja su imala dijareju u posljednje dvije sedmice, koja su uzimala više tečnosti i nastavila da se hrane tokom trajanja proliva, BiH, 2005-2006.

		Imala dijareju u posljednje dvije sedmice	Broj djece starosti 0-59 mjeseci	Djeca sa dijarejom koja su pila više	Djeca sa dijarejom koja su pila isto ili manje	Djeca sa dijarejom koja su jela nešto manje, isto ili više	Djeca sa dijarejom koja su jela mnogo manje ili nimalo	Kućno liječenje dijareje *	Primila ORT ili više tečnosti i nastavila se hraniti**	Broj djece starosti 0-59 mjeseci sa dijarejom
Pol	Muški	5,9	1612	25,9	73,2	77,7	22,3	21,4	59,8	95
	Ženski	3,6	1575	14,9	83,6	71,7	28,3	10,4	40,3	57
Administrativne regije	FBiH	4,9	2083	18,3	80,0	70,8	29,2	14,2	54,2	101
	RS	3,9	1031	16,6	83,4	83,4	16,6	12,5	41,6	41
	DB	12,7	74	81,9	18,1	90,9	9,1	72,8	81,9	9
Sredina	Gradska	5,4	1008	14,0	86,0	62,5	37,5	9,4	42,1	54
	Seoska	4,5	2179	26,1	72,2	82,6	17,4	21,8	58,3	97
Dob	0-11 mjeseci	8,1	586	21,4	78,6	89,3	10,7	19,6	60,7	47
	12-23 mjeseca	6,0	661	25,6	74,4	83,0	17,0	23,5	59,6	40
	24-35 mjeseci	5,1	634	23,7	73,7	55,2	44,8	15,8	44,7	32
	36-47 mjeseci	3,1	630	8,7	91,3	60,9	39,1	4,3	39,1	19
	48-59 mjeseci	1,9	676	26,7	66,7	73,3	26,7	13,3	40,0	13
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	(9,4)	27	(0,0)	(100,0)	(66,7)	(33,3)	(0,0)	(33,3)	3
	Osnovno	4,3	1000	17,6	80,4	76,5	23,5	11,8	47,1	43
	Srednje	4,8	1886	25,2	73,8	74,8	25,2	21,5	61,7	90
	Više i visoko	5,6	273	16,6	83,4	77,8	22,2	11,1	16,6	15
	Nestandardno obrazovanje	*	2	*	*	*	*	*	*	0
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	3,5	587	16,7	79,2	87,5	12,5	8,3	58,3	20
	Drugi kvintil	5,5	654	18,6	81,4	81,4	18,6	13,9	62,8	36
	Srednji kvintil	4,1	671	21,2	75,8	75,8	24,2	18,2	48,5	28
	Četvrti kvintil	5,9	672	27,7	72,3	80,9	19,1	25,6	46,8	40
	Najbogatiji	4,5	603	21,8	78,2	49,9	50,1	15,6	46,8	27
Ukupno		4,7	3187	21,8	77,1	75,4	24,6	17,3	52,5	151

* MICS pokazatelj 34

** MICS pokazatelj 35

Tabela CH.6:

Traženje medicinske njege u slučaju sumnje na upalu pluća

Postotak djece starosti 0-59 mjeseci sa sumnjom na upalu pluća u posljednje dvije sedmice, koja su odvedena u zdravstvenu ustanovu, BiH, 2005-2006

		Imala akutnu respiratornu infekciju	Broj djece starosti 0-59 mjeseci	Državna bolnica	Državni dom zdravlja	Državna ambulanta	Druga državna zdravstvena ustanova	Privatna bolnica/klinika	Privatni doktor	Bilo koji odgovarajući pružalac usluge *	Broj djece starosti 0-59 mjeseci sa sumnjom na upalu pluća
Pol	Muški	5,0	1612	15,8	63,2	3,2	2,1	2,1	8,4	91,6	80
	Ženski	2,9	1575	20,4	68,5	1,9	0,0	5,6	0,0	90,7	46
Administrativne regije	FBIH	4,4	2083	15,7	66,7	2,8	1,9	3,7	5,6	90,7	91
	RS	3,3	1031	22,5	60,0	2,5	0,0	2,5	5,0	92,5	34
	DB	1,1	74	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1
Sredina	Gradska	3,5	1008	19,0	54,8	0,0	0,0	11,9	14,3	95,2	35
	Seoska	4,1	2179	16,8	69,2	3,7	1,9	0,0	1,9	89,7	90
Dob	0-11 mjeseci	4,5	586	22,5	74,2	3,2	0,0	0,0	3,2	93,6	26
	12-23 mjeseca	4,5	661	17,1	68,6	0,0	2,9	2,9	8,6	94,3	30
	24-35 mjeseci	4,0	634	26,7	43,3	6,7	0,0	6,7	3,3	86,7	25
	36-47 mjeseci	4,2	630	9,7	77,5	0,0	3,2	3,2	0,0	90,3	26
	48-59 mjeseci	2,7	676	9,1	59,1	4,5	0,0	4,5	13,6	90,9	19
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	(15,6)	27	(20,0)	(80,0)	(0,0)	(0,0)	(,0)	(0,0)	(80,0)	4
	Osnovno	4,8	1000	21,0	63,2	1,8	3,5	1,8	7,0	93,0	48
	Srednje	3,2	1886	15,5	64,8	4,2	0,0	2,8	2,8	90,1	60
	Više i visoko	4,9	273	12,5	68,8	0,0	0,0	12,5	12,5	93,8	13
	Nestandardno obrazovanje	*	2	*	*	*	*	*	*	*	0
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	4,5	587	16,1	77,4	3,2	0,0	0,0	3,2	96,8	26
	Drugi kvintil	5,4	654	11,9	59,6	2,4	4,8	2,4	4,8	83,4	35
	Srednji kvintil	2,8	671	13,6	77,3	4,5	0,0	0,0	0,0	86,4	19
	Četvrti kvintil	3,8	672	23,3	63,3	3,3	0,0	3,3	6,7	96,7	25
	Najbogatiji	3,4	603	25,0	50,0	0,0	0,0	12,5	12,5	95,8	20
Ukupno		3,9	3187	17,4	65,1	2,7	1,3	3,4	5,4	91,3	126

* MICS pokazatelj 23

Tabela CH.7:
Liječenje upale pluća antibioticima

Postotak djece starosti 0-59 mjeseci sa sumnjom na upalu pluća koja su liječena antibioticima, BiH, 2005-2006

		Postotak djece mlade od 5 godina sa sumnjom na upalu pluća koja su primila antibiotike u posljednje dvije sedmice*	Broj djece sa sumnjom na upalu pluća u periodu od dvije sedmice prije istraživanja
Pol	Muški	77,9	80
	Ženski	64,8	46
Administrativne regije	FBIH	81,5	91
	RS	(49,9)	34
	DB	*	1
Sredina	Gradska	(76,2)	35
	Seoska	71,9	90
Dob	0-11 mjeseci	(93,6)	26
	12-23 mjeseca	(74,3)	30
	24-35 mjeseci	(76,7)	25
	36-47 mjeseci	(54,8)	26
	48-59 mjeseci	*	19
	Bez obrazovanja	*	4
Obrazovni nivo majke	Osnovno	63,1	48
	Srednje	81,7	60
	Više i visoko	*	13
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	(80,6)	26
	Drugi kvintil	(61,9)	35
	Srednji kvintil	*	19
	Četvrti kvintil	(76,7)	25
	Najbogatiji	*	20
Ukupno		73,1	126

* MICS pokazatelj 22

Tabela CH.7A:

Poznavanje dva opasna znaka upale pluća

Postotak majki/staratelja djece starosti 0-59 mjeseci po znanju vrsta simptoma za hitno dovođenje djece u zdravstvenu ustanovu, i postotak majki/staratelja koji prepoznaju ubrzano i otežano disanje kao znakove za hitno traženje medicinske njege, BiH, 2005-2006

		Postotak majki/staratelja djece starosti 0-59 mjeseci koji misle da dijete treba odmah odvesti u zdravstvenu ustanovu ako dijete:								Majke/staratelji koji prepoznaju dva opasna znaka upale pluća	Broj majki/staratelja djece starosti 0-59 mjeseci
		Ne može da pije ili sisa	Se razboli	Dobije povišenu temperaturu	Ubrzano diše	Otežano diše	Ima krvavu stolicu	Slabo pije	Ima druge simptome		
Administrativne regije	FBiH	46,7	68,9	96,4	59,5	73,1	64,7	40,4	15,9	56,3	2083
	RS	27,4	64,0	90,9	44,6	60,4	62,9	25,9	18,7	40,1	1031
	DB	45,9	98,9	98,9	82,8	98,9	98,9	67,8	2,3	81,6	74
Sredina	Gradska	40,5	67,6	94,1	53,2	67,4	63,7	35,8	15,4	49,7	1008
	Seoska	40,4	68,2	94,9	56,1	70,6	65,4	36,6	16,9	52,6	2179
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	(34,3)	(78,2)	(84,4)	(62,6)	(71,9)	(65,7)	(40,7)	(18,7)	(62,6)	27
	Osnovno	38,8	70,6	95,4	54,1	67,3	62,7	36,1	18,4	50,1	1000
	Srednje	39,8	65,9	94,8	55,0	70,0	65,4	35,8	14,4	51,4	1886
	Više i visoko	51,7	71,5	92,3	59,7	75,5	69,4	40,9	23,6	58,5	273
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	33,8	62,4	94,4	50,2	65,2	58,3	37,6	10,9	45,9	587
	Drugi kvintil	47,1	73,9	96,3	59,0	73,4	67,9	42,3	20,9	55,7	654
	Srednji kvintil	45,1	70,6	92,1	55,5	67,7	67,7	35,6	16,5	52,1	671
	Četvrti kvintil	34,4	63,8	95,4	51,5	69,3	60,8	28,9	16,3	47,0	672
	Najbogatiji	41,3	68,6	95,2	59,8	72,2	69,6	37,8	17,1	57,7	603
Ukupno		40,5	68,0	94,7	55,2	69,6	64,9	36,3	16,5	51,7	3187

Tabela CH.8:
Upotreba čvrstog goriva

Procentualna distribucija domaćinstava prema vrsti goriva za pripremanje hrane, i postotak domaćinstava koja za pripremanje hrane koriste čvrsta goriva, BiH, 2005-2006.

		Vrsta goriva koje se koristi za pripremanje hrane								Ukupno	Čvrsta goriva za pripremanje hrane *	Broj domaćinstava
		Struja	Ukapljeni propan	Zemni plin	Ugalj/lignit (mrki ugalj)	Drveni ugalj (ćumur)	Drvo	Slama/grančice/trava				
Administrativne regije	FBIH	51,6	5,5	3,6	1,0	0,3	37,9	0,1	100,0	39,3	3331	
	RS	29,9	5,9	0,3	0,1	0,2	63,5	0,1	100,0	63,9	2094	
	DB	53,3	0,0	3,0	0,0	1,6	42,0	0,0	100,0	43,6	124	
Sredina	Gradska	66,9	9,4	5,2	1,3	0,2	17,0	0,0	100,0	18,5	2103	
	Seoska	29,2	3,2	0,5	0,2	0,4	66,4	0,1	100,0	67,1	3446	
Nivo obrazovanja glave domaćinstva	Bez obrazovanja	23,1	1,6	0,7	0,0	0,3	74,3	0,0	100,0	74,6	568	
	Osnovno	33,1	3,8	1,2	0,2	0,5	61,1	0,1	100,0	61,9	1949	
	Srednje	51,3	6,5	2,4	1,1	0,2	38,4	0,0	100,0	39,8	2451	
	Više i visoko	66,3	11,7	7,4	0,7	,0	13,6	0,4	100,0	14,7	568	
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11	
	Nedostaje/ne zna	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	4,9	0,6	0,0	0,0	0,3	94,2	0,0	100,0	94,5	1267	
	Drugi kvintil	17,4	3,1	0,5	0,0	0,7	77,7	0,5	100,0	78,9	1071	
	Srednji kvintil	45,4	5,0	1,5	1,3	0,4	46,4	0,0	100,0	48,1	1035	
	Četvrti kvintil	73,5	5,8	5,8	1,9	0,2	12,8	0,0	100,0	14,9	1050	
	Najbogatiji	82,0	13,6	4,0	0,2	0,0	0,3	0,0	100,0	0,4	1125	
Ukupno		43,5	5,5	2,3	0,6	0,3	47,6	0,1	100,0	48,7	5549	

* MICS pokazatelj 24; MDG pokazatelj 29

Tabela CH.9:
Upotreba čvrstog goriva po vrsti peći ili ognjišta

Postotak domaćinstava koja koriste čvrsta goriva za pripremanje hrane po vrsti peći ili ognjišta, 2005-2006.

		Postotak domaćinstava koja koriste čvrsta goriva za pripremanje hrane:					Ukupno	Broj domaćinstava koja koriste čvrsta goriva za pripremanje hrane
		Zatvorena peć sa dimnjakom	Otvorena peć ili ognjište sa dimnjakom ili napom	Otvorena peć ili ognjište bez dimnjaka ili nape	Druga vrsta peći	Ne zna tip peći/nedostaje		
Administrativne regije	FBIH	99,0	1,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1309
	RS	93,0	6,8	0,1	0,0	0,0	100,0	1338
	DB	(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	100,0	54
Sredina	Gradska	93,8	6,1	0,0	0,0	0,1	100,0	388
	Seoska	96,5	3,5	0,1	0,0	0,0	100,0	2314
Stepen obrazovanja glave domaćinstva	Bez obrazovanja	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	100,0	424
	Osnovno	96,3	3,5	0,1	0,0	0,0	100,0	1207
	Srednje	96,3	3,7	0,0	0,0	0,0	100,0	976
	Više i visoko	95,2	4,5	0,0	0,3	0,0	100,0	83
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	*	10
	Nedostaje/ne zna	*	*	*	*	*	*	2
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	94,7	5,1	0,1	0,0	0,0	100,0	1198
	Drugi kvintil	97,6	2,4	0,0	0,0	0,0	100,0	845
	Srednji kvintil	95,9	4,1	0,0	0,0	0,1	100,0	497
	Četvrti kvintil	98,9	1,1	0,0	0,0	0,0	100,0	157
	Najbogatiji	*	*	*	*	*	*	5
Ukupno		96,1	3,8	0,1	0,0	0,0	100,0	2702

Tabela EN.1:
Korištenje poboljšanih izvora vode

Procentualna distribucija članova domaćinstava prema glavnom izvoru vode za piće i postotak članova domaćinstava koji koriste poboljšane izvore vode za piće, BiH, 2005-2006

	Glavni izvor vode za piće													Ukupno	Poboljšani izvor vode za piće*	Broj članova domaćinstva	
	Poboljšani izvori			Nepoboljšani izvori							Ukupno						
	Vodovod u stamb. objektu	Vodovod u dvorištu/ parceli	Javna česma/hidrant	Bunar/ bušotina	Zaštićeni bunar	Zaštićeni izvor	Skupljanje kišnice	Flasirana voda	Nezaštićeni bunar	Nezaštićeni izvor	Cisterna	Površinska voda	Drugo				
Administrativne regije																	
FBIH	73,2	1,6	0,8	0,2	3,4	11,2	6,5	2,6	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	100,0	99,5	10718	
RS	78,3	3,1	0,8	3,7	6,3	4,3	0,0	0,7	0,2	1,0	0,0	0,1	1,4	100,0	97,3	6324	
DB	12,7	0,0	47,5	20,2	10,1	7,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	383	
Gradska	90,0	0,4	1,9	0,6	0,7	1,4	0,7	3,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	100,0	99,4	6161	
Seoska	64,8	3,1	1,9	2,7	6,7	12,5	5,8	0,9	0,2	0,7	0,1	0,0	0,7	100,0	98,4	11265	
Bez obrazovanja	66,2	5,2	3,9	2,1	4,9	9,0	4,0	0,1	0,6	0,5	0,3	0,0	3,2	100,0	95,4	1260	
Osnovno	67,7	3,0	2,3	3,0	6,9	9,4	5,2	1,2	0,2	0,8	0,0	0,1	0,2	100,0	98,7	5979	
Srednje	76,0	1,5	1,3	1,4	3,6	9,1	3,7	2,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,6	100,0	99,1	8406	
Više i visoko	89,1	0,0	1,2	0,5	0,7	3,2	1,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	100,0	99,6	1746	
Nestandardno obrazovanje	(75,9)	(6,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(18,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)	(100,0)	29	
Nedostaje/ ne zna	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5
Kvintili indeksa imovinskog stanja																	
Najsiromašniji	33,1	10,2	4,1	5,6	16,9	21,7	5,2	0,5	0,3	1,6	0,1	0,0	0,7	100,0	97,3	3484	
Drugi kvintil	69,3	0,4	2,0	1,7	4,7	11,1	8,7	0,6	0,1	0,2	0,1	0,1	0,8	100,0	98,6	3485	
Srednji kvintil	78,8	0,1	1,5	2,1	0,8	7,0	5,1	2,9	0,2	0,2	0,0	0,0	1,4	100,0	98,2	3487	
Četvrti kvintil	90,0	0,0	1,3	0,2	0,1	2,6	1,0	4,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1	100,0	99,5	3481	
Najbogatiji	97,5	0,0	0,4	0,0	0,3	0,5	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	3489	
Ukupno	73,7	2,1	1,9	1,9	4,6	8,6	4,0	1,9	0,1	0,5	0,0	0,0	0,6	100,0	98,7	17426	

* MICS pokazatelj 11; MDG pokazatelj 30

Tabela EN.2:

Kućno tretiranje (prečišćavanje) vode

Procentualna distribucija članova domaćinstava prema metodi tretiranja vode za piće koji se koristi u domaćinstvu, i postotak članova domaćinstva koji su primijenili odgovarajuću metodu za tretiranje vode, BiH, 2005-2006

		Metod tretiranja vode koji se koristi u domaćinstvu							Svi izvori vode za piće: Odgovarajuća metoda tretiranja vode*	Broj članova domaćinstva	Poboljšani izvori vode za piće: Odgovarajuća metoda tretiranja vode		Nepoboljšani izvori vode za piće: Odgovarajuća metoda tretiranja vode*	
		Nijedan	Prokuhavanje	Dodavanje izbjeljivača/hlora	Filter za vodu	Ostaviti da se slegne	Drugo	Ne zna			Broj članova domaćinstva	Broj članova domaćinstva	Broj članova domaćinstva	Broj članova domaćinstva
Administrativne regije	FBIH	91,5	2,1	4,8	1,4	0,3	0,3	0,0	8,0	10718	8,0	10667	0,0	51
	RS	95,7	2,8	0,9	0,1	0,1	0,5	0,1	3,7	6324	3,7	6152	4,4	172
	DB	91,2	2,5	4,2	0,9	0,7	2,0	0,0	7,3	383	7,3	383	,	0
Sredina	Gradska	95,7	2,6	0,3	0,8	0,4	0,2	0,1	3,6	6161	3,6	6122	5,9	38
	Seoska	91,6	2,2	5,1	0,9	0,2	0,5	0,0	7,9	11265	8,0	11080	2,8	185
Stepen obrazovanja glave domaćinstva	Bez obrazovanja	95,4	3,3	1,5	0,0	0,3	0,3	0,0	4,6	1260	4,5	1202	8,2	59
	Osnovno	93,0	2,3	3,9	0,4	0,4	0,4	0,0	6,4	5979	6,4	5901	1,3	78
	Srednje	92,6	2,1	3,9	1,1	0,2	0,3	0,0	6,8	8406	6,8	8326	2,2	80
	Više i visoko	93,3	3,4	0,8	2,0	0,0	0,6	0,0	6,0	1746	6,0	1739	0,0	7
	Nestandardno obrazovanje	(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	29	(0,0)	29	(,)	0
	Nedostaje/ne zna	*	*	*	*	*	*	*	*	5	*	5	*	0
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	88,7	3,2	7,5	0,2	0,4	0,9	0,0	10,6	3484	10,7	3391	6,2	93
	Drugi kvintil	90,9	2,4	5,7	1,0	0,2	0,1	0,1	8,7	3485	8,8	3435	3,5	50
	Srednji kvintil	93,1	2,7	2,7	1,1	0,1	0,4	0,0	6,5	3487	6,6	3423	0,0	64
	Četvrti kvintil	96,8	0,8	0,8	1,2	0,3	0,3	0,0	2,5	3481	2,5	3465	0,0	16
	Najbogatiji	95,7	2,7	0,4	0,9	0,3	0,2	0,0	3,7	3489	3,7	3488	0,0	1
Ukupno		93,0	2,3	3,4	0,9	0,3	0,4	0,0	6,4	17426	6,4	17202	3,4	223

* MICS pokazatelj 13

Tabela EN.3:

Vrijeme potrebno da se dođe do izvora vode

Procentualna distribucija domaćinstava prema vremenu potrebnom da se dođe do izvora vode za piće, uzme voda i vrati do kuće, i srednje vrijeme potrebno da se dođe do izvora vode za piće, BiH, 2005-2006

		Vrijeme potrebno da se dođe do izvora vode za piće						Ukupno	Srednje vrijeme potrebno da se dođe do izvora vode za piće (isključujući one koji imaju vodu u kući)	Broj domaćinstava
		Voda u kući	Manje od 15 minuta	15 minuta do pola sata	Pola sata do sat vremena	1 sat ili više	Ne zna			
Administrativne regije	FBIH	92,7	4,7	2,1	0,3	0,1	0,1	100,0	12,7	3331
	RS	87,1	9,2	2,1	1,1	0,5	0,0	100,0	11,6	2094
	DB	12,5	57,1	19,5	9,4	1,4	0,0	100,0	12,1	124
Sredina	Gradska	95,4	2,9	1,3	0,5	0,0	0,0	100,0	12,2	2103
	Seoska	84,9	10,4	3,2	1,0	0,5	0,1	100,0	12,1	3446
Stepen obrazovanja glave domaćinstva	Bez obrazovanja	83,3	10,3	3,2	2,2	0,3	0,7	100,0	13,6	568
	Osnovno	84,8	11,0	3,0	0,6	0,5	0,0	100,0	11,2	1949
	Srednje	91,8	5,4	1,9	0,7	0,2	0,0	100,0	12,5	2451
	Više i visoko	95,6	2,2	1,5	0,6	0,0	0,0	100,0	13,1	568
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	*	*	*	11
	Nedostaje/ne zna	*	*	*	*	*	*	*	*	2
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	68,6	21,6	6,4	2,2	1,0	0,3	100,0	12,1	1267
	Drugi kvintil	90,8	6,6	2,0	0,5	0,2	0,0	100,0	10,9	1071
	Srednji kvintil	92,9	5,2	1,0	0,8	0,2	0,0	100,0	12,6	1035
	Četvrti kvintil	96,6	1,3	1,8	0,4	0,0	0,0	100,0	15,1	1050
	Najbogatiji	99,1	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	100,0	12,4	1125
Ukupno		88,8	7,6	2,5	0,8	0,3	0,1	100,0	12,1	5549

Tabela EN.4:
Osoba koja donosi vodu

Procentualna distribucija domaćinstava prema osobi koja donosi vodu za piće koja se koristi u domaćinstvu, BiH, 2005-2006.

		Osoba koja donosi vodu za piće						Ukupno	Broj domaćinstava
		Odrasla žena	Odrastao muškarac	Žensko dijete mlade od 15 godina	Muško dijete mlade od 15 godina	Ne zna	Nedostaje		
Administrativne regije	FBIH	40,8	56,5	0,1	1,8	0,7	0,0	100,0	236
	RS	57,2	40,8	0,7	0,0	0,0	1,3	100,0	268
	DB	57,7	39,9	0,2	2,1	0,0	0,0	100,0	107
Sredina	Gradska	54,2	45,0	0,0	0,8	0,0	0,0	100,0	94
	Seoska	50,4	47,0	0,4	1,1	0,3	0,7	100,0	518
Stepen obrazovanja glave domaćinstva	Bez obrazovanja	67,9	26,5	1,9	1,9	1,9	0,0	100,0	95
	Osnovno	50,7	48,4	0,1	0,2	0,0	0,6	100,0	293
	Srednje	45,3	51,5	0,1	2,2	0,0	0,9	100,0	196
	Više i visoko	*	*	*	*	*	*	*	24
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	*	*	4
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	50,8	46,8	0,6	0,5	0,4	0,9	100,0	398
	Drugi kvintil	56,5	39,4	0,0	4,1	0,0	0,0	100,0	98
	Srednji kvintil	53,2	46,1	0,0	0,7	0,0	0,0	100,0	71
	Četvrti kvintil	(40,9)	(59,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)	34
	Najbogatiji	*	*	*	*	*	*	*	10
Ukupno		51,0	46,7	0,4	1,1	0,3	0,6	100,0	611

Tabela EN.5: Korištenje sanitarnih uređaja

Procentualna distribucija članova domaćinstava prema vrsti toaleta koji se koristi u domaćinstvu, i postotak članova domaćinstava koji koriste sanitarne uređaje, BiH, 2005-2006.

	Vrsta toaleta koji se koristi u domaćinstvu											Postotak stanovništva koje koristi sanitarne uređaje*	Broj članova domaćinstva			
	Poboljšani sanitarni uređaj					Nepoboljšani sanitarni uređaj										
	Sapiranje u kanalizaciju	Sapiranje u septicu	Sapiranje u jamu (pojski wc)	Ventilisani poboljšani pojski wc sa jamom	Pojski wc sa jamom koja se pokriva pločom	Toalet sa kompostiranjem	Sapiranje negdje drugdje	Sapiranje nepoznato mjesto/sigurne zna gdje	Pojski wc bez ploče/otvore na jama	Višeci toalet/iseći pojski wc	Nema sanitarnih uređaja/grmlje/polje	Drugo	Ukupno			
Administrativne regije	47,6	42,3	0,8	0,0	1,0	1,2	5,2	0,7	0,3	0,1	0,1	0,6	100,0	93,0	10718	
RS	30,4	49,4	0,3	0,1	1,8	10,7	5,7	0,3	1,1	0,2	0,1	0,0	100,0	92,6	6324	
DB	65,7	13,7	0,0	0,0	0,0	20,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	99,7	383	
Sredina	77,2	20,1	0,2	0,0	0,3	1,0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	100,0	98,9	6161	
Seoska	22,4	57,5	0,8	0,1	1,8	7,2	7,8	0,6	0,9	0,2	0,1	0,6	100,0	89,8	11265	
Bez obrazovanja	22,5	50,1	1,0	0,0	1,6	11,2	9,9	0,4	0,8	0,2	0,2	1,4	100,0	86,5	1260	
Osnovno	27,5	52,1	0,9	0,0	1,9	7,7	7,2	0,8	0,9	0,1	0,2	0,7	100,0	90,3	5979	
Srednje	48,2	42,2	0,4	0,1	0,9	3,0	4,0	0,4	0,5	0,1	0,0	0,1	100,0	94,9	8406	
Više i visoko obrazovanje	73,6	23,5	0,0	0,0	0,1	0,7	1,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	97,9	1746	
Nestandardno obrazovanje	(48,3)	(32,7)	(0,0)	(0,0)	(6,0)	(12,9)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)	(100,0)	29	
Nedostaje/ne zna	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5
Najsiromašniji	6,7	49,3	1,4	0,2	4,3	22,3	11,5	0,6	2,2	0,1	0,5	0,9	100,0	84,2	3484	
Drugi kvintil	16,6	66,9	1,2	0,2	1,1	2,0	9,6	0,8	0,4	0,6	0,0	0,7	100,0	87,9	3485	
Srednji kvintil	32,5	60,2	0,5	0,0	0,3	0,9	4,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	94,3	3487	
Četvrti kvintil	56,8	41,3	0,1	0,0	0,6	0,0	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,2	100,0	98,7	3481	
Najbogatiji	96,2	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	99,8	3489	
Ukupno	41,8	44,3	0,6	0,1	1,2	5,0	5,3	0,5	0,6	0,1	0,1	0,4	100,0	93,0	17426	

* MICS Pokazatelj 12: MDG Pokazatelj 31

Tabela EN.6:
Sanitarno uklanjanje dječjih fekalija

Procentualna distribucija djece starosti 0-2 godine prema mjestu na kojem se uklanjaju dječje fekalije, i postotak djece starosti 0-2 godine čije se fekalije uklanjaju na bezbjedan način, BiH, 2005-2006

		Mjesto na kojem se uklanjaju dječje fekalije								Ukupno	Omjer djece čija se stolica uklanja na bezbjedan način *	Broj djece starosti 0-2 godine
		Dijete koristi toalet	Stavlja se/ispira se u toalet ili poljski wc	Stavlja se/ispira se u kanal ili jarak	Baca se u smeće	Spaljuje se	Ostavlja se na otvorenom	Drugo	nedostaje			
Administrativne regije	FBIH	8,0	21,8	2,9	64,9	0,2	0,3	2,0	0,1	100,0	29,7	1250
	RS	8,8	41,7	1,0	47,0	0,0	1,5	0,0	0,0	100,0	50,4	615
	DB	(,0)	(6,5)	(0,0)	(93,5)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)	(6,5)	39
Sredina	Gradska	7,6	27,2	2,0	61,6	0,0	0,0	1,5	0,0	100,0	34,8	577
	Seoska	8,3	28,2	2,3	58,9	0,2	1,0	1,2	0,1	100,0	36,4	1327
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11
	Osnovno	5,8	28,3	4,6	56,1	0,4	1,8	2,8	0,1	100,0	34,1	569
	Srednje	8,4	29,1	1,3	60,3	0,0	0,2	0,7	0,0	100,0	37,4	1139
	Više i visoko	13,4	17,1	0,0	69,1	0,0	0,0	0,5	0,0	100,0	30,4	183
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	6,0	33,3	4,8	50,2	0,2	2,9	2,2	0,2	100,0	39,3	350
	Drugi kvintil	6,0	26,5	2,1	62,9	0,4	0,4	1,7	0,0	100,0	32,6	405
	Srednji kvintil	9,8	27,2	2,6	59,5	0,0	0,2	0,6	0,0	100,0	37,0	394
	Četvrti kvintil	7,2	29,0	1,5	60,7	0,0	0,0	1,5	0,0	100,0	36,3	387
	Najbogatiji	11,3	23,7	0,2	64,4	0,0	0,0	0,5	0,0	100,0	34,9	367
Ukupno		8,1	27,9	2,2	59,7	0,1	0,7	1,3	0,0	100,0	35,9	1903

* MICS pokazatelj 14

Tabela EN.7:

Korištenje poboljšanih izvora vode i poboljšanih sanitarnih uređaja

Postotak članova domaćinstava koji koriste i poboljšane izvore vode i sanitarne uređaje, BiH, 2005-2006

		Postotak članova domaćinstava koji koriste poboljšane izvore vode za piće*	Postotak članova domaćinstava koji koriste sanitarne uređaje**	Postotak članova domaćinstava koji koriste poboljšane izvore vode za piće i koriste sanitarne uređaje	Broj članova domaćinstava
Administrativne regije	FBiH	99,5	93,0	92,6	10718
	RS	97,3	92,6	90,5	6324
	DB	100,0	99,7	99,7	383
Sredina	Gradska	99,4	98,9	98,4	6161
	Seoska	98,4	89,8	88,5	11265
Stepen obrazovanja glave domaćinstva	Bez obrazovanja	95,4	86,5	82,1	1260
	Osnovno	98,7	90,3	89,5	5979
	Srednje	99,1	94,9	94,0	8406
	Više i visoko	99,6	97,9	97,5	1746
	Nestandardno obrazovanje	(100,0)	(100,0)	(100,0)	29
	Nedostaje/Ne zna	*	*	*	5
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	97,3	84,2	82,3	3484
	Drugi kvintil	98,6	87,9	86,9	3485
	Srednji kvintil	98,2	94,3	92,5	3487
	Četvrti kvintil	99,5	98,7	98,3	3481
	Najbogatiji	100,0	99,8	99,8	3489
Ukupno		98,7	93,0	92,0	17426

* MICS pokazatelj 11; MDG pokazatelj 30

** MICS pokazatelj 12; MDG pokazatelj 31

Tabela EN.8:
Bezbjednost smještaja

Postotak članova domaćinstava koji žive u domaćinstvima u gradskim sredinama (ili u glavnom gradu) koji nemaju zvaničnu dokumentaciju za stanovanje u objektu u kojem borave ili koji se osjećaju pod rizikom od deložacije iz objekta u kojem borave, i postotak članova domaćinstava koji su deložirani iz bilo kojeg objekta u kojem su boravili u prethodnih 5 godina, BiH, 2005-2006

		Domaćinstvo nema zvaničnu dokumentaciju za stanovanje u objektu	Ispitanik/ispitanica misli da postoji rizik od deložacije	Domaćinstvo nema bezbjednost smještaja*	Članovi domaćinstva deložirani iz bilo kojeg objekta u kojem su boravili u posljednjih 5 godina	Broj članova domaćinstava
Administrativne regije	FBiH	13,3	5,3	14,5	10,7	3854
	RS	11,9	5,0	13,9	8,9	2131
	DB	4,9	4,3	7,9	23,5	175
Sredina	Gradska	12,6	5,1	14,1	10,4	6161
	Bez obrazovanja	15,2	2,8	16,9	14,6	199
Stepen obrazovanja glave domaćinstva	Osnovno	13,9	7,9	15,9	12,7	1116
	Srednje	13,5	5,1	14,7	9,7	3518
	Više i visoko	8,8	3,2	10,7	9,5	1314
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	14
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	27,0	23,2	33,0	17,5	220
	Drugi kvintil	16,8	8,2	20,9	25,3	411
	Srednji kvintil	17,9	5,9	18,4	14,9	910
	Četvrti kvintil	13,5	5,7	14,8	8,8	1807
	Najbogatiji	8,6	2,6	9,8	7,3	2812
Ukupno		12,6	5,1	14,1	10,4	6161

* MICS Pokazatelj 93

Tabela EN.9:
Trajnost stambenog objekta

Postotak domaćinstava i članova domaćinstava koji žive u objektima u gradskim sredinama (ili u glavnom gradu) koji se smatraju nedugovječnima, po osnovnim karakteristikama, BiH, 2005-2006

		Objekt ima pod od prirodnih materijala	Objekt je u lošem stanju	Objekt je pod rizikom od nezgoda	Postotak domaćinstava koja žive u objektima koji se smatraju nedugovječnima*	Broj domaćinstava	Postotak članova domaćinstava koji žive u objektima koji se smatraju nedugovječnima	Broj članova domaćinstava
Stepen obrazovanja glave domaćinstva	Bez obrazovanja	0,0	8,8	0,0	0,0	103	,	199
	Osnovno	0,1	4,5	0,0	0,0	404	,	1116
	Srednje	0,0	1,7	0,4	0,4	1141	0,3	3518
	Više i visoko	0,0	0,4	0,0	0,0	451	,	1314
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	*	14
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	0,3	16,6	0,0	0,0	85	,	220
	Drugi kvintil	0,0	9,5	0,0	0,0	159	,	411
	Srednji kvintil	0,0	1,8	0,0	0,0	313	,	910
	Četvrti kvintil	0,0	1,2	0,3	0,3	624	0,3	1807
	Najbogatiji	0,0	0,8	0,2	0,2	922	0,1	2812
Broj domaćinstava		0,0	2,4	0,2	0,2	2103	0,1	6161

* MICS Pokazatelj 94

Tabela EN.10:
Sirotnjske četvrti (slamovi)

Postotak domaćinstava i članova domaćinstava u gradskim sredinama (ili u glavnom gradu) za koje se smatra da žive u sirotinjskim četvrtima, po osnovnim karakteristikama, BiH, 2005-2006

		Stambeni objekt se smatra nedugovječnim	Nema bezbjednosti smještaja	Prenapučenost: više od tri osobe po spavaćoj sobi	Nemanje poboljšanog izvora vode	Nemanje poboljšanih higijenskih uslova	Postotak domaćinstava za koje se smatra da žive u sirotinjskim četvrtima*	Broj domaćinstava	Postotak članova domaćinstava za koje se smatra da žive u sirotinjskim četvrtima	Broj članova domaćinstava
Stepen obrazovanja glave domaćinstva	Bez obrazovanja	0,0	14,2	2,0	0,0	0,2	16,4	103	23,2	199
	Osnovno	0,0	14,8	1,9	0,6	0,9	15,6	404	17,4	1116
	Srednje	0,4	13,7	2,7	0,5	1,4	16,8	1141	18,2	3518
	Više i visoko	0,0	11,9	1,3	0,0	1,2	13,5	451	12,9	1314
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	*	*	*	14
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	0,0	30,6	3,9	1,2	6,2	34,4	85	38,0	220
	Drugi kvintil	0,0	18,5	1,6	2,2	2,5	20,9	159	25,0	411
	Srednji kvintil	0,0	17,7	3,1	1,1	3,2	22,0	313	23,7	910
	Četvrti kvintil	0,3	13,7	2,0	0,0	0,7	15,8	624	17,6	1807
	Najbogatiji	0,2	9,6	2,1	0,0	0,2	11,2	922	11,8	2812
Broj		0,2	13,5	2,2	0,4	1,2	15,8	2103	17,1	6161

*MICS Pokazatelj 95; MDG Pokazatelj 32

Tabela RH.1: Korištenje kontracepcije

Postotak udatih žena ili žena u zajednici starosti 15-49 godina koje koriste (ili čiji partner koristi) neku metodu kontracepcije, BiH, 2005-2006

	Postotak žena (koje su trenutno u braku ili u zajednici) koje koriste:										Broj žena koje su trenutno u braku ili u zajednici					
	Ne koriste nijednu metodu	Ženska sterilizacija	Pilula	Materični uložak (spiralna - IUD)	Kondom	Ženski kondom	Dijafrajma/ pjenj gel	Metoda laktacione amenoreje (LAM)	Periodična amenoreja	Prekinitu snošaj		Drugo	Ukupno	Bilo koji moderni metod	Bilo koji tradi-clonalni metod	
Administrativne regije	66,4	0,1	4,5	2,7	4,8	0,0	0,0	0,1	1,5	19,4	0,5	100,0	12,1	21,5	33,6	2030
RS	59,3	0,0	1,4	4,8	2,9	0,2	0,0	0,0	5,1	26,1	0,0	100,0	9,4	31,2	40,7	1052
DB	76,9	0,0	1,8	10,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	9,5	0,0	100,0	12,7	10,4	23,1	70
Gradiska	71,0	0,2	4,5	4,7	6,8	0,0	0,0	0,0	1,5	10,8	0,4	100,0	16,2	12,7	29,0	1093
Seoska	60,7	0,0	2,8	3,0	2,6	0,1	0,0	0,1	3,3	27,0	0,3	100,0	8,5	30,7	39,3	2060
15-19	67,7	0,0	5,1	0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0	100,0	11,5	20,8	32,3	44
20-24	69,3	0,0	3,4	1,1	3,3	0,0	0,0	0,2	1,5	21,0	0,1	100,0	7,9	22,8	30,7	275
25-29	63,7	0,0	4,0	1,4	5,3	0,1	0,1	0,2	2,5	22,3	0,5	100,0	10,8	25,5	36,3	477
30-34	61,6	0,0	5,4	3,5	4,5	0,0	0,0	0,2	1,3	23,4	0,0	100,0	13,5	24,9	38,4	578
35-39	58,7	0,1	3,6	4,5	4,2	0,0	0,1	0,0	3,4	24,7	0,8	100,0	12,4	28,9	41,3	553
40-44	57,6	0,0	3,0	6,7	4,3	0,3	0,0	0,0	2,6	25,0	0,4	100,0	14,4	28,0	42,4	686
45-49	79,0	0,4	0,8	2,2	2,1	0,0	0,0	0,0	4,4	10,9	0,1	100,0	5,6	15,3	21,0	540
Bez obrazovanja	(77,0)	(0,0)	(0,0)	(1,9)	(,9)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(20,1)	(0,0)	(100,0)	(2,8)	(20,1)	(23,0)	33
Osnovno	62,2	0,1	1,7	2,2	2,5	0,0	0,0	0,1	2,9	27,9	0,4	100,0	6,5	31,3	37,8	1134
Srednje	64,1	0,0	4,7	4,3	4,3	0,1	0,0	0,1	2,8	19,4	0,1	100,0	13,5	22,4	35,9	1738
Više i visoko	74,1	0,9	2,4	4,7	9,5	0,0	0,1	0,0	1,3	6,1	0,9	100,0	17,6	8,3	25,9	248
Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Najsiromašnij	65,1	0,0	2,6	1,2	,6	0,1	0,0	0,1	2,9	27,0	0,4	100,0	4,4	30,4	34,9	543
Drugi kvintil	59,2	0,0	2,9	3,7	3,1	0,4	0,1	0,1	3,1	27,5	0,0	100,0	10,1	30,7	40,8	565
Srednji kvintil	61,6	0,0	2,4	2,9	2,0	0,0	0,0	0,1	2,7	28,2	0,0	100,0	7,4	31,0	38,4	663
Četvrti kvintil	69,7	0,0	2,9	4,2	5,3	0,0	0,0	0,1	3,4	13,9	0,4	100,0	12,5	17,8	30,3	697
Najbogatiji	64,9	0,4	5,9	5,4	8,3	0,0	0,0	0,0	1,3	13,1	0,7	100,0	19,9	15,2	35,1	685
Ukupno	64,3	0,1	3,4	3,6	4,1	0,1	0,0	0,1	2,7	21,4	0,3	100,0	11,2	24,5	35,7	3153

* MICS pokazatelj 21; MDG pokazatelj 19C

Tabela RH.2:
Nezadovoljena potreba za kontracepcijom

Postotak žena starosti 15-49 godina koje su trenutno u braku/zajednici sa nezadovoljenom potrebom za planiranjem porodice i postotak zadovoljene potražnje za kontracepcijom, BiH, 2005-2006

		Trenutna upotreba kontracepcije*	Nezadovoljena potreba za kontracepcijom - Za razmakom između rađanja**	Nezadovoljena potreba za kontracepcijom - Za ograničenjem broja rađanja***	Nezadovoljena potreba za kontracepcijom - Ukupno ****	Broj žena koje su trenutno u braku /zajednici	Postotak zadovoljene potražnje za kontracepcijom*****	Broj žena koje su trenutno u braku/zajednici koje imaju potrebu za kontracepcijom
Administrativne regije	FBiH	33,6	2,4	20,9	23,3	2030	59,0	1155
	RS	40,7	1,7	21,6	23,3	1052	63,6	674
	DB	23,1	2,7	18,6	21,3	70	52,0	31
Sredina	Gradska	29,0	1,8	22,6	24,4	1093	54,3	583
	Seoska	39,3	2,4	20,3	22,7	2060	63,4	1277
Dob	15-19	32,3	4,3	0,7	5,0	44	86,6	16
	20-24	30,7	8,9	2,7	11,7	275	72,5	117
	25-29	36,3	4,8	14,8	19,5	477	65,0	266
	30-34	38,4	2,4	21,9	24,3	578	61,3	362
	35-39	41,3	1,1	31,9	33,0	553	55,6	411
	40-44	42,4	0,0	23,4	23,4	686	64,4	452
	Bez obrazovanja	21,0	0,0	22,8	22,8	540	47,9	236
Obrazovni nivo žene	Bez obrazovanja	(23,0)	(0,0)	(30,8)	(30,8)	33	(42,7)	18
	Osnovno	37,8	2,0	22,4	24,5	1134	60,8	706
	Srednje	35,9	2,2	20,2	22,4	1738	61,6	1013
	Više i visoko	25,9	3,4	19,9	23,3	248	52,7	122
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	0	*	0
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	34,9	1,6	21,3	22,9	543	60,4	314
	Drugi kvintil	40,8	2,7	20,1	22,9	565	64,1	360
	Srednji kvintil	38,4	2,9	20,8	23,7	663	61,9	412
	Četvrti kvintil	30,3	1,7	23,5	25,1	697	54,6	386
	Najbogatiji	35,1	2,1	19,6	21,7	685	61,8	389
Ukupno	35,7	2,2	21,1	23,3	3153	60,5	1860	

* MICS pokazatelj 21; MDG pokazatelj 19C

**** MICS pokazatelj 98

***** MICS pokazatelj 99

Tabela RH.3:
Pružalac antenatalne zaštite

Procentualna distribucija žena starosti 15-49 godina koje su rodile u periodu od dvije godine prije istraživanja po vrsti osoblja koje je pružalo antenatalnu zaštitu, BiH, 2005-2006.

		Osoba koja je pružala antenatalnu zaštitu				Ukupno	Bilo koje stručno osoblje*	Broj žena koje su rodile u periodu od dvije godine prije istraživanja
		Doktor medicine	Sestra/babica	Nije pružena antenatalna zaštita				
Administrativne regije	FBIH	61,8	0,5	0,9	63,2	98,6	290	
	RS	34,0	0,0	0,2	34,2	99,4	157	
	DB	*	*	*	*	*	12	
Sredina	Gradska	28,5	0,0	0,8	29,3	97,4	134	
	Seoska	69,9	0,5	0,3	70,7	99,5	324	
Dob	15-19	(98,4)	(0,0)	(1,6)	(100,0)	(98,4)	20	
	20-24	98,8	0,5	0,7	100,0	99,3	127	
	25-29	97,7	0,4	1,9	100,0	98,1	165	
	30-34	98,4	1,0	0,6	100,0	99,4	98	
	35-39	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	38	
	40-44	(100,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)	(100,0)	11	
	45-49	*	*	*	*	*	0	
Obrazovni nivo žene	Bez obrazovanja	*	*	*	*	*	2	
	Osnovno	95,8	0,9	3,3	100,0	96,7	135	
	Srednje	99,4	0,3	0,2	100,0	99,8	281	
	Više i visoko	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	40	
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	0	
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	98,4	0,0	1,6	100,0	98,4	81	
	Drugi kvintil	97,3	1,5	1,2	100,0	98,8	105	
	Srednji kvintil	99,0	0,7	0,3	100,0	99,7	93	
	Četvrti kvintil	97,7	0,0	2,3	100,0	97,7	97	
	Najbogatiji	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	83	
Ukupno	98,4	0,5	1,1	100,0	98,9	459		

* MICS pokazatelj 20

Tabela RH.4:
Sadržaj antenatalne zaštite

Postotak trudnica kojima je pružena antenatalna zaštita među ženama starosti 15-49 godina koje su rodile u periodu od dvije godine prije istraživanja, i postotak trudnica kojima je pružena specifična zaštita u okviru pružene antenatalne zaštite, BiH, 2005-2006

		Postotak trudnica kojima je pružena antenatalna zaštita jednom ili više puta tokom trudnoće *	Postotak trudnica kojima je:			Broj žena koje su rodile u periodu od dvije godine prije istraživanja	
			Urađen krvni test	Izmjeren krvni pritisak	Uzet uzorak mokraće		Izmjerena tjelesna težina
Administrativne regije	FBiH	98,6	97,0	94,5	96,7	93,7	290
	RS	99,4	99,0	99,2	98,6	97,0	157
	DB	*	*	*	*	*	12
Sredina	Gradska	97,4	96,5	96,9	96,7	96,2	134
	Seoska	99,5	98,3	95,9	97,8	94,5	324
Dob	15-19	(98,4)	(96,8)	(96,8)	(96,8)	(96,8)	20
	20-24	99,3	98,5	98,0	98,3	97,3	127
	25-29	98,1	96,4	95,4	96,0	93,1	165
	30-34	99,4	98,7	93,9	98,4	93,2	98
	35-39	100,0	99,2	98,3	99,2	97,5	38
	40-44	(100,0)	(97,1)	(100,0)	(97,1)	(100,0)	11
	45-49	*	*	*	*	*	0
Obrazovni nivo žene	Bez obrazovanja	*	*	*	*	*	2
	Osnovno	96,7	94,2	90,9	93,9	90,7	135
	Srednje	99,8	99,1	98,3	98,8	96,4	281
	Više i visoko	100,0	100,0	99,2	100,0	99,2	40
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	0
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	98,4	96,9	96,5	96,9	96,9	81
	Drugi kvintil	98,8	97,6	95,2	97,0	94,3	105
	Srednji kvintil	99,7	98,3	94,2	97,0	92,2	93
	Četvrti kvintil	97,7	96,7	96,4	97,1	96,1	97
	Najbogatiji	100,0	99,2	99,2	99,6	95,8	83
Ukupno		98,9	97,7	96,2	97,5	95,0	459

* MICS pokazatelj 44

Tabela RH.5:
Pomoć prilikom porođaja

Procentualna distribucija žena starosti 15-49 godina koje su rodile u periodu od dvije godine prije istraživanja po vrsti osoblja koje je asistiralo na porođaju, BiH, 2005-2006

		Osoba koja je asistirala na porođaju					Ukupno	Bilo koje stručno osoblje*	Porođaj u zdravstvenoj ustanovi**	Broj žena koje su se porodile u periodu od dvije godine prije istraživanja
		Doktor medicine	Sestra/babica	Pomoćna babica	Drugo/nedostaje	Nije bilo osobe koja bi asistirala na porođaju				
Administrativne regije	FBIH	89,8	9,5	0,2	0,3	0,2	100,0	99,5	99,6	290
	RS	93,8	6,0	0,0	0,0	0,2	100,0	99,8	99,8	157
	DB	*	*	*	*	*	*	*	*	12
Sredina	Gradska	92,5	6,6	0,5	0,2	0,2	100,0	99,5	99,8	134
	Seoska	90,3	9,3	0,0	0,2	0,2	100,0	99,6	99,6	324
Dob	15-19	(96,8)	(3,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	20
	20-24	91,8	7,4	0,2	0,0	0,5	100,0	99,5	99,8	127
	25-29	89,1	10,1	0,2	0,6	0,0	100,0	99,4	99,4	165
	30-34	91,9	7,8	0,0	0,0	0,3	100,0	99,7	99,7	98
	35-39	88,3	11,7	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	38
	40-44	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	11
	45-49	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Obrazovni nivo žene	Bez obrazovanja	*	*	*	*	*	*	*	*	2
	Osnovno	86,0	12,8	0,0	0,7	0,5	100,0	98,8	98,8	135
	Srednje	94,4	5,3	0,2	0,0	0,1	100,0	99,9	100,0	281
	Više i visoko	82,7	17,3	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	40
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	91,4	7,8	0,0	0,4	0,4	100,0	99,2	99,2	81
	Drugi kvintil	90,1	9,9	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	105
	Srednji kvintil	86,0	14,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	93
	Četvrti kvintil	91,9	6,8	0,3	0,6	0,3	100,0	99,0	99,0	97
	Najbogatiji	95,8	3,4	0,4	0,0	0,4	100,0	99,6	100,0	83
Ukupno		90,9	8,5	0,1	0,2	0,2	100,0	99,6	99,7	459

* MICS pokazatelj 4; MDG pokazatelj 17

** MICS pokazatelj 5

Tabela CD.1:
Porodična podrška učenju

Postotak djece starosti 0-59 mjeseci čiji su članovi domaćinstva uključeni u aktivnosti koje podstiču učenje i spremnost za školu, BiH, 2005-2006

		Postotak djece starosti 0-59 mjeseci					
		Čiji su članovi uključeni u četiri ili više aktivnosti koje podstiču učenje i spremnost za školu*	Prosječan broj aktivnosti sa djetetom u koje su uključeni članovi domaćinstva	Čiji je otac uključen u četiri ili više aktivnosti koje podstiču učenje i spremnost za školu**	Prosječan broj aktivnosti sa djetetom u koje je bio uključen otac	Koja žive u domaćinstvu bez svog prirodnog oca	Broj djece starosti 0-59 mjeseci
Pol	Muški	75,3	4,6	76,0	2,4	2,4	1612
	Ženski	75,9	4,6	71,6	2,3	3,4	1575
Administrativne regije	FBiH	70,2	4,4	75,3	2,2	2,7	2083
	RS	84,9	5,0	73,1	2,7	2,9	1031
	DB	96,6	5,2	41,4	0,8	9,2	74
Sredina	Gradska	84,7	5,0	78,5	2,8	3,9	1008
	Seoska	71,3	4,4	71,6	2,1	2,4	2179
Dob	0-23 mjeseca	66,7	4,2	72,8	2,1	1,7	1247
	24-59 mjeseci	81,3	4,9	74,5	2,5	3,7	1941
	Bez obrazovanja	(46,8)	(3,8)	(71,9)	(1,9)	(15,6)	27
Obrazovni nivo majke	Osnovno	65,5	4,2	67,6	2,0	3,1	1000
	Srednje	79,8	4,8	76,8	2,5	2,7	1886
	Više i visoko	85,4	5,0	76,1	2,8	2,2	273
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	2
	Bez obrazovanja	*	*	*	*	*	6
Obrazovni nivo oca	Osnovno	70,6	4,3	71,6	2,0	0,0	681
	Srednje	76,1	4,6	75,9	2,4	0,0	2149
	Više i visoko	84,6	5,1	85,9	3,2	0,0	257
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	3
	Otac nije u istom domaćinstvu	69,0	4,5	8,3	0,2	100,0	71
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	63,9	4,1	75,8	2,1	3,9	587
	Drugi kvintil	71,3	4,3	67,2	1,9	2,1	654
	Srednji kvintil	79,2	4,7	68,2	2,1	1,3	671
	Četvrti kvintil	77,6	4,8	73,2	2,3	5,0	672
	Najbogatiji	85,1	5,2	86,0	3,3	2,2	603
Ukupno		75,6	4,6	73,8	2,3	2,9	3187

* MICS pokazatelj 46

** MICS pokazatelj 47

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006

Tabela CD.2:
Materijali za učenje

Postotak djece starosti 0-59 mjeseci koja žive u domaćinstvima u kojima postoje materijali za učenje, BiH, 2005-2006

		Dijete se igra sa:										Broj djece starosti 0-59 mjeseci
		3 ili više nedječjih knjiga*	Prosječan broj nedječjih knjiga	3 ili više dječjih knjiga**	Prosječan broj dječjih knjiga	Kućnim predmetima	Predmetima i materijalima koje nađe van kuće	Igračkama kućne izrade	Kupovnim igračkama	Ne spominju se igračke	3 ili više vrsta igračaka***	
Pol	Muški	74,5	10	69,7	6	16,2	33,1	22,8	91,0	4,2	19,5	1612
	Ženski	76,3	10	71,2	7	20,5	30,6	18,5	89,1	6,2	18,2	1575
Administrativne regije	FBiH	77,3	10	66,7	5	19,4	33,6	26,6	90,4	5,4	23,7	2083
	RS	72,6	10	76,4	10	16,1	29,5	9,9	88,7	5,1	10,3	1031
	DB	60,9	6	92,0	10	18,4	17,2	3,4	97,7	0,0	2,3	74
Sredina	Gradska	83,9	10	82,1	10	21,3	29,3	21,2	93,5	3,4	19,2	1008
	Seoska	71,4	10	65,0	5	16,9	33,0	20,4	88,4	6,1	18,7	2179
Dob	0-23 mjeseca	71,0	10	60,4	5	15,8	14,0	15,4	84,3	12,2	9,4	1247
	24-59 mjeseci	78,2	10	76,9	10	19,9	43,3	24,0	93,7	0,7	24,9	1941
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	(53,2)	(5)	(50,1)	(3)	(18,7)	(56,3)	(18,7)	(87,5)	(3,1)	(18,7)	27
	Osnovno	63,8	7	53,5	3	20,3	35,5	22,1	85,4	6,3	19,5	1000
	Srednje	79,8	10	76,6	10	16,5	30,4	20,2	91,7	4,9	18,1	1886
	Više i visoko	89,5	10	91,6	10	23,5	26,3	18,9	95,7	3,4	21,7	273
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	56,0	5	52,2	3	13,2	40,7	28,9	82,2	7,9	22,6	587
	Drugi kvintil	72,8	10	61,3	4	16,9	28,6	16,6	85,9	8,2	14,6	654
	Srednji kvintil	77,7	10	70,6	6	19,6	35,1	15,7	90,7	5,8	18,5	671
	Četvrti kvintil	80,7	10	79,3	10	14,8	30,5	23,2	96,1	1,6	20,6	672
	Najbogatiji	88,7	10	88,1	10	27,2	24,7	19,6	94,7	2,7	18,3	603
Ukupno		75,4	10	70,4	6	18,3	31,9	20,7	90,0	5,2	18,9	3187

* MICS pokazatelj 49

** MICS pokazatelj 48

*** MICS pokazatelj 50

Tabela CD.3:

Djeca koja su ostavljena kod kuće sama ili sa drugom djecom

Postotak djece starosti 0-59 mjeseci koja su ostavljena da se o njima staraju druga djeca mlađa od 10 godina ili ostavljena sama u proteklih sedam dana, BiH, 2005-2006

		Ostavljena da se o njima staraju druga djeca mlađa od 10 godina u proteklih sedam dana	Ostavljena sama u proteklih sedam dana	Ostavljena uz neodgovarajuću brigu u proteklih sedam dana*	Broj djece starosti 0-59 mjeseci
Pol	Muški	6,7	1,9	6,9	1612
	Ženski	5,6	2,1	6,3	1575
Administrativne regije	FBIH	7,3	2,5	7,9	2083
	RS	4,1	1,2	4,3	1031
	DB	1,1	0,0	1,1	74
Sredina	Gradska	7,3	1,5	7,7	1008
	Seoska	5,6	2,2	6,1	2179
Dob	0-23	4,8	1,4	4,9	1247
	24-59	7,0	2,4	7,7	1941
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	(21,8)	(3,1)	(21,8)	27
	Osnovno	6,6	3,4	7,7	1000
	Srednje	6,1	1,5	6,3	1886
	Više i visoko	3,4	0,6	3,4	273
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	2
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	5,5	2,2	5,8	587
	Drugi kvintil	5,9	2,5	7,1	654
	Srednji kvintil	5,0	1,4	5,5	671
	Četvrti kvintil	5,3	1,3	5,3	672
	Najbogatiji	9,2	2,9	9,5	603
Ukupno		6,1	2,0	6,6	3187

* MICS pokazatelj 51

Tabela ED.1:
Obrazovanje u ranom djetinjstvu

Postotak djece starosti 36-59 mjeseci koja pohađaju neki oblik organizovanog programa za obrazovanje u ranom djetinjstvu i postotak prvačića koji su pohađali predškolsko obrazovanje, BiH, 2005-2006

		Postotak djece starosti 36-59 mjeseci koja trenutno pohađaju program za obrazovanje u ranom djetinjstvu*	Postotak djece starosti 36-59 mjeseci koja trenutno pohađaju program za obrazovanje u ranom djetinjstvu*	Postotak prvačića koji su pohađali program predškolskog obrazovanja u prethodnoj godini**	Broj djece koja pohađaju prvi razred
Pol	Muški	4.7	632	13.4	94
	Ženski	8.0	675	7.3	75
Administrativne regije	FBiH	6.8	841	5.7	119
	RS	6.1	431	26.8	42
	DB	.0	35	.0	8
Sredina	Gradska	14.3	436	11.8	62
	Seoska	2.4	871	10.1	107
Starost djeteta	36-47 mjeseci	5.9	630	.	0
	48-59 mjeseci	6.9	676	.	0
	6 godina	.	0	14.0	65
	7 godina	.	0	8.7	104
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	.0	16	12.5	2
	Osnovno	1.5	437	7.7	56
	Srednje	6.6	763	10.1	97
	Više i visoko	29.2	89	26.3	14
	Nestandardno obrazovanje	.0	1	.	0
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	1.3	250	7.3	31
	Drugi kvintil	3.3	252	2.1	24
	Srednji kvintil	5.1	279	19.4	40
	Četvrti kvintil	8.0	286	9.7	46
	Najbogatiji	14.5	239	10.9	28
Ukupno		6.4	1307	10.7	169

* MICS pokazatelj 52

** MICS pokazatelj 53

Tabela ED.2:
Upis u osnovnu školu

Postotak djece koja su prispjela za osnovnu školu koja pohađaju prvi razred, BiH, 2005-2006

		Postotak djece koja su prispjela za osnovnu školu koja trenutno pohađaju prvi razred**	Broj djece koja su prispjela za osnovnu školu
Pol	Muški	91.8	101
	Ženski	89.4	85
Administrativne regije	FBiH	91.6	132
	RS	90.8	49
	DB	69.6	6
Sredina	Gradska	90.6	72
	Seoska	90.8	114
Uzrast na početku školske godine	6	90.7	186
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	93.8	4
	Osnovno	87.3	59
	Srednje	92.0	116
	Više i visoko	96.4	7
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	96.6	30
	Drugi kvintil	92.9	35
	Srednji kvintil	93.0	39
	Četvrti kvintil	84.0	36
	Najbogatiji	88.4	45
Ukupno		90.7	186

* MICS pokazatelj 54

Podaci u tabeli zasnovani na procjeni odgovarajućeg uzrasta djeteta na početku školske godine

Tabela ED.3:
Neto stopa pohađanja (NSP) osnovne škole

Postotak djece osnovnoškolskog uzrasta koja pohađaju osnovnu ili srednju školu (NSP), BiH, 2005-2006

		Pol				Ukupno	
		Muški		Ženski		Neto stopa pohađanja	Broj djece
		Neto stopa pohađanja	Broj djece	Neto stopa pohađanja	Broj djece		
Administrativne regije	FBiH	97.9	684	98.6	636	98.3	1320
	RS	98.9	300	98.6	319	98.7	619
	DB	100.0	30	100.0	16	100.0	46
Sredina	Gradska	96.9	353	98.9	331	97.8	684
	Seoska	99.0	661	98.5	640	98.8	1302
Uzrast na početku školske godine	6	93.6	101	92.3	85	93.0	186
	7	99.2	98	99.3	106	99.3	205
	8	96.8	110	100.0	136	98.6	246
	9	99.8	117	99.6	125	99.7	242
	10	97.3	130	99.8	112	98.4	242
	11	100.0	110	100.0	99	100.0	209
	12	99.3	101	99.8	100	99.5	201
	13	99.8	117	96.5	129	98.1	246
	14	98.4	129	99.4	79	98.8	208
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	98.4	16	88.0	23	92.2	39
	Osnovno	98.1	361	98.5	374	98.3	735
	Srednje	98.5	575	99.5	507	99.0	1082
	Više i visoko	96.9	57	99.6	60	98.3	117
	Nestandardno obrazovanje	.	0	66.7	5	66.7	5
	Majka nije u domaćinstvu	100.0	6	100.0	3	100.0	8
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	99.3	170	98.1	169	98.7	339
	Drugi kvartil	99.0	206	98.1	195	98.6	401
	Srednji kvartil	98.7	200	98.5	205	98.6	405
	Četvrti kvartil	97.3	220	98.8	208	98.0	428
	Najbogatiji	97.4	218	99.6	194	98.4	413
Ukupno		98.3	1014	98.6	972	98.4	1985

* MICS pokazatelj 55;
MDG pokazatelj 6

Podaci u tabeli zasnovani na procjeni odgovarajućeg uzrasta djeteta na početku školske godine

Tabela ED.4:
Neto stopa pohađanja srednje škole

Postotak djece srednjoškolskog uzrasta koja pohađaju srednju školu ili viši nivo školovanja (NSP), BiH, 2005-2006

		Pol				Ukupno	
		Muški		Ženski		Neto stopa pohađanja	Broj djece
		Neto stopa pohađanja	Broj djece	Neto stopa pohađanja	Broj djece		
Administrativne regije	FBIH	74.1	341	82.0	292	77.8	633
	RS	86.3	154	79.2	132	83.1	286
	DB	75.9	7	75.9	7	75.9	15
Sredina	Urban	85.4	184	90.9	173	88.1	357
	Rural	73.5	319	74.4	257	73.9	576
Uzrast na početku školske godine	15	93.8	137	91.1	105	92.6	241
	16	86.3	131	94.3	97	89.7	228
	17	66.3	114	67.7	119	67.0	233
	18	61.9	122	74.2	110	67.7	232
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	74.1	7	33.3	1	70.0	8
	Osnovno	88.3	112	89.3	80	88.7	192
	Srednje	94.8	117	95.9	98	95.3	215
	Više i visoko	100.0	20	100.0	12	100.0	32
	Majka nije u domaćinstvu	56.0	13	83.8	11	68.8	23
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	69.3	86	65.1	62	67.5	148
	Drugi kvintil	75.8	94	71.5	71	73.9	166
	Srednji kvintil	72.7	104	82.9	85	77.3	189
	Četvrti kvintil	80.0	87	79.0	106	79.5	193
	Najbogatiji	87.6	132	97.4	106	92.0	238
Ukupno		77.9	503	81.1	431	79.3	934

* MICS pokazatelj 56

Podaci u tabeli zasnovani na procjeni odgovarajućeg uzrasta djeteta na početku školske godine

Tabela ED.4w:

Djeca srednjoškolskog uzrasta koja pohađaju osnovnu školu

Postotak djece srednjoškolskog uzrasta koja pohađaju osnovnu školu, BiH, 2005-2006

		Pol				Ukupno	
		Muški		Ženski			
		Procenat koji pohađa osnovnu školu	Broj djece	Procenat koji pohađa osnovnu školu	Broj djece	Procenat koji pohađa osnovnu školu	Broj djece
Administrativne regije	FBIH	4.0	341	1.5	292	2.8	633
	RS	.0	154	1.5	132	.7	286
	DB	.0	7	.0	7	.0	15
Sredina	Urban	1.5	184	2.2	173	1.8	357
	Rural	3.4	319	1.0	257	2.3	576
Uzrast na početku školske godine	15	4.8	137	5.8	105	5.2	241
	16	5.4	131	.0	97	3.1	228
	17	.0	114	.0	119	.0	233
	18	.0	122	.2	110	.1	232
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	.0	7	33.3	1	3.3	8
	Osnovno	6.8	112	4.7	80	5.9	192
	Srednje	4.9	117	1.8	98	3.5	215
	Više i visoko	.0	20	.0	12	.0	32
	Majka nije u domaćinstvu	2.0	13	2.3	11	2.1	23
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	4.1	86	.4	62	2.6	148
	Drugi kvintil	1.9	94	5.6	71	3.5	166
	Srednji kvintil	.5	104	.0	85	.3	189
	Četvrti kvintil	8.7	87	1.9	106	4.9	193
	Najbogatiji	.2	132	.0	106	.1	238
Ukupno		2.7	503	1.5	431	2.1	934

Podaci u tabeli zasnovani na procjeni odgovarajućeg uzrasta djeteta na početku školske godine

Tabela ED.5:
Djeca koja su stigla do petog razreda

Postotak djece koja su upisana u prvi razred osnovne škole i koja su naposljetku stigla do petog razreda, BiH, 2005-2006

		Postotak djece koja idu u 2. razred koja su prošle godine išli u 1. razred	Postotak djece koja idu u 3. razred koja su prošle godine išli u 2. razred	Postotak djece koja idu u 4. razred koja su prošle godine išli u 3. razred	Postotak djece koja idu u 5. razred koja su prošle godine išli u 4. razred	Postotak djece koja stignu do 5. razreda od onih koja su upisana u 1. razred*
Pol	Muški	100.0	99.8	100.0	99.8	99.6
	Ženski	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Administrativne regije	FBIH	100.0	99.9	100.0	99.8	99.7
	RS	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	DB	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Sredina	Gradska	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Seoska	100.0	99.9	100.0	99.8	99.7
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Osnovno	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Srednje	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Više i visoko	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Nestandardno obrazovanje	.	100.0	.	.	.
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Drugi kvintil	100.0	99.5	100.0	100.0	99.5
	Srednji kvintil	100.0	100.0	100.0	99.5	99.5
	Četvrti kvintil	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Najbogatiji	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Ukupno		100.0	99.9	100.0	99.9	99.8

* MICS pokazatelj 57 ;
MDG pokazatelj 7

Tabela ED.6:

Završetak osnovne škole i prelazak u srednjoškolsko obrazovanje

Stopa završetka osnovne škole i stopa prelaska u srednjoškolsko obrazovanje, BiH, 2005-2006

		Neto stopa završetka osnovne škole*	Broj djece u uzrastu za završetak osnovne škole	Stopa prelaska u srednjoškolsko obrazovanje**	Broj djece koja su pohađala zadnji razred osnovne škole prošle godine
Pol	Muški	88.7	129	95.1	106
	Ženski	83.2	79	89.3	73
Administrativne regije	FBiH	83.3	132	90.5	137
	RS	92.2	74	100.0	41
	DB	100.0	2	100.0	2
Sredina	Gradska	93.8	68	96.6	75
	Seoska	83.1	140	89.9	105
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	53.3	4	100.0	0
	Osnovno	75.8	80	89.1	74
	Srednje	93.3	101	94.9	93
	Više i visoko	100.0	15	100.0	11
	Nestandardno obrazovanje	.	0	.	0
	Majka nije u domaćinstvu	100.0	8	80.0	1
	Najsiromašniji	83.1	37	96.5	14
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Drugi kvintil	83.5	47	85.1	30
	Srednji kvintil	88.2	36	99.3	36
	Četvrti kvintil	81.9	43	83.7	48
	Najbogatiji	96.1	45	100.0	51
Ukupno		86.6	208	92.7	180

* MICS pokazatelj 59;

MDG pokazatelj 7b

** MICS pokazatelj 58

Podaci u tabeli zasnovani na procjeni odgovarajućeg uzrasta djeteta na početku školske godine

Tabela ED.7:
Rodni paritet obrazovanja

Omjer djevojčica i dječaka koji pohađaju osnovno obrazovanje i omjer djevojčica i dječaka koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje, BiH, 2005-2006

		Neto omjer pohađanja (NOP) osnovne škole, djevojčice	Neto omjer pohađanja (NOP) osnovne škole, dječaci	Indeks rodnog pariteta (GPI) za NOP osnovne škole*	Neto omjer pohađanja (NOP) srednje škole, djevojčice	Neto omjer pohađanja (NOP) srednje škole, dječaci	Indeks rodnog pariteta (GPI) za NOP srednje škole *
Administrativne regije	FBiH	98.6	97.9	1.01	82.0	74.1	1.11
	RS	98.6	98.9	1.00	79.2	86.3	.92
	DB	100.0	100.0	1.00	75.9	75.9	1.00
Sredina	Gradska	98.9	96.9	1.02	90.9	85.4	1.06
	Seoska	98.5	99.0	.99	74.4	73.5	1.01
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	88.0	98.4	.89	33.3	74.1	.45
	Osnovno	98.5	98.1	1.00	89.3	88.3	1.01
	Srednje	99.5	98.5	1.01	95.9	94.8	1.01
	Više i visoko	99.6	96.9	1.03	100.0	100.0	1.00
	Nestandardno obrazovanje	66.7
	Majka nije u domaćinstvu	100.0	100.0	1.00	83.8	56.0	1.50
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	98.1	99.3	.99	65.1	69.3	.94
	Drugi kvintil	98.1	99.0	.99	71.5	75.8	.94
	Srednji kvintil	98.5	98.7	1.00	82.9	72.7	1.14
	Četvrti kvintil	98.8	97.3	1.02	79.0	80.0	.99
	Najbogatiji	99.6	97.4	1.02	97.4	87.6	1.11
Ukupno	98.6	98.3	1.00	81.1	77.9	1.04	

* MICS pokazatelj 61;
MDG pokazatelj 9

Podaci u tabeli zasnovani na procjeni odgovarajućeg uzrasta djeteta na početku školske godine

Tabela ED.8:
Pismenost odraslih

Postotak pismenih žena starosti 15-24 godine, BiH, 2005-2006

		Postotak pismenih*	Postotak koje ne znaju	Broj žena starosti 15-24 godine
Administrativne regije	FBiH	99.6	.0	912
	RS	99.6	0	432
	DB	100.0	0	25
Sredina	Gradska	99.6	0	499
	Seoska	99.6	0	871
Obrazovni nivo žene	Bez obrazovanja	.0	.0	1
	Osnovno	97.7	0	195
	Srednje	100.0	0	935
	Više i visoko	100.0	0	238
Dob	15-19	99.7	0	630
	20-24	99.5	0	739
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	98.8	.0	211
	Drugi kvintil	99.3	.0	275
	Srednji kvintil	100.0	.0	276
	Četvrti kvintil	99.8	.0	298
	Najbogatiji	99.9	.0	309
Ukupno		99.6	.0	1370

* MICS pokazatelj 60;
MDG pokazatelj 8

**Tabela ED.1 ISCED:
Obrazovanje u ranom djetinjstvu**

Postotak djece starosti 36-59 mjeseci koja pohađaju neki oblik organizovanog programa za obrazovanje u ranom djetinjstvu i postotak prvačića koji su pohađali predškolsko obrazovanje, BiH, 2005-2006

		Postotak djece starosti 36-59 mjeseci koja trenutno pohađaju program za obrazovanje u ranom djetinjstvu*	Postotak djece starosti 36-59 mjeseci koja trenutno pohađaju program za obrazovanje u ranom djetinjstvu*	Postotak prvačića koji su pohađali program predškolskog obrazovanja u prethodnoj godini**	Broj djece koja pohađaju prvi razred
Pol	Muški	4.7	632	13.4	94
	Ženski	8.0	675	7.3	75
Administrativne regije	FBiH	6.8	841	5.7	119
	RS	6.1	431	26.8	42
	DB	.0	35	.0	8
Sredina	Gradska	14.3	436	11.8	62
	Seoska	2.4	871	10.1	107
Starost djeteta	36-47 mjeseci	5.9	630	.	0
	48-59 mjeseci	6.9	676	.	0
	6 godina	.	0	14.0	65
	7 godina	.	0	8.7	104
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	.0	16	12.5	2
	Osnovno	1.5	437	7.7	56
	Srednje	6.6	763	10.1	97
	Više i visoko	29.2	89	26.3	14
	Nestandardno obrazovanje	.0	1	.	0
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	1.3	250	7.3	31
	Drugi kvintil	3.3	252	2.1	24
	Srednji kvintil	5.1	279	19.4	40
	Četvrti kvintil	8.0	286	9.7	46
	Najbogatiji	14.5	239	10.9	28
Ukupno		6.4	1307	10.7	169

* MICS pokazatelj 52

** MICS pokazatelj 53

Tabela ED.2 ISCED: Upis u osnovnu školu

Postotak djece koja su prispjela za osnovnu školu koja pohađaju prvi razred, BiH, 2005-2006

		Postotak djece koja su prispjela za osnovnu školu koja trenutno pohađaju prvi razred*	Broj djece koja su prispjela za osnovnu školu
Pol	Muški	91.8	101
	Ženski	89.4	85
Administrativne regije	FBiH	91.6	132
	RS	90.8	49
	DB	69.6	6
Sredina	Gradska	90.6	72
	Seoska	90.8	114
Dob	6	90.7	186
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	93.8	4
	Osnovno	87.3	59
	Srednje	92.0	116
	Više i visoko	96.4	7
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	96.6	30
	Drugi kvintil	92.9	35
	Srednji kvintil	93.0	39
	Četvrti kvintil	84.0	36
	Najbogatiji	88.4	45
Ukupno		90.7	186

* MICS Pokazatelj 54

Tabela ED.3 ISCED:
Neto stopa pohađanja (NSP) osnovne škole

Postotak djece osnovnoškolskog uzrasta koja pohađaju osnovnu ili srednju školu (NSP), BiH, 2005-2006

		Pol				Ukupno	
		Muški Neto stopa pohađanja	Broj djece	Ženski Neto stopa pohađanja	Broj djece	Neto stopa pohađanja	Broj djece
Administrativne regije	FBiH	96.4	287	98.2	299	97.3	587
	RS	99.4	122	98.6	145	99.0	267
	DB	100.0	18	100.0	8	100.0	25
Sredina	Gradska	96.6	162	99.2	149	97.8	312
	Seoska	97.9	264	97.9	303	97.9	567
Dob na početku školske godine	6	93.6	101	92.3	85	93.0	186
	7	99.2	98	99.3	106	99.3	205
	8	96.8	110	100.0	136	98.6	246
	9	99.8	117	99.8	125	99.8	242
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	100.0	5	95.3	11	96.8	16
	Osnovno	97.0	152	96.7	154	96.9	306
	Srednje	98.1	249	99.3	255	98.7	504
	Više i visoko	91.7	21	99.2	31	96.1	52
	Nestandardno obrazovanje	.	0	100.0	2	100.0	2
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	99.2	64	99.0	76	99.1	139
	Drugi kvintil	98.0	86	98.2	85	98.1	171
	Srednji kvintil	99.2	90	97.2	89	98.2	179
	Četvrti kvintil	95.7	93	97.9	95	96.8	188
	Najbogatiji	95.7	94	99.3	108	97.6	202
Ukupno		97.4	427	98.3	452	97.9	879

* MICS pokazatelj 55; MDG pokazatelj 6

**Tabela ED.4 ISCED:
Neto stopa pohađanja srednje škole**

Postotak djece srednjoškolskog uzrasta koja pohađaju srednju školu ili viši nivo školovanja (NSP), BiH, 2005-2006

		Pol				Ukupno	
		Muški Neto stopa pohađanja	Broj djece	Ženski Neto stopa pohađanja	Broj djece	Neto stopa pohađanja	Broj djece
Administrativne regije	FBiH	88.0	665	86.8	548	87.4	1213
	RS	93.6	288	93.7	278	93.7	566
	DB	74.2	16	87.5	14	80.5	30
Sredina	Gradska	90.9	324	92.7	305	91.8	629
	Seoska	88.7	644	87.0	536	87.9	1180
Uzrast na početku školske godine	10	72.4	130	78.3	112	75.1	242
	11	96.4	110	95.9	99	96.2	209
	12	99.0	101	99.8	100	99.4	201
	13	98.3	117	96.5	129	97.3	246
	14	92.0	129	90.2	79	91.3	208
	15	96.0	137	94.7	105	95.4	241
	16	87.7	131	94.3	97	90.5	228
	17	75.8	114	66.7	119	71.1	233
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	97.0	8	74.4	11	84.2	19
	Osnovno	94.5	168	91.1	181	92.7	349
	Srednje	88.3	254	95.3	223	91.6	477
	Više i visoko	86.5	28	90.8	22	88.4	50
	Nestandardno obrazovanje	.	0	50.0	4	50.0	4
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	91.9	167	81.0	142	86.9	309
	Drugi kvintil	85.1	192	87.2	165	86.1	357
	Srednji kvintil	90.6	193	94.7	178	92.6	371
	Četvrti kvintil	86.6	199	84.3	196	85.4	395
	Najbogatiji	92.8	218	98.0	160	95.0	377
Ukupno		89.4	968	89.1	841	89.3	1809

* MICS pokazatelj 56

Tabela ED.4w ISCED:

Djeca srednjoškolskog uzrasta koja pohađaju osnovnu školu

Postotak djece srednjoškolskog uzrasta koja pohađaju osnovnu školu, BiH, 2005-2006

		Muški		Ženski		Ukupno	
		Procenat koji pohađa osnovnu školu	Broj djece	Procenat koji pohađa srednju školu	Broj djece	Procenat koji pohađa osnovnu školu	Broj djece
Administrativne regije	FBiH	6.6	665	6.7	548	6.6	1213
	RS	2.0	288	.3	278	1.2	566
	DB	25.8	16	.0	14	13.6	30
Sredina	Gradska	5.0	324	4.0	305	4.5	629
	Seoska	5.8	644	4.7	536	5.3	1180
Uzrast na početku školske godine	10	24.9	130	21.5	112	23.3	242
	11	3.6	110	4.1	99	3.8	209
	12	.2	101	.0	100	.1	201
	13	1.5	117	.0	129	.7	246
	14	4.9	129	7.0	79	5.7	208
	15	2.6	137	3.8	105	3.1	241
	16	4.0	131	.0	97	2.3	228
Obrazovni nivo majke	17	.0	114	.0	119	.0	233
	Bez obrazovanja	.0	17	3.8	13	1.6	30
	Osnovno	5.0	321	7.7	300	6.3	621
	Srednje	7.6	443	3.4	350	5.7	793
	Više i visoko	6.8	55	4.8	41	6.0	97
	Nestandardno obrazovanje	.	0	.0	4	.0	4
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Majka nije u domaćinstvu	.0	18	1.9	13	.8	31
	Najsiromašniji	4.8	167	6.6	142	5.6	309
	Drugi kvintil	6.9	192	3.8	165	5.5	357
	Srednji kvintil	.8	193	1.4	178	1.1	371
	Četvrti kvintil	9.4	199	8.6	196	9.0	395
	Najbogatiji	5.5	218	1.7	160	3.9	377
Ukupno		5.5	968	4.5	841	5.0	1809

Podaci u tabeli zasnovani na procjeni uzrasta djeteta na početku školske godine

**Tabela ED.5 ISCED:
Djeca koja su stigla do petog razreda**

Postotak djece koja su upisana u prvi razred osnovne škole i koja su naposljetku stigla do petog razreda, BiH, 2005-2006

		Postotak djece koja idu u 2. razred koja su prošle godine išli u 1. razred	Postotak djece koja idu u 3. razred koja su prošle godine išli u 2. razred	Postotak djece koja idu u 4. razred koja su prošle godine išli u 3. razred	Postotak djece koja idu u 5. razred koja su prošle godine išli u 4. razred	Postotak djece koja stignu do 5. razreda od onih koja su upisana u 1. razred*
Pol	Muški	100.0	99.8	100.0	99.8	99.6
	Ženski	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Administrativne regije	FBiH	100.0	99.9	100.0	99.8	99.7
	RS	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	DB	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Sredina	Gradska	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Seoska	100.0	99.9	100.0	99.8	99.7
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Osnovno	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Srednje	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Više i visoko	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Nestandardno obrazovanje	.	100.0	.	.	.
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Drugi kvintil	100.0	99.5	100.0	100.0	99.5
	Srednji kvintil	100.0	100.0	100.0	99.5	99.5
	Četvrti kvintil	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Najbogatiji	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Ukupno		100.0	99.9	100.0	99.9	99.8

* MICS Pokazatelj 57 ;
MDG Pokazatelj 7

Tabela ED.6 ISCED:

Završetak osnovne škole i prelazak u srednjoškolsko obrazovanje

Stopa završetka osnovne škole i stopa prelaska u srednjoškolsko obrazovanje, BiH, 2005-2006

		Neto stopa završetka osnovne škole*	Broj djece u uzrastu za završetak osnovne škole	Stopa prelaska u srednjoškolsko obrazovanje**	Broj djece koja su pohađala zadnji razred osnovne škole prošle godine
Pol	Muški	65.2	117	99.6	113
	Ženski	71.2	125	98.1	104
Administrativne regije	FBiH	55.9	152	99.4	129
	RS	90.4	78	97.8	79
	DB	82.6	12	100.0	10
Sredina	Gradska	67.4	89	99.6	67
	Seoska	68.8	152	98.5	150
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	63.6	6	100.0	2
	Osnovno	60.0	85	99.4	83
	Srednje	73.1	142	98.6	123
	Više i visoko	74.3	9	100.0	10
	Nestandardno obrazovanje	.	0	.	0
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	68.9	37	100.0	43
	Drugi kvintil	74.5	46	95.7	47
	Srednji kvintil	73.8	51	99.5	46
	Četvrti kvintil	69.7	46	99.3	38
	Najbogatiji	57.6	61	100.0	44
Ukupno		68.3	242	98.8	217

* MICS Pokazatelj 59;

MDG Pokazatelj 7b

** MICS Pokazatelj 58

Podaci u tabeli zasnovani na procjeni uzrasta djeteta na početku školske godine

**Tabela ED.7 ISCED:
Rodni paritet obrazovanja**

Omjer djevojčica i dječaka koji pohađaju osnovno obrazovanje i omjer djevojčica i dječaka koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje, BiH, 2005-2006

		Neto omjer pohađanja (NOP) osnovne škole, djevojčice	Neto omjer pohađanja (NOP) osnovne škole, dječaci	Indeks rodnog pariteta (GPI) za NOP osnovne škole*	Neto omjer pohađanja (NOP) srednje škole, djevojčice	Neto omjer pohađanja (NOP) srednje škole, dječaci	Indeks rodnog pariteta (GPI) za NOP srednje škole *
Administrativne regije	FBIH	98.2	96.4	1.02	86.8	88.0	.99
	RS	98.6	99.4	.99	93.7	93.6	1.00
	DB	100.0	100.0	1.00	87.5	74.2	1.18
Sredina	Gradska	99.2	96.6	1.03	92.7	90.9	1.02
	Seoska	97.9	97.9	1.00	87.0	88.7	.98
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	95.3	100.0	.95	74.4	97.0	.77
	Osnovno	96.7	97.0	1.00	91.1	94.5	.96
	Srednje	99.3	98.1	1.01	95.3	88.3	1.08
	Više i visoko	99.2	91.7	1.08	90.8	86.5	1.05
	Nestandardno obrazovanje	100.0	.	.	50.0	.	.
	Najsiromašniji	99.0	99.2	1.00	81.0	91.9	.88
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Drugi kvintil	98.2	98.0	1.00	87.2	85.1	1.02
	Srednji kvintil	97.2	99.2	.98	94.7	90.6	1.04
	Četvrti kvintil	97.9	95.7	1.02	84.3	86.6	.97
	Najbogatiji	99.3	95.7	1.04	98.0	92.8	1.06
Ukupno		98.3	97.4	1.01	89.1	89.4	1.00

* MICS Pokazatelj 61;
MDG Pokazatelj 9

Podaci u tabeli zasnovani na procjeni uzrasta djeteta na početku školske godine

Tabela CP1:
Upis rođenja u matične knjige (registracija rođenja)

Procentualna distribucija djece starosti 0-59 mjeseci po tome da li je njihovo rođenje upisano u matične knjige i po razlozima za neupis, BiH, 2005-2006

		Rođenje je upisano u matične knjige*	Ne zna da li je rođenje upisano u matične knjige	Broj djece starosti 0-59 mjeseci	Rođenje nije upisano u matične knjige zato što:		Ukupno	Broj djece starosti 0-59 mjeseci koja nisu upisana u matične knjige
					Je preskupo	Drugi razlozi		
Pol	Muški	99,7	0,0	1612	16,7	83,3	100,0	5
	Ženski	99,4	0,0	1575	8,3	91,7	100,0	10
Administrativne regije	FBiH	99,4	0,0	2083	12,5	87,5	100,0	14
	RS	99,8	0,0	1031	0,0	100,0	100,0	2
	DB	100,0	0,0	74	0,0	0,0	0,0	0
Sredina	Gradska	99,1	0,0	1008	0,0	100,0	100,0	9
	Seoska	99,7	0,0	2179	28,6	71,4	100,0	6
Dob	0-11 mjeseci	98,1	0,0	586	0,0	100,0	100,0	11
	12-23 mjeseca	99,6	0,0	661	33,3	66,7	100,0	3
	24-35 mjeseci	100,0	0,0	634	0,0	0,0	0,0	0
	36-47 mjeseci	99,7	0,0	630	50,0	50,0	100,0	2
	48-59 mjeseci	100,0	0,0	676	0,0	0,0	0,0	0
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	(100,0)	(0,0)	27	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0
	Osnovno	99,4	0,0	1000	28,6	71,4	100,0	6
	Srednje	99,8	0,0	1886	0,0	100,0	100,0	3
	Više i visoko	97,8	0,0	273	0,0	100,0	100,0	6
	Nestandardno obrazovanje	2	0					
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	99,7	0,0	587	0,0	100,0	100,0	2
	Drugi kvintil	99,5	0,0	654	50,0	50,0	100,0	3
	Srednji kvintil	99,7	0,0	671	0,0	100,0	100,0	2
	Četvrti kvintil	99,7	0,0	672	0,0	100,0	100,0	2
	Najbogatiji	98,9	0,0	603	0,0	100,0	100,0	7
Ukupno		99,5	0,0	3187	11,1	88,9	100,0	15

* MICS Pokazatelj 62

Tabela CP.2:
Dječji rad

Postotak djece starosti 5-14 godina koja su uključena u aktivnosti dječjeg rada po vrsti rada, BiH, 2005-2006

		Rad van domaćinstva		Kućni poslovi 28+ sati sedmično	Rad za porodičnu firmu	Ukupan dječji rad*	Broj djece starosti 5-14 godina
		Plaćeni rad	Neplaćeni rad				
Pol	Muški	0,0	1,0	0,0	6,0	6,6	1096
	Ženski	0,2	0,6	0,0	3,3	3,9	1108
Administrativne regije	FBiH	0,2	0,9	0,0	5,1	5,8	1453
	RS	0,0	0,6	0,0	4,1	4,7	690
	DB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61
Sredina	Gradska	0,1	0,3	0,0	2,8	3,2	756
	Seoska	0,1	1,0	0,0	5,6	6,4	1449
Dob	5-11 godina	0,2	1,1	0,0	6,6	7,5	1548
	12-14 godina	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	656
Pohađanje škole	Da	0,2	0,8	0,0	5,4	6,0	1845
	Ne	0,0	0,6	0,0	1,0	1,5	359
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	0,6	0,0	0,0	5,2	5,2	43
	Osnovno	0,2	1,1	0,0	5,4	6,5	799
	Srednje	0,1	0,7	0,0	4,6	5,1	1224
	Više i visoko	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	5
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	0,1	1,6	0,0	3,0	4,5	402
	Drugi kvintil	0,4	0,5	0,0	10,6	11,1	414
	Srednji kvintil	0,1	1,2	0,0	4,0	5,0	461
	Četvrti kvintil	0,1	0,7	0,0	2,5	2,8	491
	Najbogatiji	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	435
Ukupno		0,1	0,8	0,0	4,6	5,3	2204

* MICS Pokazatelj 71

Tabela CP.3:

Djeca koja idu u školu i rade, i djeca koja rade i idu u školu

Postotak djece starosti 5-14 godina koja su učenici koji rade i radnici koji idu u školu, BiH, 2005-2006

		Postotak djece uključene u dječji rad*	Postotak djece koja pohađaju školu***	Broj djece starosti 5-14 godina	Postotak djece koja rade i idu u školu**	Broj djece koja rade starosti 5-14 godina	Postotak učenika koji su uključeni i u dječji rad****	Broj učenika starosti 5-14 godina
Pol	Muški	6,6	83,9	1096	95,5	73	7,6	920
	Ženski	3,9	83,5	1108	94,8	44	4,5	925
Administrativne regije	FBiH	5,8	84,3	1453	94,0	84	6,5	1225
	RS	4,7	82,5	690	98,4	32	5,6	570
	DB	0,0	82,0	61	,	0	0,0	50
Sredina	Gradska	3,2	84,5	756	91,7	24	3,5	638
	Seoska	6,4	83,3	1449	96,2	92	7,4	1206
Dob	5-11 godina	7,5	77,2	1548	95,2	116	9,2	1194
	12-14 godina	0,1	99,1	656	100,0	1	0,1	650
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	5,2	74,0	43	100,0	2	7,0	32
	Osnovno	6,5	84,9	799	94,2	52	7,3	678
	Srednje	5,1	83,3	1224	96,0	62	5,8	1019
	Više i visoko	0,0	84,3	133	,	0	0,0	112
	Nestandardno obrazovanje	*	*	5	*	*	*	4
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	11,1	85,9	414	94,5	46	12,2	356
	Drugi kvintil	5,0	84,6	461	90,1	23	5,3	390
	Srednji kvintil	2,8	82,6	491	100,0	14	3,4	405
	Četvrti kvintil	3,6	85,8	435	98,4	16	4,2	374
	Najbogatiji	5,4	80,3	414	97,8	22	6,6	333
Ukupno		5,3	83,7	2204	95,3	117	6,0	1845

** MICS Pokazatelj 72

**** MICS Pokazatelj 73

Tabela CP.4:
Disciplinovanje djece

Postotak djece starosti 2-14 godina prema načinu disciplinovanja djeteta, BiH 2005-2006

		Postotak djece starosti 2-14 godina koja iskuse:							Majka/staratelj misli da dijete treba fizički kažnjavati	Broj djece starosti 2-14 godina**
		Samo nenasilne metode disciplinovanja	Psihološku kaznu	Manju fizičku kaznu	Tešku fizičku kaznu	Bilo koju psihičku ili fizičku kaznu*	Ne iskuse disciplinovanje ili kaznu	Nedostaje		
Pol	Muški	56,1	29,7	22,7	2,5	37,5	5,5	0,8	6,9	892
	Ženski	60,2	24,3	19,4	3,7	33,6	5,9	0,3	5,9	872
Administrativne regije	FBIH	60,0	25,3	19,2	3,4	33,6	6,5	0,0	3,6	1166
	RS	54,2	30,5	25,9	2,6	39,9	4,1	1,8	12,1	556
	DB	59,9	29,9	8,4	0,6	34,7	5,4	0,0	7,2	42
Sredina	Gradska	59,9	28,3	17,9	4,1	35,8	3,8	0,4	5,6	627
	Seoska	57,2	26,3	22,8	2,5	35,5	6,7	0,6	6,8	1137
Dob	2-4 godine	54,1	24,3	28,3	4,1	38,0	7,4	0,5	6,5	388
	5-9 godina	58,6	25,1	22,1	3,3	35,2	5,9	0,3	5,3	672
	10-14 godina	60,0	30,4	16,1	2,3	34,7	4,5	0,8	7,4	703
Obrazovni nivo majke	Bez obrazovanja	(42,7)	(36,3)	(22,6)	(3,2)	(40,3)	(16,9)	(0,0)	(8,1)	31
	Osnovno	59,9	25,9	20,8	4,1	34,9	4,8	0,5	7,2	607
	Srednje	57,6	27,7	21,5	2,6	36,2	5,5	0,7	6,2	1000
	Više i visoko	58,9	23,8	18,5	1,8	32,5	8,7	0,0	4,0	124
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	*	*	*	2
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	66,7	18,1	19,7	3,7	28,3	4,0	1,0	5,3	310
	Drugi kvintil	50,4	35,6	25,6	3,4	43,4	5,5	0,7	10,6	322
	Srednji kvintil	49,4	31,9	26,7	2,8	42,6	8,0	0,0	7,8	370
	Četvrti kvintil	61,4	24,3	20,6	3,8	33,9	4,6	0,2	5,8	391
	Najbogatiji	63,1	25,2	13,1	1,8	29,8	6,2	1,0	3,0	371
Ukupno		58,1	27,0	21,1	3,1	35,6	5,7	0,6	6,4	1764

* MICS Pokazatelj 74

** Tabela se temelji na djeci starosti 2-14 godina koja su nasumično odabrana tokom rada na terenu (jedno dijete odabrano po domaćinstvu, ukoliko je bilo djece u datom starosnom rasponu) za koju su postavljena pitanja o disciplinovanju djece

Tabela CP.5:
Rano stupanje u brak

Postotak žena starosti 15-49 godina koje su u brak/zajednicu stupile prije 15. rođendana, postotak žena starosti 20-49 godina koje su u brak/zajednicu stupile prije 18. rođendana, postotak žena starosti 15-19 godina koje su trenutno u braku/zajednici, i postotak žena u braku/zajednici koje su u poliginom braku/zajednici, BiH, 2005-2006

		Postotak onih koje su u brak stupile prije 15. rođendana*	Broj žena starosti 15-49 godina	Postotak onih koje su u brak stupile prije 18. rođendana *	Broj žena starosti 20-49 godina	Postotak žena starosti 15-19 godina koje su u braku/zajednici**	Broj žena starosti 15-19 godina	Broj žena starosti 15-49 godina koje su trenutno u braku/zajednici
Administrativne regije	FBiH	1,0	3199	9,8	2769	6,0	430	2030
	RS	0,9	1590	10,7	1399	9,5	191	1052
	DB	2,2	101	9,7	92	0,0	9	70
Sredina	Gradska	0,7	1835	5,1	1584	4,8	251	1093
	Seoska	1,2	3055	13,1	2675	8,4	380	2060
Dob	15-19	0,6	630	,	0	7,0	630	44
	20-24	0,0	739	5,5	739	,	0	275
	25-29	0,6	693	8,8	693	,	0	477
	30-34	1,1	704	12,3	704	,	0	578
	35-39	2,2	654	11,5	654	,	0	553
	40-44	1,2	810	10,3	810	,	0	686
	45-49	1,4	660	12,7	660	,	0	540
Obrazovni nivo žene	Bez obrazovanja	0,0	59	16,8	59	0,0	0	33
	Osnovno	2,4	1391	23,1	1303	20,3	87	1134
	Srednje	0,5	2826	4,9	2320	4,8	506	1738
	Više i visoko	0,4	612	0,9	576	6,1	36	248
	Nestandardno obrazovanje	*	3	*	*	*	0	0
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	1,7	787	18,1	693	9,8	94	543
	Drugi kvintil	1,3	890	12,6	782	8,8	109	565
	Srednji kvintil	0,8	1014	9,7	890	3,1	124	663
	Četvrti kvintil	0,8	1070	8,4	922	10,8	148	697
	Najbogatiji	0,6	1130	4,3	973	3,6	157	685
Ukupno		1,0	4890	10,1	4260	7,0	630	3153

* MICS Pokazatelj 67

** MICS Pokazatelj 68

*** MICS Pokazatelj 70

Tabela CP.6:
Starosna razlika između supružnika

Procentualna distribucija žena starosti 15-19 i 20-24 godine koje su trenutno udate ili u zajednici prema starosnoj razlici u poređenju sa svojim suprugom, BiH, 2005-2006

		Postotak žena starosti 15-19 godina koje su trenutno u braku/zajednici čiji je muž ili partner:			Ukupno	Broj žena starosti 15-19 godina koje su trenutno u braku/zajednici	Postotak žena starosti 20-24 godina koje su trenutno u braku/zajednici čiji je muž ili partner:			Ukupno	Broj žena starosti 20-24 godina koje su trenutno u braku/zajednici	
		0-4 godine stariji	5-9 godina stariji	10+ godina stariji*			Mladi	0-4 godine stariji	5-9 godina stariji			10+ godina stariji*
Administrativne regije	FBiH	(21,9)	(54,9)	(23,2)	100,0	26	1,0	47,3	45,0	6,7	100,0	183
	RS	(26,3)	(59,6)	(14,0)	*	18	0,4	41,5	39,4	18,7	100,0	90
	DB	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	3
Sredina	Gradska	*	*	*	*	12	0,5	47,1	43,2	9,2	100,0	65
	Seoska	(21,8)	(66,4)	(11,9)	100,0	32	0,9	44,5	43,3	11,3	100,0	210
Obrazovni nivo žene	Bez obrazovanja	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	1
	Osnovno	(14,2)	(77,0)	(8,9)	100,0	18	0,4	36,8	43,6	19,2	100,0	79
	Srednje	*	*	*	*	24	0,9	48,5	42,7	7,9	100,0	181
	Više i visoko	*	*	*	*	9	*	*	*	*	*	15
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	*	*	*	*	10	1,1	40,2	37,0	21,8	100,0	60
	Drugi kvintil	*	*	*	*	4	0,4	42,9	51,3	5,4	100,0	75
	Srednji kvintil	*	*	*	*	16	0,5	55,2	39,5	4,8	100,0	58
	Četvrti kvintil	*	*	*	*	6	0,6	44,2	40,5	14,7	100,0	54
	Najbogatiji	*	*	*	*	14	2,2	42,7	48,3	6,7	100,0	28
Ukupno		23,7	56,8	19,4	100,0	44	0,8	45,1	43,3	10,8	100,0	275

* MICS Pokazatelj 69

Tabela CP.9:

Stavovi prema nasilju u porodici

Postotak žena starosti 15-49 godina koje vjeruju da muž ima pravo da tuče svoju ženu/partnericu u određenim okolnostima, BiH, 2005-2006

		Postotak žena starosti 15-49 godina koje vjeruju da muž ima pravo da tuče svoju ženu/partnericu:						Broj žena starosti 15-49 godina
		Kada ona izađe bez pitanja	Kada ona zanemari djecu	Kada se ona prepire s njim	Kada odbije da ima polni odnos s njim	Kada joj zagori jelo	Iz bilo kojeg od ovih razloga*	
Administrativne regije	FBiH	1,3	4,1	1,3	1,9	0,5	4,9	3199
	RS	1,5	4,4	1,7	1,1	0,8	4,8	1590
	DB	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	101
Sredina	Gradska	0,6	3,3	0,3	0,6	0,4	3,6	1835
	Seoska	1,8	4,7	2,1	2,2	0,7	5,5	3055
Dob	15-19	0,9	3,9	0,9	0,8	0,4	4,2	630
	20-24	1,0	3,3	1,2	1,9	0,5	3,6	739
	25-29	1,6	3,4	1,8	1,5	0,4	4,5	693
	30-34	1,8	5,5	2,1	2,9	1,2	6,0	704
	35-39	1,4	5,2	1,5	0,5	0,3	5,7	654
	40-44	1,5	3,1	1,5	2,0	0,6	4,3	810
	45-49	1,1	4,7	1,1	1,4	0,8	5,1	660
Bračni status/status u zajednici	Trenutno udata /u zajednici	1,5	4,7	1,6	1,7	0,6	5,6	3153
	Ikad ranije udata /u zajednici	1,9	3,7	1,0	1,7	0,9	3,7	274
	Nikad udata /u zajednici	0,8	2,9	1,1	1,4	0,5	3,2	1463
Obrazovni nivo žene	Bez obrazovanja	1,6	2,1	1,1	1,6	0,0	2,1	59
	Osnovno	2,3	6,3	2,8	2,8	1,4	7,6	1391
	Srednje	1,0	3,5	1,0	1,3	0,3	3,9	2826
	Više i visoko	0,5	2,5	0,0	0,4	0,4	2,5	612
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	*	3
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	2,0	4,2	3,4	2,8	1,6	5,4	787
	Drugi kvintil	1,7	5,1	1,4	1,8	0,2	5,9	890
	Srednji kvintil	1,6	3,4	2,1	2,7	0,5	4,4	1014
	Četvrti kvintil	0,9	2,6	0,5	0,3	0,0	2,7	1070
	Najbogatiji	0,7	5,4	0,3	0,9	0,8	5,7	1130
Ukupno		1,3	4,1	1,4	1,6	0,6	4,8	4890

* MICS Pokazatelj 100

Tabela CP.10:

Djeca s poteškoćama u razvoju

Postotak djece starosti 2-9 godina sa onesposobljenjem prema izvaji majke ili staratelja, po vrsti onesposobljenja, BiH, 2005-2006

	Postotak djece starosti 2-9 godina koja, prema izvaji majke ili staratelja, imaju onesposobljenje														
	Zakašnjelo sjedenje, po danu ili hodanje	Problemi s vidom, bilo da ima problem po noći	Izgleda da ima problema sa sluhom	Ne razumije uputstva	Problemi pri likom hodanja, pomicanja ruku, slabost ili ukocanost	Ima napade, keči se, gubi svjest	Ne uči da radi stvari kao njezini vršnjaci	Ne govori/ govori nerazgovijetno	Čini se mentalno zaoštalo, tupim ili sporim	Postotak djece starosti 2-9 godina sa bar jednim onesposobljenjem prema izvaji majke ili staratelja*	Broj djece starosti 2-9 godina	Govor mje normalan 3-9 godina	Broj djece starosti bar jedan predmet	Broj djece starosti 2 godine	
Administrativne regije	0,7	1,6	0,7	1,1	0,7	1,0	1,1	2,1	0,0	6,5	1080	3,1	948	9,3	132
RS	2,1	2,2	1,6	0,9	1,4	0,9	1,4	1,7	0,0	6,6	516	3,7	461	9,1	55
DB	0,6	3,5	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	43	4,9	41	*	2
Sredina	1,0	1,8	0,8	1,1	1,0	1,0	1,4	2,4	0,0	7,7	551	2,7	491	7,6	60
Seoska	1,2	1,8	1,1	0,9	0,9	0,9	1,0	1,6	0,0	5,9	1089	3,7	959	9,9	130
2-4	1,5	1,3	1,0	0,9	0,4	1,0	1,1	2,3	0,0	6,8	575	5,3	386	9,1	189
5-6	1,0	2,3	1,2	1,1	1,2	0,4	0,7	1,7	0,0	5,1	427	2,3	427	*	0
7-9	0,9	2,0	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	0,0	7,1	637	2,9	637	*	0
Bez obrazovanja	(1,0)	(0,0)	(0,0)	(3,0)	(0,0)	(0,0)	(1,0)	(1,0)	(0,0)	(3,0)	25	(17,0)	24	*	2
Osnovno	2,0	2,0	1,5	1,0	1,6	1,7	1,0	2,9	0,0	6,9	552	4,0	493	12,7	59
Srednje	0,7	2,0	0,8	1,0	0,4	0,6	1,3	1,3	0,0	6,5	936	2,9	829	8,4	107
Više i visoko	0,6	0,6	0,2	0,8	1,6	0,2	0,0	1,8	0,0	5,5	123	0,2	103	1,2	21
Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	2	*	0
Najsiromašniji	1,6	2,1	1,3	1,0	1,7	1,3	1,8	1,7	0,0	8,0	315	3,8	274	5,6	40
Drugi kvintil	1,9	1,5	1,1	2,0	0,9	0,5	2,1	2,7	0,0	7,2	292	6,1	260	14,0	32
Srednji kvintil	0,7	2,0	1,1	0,3	0,3	0,2	0,2	1,7	0,0	4,2	348	3,0	306	5,3	42
Četvrti kvintil	0,9	2,5	1,2	0,6	0,7	0,8	1,4	1,9	0,0	6,6	366	1,9	332	10,5	33
Najbogatiji	0,7	0,9	0,2	1,3	1,1	1,8	0,4	1,6	0,0	6,5	319	2,4	278	11,7	41
Ukupno	1,1	1,8	1,0	1,0	0,9	0,9	1,1	1,9	0,0	6,5	1639	3,3	1450	9,1	189

* MICS Pokazatelj 101

Tabela HA.1:
Poznavanje načina za sprečavanje transmisije HIV-a

Postotak žena starosti 15-49 godina koje znaju glavne načine sprečavanja transmisije HIV-a, BiH, 2005-2006

		Postotak onih koje znaju da se transmisija može spriječiti:							Broj žena
		Čulo za AIDS	Imanjem samo jednog vjernog i nezaraženog partnera	Korištenjem kondoma svaki put	Uzdržavanjem od seksa	Zna sva tri načina	Zna barem jedan način	Ne zna ni jedna način	
Administrativne regije	FBiH	97,1	82,3	83,5	74,8	67,0	90,5	9,5	3199
	RS	98,4	82,0	86,5	66,2	57,8	92,9	7,1	1590
	DB	100,0	78,2	74,8	90,9	58,1	100,0	0,0	101
Sredina	Gradska	98,9	87,9	90,7	77,5	71,3	96,1	3,9	1835
	Seoska	96,8	78,7	80,5	69,3	59,4	88,8	11,2	3055
Dob	15-19	99,5	87,0	91,4	79,8	71,7	97,2	2,8	630
	20-24	98,9	88,1	91,3	78,8	70,9	96,7	3,3	739
	25-29	98,6	84,1	86,2	74,0	67,0	92,6	7,4	693
	30-34	97,5	82,5	85,4	75,3	65,0	93,2	6,8	704
	35-39	97,8	82,9	82,7	69,0	60,1	91,3	8,7	654
	40-44	97,0	79,4	81,4	69,2	61,5	88,3	11,7	810
	45-49	93,8	70,8	71,5	60,5	50,5	81,3	18,7	660
Obrazovni nivo žene	Bez obrazovanja	65,4	25,9	31,4	14,0	7,0	39,4	60,6	59
	Osnovno	94,0	68,7	68,2	60,3	47,8	79,8	20,2	1391
	Srednje	99,6	87,5	90,4	76,2	69,1	96,6	3,4	2826
	Više i visoko	100,0	93,5	97,8	87,8	81,8	100,0	0,0	612
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	*	*	3
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	92,4	69,1	71,1	63,4	54,4	78,3	21,7	787
	Drugi kvintil	97,8	81,4	79,3	70,3	59,6	90,8	9,2	890
	Srednji kvintil	98,3	78,3	84,0	70,8	58,4	92,4	7,6	1014
	Četvrti kvintil	99,3	86,7	90,5	77,1	70,3	95,3	4,7	1070
	Najbogatiji	98,7	90,9	91,7	77,2	72,4	96,8	3,2	1130
Ukupno		97,6	82,1	84,3	72,4	63,8	91,5	8,5	4890

Tabela HA.2:
Prepoznavanje zabluda o HIV/AIDS-u

Postotak žena starosti 15-49 godina koje ispravno prepoznaju zablude o HIV/AIDS-u, BiH, 2005-2006

		Postotak onih koje znaju da:			Odbacuju dvije najčešće zablude i znaju da osoba koja izgleda zdravo može biti zaražena	HIV se ne može prenijeti natprirodnim moćima	HIV se može prenijeti korištenjem zajedničkih igala	Broj žena
		HIV se ne može prenijeti ako se jede sa zaraženom osobom	HIV se ne može prenijeti ugrizom komarca	Osoba koja izgleda zdravo može biti zaražena				
Administrativne regije	FBIH	61.3	54.7	68.2	39.9	84.9	88.3	3199
	RS	61.8	57.6	65.2	32.4	92.1	92.4	1590
	DB	64.7	43.5	41.6	23.0	82.3	97.2	101
Sredina	Gradska	70.2	58.2	74.7	43.8	91.6	93.4	1835
	Seoska	56.3	53.8	61.8	33.1	84.5	87.6	3055
Dob	15-19	73.0	66.4	80.5	48.4	93.3	95.7	630
	20-24	74.4	63.6	78.2	46.8	91.5	95.2	739
	25-29	60.5	55.7	70.4	39.3	86.3	90.8	693
	30-34	61.1	54.8	63.1	33.1	89.6	90.9	704
	35-39	58.5	53.5	62.0	31.9	85.5	87.9	654
	40-44	53.1	50.5	59.1	31.7	84.2	87.9	810
	45-49	50.9	44.4	54.4	29.5	80.0	80.0	660
Obrazovni nivo žene	Bez obrazovanja	13.0	26.5	17.8	1.1	50.3	47.5	59
	Osnovno	40.8	36.9	43.9	17.2	74.4	78.2	1391
	Srednje	67.7	61.4	73.5	42.5	92.1	94.7	2826
	Više i visoko	85.2	73.0	91.6	61.4	97.1	97.9	612
	Nestandardno obrazovanje	12.3	.0	.0	.0	12.3	12.3	3
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	52.8	49.9	57.0	34.9	74.6	79.1	787
	Drugi kvintil	54.2	53.8	57.9	29.8	83.1	88.9	890
	Srednji kvintil	61.9	55.4	64.6	34.5	89.0	90.9	1014
	Četvrti kvintil	69.4	58.1	71.8	40.4	92.5	94.0	1070
	Najbogatiji	65.6	58.1	77.2	43.8	92.4	93.0	1130
Ukupno		61.5	55.4	66.7	37.1	87.2	89.8	4890

Tabela HA.3:
Sveobuhvatno znanje o transmisiji HIV/AIDS-a

Postotak žena starosti 15-49 godina koje imaju sveobuhvatno znanje o transmisiji HIV/AIDS-a, BiH, 2005-2006

		Zna 2 načina za sprečavanje transmisije HIV-a	Ispravno prepoznaje 3 zablude o transmisiji HIV-a	Ima sveobuhvatno znanje (prepoznaje 2 načina za sprečavanje transmisije i 3 zablude)*	Broj žena
Administrativne regije	FBIH	76.9	39.9	37.5	3199
	RS	76.4	32.4	28.5	1590
	DB	61.2	23.0	15.4	101
Sredina	Gradska	83.0	43.8	40.9	1835
	Seoska	72.4	33.1	30.1	3055
Dob	15-19	82.3	48.4	44.9	630
	20-24	83.9	46.8	42.3	739
	15-24	83.2	47.5	43.5	1370
	25-29	79.1	39.3	36.4	693
	30-34	76.7	33.1	29.0	704
	35-39	76.2	31.9	29.5	654
	40-44	73.6	31.7	30.6	810
	45-49	62.6	29.5	26.9	660
Obrazovni nivo žene	Bez obrazovanja	22.2	1.1	1.1	59
	Osnovno	60.0	17.2	15.4	1391
	Srednje	82.4	42.5	39.0	2826
	Više i visoko	91.3	61.4	57.7	612
	Nestandardno obrazovanje	12.3	.0	.0	3
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	63.2	34.9	31.3	787
	Drugi kvintil	72.3	29.8	27.2	890
	Srednji kvintil	72.6	34.5	30.6	1014
	Četvrti kvintil	82.6	40.4	38.0	1070
	Najbogatiji	86.2	43.8	41.2	1130
Ukupno		76.4	37.1	34.2	4890

* MICS pokazatelj 82; MDG pokazatelj 19b

Tabela HA.4:
Znanje o prenošenju HIV-a sa majke na dijete

Postotak žena starosti 15-49 godina koje ispravno prepoznaju načine prenošenja HIV-a sa majke na dijete, BiH, 2005-2006

		Zna da se AIDS može prenijeti sa majke na dijete	Postotak onih koje znaju da se AIDS može prenijeti:				Ne zna nijedan od načina	Broj žena
			Tokom trudnoće	Na porođaju	Dojenjem	Sva tri načina*		
Administrativne regije	FBiH	87,3	85,5	77,7	73,2	70,3	9,8	3199
	RS	88,2	87,9	73,2	68,7	66,0	10,2	1590
	DB	86,4	86,4	80,1	82,7	79,8	13,6	101
Sredina	Gradska	92,2	91,3	78,8	75,7	72,1	6,7	1835
	Seoska	84,9	83,3	74,7	69,7	67,3	11,9	3055
Dob	15-19	89,4	88,5	78,0	76,8	72,9	10,2	630
	20-24	93,2	92,2	81,8	77,8	75,0	5,7	739
	25-29	89,2	87,3	79,1	75,1	72,3	9,5	693
	30-34	88,8	88,0	80,2	72,5	70,8	8,7	704
	35-39	84,1	83,2	70,5	66,0	63,9	13,7	654
	40-44	86,6	85,1	73,0	68,4	65,3	10,3	810
	45-49	81,3	79,5	71,0	66,9	63,6	12,5	660
Obrazovni nivo žene	Bez obrazovanja	31,3	30,8	26,4	29,7	25,9	34,1	59
	Osnovno	75,2	74,1	66,5	61,5	60,1	18,8	1391
	Srednje	92,7	91,3	80,3	76,3	72,8	6,9	2826
	Više i visoko	97,9	96,7	85,0	79,9	76,8	2,1	612
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	*	3
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	77,0	76,6	69,4	64,7	63,4	15,4	787
	Drugi kvintil	86,2	83,4	73,9	69,8	65,8	11,6	890
	Srednji kvintil	88,9	87,5	75,8	68,8	66,2	9,4	1014
	Četvrti kvintil	90,6	90,2	78,8	75,5	73,3	8,7	1070
	Najbogatiji	92,0	90,7	80,9	78,0	74,4	6,7	1130
Ukupno		87,6	86,3	76,3	71,9	69,1	10,0	4890

* MICS Pokazatelj 89

Tabela HA.5:
Stavovi prema ljudima koji žive sa HIV/AIDS-om

Postotak žena starosti 15-49 godina koje su čule za AIDS, koje ispoljavaju diskriminatoran stav prema ljudima koji žive sa HIV/AIDS-om, BiH, 2005-2006

		Postotak žena koje:						Broj žena koje su čule za AIDS
		Ne bi se brinule o članu porodice koji je obolio od AIDS-a	Bi krile činjenicu da član porodice ima HIV	Vjeruju da nastavnicima sa HIV-om ne bi trebalo dozvoliti da rade	Ne bi kupile svježe povrće od osobe koja ima HIV/AIDS	Se slažu sa bar jednom diskriminatornom tvrdnjom	Ne slažu ni sa jednom diskriminatornom tvrdnjom*	
Administrativne regije	FBiH	2,9	29,2	34,4	46,1	62,2	37,8	3106
	RS	2,8	16,7	43,9	59,3	67,0	33,0	1565
	DB	0,0	57,7	51,1	64,0	83,6	16,4	101
Sredina	Gradska	2,4	24,6	33,1	47,4	60,9	39,1	1815
	Seoska	3,1	26,4	40,8	52,9	66,3	33,7	2957
Dob	15-19	2,4	26,0	25,0	39,2	54,9	45,1	628
	20-24	2,0	26,1	33,9	46,8	60,9	39,1	731
	25-29	3,9	24,9	38,3	49,7	64,0	36,0	683
	30-34	3,7	26,6	39,2	53,3	66,0	34,0	686
	35-39	2,7	25,6	41,1	56,3	68,7	31,3	640
	40-44	3,3	23,1	47,4	58,5	69,4	30,6	785
	45-49	1,6	28,3	38,2	50,4	64,6	35,4	619
Obrazovni nivo žene	Bez obrazovanja	(11,6)	(16,5)	(50,3)	(48,7)	(61,9)	(38,1)	38
	Osnovno	4,2	31,1	50,3	61,2	74,0	26,0	1307
	Srednje	2,4	23,9	36,1	50,1	62,8	37,2	2815
	Više i visoko	1,1	23,2	18,7	32,3	49,9	50,1	612
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	*	*	0
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	3,5	26,7	40,0	49,1	61,9	38,1	727
	Drugi kvintil	2,6	28,4	48,1	63,7	76,4	23,6	871
	Srednji kvintil	2,8	27,5	43,7	56,1	70,3	29,7	997
	Četvrti kvintil	3,0	22,6	36,6	49,5	63,1	36,9	1062
	Najbogatiji	2,5	24,3	24,7	38,4	51,8	48,2	1115
Ukupno		2,8	25,7	37,9	50,8	64,2	35,8	4772

* MICS Pokazatelj 86

Tabela HA.6:

Znanje o ustanovi u kojoj se može izvršiti testiranje na HIV

Postotak žena starosti 15-49 godina koje znaju gdje se mogu testirati na HIV, postotak žena koje su se testirale, i postotak testiranih žena kojima je saopšten rezultat, BiH, 2005-2006

		Zna mjesto gdje se može testirati*	Se testiralo**	Broj žena	Ako su testirane, saopšten im je rezultat	Broj žena koje su testirane na HIV
Administrativne regije	FBiH	57,6	1,6	3199	98,2	52
	RS	62,6	3,6	1590	100,0	57
	DB	53,9	16,1	101	98,1	16
Sredina	Gradska	68,5	3,5	1835	100,0	63
	Seoska	53,5	2,0	3055	98,0	62
Dob	15-19	62,3	0,9	630	100,0	5
	20-24	68,0	2,5	739	98,3	19
	25-29	62,9	5,0	693	100,0	35
	30-34	58,3	4,0	704	100,0	28
	35-39	55,6	2,7	654	96,4	17
	40-44	53,3	1,4	810	97,3	11
	45-49	53,7	1,5	660	100,0	10
Obrazovni nivo žene	Bez obrazovanja	20,6	0,5	59	100,0	0
	Osnovno	39,3	1,3	1391	98,3	18
	Srednje	64,9	2,9	2826	99,6	82
	Više i visoko	81,7	4,1	612	97,5	25
	Nestandardno obrazovanje	*	*	3	*	0
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	48,8	1,4	787	97,2	11
	Drugi kvintil	47,0	2,6	890	96,0	23
	Srednji kvintil	55,8	2,9	1014	100,0	29
	Četvrti kvintil	68,6	2,6	1070	100,0	28
	Najbogatiji	69,9	3,0	1130	100,0	34
Ukupno		59,1	2,6	4890	99,0	125

* MICS Pokazatelj 87

** MICS Pokazatelj 88

Tabela HA.7:

Pokrivenost savjetovanjem i testiranjem za HIV tokom antenatalne zaštite

Postotak žena starosti 15-49 godina koje su rodile u periodu od dvije godine prije istraživanja kojima je u okviru antenatalne zaštite (ANZ) ponuđeno testiranje na HIV i savjetovanje o HIV-u, BiH, 2005-2006

		Postotak žena koje:				Broj žena koje su rodile u periodu od dvije godine prije istraživanja
		Su primile antenatalnu zaštitu od zdravstvenog stručnjaka za posljednju trudnoću	Su dobile informacije o prevenciji HIV-a tokom u okviru ANZ*	Su testirane na HIV u okviru ANZ	Koje su dobile rezultate testiranja na HIV u okviru ANZ**	
Administrativne regije	FBIH	98,6	11,3	3,9	3,7	290
	RS	99,4	28,5	15,2	15,2	157
	DB	*	*	*	*	12
Sredina	Gradska	97,4	22,5	11,2	11,2	134
	Seoska	99,5	16,3	9,2	8,9	324
Dob	15-19	(98,4)	(12,8)	(1,6)	(1,6)	20
	20-24	99,3	18,1	6,4	6,2	127
	25-29	98,1	15,4	10,5	10,5	165
	30-34	99,4	21,3	13,9	13,9	98
	35-49	100,0	23,2	11,6	10,3	49
Obrazovni nivo žene	Bez obrazovanja	*	*	*	*	2
	Osnovno	96,7	9,8	5,1	4,9	135
	Srednje	99,8	22,3	11,8	11,6	281
	Više i visoko	100,0	16,4	11,7	10,9	40
	Nestandardno obrazovanje	*	*	*	*	0
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	98,4	12,1	7,8	7,4	81
	Drugi kvintil	98,8	16,2	8,1	7,5	105
	Srednji kvintil	99,7	14,5	9,1	9,1	93
	Četvrti kvintil	97,7	24,3	14,6	14,6	97
	Najbogatiji	100,0	23,2	9,1	9,1	83
Ukupno		98,9	18,1	9,8	9,6	459

* MICS Pokazatelj 90

** MICS Pokazatelj 91

Tabela HA.8:

Seksualno ponašanje koje povećava rizik od infekcije HIV-om

Postotak mladih žena starosti 15-19 godina koje su imale polni odnos prije 15. godine života, postotak mladih žena starosti 20-24 godine koje su imale polni odnos prije 18. godine života, i postotak mladih žena starosti 15-24 godine koje su imale polni odnos sa muškarcem koji je od njih stariji 10 ili više godina, BiH, 2005-2006

		Postotak žena starosti 15-19 godina koje su imale polni odnos prije 15. godine života *	Broj žena starosti 15-19 godina	Postotak žena starosti 20-24 godine koje su imale polni odnos prije 18. godine života	Broj žena starosti 20-24 godine	Postotak onih koje su imale polni odnos sa muškarcem koji je od njih stariji 10 ili više godina u periodu od 12 mjeseci prije istraživanja**	Broj žena koje su imale polni odnos u periodu od 12 mjeseci prije istraživanja
Administrativne regije	F BiH	0,3	430	6,0	483	7,3	252
	RS	1,3	191	11,6	240	11,8	164
	DB	*	9	*	16	*	12
Sredina	Gradska	0,4	251	7,7	248	8,9	121
	Seoska	0,8	380	7,8	491	9,0	307
Dob	15-19	0,6	630	,	0	12,3	70
	20-24	,	0	7,8	739	8,3	358
Obrazovni nivo žene	Bez obrazovanja	*	0	*	1	*	1
	Osnovno	4,3	87	23,4	108	16,4	102
	Srednje	0,0	506	5,9	429	6,7	283
	Više i visoko	*	36	3,3	202	*	43
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	0,7	94	13,5	117	17,4	79
	Drugi kvintil	2,1	109	5,1	167	6,8	101
	Srednji kvintil	0,3	124	6,0	153	3,7	85
	Četvrti kvintil	0,4	148	7,2	150	9,8	104
	Najbogatiji	0,0	157	8,7	153	7,5	59
Ukupno		0,6	630	7,8	739	9,0	428

* MICS Pokazatelj 84

** MICS Pokazatelj 92

Tabela HA.9:

Upotreba kondoma prilikom posljednjeg visokorizičnog polnog odnosa

Postotak mladih žena starosti 15-24 godine koje su imale visokorizičan polni odnos u prethodnoj godini i koje su koristile kondom prilikom posljednjeg visokorizičnog polnog odnosa, BiH, 2005-2006

		Ikad imale polni odnos	Imale polni odnos u posljednjih 12 mjeseci	Broj žena starosti 15-24 godine	Postotak onih koje su imale polni odnos sa partnerom van braka/zajednice*	Broj žena starosti 15-24 godine koje su imale polni odnos u posljednjih 12 mjeseci	Postotak onih koje su koristile kondom prilikom posljednjeg polnog odnosa kojeg su imale sa partnerom van braka/zajednice **	Broj žena starosti 15-24 godine koje su u posljednjih 12 mjeseci imale polni odnos sa partnerom van braka/zajednice
Administrativne regije	FBIH	28,5	27,6	912	17,6	252	68,3	44
	RS	39,0	38,0	432	34,5	164	72,5	57
	DB	*	*	25	*	12	*	9
Sredina	Gradska	25,9	24,3	499	36,3	121	81,9	44
	Seoska	35,7	35,2	871	21,5	307	63,8	66
Dob	15-19	11,2	11,1	630	36,9	70	72,8	26
	20-24	49,9	48,4	739	23,5	358	70,5	84
Obrazovni nivo žene	Bez obrazovanja	*	*	1	*	1	*	0
	Osnovno	54,5	52,2	195	5,3	102	0,0	5
	Srednje	30,5	30,2	935	27,9	283	67,7	79
	Više i visoko	19,9	17,9	238	59,8	43	96,3	25
Kvintili indeksa imovinskog stanja	Najsiromašniji	38,3	37,2	211	12,2	79	46,7	10
	Drugi kvintil	37,1	36,8	275	18,5	101	62,7	19
	Srednji kvintil	30,9	30,8	276	28,4	85	59,2	24
	Četvrti kvintil	36,1	34,8	298	31,3	104	84,3	33
	Najbogatiji	20,7	19,1	309	42,2	59	80,8	25
Ukupno		32,1	31,2	1370	25,7	428	71,0	110

* MICS Pokazatelj 85

** MICS Pokazatelj 83; MDG Pokazatelj 19a

Tabela HA.10:

Porodične prilike djece i djeca bez roditelja

Procentualna distribucija djece starosti 0-17 godina prema porodičnim prilikama, postotak djece starosti 0-17 godina u domaćinstvima koja ne žive sa biološkim roditeljem i postotak djece bez roditelja, BiH, 2005-2006

	Žive sa oba roditelja	Ne žive ni sa jednim roditeljem			Žive samo sa majkom		Žive samo sa ocem		Nemoguće odrediti	Ukupno	Ne živi sa biološkim roditeljem*	Jedan ili oba roditelja mrtva**	Broj djece		
		Samo je otac živ	Samo je majka živa	Oboje živi	Oboje mrtvi	Otac živ	Majka mrtva	Otac mrtav						Majka živa	
Pol															
	Muški	91,5	0,0	0,1	0,1	0,1	2,7	3,8	1,0	0,6	0,1	100,0	0,4	4,6	1974
	Ženski	91,5	0,1	0,0	0,4	0,0	2,9	3,3	0,9	0,9	0,0	100,0	0,5	4,4	1861
Administrativne regije	FBIH	91,4	0,0	0,0	0,4	0,1	2,6	3,8	0,9	0,7	0,1	100,0	0,5	4,6	2530
	RS	91,2	0,2	0,2	0,0	0,0	3,5	3,1	1,0	0,8	0,0	100,0	0,4	4,3	1217
	DB	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,6	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	2,6	87
Sredina	Gradska	89,8	0,0	0,2	0,2	0,2	4,7	3,4	1,1	0,2	0,2	100,0	0,6	4,0	1296
	Seoska	92,3	0,1	0,0	0,3	0,0	1,8	3,6	0,8	1,0	0,0	100,0	0,4	4,7	2539
	0-4 godine	96,6	0,0	0,0	0,1	0,0	2,1	,6	0,5	0,0	0,1	100,0	0,2	,6	953
	5-9 godina	93,8	0,2	0,2	0,4	0,0	3,0	,9	0,7	0,9	0,0	100,0	0,7	2,1	1064
	10-14 godina	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	5,5	1,1	0,5	0,0	100,0	0,1	6,1	1140
	15-17 godina	83,5	0,0	0,1	0,7	0,3	3,2	8,7	1,4	1,9	0,3	100,0	1,1	10,9	677
Dob	Najsiromašnij	89,1	0,0	0,1	0,4	0,0	3,3	3,8	0,8	2,3	0,0	100,0	0,6	6,3	689
	Drugi kvintil	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	3,3	0,8	0,2	0,0	100,0	0,0	3,6	742
	Srednji kvintil	92,7	0,0	0,0	0,1	0,2	1,8	3,8	0,9	0,4	0,0	100,0	0,3	4,5	796
	Četvrti kvintil	90,4	0,2	0,0	0,7	0,0	4,0	3,1	1,0	0,5	0,0	100,0	1,0	4,0	829
	Najbogatiji	92,3	0,0	0,2	0,0	0,0	2,2	3,7	1,0	0,3	0,3	100,0	0,3	4,2	778
Ukupno		91,5	0,1	0,1	0,3	0,1	2,8	3,6	0,9	0,7	0,1	100,0	0,4	4,5	3834

* MICS Pokazatelj 78

** MICS Pokazatelj 75

DODACI

DODATAK A	
Dizajniranje uzorka	141
DODATAK B	
Spisak osoblja uključenog u istraživanje	145
DODATAK C	
Procjena nivoa grešaka	148
DODATAK D	
Tabele kvaliteta podataka	156
DODATAK E	
MICS pokazatelji: brojnici i nazivnici	169
DODATAK F	
Upitnici	173

Dodatak A - Dizajniranje uzorka

Veličina uzorka i raspodjela uzorka

Dva osnovna ograničenja koja su se pojavila prilikom sprovođenja istraživanja bili su niska stopa nataliteta u BiH i ograničen budžet za istraživanje.

Ciljna veličina uzorka za BiH MICS dobijena na osnovu raspoloživog budžeta je iznosila 6.000 domaćinstava. Standardni dizajn uzorka koji se sprovodi u većini MICS zemalja se pokazao neprikladan za BiH zbog niskog nataliteta u BiH. Ovo je značilo da je bilo potrebno ciljano tražiti domaćinstva sa djecom ispod 5 godina.

Uzorak je zbog toga stratifikovan na domaćinstva sa djecom ispod 5 godina (tip1) i sva ostala domaćinstva (tip 2). Pored toga, odnos veličine dva stratuma nije smio ugroziti procjene pokazatelja koji se tiču drugih ciljnih populacija, kao što su pokazatelji koji se odnose na žene u fertilejnoj dobi.

Kako je ukupna veličina uzorka bila fiksirana na 6.000 domaćinstava, ostalo je da se procijeni veličina stratuma tipa 1. Veličina stratuma tipa 2 se dobila kao razlika ukupne veličine uzorka i veličine stratuma tipa 1.

Za procjenu veličine stratuma tipa 1 kao ključni pokazatelj korištena je prevelenca niskog rasta djece dobi 0-4 godine. Korištena je sljedeća formula za procjenu tražene veličine uzorka za ove pokazatelje:

$$n = \frac{(4(r)(1-r)(f)(1,1))}{(0,12r)^2(p)(n_h)}$$

Gdje je:

- n tražena veličina uzorka, prikazana kao broj domaćinstava
- 4 faktor kojim se postiže 95-postotni nivo povjerenja
- r predviđena ili očekivana vrijednost pokazatelja
- 1,1 neophodni faktor kojim se veličina uzorka povećava za 10% za nedobijeni odgovor
- f skraćena za deff (faktor efekta dizajniranja uzorka)
- 0,12r margina greške koja se toleriše za nivo povjerenja od 95%, definisana kao 12% od r (relativne greške uzorkovanja od r)
- p proporcija ukupne populacije na kojoj je baziran pokazatelj r
- n_h prosječna veličina domaćinstva.

Za kalkulaciju, r (nedovoljni rast) je predviđen da bude 13%. Vrijednost deff (faktor efekta dizajniranja uzorka) je uzeta kao 1,5, na osnovu procjene iz prošlog istraživanja, p (procenat djece dobi 0-4 godine sveukupne populacije domaćinstava sa djecom ispod 5 godina) uzet je kao 23,2%, a za n_h (prosječnu veličinu domaćinstva sa djecom do 5 godina) je uzeto 5 članova.

Kao rezultat ove vježbe, broj domaćinstava iznosio je 2.644. Ovaj broj je zaokružen na 3.000, budući da se time nisu ugrožavale procjene drugih pokazatelja. Na osnovu ovoga takođe je određena veličina stratuma tipa 2 od 3.000 domaćinstava - prema tome, sveukupni zbir od 6.000 domaćinstava je ostao konstantan.

Uzorak za BiH MICS je izabran na nivou države, a osnovni geografski domeni (entiteti) nisu jednako zastupljeni u uzorku.

Budući da u BiH popis stanovništva nije sproveden od 1991. godine, za izbor uzorka je korišten Master uzorak. Master uzorak je ažuriran 2006. godine i sastoji se od 1.500 popisnih krugova koji su sistematski izabrani s jednakom vjerovatnoćom izbora od oko 20.000 popisnih krugova koji pokrivaju čitavu teritoriju države. Iz Master uzorka, s jednakom vjerovatnoćom izbora, sistematski je izabrano 455 popisnih krugova.

Sva domaćinstva iz 455 popisnih krugova su raspoređena na dvije liste domaćinstava. Prva lista (tip 1) je sadržavala sva domaćinstva sa djecom ispod 5 godina, a druga lista je sadržavala sva ostala domaćinstva.

Iz svake liste s jednakom vjerovatnoćom izbora izabrano je po 3.000 domaćinstava. Ovo znači da su sva domaćinstva sa iste liste imala istu vjerovatnoću izbora. Pošto su liste različite, domaćinstva različite veličine, sa različitih lista, imala su i različitu vjerovatnoću izbora.

Na ovaj način je dobijen uzorak koji je samoponderisani na nivou svake liste, ali nije samoponderisani na nivou države.

Broj domaćinstava unutar svakog klastera je nejednak i proporcionalan je veličini klastera.

Domaćinstva na svakoj listi su implicitno stratifikovana, tj. sortirana su po entitetu/distriktu, urbano-ruralnoj klasifikaciji, po redu popisnog kruga unutar opštine i po rednom broju unutar klastera.

Sljedeća tabela pokazuje raspodjelu klastera prema domenima uzorka.

Tabela SD.1:
Raspodjela klastera (primarne jedinice uzorka) koji su ušli u uzorak prema domenima i pod-domenima uzorka

Regija	Broj klastera		
	Gradsko	Ostalo	Ukupno
Unsko-sanski	8	20	28
Posavski	1	4	5
Tuzlanski	13	30	43
Zeničko-dobojski	18	31	49
Bosansko-podrinjski	1	3	4
Srednje-bosanski	6	21	27
Hercegovačko-neretvanski	7	19	26
Zapadno-hercegovački	1	9	10
Sarajevo	47	4	51
Herceg-bosanski	2	10	12
Ukupno FBiH	104	151	255
Krajina	24	60	84
Posavina	3	16	19
Podrinje i SRR	13	39	52
Hercegovina	2	11	13
Ukupno Republika Srpska	42	126	168
Distrikt Brčko	9	11	20
UKUPNO BIH	155	288	443*

* 12 popisnih krugova nije ušlo u uzorak

Okvir uzorka i selekcija klastera

Zadnji popis stanovništva u BiH je održan 1991. godine, nakon čega je nastupio rat u BiH koji je trajao od 1992. do 1996. godine. Pored velikih razaranja, rat je prouzrokovao velike demografske promjene i pomjeranje stanovništva. Zbog političke situacije u BiH koja nije pogodovala provođenju popisa stanovništva, 2001. godine nije sproveden popis stanovništva u BiH.

Zbog ovakve situacije u BiH pristupilo se izradi Master uzorka, koji bi poslužio kao osnova za izbor uzorka za društvene ankete. Master uzorak se sastoji od 1.500 popisnih krugova, sistematski izabranih sa liste od oko 20.000 popisnih krugova iz popisa iz 1991., koji geografski pokrivaju čitavu teritoriju BiH. Razlog za sistematski, a ne PPS izbor popisnih krugova bio je taj što je veličina popisnog kruga zastarjela od 1991. godine.

Popisni krugovi predstavljaju klaster u BiH MICS anketi.

Nakon odabira uzorka od 1.500 popisnih krugova, statistički sistem BiH, koji se sastoji od Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Republičkog zavoda za statistiku RS, izvršio je popisivanje domaćinstava unutar ovih popisnih krugova.

Na ovaj način je dobijena lista od 79.629 stambenih jedinica, od čega je u 67.699 domaćinstava izvršeno potpuno anketiranje. Upitnik koji je korišten za ažuriranje master uzorka sadržavao je pitanje o starosti svih članova domaćinstva, pa su se na taj način mogla odrediti domaćinstva koja imaju djecu do 5 godina starosti.

Odabir domaćinstava

Odabir domaćinstava je izvršen u Direkciji za ekonomsko planiranje BiH, koja je koordinirala istraživanje na nivou BiH.

Domaćinstva su numerisana od 1 do n na obje liste. Na svakoj listi je sistematskom procedurom odabira izvršen odabir po 3.000 domaćinstava. Kao što je već rečeno, domaćinstva na svakoj listi su implicitno stratifikovana, tj. sortirana su po entitetu/distriktu, urbano-ruralnoj klasifikaciji, po redu popisnog kruga unutar opštine i po rednom broju unutar klastera.

Izračunavanje pondera (težine) uzorka

BiH MICS uzorak nije samo-ponderisan. Bitno je da su raspodjelom jednakog broja domaćinstava u oba stratuma dobijene različite proporcije uzoraka u stratumima, s obzirom na promjenljivu veličinu stratuma, te su ove težine uzorka korištene u daljim analizama podataka dobijenih istraživanjem.

Najvažnija komponenta pondera (težine) je recipročna vrijednost proporcije uzorka korištene u odabiru domaćinstava u tom određenom domenu uzorka:

$$W_h = 1 / f_h$$

Član f_h , proporcije uzorka h -tog stratuma, je proizvod vjerovatnoća odabira na svakom nivou za oba stratuma uzorka:

$$f_h = P1_h * P2_h * P3_h$$

gdje je P_{ih} vjerovatnoća odabira jedinice uzorka na i -tom nivou za h -ti stratum uzorka.

Druga komponenta koja treba da se uzme u obzir za izračunavanje pondera uzorka je nivo nedobijenih odgovora za domaćinstva kao i pojedinačne intervjuje. Korekcija nedobijenih odgovora za domaćinstva je jednaka obrnutoj vrijednosti RR :

$$RR = \text{Broj intervjuisanih domaćinstava} / \text{Ukupan broj domaćinstava}$$

Nakon završetka rada na terenu, određene su stope ostvarenih anketa za svaki stratum uzoraka. Ove stope su korištene da bi se prilagodili ponderi uzorka za svaku grupu. Stope odgovora BiH MICS istraživanja prikazane su u tabeli HH.1 ovog izvještaja.

Slično tome, podešavanje za nedobijeni intervju na pojedinačnom nivou (žene i djeca ispod pet godina starosti) odgovara obrnutoj vrijednosti RR :

$$RR = \text{Broj upitnika popunjenih od strane žena (ili djece ispod pet godina)} / \text{Ukupan broj upitnika za žene (ili djecu ispod pet godina)}$$

Broj žena i djece ispod pet godina pogodnih za anketiranje dobijen je na osnovu liste članova domaćinstva u upitniku, u domaćinstvima u kojima su obavljani intervjui.

Nepodešeni ponderi za domaćinstva su dobijeni množenjem navedenih faktora za oba stratuma. Ovi ponderi su nakon toga standardizovani (ili normalizovani) u cilju dobijanja uzorka veličine jednake veličini uzorka na nivou države.

Normalizacija je urađena množenjem gore pomenutih nepodešenih pondera proporcijom broja već anketiranih domaćinstava i ukupnog nepodešenog ponderisanog broja domaćinstava. Slična procedura standardizacije je izvršena kod upitnika za žene i djecu ispod pet godina starosti. Podešeni (normalizovani) ponderi variraju između 0,250432 i 5,943121 u 455 popisnih krugova.

Tabela SD.2:

Podešeni (normalizovani) ponderi prema stratumima uzorka

Stratum	Ponder za		
	Domaćinstva	Žene	Djecu
Tip 1	0,250432	0,314019	0,843228
Tip 2	1,758537	12,231941	5,943121

Ponderi se nalaze u prilogu svakog seta podataka, a analize su obavljane ponderisanjem svakog domaćinstva, žena i djece do 5 godina ovim ponderom uzorka.

Dodatak B - Spisak osoblja uključenog u istraživanje MICS3 BiH

Koordinacija BiH MICS3

(abecednim redom)

1. Jokić dr. Irena, koordinator projekta
2. Lolić dr. Amela, koordinator projekta
3. Memić Fahrudin, dizajniranje uzorka i koordinator za unos podataka, DEP BiH
4. Pilav dr. Aida, koordinator projekta
5. Stijak Miroslav, koordinator projekta
6. Vuković Azemina, DEP BiH, koordinator projekta

Članovi upravnog odbora MICS3

(abecednim redom)

1. Gujić dr. Adi, Ministarstvo zdravstva FBiH
2. Latinović dr. Milan, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS
3. Lolić dr. Amela, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS
4. Milinović Zdenko, Agencija za statistiku BiH
5. Stijak Miroslav, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS
6. Vučina prim.dr. Zlatko, Zavod za javno zdravstvo FBiH
7. Vuković Azemina, DEP BiH

Autori izvještaja

(abecednim redom)

1. Jokić dr. Irena
2. Lolić dr. Amela
3. Memić Fahrudin
4. Nikšić doc.dr. Dragana
5. Pilav dr. Aida
6. Prodanović doc.dr. Nenad
7. Stijak Miroslav
8. Vuković Azemina

Dizajniranje uzorka:

1. Memić Fahrudin

Supervizori/Urednici RS:

1. Despotović Slobodanka
2. Kasapović Marijana
3. Sopka Slađana
4. Šeranić Vanja

Supervizori/Urednici FBiH:

1. Gusinac-Škopo dr. Alma, glavni supervizor i supervizor za terenski rad, kanton Sarajevo
2. Imamović dr. Enida, glavni supervizor i supervizor za terenski rad Bosansko Podrinjski kanton
3. Bešlagić prof. dr. Zijad, supervizor za terenski rad, kanton Tuzla
4. Lucić Ružica, viši sanitarni tehničar, supervizor za terenski rad, Posavski kanton
5. Sivić dr. Suad, supervizor za terenski rad, Zeničko-dobojski kanton
6. Suljić Jasna, medicinsko-laboratorijski inženjer, supervizor za terenski rad, Unsko-sanski kanton
7. Živanović dr. Amra, supervizor za terenski rad, Srednjobosanski kanton
8. Zeljko dr. Marija, supervizor za terenski rad, Hercegovačko-neretvanski kanton, Zapadno-hercegovački kanton i kanton 10

Terenski rad:

Federacija Bosne i Hercegovine

1. Babić Olga
2. Bešić Azemina
3. Bilandžija Dženeta
4. Ciganović Mirjana
5. Čamdžić Hanumica
6. Đulić Hasija
7. Hrnjičić Tidža
8. Hadžibegović Selma
9. Jakupović Sabina
10. Lojo Tifa
11. Lokmić Belma
12. Mahmutović Nesiba
13. Mahmutović Azra
14. Mehić Senada
15. Mujkić Melita
16. Novak-Alić Jasmina
17. Primeća Hajrija
18. Pleh Edina
19. Pralaš Katica
20. Rizvić Ramiza
21. Rošić Maida
22. Šuman Arijana
23. Vrčić Elmedina

Unos podataka:

1. Hadžović Mirsada, FBiH
2. Memić Dina, FBiH
3. Spahić Azra, FBiH
4. Preradović Aleksandar, RS
5. Sopka Zoran, RS

Republika Srpska

1. Berić Drenka
2. Bundalo Mirjana
3. Dakić Zorica
4. Dimitrieski Milka
5. Marić Dragica
6. Milošević Milja
7. Pavlović Tatjana
8. Radović Irina
9. Ratković Dragana
10. Sekulić Maja
11. Štrbac Radojka
12. Todorović Branislava
13. Vukašinović Ljubinka

Finansijska obrada:

1. Bičakčić Mira, FBiH
2. Latinović Nevenka, RS

Dodatak C- Procjena nivoa grešaka

Uzorak ispitanika odabranih za MICS studiju u BiH je samo jedan od uzoraka koji je mogao biti odabran iz iste populacije, koristeći isti dizajn i veličinu. Svaki od ovih uzoraka proizveo bi rezultate koji bi se donekle razlikovali od rezultata odabranog uzorka. Greške u uzorkovanju predstavljaju mjeru varijabilnosti između svih mogućih uzoraka. Opseg varijabilnosti nije u potpunosti poznat, ali može biti statistički procijenjen na osnovu rezultata istraživanja.

Sljedeće mjere grešaka u uzorkovanju predstavljene su u ovom dodatku za svaki od odabranih pokazatelja:

- Standardna greška (se): Greške uzorkovanja su često mjerene u terminima standardnih grešaka za određene pokazatelje (srednje vrijednosti, omjeri itd.). Standardna greška je kvadratni korijen varijance. Za izračunavanje standardnih grešaka korištena je Taylor-ova metoda linearizacije.
- Koeficijent varijacije (se/r) je omjer standardne greške prema vrijednosti pokazatelja.
- Efekat dizajna (deff) je omjer stvarne varijance pokazatelja, unutar metoda uzorkovanja korištenog u istraživanju, prema varijanci izračunatoj pod pretpostavkom jednostavnog slučajnog uzorka. Kvadratni korijen efekta dizajna (deft) koristi se da pokaže efikasnost dizajna uzorka. Vrijednost deft od 1,0 ukazuje na to da je dizajnirani uzorak efikasan koliko i jednostavan slučajni uzorak, dok deft vrijednost iznad 1,0 ukazuje na povećanje standardne greške zbog korištenja složenijeg dizajna uzorka.
- Intervali povjerenja su izračunati da bi se pokazali intervali unutar kojih se može razumno očekivati da stvarne vrijednosti za populaciju padnu. Za bilo kakvu statističku procjenu na osnovu istraživanja, statistička vrijednost će pasti unutar plus ili minus dvije standardne greške ($p + 2.se$ ili $p - 2.se$) u 95% svih mogućih uzoraka identične veličine i dizajna.

Za izračunavanje nivoa grešaka uzorka MICS podataka, korišten je programski paket STATA 7.0. Rezultati su prikazani u tabelama koje slijede, a uključeni su ponderisani i neponderisani imenitelji za svaki pokazatelj.

Nivoi greške su izračunati za pokazatelje od primarnog značaja, na nivou države, na nivou regija kao i za gradske i seoske sredine. Tri odabrana pokazatelja baziraju se na podacima o domaćinstvima, 8 se bazira na podacima o članovima domaćinstava, 11 na podacima o ženama, a 10 se bazira na podacima o djeci ispod 5 godina starosti. Svi pokazatelji su predstavljeni u obliku omjera. Tabela SE.1 prikazuje listu pokazatelja za koje su izračunati nivoi grešaka u uzorku, uključujući osnovnu populaciju (imenitelj) za svaki pokazatelj.

Tabele od SE.2 do SE.7 prikazuju kalkulacije nivoa greške.

Tabela SE.1:

Pokazatelji odabrani za izračunavanje grešaka u uzorkovanju

Spisak pokazatelja odabranih za izračunavanje grešaka u uzorkovanju, i osnovne populacije (imenitelji) za svaki pokazatelj, BiH, 2005-2006

MICS Pokazatelj	Osnovna populacija	
DOMAĆINSTVA		
74	Disciplinovanje djece	Odabrana djeca uzrasta 2-14 godina
ČLANOVI DOMAĆINSTVA		
11	Upotreba poboljšanih izvora pitke vode	Svi članovi domaćinstva
12	Upotreba poboljšanih sanitacija	Svi članovi domaćinstva
55	Neto stopa pohađanja osnovne škole	Djeca osnovnoškolskog uzrasta
56	Neto stopa pohađanja srednje škole	Djeca srednjoškolskog uzrasta
59	Stopa završavanja osnovne škole	Djeca uzrasta predviđenog za završetak osnovne škole
71	Dječiji rad	Djeca uzrasta 5-14 godina
75	Prevalenca djece bez roditelja	Djeca do 18 godina
76	Prevalenca ugrožene djece	Djeca do 18 godina
ŽENE		
4	Pomoć stručnog lica pri porođaju	Žene starosti 15-49 godina koje su rodile živo dijete u posljednje 2 godine
20	Prenatalna zaštita	Žene starosti 15-49 godina koje su rodile živo dijete u posljednje 2 godine
21	Prevalenca kontracepcije	Žene starosti 15-49 godina koje su trenutno udate/žive u zajednici
60	Pismenost odraslih	Žene starosti 15-24 godine
67	Brak prije 18. godine	Žene starosti 20-49 godine
82	Sveobuhvatno znanje među mladim ljudima o prevenciji HIV-a	Žene starosti 15-24 godine
83	Upotreba kondoma sa povremenim partnerima	Žene starosti 15-24 godine koje su imale polni odnos sa povremenim partnerima u posljednjih 12 mjeseci
84	Dob u vrijeme prvog polnog odnosa među mladima	Žene starosti 15-24 godine
86	Stavovi prema ljudima sa HIV/AIDS-om	Žene starosti 15-49 godina
88	Žene testirane na HIV	Žene starosti 15-49 godina
89	Znanje o prenošenju HIV-a sa majke na dijete	Žene starosti 15-49 godina
DJECA MLAĐA OD 5 GODINA		
6	Prevalenca pothranjenosti	Djeca mlađa od 5 godina
25	Pokrivenost imunizacijom protiv tuberkuloze	Djeca uzrasta 12-23 mjeseca
26	Pokrivenost imunizacijom protiv dječije paralize	Djeca uzrasta 12-23 mjeseca
27	Pokrivenost DTP imunizacijom	Djeca uzrasta 12-23 mjeseca
28	Pokrivenost imunizacijom protiv malih boginja	Djeca uzrasta 12-23 mjeseca
31	Potpuno imunizirana djeca	Djeca uzrasta 12-23 mjeseca
22	Liječenje antibioticima u slučaju sumnje na upalu pluća	Djeca mlađa od 5 godina sa sumnjom na upalu pluća u posljednje 2 sedmice
35	Primljena ORT ili povećan unos tečnosti, te nastavljeno hranjenje	Djeca mlađa od 5 godina sa dijarejom u posljednje 2 sedmice
46	Podrška učenju	Djeca mlađa od 5 godina
62	Registracija rođenja	Djeca mlađa od 5 godina

Tabela SE.2:
Greške u uzorkovanju: Ukupni uzorak

Standardne greške, koeficijent varijacije, faktori efekta dizajniranja uzorka (deff), kvadratni korijen faktora efekta dizajniranja uzorka (deft) i intervali povjerenja za odabrane pokazatelje, BiH, 2005-2006.

Tabela	Vrijednost (r)	Standardna greška (se)	Koeficijent varijacije (se/r)	Faktori efekta dizajniranja uzorka (deff)	Kvadratni korijen faktora efekta dizajniranja uzorka (deft)	Ponderisani broj	Neponderisani broj	Intervali povjerenja		
								r-2se	r+2se	
DOMAĆINSTVA										
Disciplinovanje djece	CP.4	0,356	0,019	0,054	4,726	2,174	1764,074	2907	0,318	0,394
ČLANOVI DOMAĆINSTVA										
Upotreba poboljšanih izvora pitke vode	EN.1	0,987	0,003	0,003	4,901	2,214	17425,65	5549	0,981	0,994
Upotreba poboljšanih sanitacija	EN.5	0,930	0,008	0,008	4,799	2,191	17425,65	5549	0,915	0,945
Dječiji rad	CP.2	0,053	0,009	0,171	4,563	2,136	2204,045	2791	0,035	0,071
Prevalenca djece bez roditelja	HA.10	0,045	0,005	0,118	4,316	2,077	3834,361	6561	0,034	0,055
ŽENE										
Pomoć stručnog lica pri porođaju	RH.5	0,996	0,002	0,002	1,596	1,263	458,8006	1174	0,991	1,000
Prenatalna zaštita	RH.3	0,989	0,005	0,005	3,112	1,764	458,8006	1174	0,978	1,000
Prevalenca kontracepcije	RH.1	0,357	0,018	0,052	5,587	2,364	3153,108	3793	0,321	0,393
Pismenost odraslih	ED.8	0,845	0,016	0,019	2,562	1,601	1369,688	1253	0,813	0,877
Brak prije 18. godine	CP.5	0,101	0,007	0,068	2,308	1,519	4259,518	4458	0,087	0,114
Sveobuhvatno znanje među mladim ljudima o prevenciji HIV-a	HA.3	0,390	0,016	0,041	5,283	2,299	4889,998	4890	0,359	0,422
Upotreba kondoma sa povremenim partnerima	HA.9	0,710	0,070	0,099	1,492	1,221	109,9255	63	0,569	0,852
Dob u vrijeme prvog polnog odnosa među mladima	HA.8	0,006	0,004	0,625	1,020	1,010	630,4801	432	-0,001	0,013
Stavovi prema ljudima sa HIV/AIDS-om	HA.5	0,358	0,015	0,043	4,870	2,207	4772,111	4765	0,328	0,388
Žene testirane na HIV	HA.6	0,026	0,003	0,124	1,994	1,412	4889,998	4890	0,019	0,032
Znanje o prenošenju HIV-a sa majke na dijete	HA.4	0,691	0,016	0,024	6,129	2,476	4889,998	4890	0,659	0,723
DJECA MLAĐA OD 5 GODINA										
Liječenje antibioticima u slučaju sumnje na upalu pluća	CH.7	0,731	0,059	0,080	2,398	1,549	125,722	137	0,614	0,848
Primljena ORT ili povećan unos tečnosti, te nastavljeno hranjenje	CH.5	0,525	0,057	0,108	1,996	1,413	151,0999	155	0,412	0,638
Podrška učenju	CD.1	0,756	0,019	0,026	6,456	2,541	3187,157	3187	0,718	0,794
Registracija rođenja	CP.1	0,995	0,002	0,002	3,027	1,740	3187,157	3187	0,991	0,999

Tabela SE.3:

Greške u uzorkovanju: Gradske sredine

Standardne greške, koeficijent varijacije, faktori efekta dizajniranja uzorka (deff), kvadratni korijen faktora efekta dizajniranja uzorka (deft) i intervali povjerenja za odabrane pokazatelje, BiH/gradske sredine, 2005-2006.

Tabela	Vrijednost (r)	Standardna greška (se)	Koeficijent varijacije (se/r)	Faktori efekta dizajniranja uzorka (deff)	Kvadratni korijen faktora efekta dizajniranja uzorka (deft)	Ponderisani broj	Neponderisani broj	Intervali povjerenja		
								r-2se	r+2se	
DOMAĆINSTVA										
Disciplinovanje djece	CP.4	0,358	0,034	0,095	5,228	2,286	626,9795	974	0,291	0,425
ČLANOVI DOMAĆINSTVA										
Upotreba poboljšanih izvora pitke vode	EN.1	0,994	0,003	0,003	3,057	1,748	6160,563	1995	0,988	1,000
Upotreba poboljšanih sanitacija	EN.5	0,989	0,005	0,005	3,785	1,946	6160,563	1995	0,979	0,998
Dječiji rad	CP.2	0,032	0,012	0,389	4,767	2,183	755,5015	885	0,008	0,056
Prevalenca djece bez roditelja	HA.10	0,040	0,009	0,228	4,748	2,179	1295,798	2097	0,022	0,057
ŽENE										
Pomoć stručnog lica pri porođaju	RH.5	0,995	0,003	0,003	0,777	0,882	134,458	361	0,989	1,002
Prenatalna zaštita	RH.3	0,974	0,017	0,018	4,086	2,022	134,458	361	0,940	1,000
Prevalenca kontracepcije	RH.1	0,290	0,028	0,096	4,938	2,222	1092,879	1251	0,235	0,344
Pismenost odraslih	ED.8	0,776	0,031	0,040	2,586	1,608	498,6941	391	0,715	0,838
Brak prije 18. godine	CP.5	0,051	0,007	0,148	1,932	1,390	1584,196	1533	0,036	0,065
Sveobuhvatno znanje među mladim ljudima o prevenciji HIV-a	HA.3	0,437	0,029	0,066	6,291	2,508	1834,947	1678	0,380	0,494
Upotreba kondoma sa povremenim partnerima	HA.9	*								
Dob u vrijeme prvog polnog odnosa među mladima	HA.8	0,004	0,003	0,746	0,360	0,600	250,7504	145	0,000	0,009
Stavovi prema ljudima sa HIV/AIDS-om	HA.5	0,391	0,026	0,068	5,299	2,302	1814,927	1657	0,339	0,443
Žene testirane na HIV	HA.6	0,035	0,006	0,168	1,848	1,359	1834,947	1678	0,023	0,046
Znanje o prenošenju HIV-a sa majke na dijete	HA.4	0,721	0,025	0,035	5,806	2,410	1834,947	1678	0,671	0,770
DJECA MLADJA OD 5 GODINA										
Liječenje antibioticima u slučaju sumnje na upalu pluća	CH.7	(0,762)	0,071	0,093	1,064	1,031	35,41558	42	0,621	0,903
Primljena ORT ili povećan unos tečnosti, te nastavljeno hranjenje	CH.5	0,421	0,090	0,213	1,825	1,351	54,04764	52	0,243	0,600
Podrška učenju	CD.1	0,847	0,024	0,029	4,615	2,148	1007,989	1020	0,800	0,895
Registracija rođenja	CP.1	0,991	0,006	0,006	4,143	2,035	1007,989	1020	0,979	1,003

Tabela SE.4:
Greške u uzorkovanju: Seoske sredine

Standardne greške, koeficijent varijacije, faktori efekta dizajniranja uzorka (deff), kvadratni korijen faktora efekta dizajniranja uzorka (deft) i intervali povjerenja za odabrane pokazatelje, BiH/seoske sredine, 2005-2006.

Tabela	Vrijednost (r)	Standardna greška (se)	Koeficijent varijacije (se/r)	Faktori efekta dizajniranja uzorka (deff)	Kvadratni korijen faktora efekta dizajniranja uzorka (deft)	Ponderisani broj	Neponderisani broj	Intervali povjerenja		
								r-2se	r+2se	
DOMAĆINSTVA										
Disciplinovanje djece	CP.4	0,355	0,023	0,065	4,408	2,099	1137,095	1933	0,309	0,400
ČLANOVI DOMAĆINSTVA										
Upotreba poboljšanih izvora pitke vode	EN.1	0,984	0,005	0,005	5,292	2,300	11265,09	3554	0,974	0,993
Upotreba poboljšanih sanitacija	EN.5	0,898	0,011	0,012	4,590	2,142	11265,09	3554	0,877	0,919
Dječiji rad	CP.2	0,064	0,012	0,188	4,419	2,102	1448,543	1906	0,040	0,087
Prevalenca djece bez roditelja	HA.10	0,047	0,007	0,139	4,162	2,040	2538,563	4464	0,034	0,060
ŽENE										
Pomoć stručnog lica pri porođaju	RH.5	0,996	0,003	0,003	2,008	1,417	324,3426	813	0,990	1,000
Prenatalna zaštita	RH.3	0,995	0,002	0,002	0,805	0,897	324,3426	813	0,991	0,999
Prevalenca kontracepcije	RH.1	0,3928	0,0233	0,0592121	5,61855	2,370348	2060,229	2542	0,3471	0,4384
Pismenost odraslih	ED.8	0,885	0,018	0,021	2,649	1,628	870,994	862	0,849	0,921
Brak prije 18. godine	CP.5	0,131	0,010	0,073	2,262	1,504	2675,322	2925	0,112	0,150
Sveobuhvatno znanje među mladim ljudima o prevenciji HIV-a	HA.3	0,362	0,019	0,051	4,549	2,133	3055,052	3212	0,326	0,399
Upotreba kondoma sa povremenim partnerima	HA.9	(0,638)	0,104	0,163	1,737	1,318	65,94856	39	0,429	0,846
Dob u vrijeme prvog polnog odnosa među mladima	HA.8	0,008	0,006	0,792	1,237	1,112	379,7297	287	0,000	0,019
Stavovi prema ljudima sa HIV/AIDS-om	HA.5	0,337	0,018	0,055	4,467	2,114	2957,184	3108	0,301	0,374
Žene testirane na HIV	HA.6	0,020	0,004	0,187	2,213	1,488	3055,052	3212	0,013	0,028
Znanje o prenošenju HIV-a sa majke na dijete	HA.4	0,673	0,021	0,031	6,075	2,465	3055,052	3212	0,632	0,715
DJECA MLAĐA OD 5 GODINA										
Liječenje antibioticima u slučaju sumnje na upalu pluća	CH.7	0,719	0,077	0,107	2,886	1,699	90,30644	95	0,566	0,873
Primljena ORT ili povećan unos tečnosti, te nastavljeno hranjenje	CH.5	0,583	0,049	0,084	0,969	0,984	97,05227	103	0,486	0,680
Podrška učenju	CD.1	0,713	0,025	0,036	6,882	2,623	2179,168	2167	0,663	0,763
Registracija rođenja	CP.1	0,997	0,001	0,001	1,286	1,134	2179,168	2167	0,995	1,000

Table SE.5:
Greške u uzorkovanju: FBiH

Standardne greške, koeficijent varijacije, faktori efekta dizajniranja uzorka (deff), kvadratni korijen faktora efekta dizajniranja uzorka (deft) i intervali povjerenja za odabrane pokazatelje, BiH/FBiH, 2005-2006.

Tabela	Vrijednost (r)	Standardna greška (se)	Koeficijent varijacije (se/r)	Faktori efekta dizajniranja uzorka (deff)	Kvadratni korijen faktora efekta dizajniranja uzorka (deft)	Ponderisani broj	Neponderisani broj	Intervali povjerenja		
								r-2se	r+2se	
DOMAĆINSTVA										
Disciplinovanje djece	CP.4	0,336	0,024	0,071	4,922	2	1166,288	1893	0,289	0,383
ČLANOVI DOMAĆINSTVA										
Upotreba poboljšanih izvora pitke vode	EN.1	0,995	0,002	0,002	4,280	2,069	10718,37	3413	0,990	1,000
Upotreba poboljšanih sanitacija	EN.5	0,930	0,010	0,011	5,190	2,278	10718,37	3413	0,911	0,950
Dječiji rad	CP.2	0,058	0,012	0,205	4,759	2,182	1452,655	1808	0,035	0,081
Prevalenca djece bez roditelja	HA.10	0,046	0,006	0,132	3,686	1,920	2529,958	4255	0,034	0,059
ŽENE										
Pomoć stručnog lica pri porođaju	RH.5	0,995	0,004	0,004	1,750	1,323	289,8779	746	0,988	1,000
Prenatalna zaštita	RH.3	0,986	0,008	0,008	3,620	1,903	289,8779	746	0,970	1,000
Prevalenca kontracepcije	RH.1	0,336	0,023	0,067	5,589	2,364	2030,431	2441	0,291	0,380
Pismenost odraslih	ED.8	0,817	0,022	0,027	2,669	1,634	912,449	823	0,774	0,860
Brak prije 18. godine	CP.5	0,098	0,008	0,083	2,188	1,479	2768,943	2875	0,082	0,114
Sveobuhvatno znanje među mladim ljudima o prevenciji HIV-a	HA.3	0,416	0,020	0,047	5,029	2,243	3198,785	3175	0,378	0,455
Upotreba kondoma sa povremenim partnerima	HA.9	(0,683)	0,122	0,178	1,708	1,307	44,29099	25	0,439	0,928
Dob u vrijeme prvog polnog odnosa među mladima	HA.8	0,003	0,002	0,610	0,320	0,566	429,842	300	0,000	0,006
Stavovi prema ljudima sa HIV/AIDS-om	HA.5	0,378	0,020	0,052	5,192	2,279	3106,323	3076	0,339	0,417
Žene testirane na HIV	HA.6	0,0163	0,0032	0,1978152	2,0682	1,438122	3198,785	3175	0,0099	0,0226
Znanje o prenošenju HIV-a sa majke na dijete	HA.4	0,703	0,019	0,027	5,700	2,387	3198,785	3175	0,666	0,741
DJECA MLAĐA OD 5 GODINA										
Liječenje antibioticima u slučaju sumnje na upalu pluća	CH.7	0,815	0,040	0,050	1,066	1,033	91,10915	102	0,735	0,895
Primljena ORT ili povećan unos tečnosti, te nastavljeno hranjenje	CH.5	0,542	0,063	0,117	1,668	1,291	101,2684	108	0,416	0,667
Podrška učenju	CD.1	0,702	0,027	0,039	7,330	2,707	2082,999	2059	0,649	0,755
Registracija rođenja	CP.1	0,994	0,003	0,003	3,294	1,815	2082,999	2059	0,987	1,000

Table SE.6:
Greške u uzorkovanju: Republika Srpska

Standardne greške, koeficijent varijacije, faktori efekta dizajniranja uzorka (deff), kvadratni korijen faktora efekta dizajniranja uzorka (deft) i intervali povjerenja za odabrane pokazatelje, BiH/RS, 2005-2006.

Tabela	Vrijednost (r)	Standardna greška (se)	Koeficijent varijacije (se/r)	Faktori efekta dizajniranja uzorka (deff)	Kvadratni korijen faktora efekta dizajniranja uzorka (deft)	Ponderisani broj	Neponderisani broj	Intervali povjerenja		
								r-2se	r+2se	
DOMAĆINSTVA										
Disciplinovanje djece	CP.4	0,399	0,035	0,088	4,740	2,177	555,865	955,000	0,330	0,469
ČLANOVI DOMAĆINSTVA										
Upotreba poboljšanih izvora pitke vode	EN.1	0,973	0,008	0,008	5,007	2,238	6323,856	2019	0,957	0,989
Upotreba poboljšanih sanitacija	EN.5	0,926	0,012	0,013	4,206	2,051	6323,856	2019	0,902	0,949
Dječiji rad	CP.2	0,047	0,014	0,306	3,993	1,998	690,1246	913	0,019	0,075
Prevalenca djece bez roditelja	HA.10	0,043	0,011	0,253	5,959	2,441	1217,304	2175	0,021	0,064
ŽENE										
Pomoć stručnog lica pri porođaju	RH.5	0,998	0,002	0,002	0,812	0,901	156,8886	408	0,994	1,000
Prenatalna zaštita	RH.3	0,994	0,003	0,004	0,821	0,906	156,8886	408	0,987	1,000
Prevalenca kontracepcije	RH.1	0,407	0,033	0,082	5,772	2,403	1052,468	1275	0,342	0,472
Pismenost odraslih	ED.8	0,906	0,022	0,025	2,328	1,526	431,7795	410	0,862	0,950
Brak prije 18. godine	CP.5	0,107	0,013	0,120	2,514	1,585	1399,023	1493	0,082	0,132
Sveobuhvatno znanje među mladim ljudima o prevenciji HIV-a	HA.3	0,352	0,028	0,081	5,650	2,377	1590,419	1620	0,296	0,408
Upotreba kondoma sa povremenim partnerima	HA.9	(0,725)	0,092	0,126	1,346	1,160	56,70677	34	0,541	0,909
Dob u vrijeme prvog polnog odnosa među mladima	HA.8	0,013	0,012	0,875	1,350	1,162	191,3962	127	0,000	0,036
Stavovi prema ljudima sa HIV/AIDS-om	HA.5	0,330	0,025	0,075	4,355	2,087	1564,993	1594	0,282	0,379
Žene testirane na HIV	HA.6	0,036	0,007	0,181	1,951	1,397	1590,419	1620	0,023	0,049
Znanje o prenošenju HIV-a sa majke na dijete	HA.4	0,660	0,031	0,048	6,972	2,641	1590,419	1620	0,598	0,722
DJECA MLADA OD 5 GODINA										
Liječenje antibioticima u slučaju sumnje na upalu pluća	CH.7	(0,499)	0,117	0,235	2,015	1,419	33,76964	34	0,266	0,733
Primljena ORT ili povećan unos tečnosti, te nastavljeno hranjenje	CH.5	(0,416)	0,092	0,220	1,424	1,193	40,51547	42	0,235	0,598
Podrška učenju	CD.1	0,849	0,020	0,024	3,299	1,816	1030,594	1071	0,809	0,889
Registracija rođenja	CP.1	0,998	0,001	0,001	0,849	0,922	1030,594	1071	0,996	1,000

Table SE.7:
Greške u uzorkovanju: Distrikt Brčko

Standardne greške, koeficijent varijacije, faktori efekta dizajniranja uzorka (deff), kvadratni korijen faktora efekta dizajniranja uzorka (deft) i intervali povjerenja za odabrane pokazatelje, BiH/ Distrikt Brčko, 2005-2006.

Tabela	Vrijednost (r)	Standardna greška (se)	Koeficijent varijacije (se/r)	Faktori efekta dizajniranja uzorka (deff)	Kvadratni korijen faktora efekta dizajniranja uzorka (deft)	Ponderisani broj	Neponderisani broj	Intervali povjerenja		
								r-2se	r+2se	
DOMAĆINSTVA										
Disciplinovanje djece	CP.4	0,347	0,062	0,177	1,154	1,074	41,921	59,000	0,226	0,468
ČLANOVI DOMAĆINSTVA										
Upotreba poboljšanih izvora pitke vode	EN.1	1,000	0,000	0,000	,	,	383,4241	117	1,000	1,000
Upotreba poboljšanih sanitacija	EN.5	0,997	0,003	0,003	0,414	0,644	383,4241	117	0,990	1,000
Dječiji rad	CP.2	0,000	0,000	,	,	61,26529	70	0,000	0,000	
Prevalenca djece bez roditelja	HA.10	0,026	0,018	0,700	1,945	1,395	87,09838	131	0,000	0,062
ŽENE										
Pomoć stručnog lica pri porođaju	RH.5	*								
Prenatalna zaštita	RH.3	*								
Prevalenca kontracepcije	RH.1	0,231	0,061	0,267	1,798	1,341	70,20959	77	0,110	0,351
Pismenost odraslih	ED.8	*								
Brak prije 18. godine	CP.5	0,097	0,052	0,537	2,974	1,725	91,55314	90	0,000	0,200
Sveobuhvatno znanje među mladim ljudima o prevenciji HIV-a	HA.3	0,157	0,040	0,254	1,214	1,102	100,7949	95	0,079	0,236
Upotreba kondoma sa povremenim partnerima	HA.9	*								
Dob u vrijeme prvog polnog odnosa među mladima	HA.8	*								
Stavovi prema ljudima sa HIV/AIDS-om	HA.5	0,164	0,052	0,316	1,968	1,403	100,7949	95	0,062	0,266
Žene testirane na HIV	HA.6	0,161	0,050	0,314	1,903	1,380	100,7949	95	0,062	0,260
Znanje o prenošenju HIV-a sa majke na dijete	HA.4	0,798	0,071	0,088	3,112	1,764	100,7949	95	0,660	0,937
DJECA MLAĐA OD 5 GODINA										
Liječenje antibioticima u slučaju sumnje na upalu pluća	CH.7	*								
Primljena ORT ili povećan unos tečnosti, te nastavljeno hranjenje	CH.5	*								
Podrška učenju	CD.1	0,966	0,019	0,020	0,786	0,887	73,56346	57	0,929	1,003
Registracija rođenja	CP.1	1,000	0,000	0,000	,	,	73,56346	57	1,000	1,000

Dodatak D - Tabele kvaliteta podataka

Tabela DQ.1:

Starosna distribucija članova domaćinstava

Distribucija članova domaćinstava za svako godište po polu (ponderisano), Bosna i Hercegovina, 2005-2006

Dob	Muških		Ženskih		Dob	Muških		Ženskih	
	Broj	Procenat	Broj	Procenat		Broj	Procenat	Broj	Procenat
0	90	1.1	91	1	43	112	1.3	147	1.7
1	99	1.2	97	1.1	44	108	1.3	136	1.5
2	107	1.3	82	0.9	45	160	1.9	136	1.5
3	89	1	102	1.1	46	123	1.4	133	1.5
4	95	1.1	99	1.1	47	129	1.5	119	1.3
5	107	1.3	112	1.3	48	138	1.6	83	0.9
6	104	1.2	104	1.2	49	104	1.2	64	0.7
7	101	1.2	85	1	50	134	1.6	145	1.6
8	98	1.2	106	1.2	51	87	1	136	1.5
9	110	1.3	136	1.5	52	128	1.5	143	1.6
10	117	1.4	125	1.4	53	141	1.7	166	1.9
11	130	1.5	112	1.3	54	103	1.2	122	1.4
12	110	1.3	99	1.1	55	109	1.3	137	1.5
13	101	1.2	100	1.1	56	112	1.3	123	1.4
14	117	1.4	129	1.5	57	104	1.2	93	1
15	129	1.5	79	0.9	58	101	1.2	125	1.4
16	137	1.6	105	1.2	59	94	1.1	101	1.1
17	131	1.5	97	1.1	60	111	1.3	111	1.2
18	114	1.3	119	1.3	61	63	0.7	83	0.9
19	122	1.4	110	1.2	62	89	1	79	0.9
20	118	1.4	111	1.2	63	74	0.9	82	0.9
21	122	1.4	144	1.6	64	86	1	84	0.9
22	117	1.4	124	1.4	65	74	0.9	148	1.7
23	135	1.6	128	1.4	66	96	1.1	136	1.5
24	128	1.5	100	1.1	67	85	1	117	1.3
25	144	1.7	111	1.3	68	85	1	95	1.1
26	147	1.7	107	1.2	69	97	1.1	102	1.2
27	111	1.3	101	1.1	70	106	1.2	140	1.6
28	118	1.4	111	1.2	71	77	0.9	103	1.2
29	98	1.1	129	1.5	72	67	0.8	78	0.9
30	111	1.3	123	1.4	73	63	0.7	93	1
31	122	1.4	109	1.2	74	45	0.5	68	0.8
32	143	1.7	110	1.2	75	38	0.4	77	0.9
33	124	1.5	115	1.3	76	52	0.6	82	0.9
34	97	1.1	103	1.2	77	47	0.5	60	0.7
35	123	1.4	120	1.3	78	33	0.4	38	0.4
36	122	1.4	109	1.2	79	36	0.4	34	0.4
37	103	1.2	85	1	80+	101	1.2	252	2.8
38	98	1.1	114	1.3	DK/nedostaje	13	0.1	18	0.2
39	109	1.3	97	1.1					
40	143	1.7	129	1.5	Ukupno	8524	100.0	8902	100.0
41	127	1.5	114	1.3					
42	128	1.5	129	1.5					

Tabela DQ.2:

Starosna distribucija podobnih i intervjuisanih žena

Ženski članovi domaćinstva starosti 10-54 godina, intervjuisane žene starosti 15-49 godina, i procenat podobnih žena koje su intervjuisane (ponderisano), po petogodišnjim starosnim grupama, Bosna i Hercegovina, 2005-2006.

Dob	Ženski članovi domaćinstava starosti 10-54 godine	Intervjuisane žene starosti 15-49 godina		Procenat podobnih žena koje su intervjuisane
	Broj	Broj	Procenat	Procenat
10-14	565	na	na	na
15-19	510	496	12.8	97.2
20-24	606	586	15.2	96.6
25-29	560	549	14.2	98
30-34	562	557	14.4	99.1
35-39	524	517	13.4	98.5
40-44	655	638	16.5	97.4
45-49	534	520	13.5	97.4
50-54	711	na	na	na
15-49	3952	3862	100.0	97.7

Table DQ.3:

Starosna distribucija podobne i intervjuisane djece mlađe od 5 godina

Djeca članovi domaćinstva starosti 0-7 godina, djeca čije su majke/staratelji intervjuisani i procenat djece mlađe od 5 godina čije su majke/staratelji intervjuisani (ponderisano), po petogodišnjim starosnim grupama, Bosna i Hercegovina, 2005-2006.

Dob	Djeca članovi domaćinstva starosti 0-7 godina	Intervjuisana djeca starosti 0-4 godine		Procenat podobne djece koja su intervjuisana
	Broj	Broj	Procenat	
0	182	182	19.2	99.9
1	196	194	20.5	99.2
2	189	189	20.0	99.9
3	191	187	19.8	98.0
4	195	194	20.5	99.4
5	219	na	na	na
6	208	na	na	na
7	186	na	na	na
0-4			100.0	

Tabela DQ.4:

Starosna distribucija djece mlađe od 5 godina

Starosna distribucija djece mlađe od 5 godina po tromjesečnim starosnim grupama (ponderisano), Bosna i Hercegovina, 2005-2006.

	Muški		Ženski		Ukupno	
	Broj	Procenat	Broj	Procenat	Broj	Procenat
Dob u mjesecima						
0-2	61	3.8	58	3.7	119	3.7
3-5	72	4.5	78	4.9	150	4.7
6-8	79	4.9	66	4.2	145	4.6
9-11	78	4.8	94	6.0	171	5.4
12-14	77	4.8	68	4.3	145	4.6
15-17	61	3.8	84	5.3	144	4.5
18-20	99	6.1	86	5.5	185	5.8
21-23	99	6.1	88	5.6	187	5.9
24-26	74	4.6	67	4.2	141	4.4
27-29	62	3.9	62	3.9	124	3.9
30-32	115	7.1	75	4.8	190	6.0
33-35	104	6.4	75	4.8	179	5.6
36-38	74	4.6	81	5.1	155	4.9
39-41	72	4.5	68	4.3	140	4.4
42-44	76	4.7	84	5.4	160	5.0
45-47	80	5.0	94	6.0	175	5.5
48-50	79	4.9	86	5.5	165	5.2
51-53	67	4.2	83	5.3	150	4.7
54-56	81	5.0	79	5.0	160	5.0
57-59	103	6.4	99	6.3	202	6.3
Ukupno	1612	100.0	1575	100.0	3187	100.0

Tabela DQ.5:
Gomilanje starosnih dobi i perioda

Omjeri starosne dobi i perioda na granicama podobnosti po vrsti prikupljenih informacija (upitnik za domaćinstva, ponderisano), Bosna i Hercegovina, 2005-2006.

	Omjeri starosne dobi i perioda			Granice podobnosti (donja-gornja)	Modul ili upitnik
	Muški	Ženski	Ukupno		
Starosna dob u upitniku za domaćinstvo					
1	1.07	1.04			
2	1.09	0.88	0.99	Donja	
3	0.92	1.08	1		
4	0.98	0.95	0.97	Gornja	Upitnik za djecu ispod pet godina starosti
5	1.05	1.07	1.06	Donja	Dječiji rad i obrazovanje
6	1	1.04	1.02		
8	0.95	0.98	0.96		
9	1.02	1.11	1.07	Gornja	Djeca s teškoćama u razvoju
10	0.98	1	0.99		
13	0.92	0.92	0.92		
14	1.01	1.25	1.12	Gornja	Dječiji rad i disciplinovanje djece
15	1.01	0.76	0.9	Donja	Upitnik za žene
16	1.03	1.12	1.07		
17	1.03	0.91	0.97	Gornja	Djeca bez roditelja i ugrožena djeca
18	1.07	0.89	0.99		
23	1.06	1.09	1.07		
24	0.94	0.89	0.92	Gornja	Obrazovanje
25	1.03	1.05	1.04		
48	1.12	0.94	1.04		
49	0.83	0.66	0.75	Gornja	Upitnik za žene
50	1.24	1.26	1.25		
Starosna dob u upitniku za žene					
23	na	na			
24	na	na	Gornja	Seksualno ponašanje	
25	na	na			
Mjeseci od posljednjeg porođaja u upitniku					
6-11	na	na			
12-17	na	na			
18-23	na	na	Gornja	Zdravlje majke I	
24-29	na	na			
30-35	na	na			

Tabela DQ.6: Cjelovitost izvještavanja

Procenat opservacija kojima nedostaju informacije za odabrana pitanja i pokazatelje (Upitnik za žene, ponderisano), Bosna i Hercegovina, 2005-2006.

Upitnik i obilježje	Referentna grupa	Procenat onih kojima nedostaju informacije	Broj slučajeva
Domaćinstva			
	Sva anketirana domaćinstva		
Žene			
	Sve žene starosti 15-49		
Datum rođenja			
Samo mjesec	0.2	4890	
Mjesec i godina rođenja	0	4890	
	Sve žene starosti 15-49 koje su bar jednom rodile živo dijete		
Datum prvog poroda			
Samo mjesec	-	-	
DMjesec i godina rođenja	-	-	
	Sve žene starosti 15-49 koje su bar jednom rodile živo dijete		
Pune godine od prvog porođaja			
	Sve žene starosti 15-49 koje su bar jednom rodile živo dijete		
Datum posljednjeg porođaja			
Samo mjesec	0.2	3152	
Mjesec i godina rođenja	0.8	3152	
	Sve žene starosti 15-49 koje su ikada bile udane		
Datum prvog stupanja u brak/zajednicu			
Samo mjesec	2.2	3427	
Mjesec i godina rođenja	4.5	3427	
Starost prilikom prvog stupanja u brak/zajednicu	Sve žene starosti 15-49 koje su ikada bile udane	0.6	3427
Starost prilikom prvog spolnog odnosa	Sve žene starosti 15-24 koje su ikada imale seks	0	1370
Vrijeme proteklo od posljednjeg spolnog odnosa	Sve žene starosti 15-24 koje su ikada imale seks	0.1	440
Ispod-5			
	Sva anketirana djeca ispod 5 godina starosti		
Datum rođenja			
Samo mjesec	0.2	3187	
Mjesec i godina rođenja	0	3187	
	Sva anketirana djeca ispod 5 godina starosti		
Antropometrija			
Visina	0.3	3187	
Težina	0.3	3187	
Visina ili težina	0.3	3187	

Tabela DQ.7:

Prisutnost majke u domaćinstvu i intervjuisane osobe za upitnik za djecu mlađu od 5 godina

Distribucija djece mlađe od 5 godina prema tome da li majka živi u istom domaćinstvu, i osoba koja je intervjuisana za upitnik za djecu mlađu od 5 godina (ponderisano), Bosna i Hercegovina, 2005-2006.

	Majka u domaćinstvu		Majka nije u domaćinstvu			Ukupno	Broj djece starosti 0-4 godine
	Majka intervjuisana	Druga odrasla ženska osoba intervjuisana	Otac intervjuisan	Druga odrasla ženska osoba intervjuisana	Druga odrasla muška osoba intervjuisana		
Dob							
0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	182
1	99.7	0.0	0.0	0.3	0.0	100.0	196
2	99.2	0.1	0.1	0.5	0.0	100.0	189
3	99.0	0.0	0.3	0.7	0.1	100.0	191
4	98.3	0.1	1.2	0.4	0.0	100.0	195
Ukupno	99.2	0.1	0.3	0.4	0.0	100.0	953

Tabela DQ.8: Pohađanje škole po pojedinačnim godinama života

Distribucija članova domaćinstva starosti 5-24 godine prema obrazovnom nivou i razredu koji pohađa u tekućoj godini, Bosna i Hercegovina, 2005-2006.

Uzrast	Osnovna škola										Srednja škola										Ne pohađa školu	Ukupno	Broj												
	Predškolska ustanova/vrtić		1		2		3		4		5		6		7		8		9					1		2		3		4		Viša		Univerzitet	
	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred				Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred	Razred
5	1.3	0.8	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.8	100.0	219	
6	9.5	31.1	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	99.8	208		
7	1.9	55.9	34.8	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.1	99.9	186		
8	0.1	9.4	66.7	21	0.1	0	0.1	0	0.9	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	99.0	205			
9	0	0.3	15	66.3	16.7	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4	99.9	246			
10	0	0	0.3	31.1	46.1	18.3	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	0	0	0.3	99.9	242					
11	0	0	0.1	1.7	21.6	52.5	18.8	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	100.1	242				
12	0	0	0	0	3.8	20.8	53.1	22.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	209			
13	0	0	0.1	0	0	1.9	26.1	58.2	12.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	100.0	201				
14	0	0	0	0	0.7	0.1	1	20.6	60.6	7.9	7.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9	100.0	246				
15	0	4.8	0	0	0.8	0	0.8	2.7	24.2	11.8	48.5	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	99.9	208					
16	0	0.9	2.2	0	0	0	0.1	1.9	0.7	28.8	60.6	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	100.0	241				
17	0	0	0.8	1.5	0	0	0	0	0.8	0	2.5	34.5	42.2	10.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.2	100.0	228					
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	2.6	27.2	32.7	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.8	32.9	100.1	233				
19	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	2.3	4.2	15	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.3	59.9	100.1	232				
20	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0.8	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.7	67.2	100.0	229				
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.6	75.5	100.0	265				
22	0	0	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	0	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.4	72.3	99.9	242				
23	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0.7	0	0.7	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.1	78.6	100.1	262				
24	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.1	87	100.0	228				


Tabela DQ.10:
Distribucija žena po vremenu proteklom od posljednjeg porođaja

Distribucija žena starosti 15-49 godina koje su bar jednom rodile živorođeno dijete, po mjesecima od posljednjeg porođaja (ponderisano), Bosna i Hercegovina, 2005-2006.

	Mjeseci od posljednjeg porođaja			
	Broj	Procenat	Broj	Procenat
0	7	1.1	16	2.6
1	18	2.8	17	3.3
2	19	2.9	18	3.8
3	16	2.5	19	3.3
4	13	1.9	20	3.3
5	24	3.7	21	3.4
6	13	2	22	3.2
7	20	3.1	23	4
8	20	3.1	24	2.2
9	18	2.8	25	2.4
10	27	4.2	26	2.2
11	17	2.7	27	1.8
12	19	2.9	28	2
13	20	3.1	29	2.3
14	14	2.2	30	1.9
15	14	2.2	31	2.8
			32	3.7
			33	3.3
			34	2.5
			35	2.9
		Total	646	100.0


Graf 1:

Scatterplot težine (Y osa) i visine (X osa)
(neponderisano) Bosna i Hercegovina, 2005-2006




Graf 2:

Scatterplot težine djece i starosti u mjesecima
(neponderisano) Bosna i Hercegovina, 2005-2006




Graf 3:

Scatterplot visine djece i starosti u mjesecima
(neponderisano) Bosna i Hercegovina 2005-2006




Graf 4:

Ukupan broj muškog stanovništva u domaćinstvima (Y osa)
po godištim (X osa) (neponderisano) Bosna i Hercegovina, 2005-2006




Graf 5:

Ukupan broj ženskog stanovništva u domaćinstvima (Y osa)
po godištima (X osa) (neponderisano) Bosna i Hercegovina, 2005-2006




Graf 6:

Ukupan broj ženskog stanovništva u domaćinstvima (Y osa)
po godištima (X osa) (neponderisano) Bosna i Hercegovina, 2005-2006




Graf 7:

Ukupan broj ženskog stanovništva u domaćinstvima (Y osa)
po godištima (X osa) (ponderisano) Bosna i Hercegovina, 2005-2006



Graf 8:

Populaciona piramida Bosna i Hercegovina, 2005-2006



Dodatak E- MICS pokazatelji: brojnici i nazivnici

POKAZATELJ	BROJNIK	NAZIVNIK
4 Pomoć stručnog lica na porođaju	Broj žena starosti 15-49 godina koje su rodile u periodu od 2 godine prije istraživanja kojima je na porođaju pomagalo stručno medicinsko osoblje	Ukupan broj žena obuhvaćenih istraživanjem starosti 15-49 godina koje su rodile u periodu od 2 godine prije istraživanja
5 Porođaji u institucijama	Broj žena starosti 15-49 godina koje su rodile u periodu od 2 godine prije istraživanja, koje su se porodile u zdravstvenoj ustanovi	Ukupan broj žena obuhvaćenih istraživanjem starosti 15-49 godina koje su rodile u periodu od 2 godine prije istraživanja
6 Prevalenca pothranjenosti	Broj djece mlađe od pet godina čija je težina u odnosu na uzrast za dva standardna odstupanja ispod srednje vrijednosti prema standardu NCHS/WHO (umjereno i ozbiljno pothranjena); i za više od tri standardna odstupanja ispod srednje vrijednosti prema standardu NCHS/WHO (ozbiljno pothranjena)	Ukupan broj djece mlađe od pet godina koja su izvagana
7 Prevalenca niskog rasta	Broj djece mlađe od pet godina čija je visina u odnosu na uzrast za dva standardna odstupanja ispod srednje vrijednosti prema standardu NCHS/WHO (umjereno i ozbiljno niska); i za više od tri standardna odstupanja ispod srednje vrijednosti prema standardu NCHS/WHO (ozbiljno niska)	Ukupan broj djece mlađe od pet godina koja su izmjerena
8 Prevalenca mršavosti	Broj djece mlađe od pet godina čija je tjelesna težina u odnosu na visinu za više od dva standardna odstupanja ispod srednje vrijednosti prema standardu NCHS/WHO (umjereno i ozbiljno mršava); i za više od tri standardna odstupanja ispod srednje vrijednosti prema standardu NCHS/WHO (ozbiljno mršava)	Ukupan broj djece mlađe od pet godina koja su izvagana i izmjerena
9 Novorođenčad sa malom porođajnom težinom	Broj posljednje živorođene djece u periodu od 2 godine prije istraživanja čija je težina manja od 2.500 grama	Ukupan broj posljednje živorođene djece u periodu od 2 godine prije istraživanja
10 Novorođenčad izvagana po rođenju	Broj posljednje živorođene djece u periodu od 2 godine prije istraživanja koja su izvagana po rođenju	Ukupan broj posljednje živorođene djece u periodu od 2 godine prije istraživanja
11 Korištenje poboljšanih izvora vode za piće	Broj članova domaćinstava koji žive u domaćinstvima u kojima se koriste poboljšani izvori vode za piće	Ukupan broj članova domaćinstva u domaćinstvima obuhvaćenim istraživanjem
12 Korištenje poboljšanih sanitacija	Broj članova domaćinstava koji koriste poboljšane sanitacije	Ukupan broj članova domaćinstva u domaćinstvima obuhvaćenim istraživanjem
13 Pročišćavanje vode	Broj članova domaćinstava koji koriste pročišćenu vodu	Ukupan broj članova domaćinstva u domaćinstvima obuhvaćenim istraživanjem
14 Uklanjanje dječijih fekalija	Broj djece mlađe od tri godine čije su (posljednje) stolice uklonjene na bezbjedan način	Ukupan broj djece mlađe od tri godine koja su obuhvaćena istraživanjem
15 Stopa isključivog dojenja	Broj novorođenčadi starosti 0-5 mjeseci koja su isključivo dojena	Ukupan broj novorođenčadi starosti 0-5 mjeseci koja su obuhvaćena istraživanjem
16 Stopa produženog dojenja	Broj novorođenčadi starosti 12-15 mjeseci, i 20-23 mjeseca, koja su trenutno dojena	Ukupan broj djece starosti 12-15 mjeseci i 20-23 mjeseci koja su obuhvaćena istraživanjem
17 Stopa pravovremene dohrane	Broj novorođenčadi starosti 6-9 mjeseci koja primaju majčino mlijeko i dohranu	Ukupan broj novorođenčadi starosti 6-9 mjeseci koja su obuhvaćena istraživanjem
18 Učestalost dohrane	Broj novorođenčadi starosti 6-11 mjeseci koja primaju majčino mlijeko i dohranjuju se najmanje onoliko puta dnevno koliko je minimalno preporučeno (dvaput dnevno za novorođenčad starosti 6-8 mjeseci, triput dnevno za novorođenčad starosti 9-11 mjeseci)	Ukupan broj novorođenčadi starosti 6-11 mjeseci koja su obuhvaćena istraživanjem
19 Adekvatno hranjena novorođenčad	Broj novorođenčadi starosti 0-11 mjeseci koja su adekvatno hranjena: novorođenčad starosti 0-5 mjeseci koja su isključivo dojena i novorođenčad starosti 6-11 mjeseci koja su dojena i koja su jela čvrstu i kašastu hranu odgovarajući broj puta (vidi gore) juče	Ukupan broj novorođenčadi starosti 0-11 mjeseci koja su obuhvaćena istraživanjem
20 Prenatalna zaštita	Broj žena starosti 15-49 godina kojima je pružena prenatalna zaštita od strane stručnog medicinskog osoblja barem jedanput tokom trudnoće u periodu od dvije godine prije istraživanja	Ukupan broj žena obuhvaćenih istraživanjem starosti 15-49 godina koje su rodile u periodu od 2 godine prije istraživanja
21 Prevalenca kontracepcije	Broj žena starosti 15-49 godina koje su trenutno u braku ili zajednici koje koriste (ili čiji partner koristi) neki metod kontracepcije (bilo suvremeni ili tradicionalni)	Ukupan broj žena starosti 15-49 godina koje su trenutno u braku ili zajednici

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006

POKAZATELJ	BROJNIK	NAZIVNIK
22 Liječenje antibioticima u slučaju sumnje na upalu pluća	Broj djece starosti 0-59 mjeseci sa sumnjom na upalu pluća u prethodne 2 sedmice koja su primila antibiotike	Ukupan broj djece starosti 0-59 mjeseci sa sumnjom na upalu pluća u prethodne dvije sedmice
23 Traženje medicinske pomoći u slučaju sumnje na upalu pluća	Broj djece starosti 0-59 mjeseci sa sumnjom na upalu pluća u prethodne 2 sedmice koja su odvedena kod odgovarajućeg davaoca zdravstvenih usluga	Ukupan broj djece starosti 0-59 mjeseci sa sumnjom na upalu pluća u prethodne dvije sedmice
24 Čvrsta goriva	Broj stanara u domaćinstvima koja koriste čvrsta goriva (drvo, drveni ugljen, ostaci od poljoprivrednih kultura i životinjski izmet) kao glavni izvor energije za pripremanje hrane	Ukupan broj stanovnika u domaćinstvima obuhvaćenim istraživanjem
25 Pokrivenost imunizacijom protiv tuberkuloze	Broj djece starosti 12-23 mjeseci koja su dobila BCG vakcinu prije prvog rođendana	Ukupan broj djece starosti 12-23 mjeseca koja su obuhvaćena istraživanjem
26 Pokrivenost imunizacijom protiv dječije paralize	Broj djece starosti 12-23 mjeseci koja su dobila OPV3 vakcinu prije prvog rođendana	Ukupan broj djece starosti 12-23 mjeseca koja su obuhvaćena istraživanjem
27 Pokrivenost imunizacijom protiv difterije, hripavca i tetanusa (DTP)	Broj djece starosti 12-23 mjeseci koja su dobila DTP3 vakcinu prije prvog rođendana	Ukupan broj djece starosti 12-23 mjeseca koja su obuhvaćena istraživanjem
28 Pokrivenost imunizacijom protiv malih boginja	Broj djece starosti 12-23 mjeseci koja su dobila vakcinu protiv malih boginja prije prvog rođendana	Ukupan broj djece starosti 12-23 mjeseca koja su obuhvaćena istraživanjem
29 Pokrivenost imunizacijom protiv hepatitisa B	Broj djece starosti 12-23 mjeseci koja su imunizirana protiv hepatitisa prije prvog rođendana	Ukupan broj djece starosti 12-23 mjeseca koja su obuhvaćena istraživanjem
31 Potpuno imunizirana djeca	Broj djece starosti 12-23 mjeseci koja su dobila vakcine protiv DPT1-3, OPV-1-3, BCG i morbila prije prvog rođendana	Ukupan broj djece starosti 12-23 mjeseca koja su obuhvaćena istraživanjem
33 Korištenje oralne rehidracije terapije (ORT)	Broj djece starosti 0-59 mjeseci koja su imala dijareju u prethodne dvije sedmice i koja su primila oralne rehidracije soli i(li) odgovarajuću tečnost napravljenu u kućnim uslovima	Ukupan broj djece starosti 0-59 mjeseci koja su imala dijareju u prethodne dvije sedmice
34 Kućno liječenje dijareje	Broj djece starosti 0-59 mjeseci koja su imala dijareju u prethodne dvije sedmice koja su primila više tekućine I nastavila jesti nešto manje, isto ili više hrane	Ukupan broj djece starosti 0-59 mjeseci koja su imala dijareju u prethodne dvije sedmice
35 Primili ORT ili više tečnosti i nastavili se hraniti	Broj djece starosti 0-59 mjeseci koja su imala dijareju koja su primila ORT (oralne rehidracije soli ili odgovarajući kućni rastvor) ili primila više tekućine I nastavila jesti nešto manje, isto ili više hrane	Ukupan broj djece starosti 0-59 mjeseci koja su imala dijareju u prethodne dvije sedmice
44 Sadržaj prenatalne zaštite	Broj žena koje su rodile živo dijete u periodu od 2 godine prije istraživanja koje su primile prenatalnu zaštitu tokom posljednje trudnoće	Ukupan broj žena koje su rodile živo dijete u periodu od 2 godine prije istraživanja
45 Pravovremeni početak dojenja	Broj žena koje su rodile živo dijete u periodu od 2 godine prije istraživanja, koje su stavile novorođenu bebu na grudi u roku od sat vremena nakon porođaja	Ukupan broj žena koje su rodile živo dijete u periodu od 2 godine prije istraživanja
46 Podrška učenju	Broj djece starosti 0-59 mjeseci koja žive u domaćinstvima u kojima je neka odrasla osoba u posljednja 3 dana bila uključena u četiri ili više aktivnosti koje podupiru učenje i spremnost za školu	Ukupan broj djece starosti 0-59 mjeseci koja su obuhvaćena istraživanjem
47 Očeva podrška učenju	Broj djece starosti 0-59 mjeseci čiji je otac u posljednja 3 dana bio uključen u jednu ili više aktivnosti koje podupiru učenje i spremnost za školu	Ukupan broj djece starosti 0-59 mjeseci
48 Podrška učenju: dječije knjige	Broj domaćinstava sa tri ili više dječijih knjiga	Ukupan broj domaćinstava obuhvaćenih istraživanjem
49 Podrška učenju: knjige koje nisu dječije	Broj domaćinstava sa tri ili više knjiga koje nisu dječije	Ukupan broj domaćinstava obuhvaćenih istraživanjem
50 Podrška učenju: materijali za igru	Broj domaćinstava sa tri ili više materijala namijenjenih za igru	Ukupan broj domaćinstava obuhvaćenih istraživanjem
51 Čuvanje djece od strane druge djece	Broj djece starosti 0-59 mjeseci koja su u posljednjih sedam dana ostavljena sama kod kuće ili ostavljena da se o njima brine drugo dijete mlađe od 10 godina	Ukupan broj djece starosti 0-59 mjeseci koja su obuhvaćena istraživanjem

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006

POKAZATELJ	BROJNIK	NAZIVNIK
52 Pohađanje predškolskih ustanova	Broj djece starosti 36-59 mjeseci koja pohađaju neki oblik obrazovnog programa u ranom djetinjstvu	Ukupan broj djece starosti 36-59 mjeseci koja su obuhvaćena istraživanjem
53 Spremnost za školu	Broj prvaca koji su pohađali neki vid predškolskog obrazovanja u prethodnoj godini	Ukupan broj prvaca koji su obuhvaćeni istraživanjem
54 Neto stopa upisa u osnovnu školu	Broj djece koja su dostigla uzrast za upis u osnovnu školu koja trenutno idu u prvi razred	Ukupan broj djece koja su dospjela za osnovnu školu koja su obuhvaćena istraživanjem
55 Neto stopa pohađanja osnovne škole	Broj djece osnovnoškolskog uzrasta koja trenutno pohađaju osnovnu ili srednju školu	Ukupan broj djece osnovnoškolskog uzrasta koja su obuhvaćena istraživanjem
56 Neto stopa pohađanja osnovne škole	Broj djece srednjoškolskog uzrasta koja trenutno pohađaju srednju školu ili viši nivo obrazovanja	Ukupan broj djece srednjoškolskog uzrasta koja su obuhvaćena istraživanjem
57 Djeca koja su dostigla peti razred	Omjer djece upisane u prvi razred osnovne škole koja dostignu peti razred	
58 Stopa prelaska u srednju školu	Broj djece koja su tokom prethodne školske godine pohađala posljednji razred osnovne škole a koja su prešla u srednju školu	Ukupan broj djece koja su išla u zadnji razred osnovne škole tokom prethodne školske godine koja su obuhvaćena istraživanjem
59 Stopa završetka osnovne škole	Broj djece (bilo kog uzrasta) koja pohađaju posljednji razred osnovne škole (isključujući ponavljače)	Ukupan broj djece uzrasta za završetak osnovne škole (uzrast koji odgovara zadnjem razredu osnovne škole) koja su obuhvaćena istraživanjem
60 Stopa pismenosti odraslih	Broj žena starosti 15-24 godina koje mogu pročitati kratku izjavu o svakodnevnom životu	Ukupan broj žena starosti 15-24 godine koje su obuhvaćene istraživanjem
61 Indeks rodnoeg pariteta	Udio djevojčica u osnovnom i srednjem obrazovanju	Omjer dječaka u osnovnoj i srednjoj školi
62 Upis rođenja u matične knjige (registracija rođenja)	Broj djece starosti 0-59 mjeseci čije je rođenje upisano u matične knjige, prema izjavi majke/staratelja	Ukupan broj djece starosti 0-59 mjeseci koja su obuhvaćena istraživanjem
67 Stupanje u brak prije 15. i prije 18. godine života	Broj žena koje su prvi put stupile u brak ili zajednicu prije navršene 15. godine života i navršene 18. godine života, po starosnim skupinama	Ukupan broj žena starosti 15-49 godina i 20-49 godina koje su obuhvaćene istraživanjem, po starosnim skupinama
68 Mlade žene starosti 15-19 godina, trenutno u braku ili zajednici	Broj žena starosti 15-19 godina koje su trenutno u braku ili zajednici	Ukupan broj žena starosti 15-19 godina koje su obuhvaćene istraživanjem
69 Starosna razlika između supružnika	Broj žena starosti 15-19 i 20-24 godina u braku/zajednici, gdje je starosna razlika između njih i trenutnog supruga 10 ili više godina	Ukupan broj žena starosti 15-19 i 20-24 godine koje su obuhvaćene istraživanjem koje su trenutno u braku ili zajednici
71 Dječiji rad	Broj djece starosti 5-14 godina koja su uključena u dječiji rad	Ukupan broj djece starosti 5-14 godina koja su obuhvaćena istraživanjem
72 Učenici koji rade	Broj djece starosti 5-14 godina koja su uključena u aktivnosti dječijeg rada koja pohađaju školu	Ukupan broj djece starosti 5-14 godina koja su uključena u aktivnosti dječijeg rada
73 Radnici koji idu u školu	Broj djece starosti 5-14 godina koja pohađaju školu koja su uključena u aktivnosti dječijeg rada	Ukupan broj djece starosti 5-14 godina koja pohađaju školu
74 Disciplinovanje djece	Broj djece starosti 2-14 godina koja su (1) iskusila samo nenasilnu agresiju, (2) iskusila psihološku agresiju kao kaznu, (3) iskusila lakšu fizičku kaznu, (4) iskusila tešku fizičku kaznu	Ukupan broj djece starosti 2-14 godina koja su odabrana i obuhvaćena istraživanjem
75 Prevalenca djece bez roditelja	Broj djece mlađe od 18 godina čiji je jedan roditelj preminuo	Ukupan broj djece mlađe od 18 godina koja su obuhvaćena istraživanjem
78 Djetetove porodične prilike	Broj djece starosti 0-17 godina koja ne žive sa biološkim roditeljem	Ukupan broj djece starosti 0-17 godina koja su obuhvaćena istraživanjem
82 Sveobuhvatno znanje o prevenciji HIV-a među mladima	Broj žena starosti 15-24 starosti koje ispravno prepoznaju dva načina izbjegavanja infekcije HIV-om i odbijaju tri uobičajene zablude o prenošenju HIV-a	Ukupan broj žena starosti 15-24 godine koje su obuhvaćene istraživanjem

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006

POKAZATELJ	BROJNIK	NAZIVNIK
83 Korištenje kondoma sa povremenim partnerima	Broj žena starosti 15-24 godine koje su navele da su u posljednjih 12 mjeseci koristile kondom tokom polnog odnosa sa svojim zadnjim seksualnim partnerom sa kojim nisu u braku ili zajednici	Ukupan broj žena starosti 15-24 godine obuhvaćenih istraživanjem koje su imale polni odnos sa partnerom van braka ili zajednice u prethodnih 12 mjeseci
84 Starost prilikom prvog polnog odnosa među mladima	Broj žena starosti 15-24 godina koje su imale polni odnos prije 15. godine	Ukupan broj žena starosti 15-24 godine koje su obuhvaćene istraživanjem
85 Visokorizični seks u posljednjih godinu dana	Broj seksualno aktivnih žena starosti 15-24 godina koje su u posljednjih 12 mjeseci imale polni odnos sa seksualnim partnerom sa kojim nisu u braku ili zajednici	Ukupan broj žena starosti 15-24 godine koje su bile seksualno aktivne u prethodnih 12 mjeseci
86 Stav prema ljudima sa HIV/AIDS-om	Broj žena koje su pokazale toleranciju u odgovorima na sva četiri pitanja o ljudima koji žive sa HIV-om ili AIDS-om	Ukupan broj žena obuhvaćenih istraživanjem
87 Žene koje znaju gdje se mogu testirati na HIV	Broj žena koje su navele da znaju mjesto gdje se mogu testirati	Ukupan broj žena obuhvaćenih istraživanjem
88 Žene koje su se testirale na HIV	Broj žena koje su navele da su se testirale na HIV	Ukupan broj žena obuhvaćenih istraživanjem
89 Znanje o prenošenju HIV-a sa majke na dijete	Broj žena koje ispravno prepoznaju sva tri načina vertikalnog prenošenja	Ukupan broj žena obuhvaćenih istraživanjem
90 Pokrivenost savjetovanjem za prevenciju prenošenja HIV-a sa majke na dijete	Broj žena koje su se porodile u posljednja 24 mjeseca i primile prenatalnu zaštitu koje su navele da su dobile savjetovanje o HIV/AIDS-u u okviru te zaštite	Ukupan broj žena koje su se porodile u prethodna 24 mjeseca koje su obuhvaćene istraživanjem
91 Pokrivenost testiranjem za prevenciju prenošenja HIV-a sa majke na dijete	Broj žena koje su se porodile u posljednja 24 mjeseca i primile prenatalnu zaštitu koje su navele da su primile rezultate testiranja na HIV u okviru te zaštite	Ukupan broj žena koje su se porodile u prethodna 24 mjeseca koje su obuhvaćene istraživanjem
92 Velika starosna razlika između seksualnih partnera	Broj žena starosti 15-24 godina koje su imale polni odnos u proteklih 12 mjeseci sa partnerom koji je 10 ili više godina stariji od njih	Ukupan broj seksualno aktivnih žena starosti 15-24 godine koje su obuhvaćene istraživanjem
93 Sigurnost u trajnost smještaja	Broj članova domaćinstva koji žive u urbanim domaćinstvima kojima nedostaje zvanična dokumentacija za stanovanje ili koji misle da postoji rizik njihove deložacije	Broj članova urbanih domaćinstava u domaćinstvima obuhvaćenim istraživanjem
94 Trajnost objekta za smještaj	Broj članova domaćinstva koji žive u urbanim objektima koji se ne smatraju fizički trajnim	Broj članova urbanih domaćinstava u domaćinstvima obuhvaćenim istraživanjem
95 Sirotinjska domaćinstva	Broj članova domaćinstva koji žive u urbanim sirotinjskim četvrtima	Broj članova urbanih domaćinstava u domaćinstvima obuhvaćenim istraživanjem
98 Nezadovoljena potreba za planiranjem porodice	Broj žena koje su trenutno u braku ili zajednici koje su plodne i žele veći razmak između porođaja ili žele ograničiti broj djece i koje trenutno ne koriste kontracepciju	Ukupan broj intervjuiranih žena koje su trenutno u braku ili zajednici
99 Zadovoljena potreba za planiranjem porodice	Broj žena koje su trenutno u braku ili zajednici koje trenutno koriste kontracepciju	Broj žena koje su trenutno u braku ili zajednici koje imaju nezadovoljenu potrebu za kontracepcijom ili koje trenutno koriste kontracepciju
100 Stavovi o nasilju u porodici	Broj žena koje smatraju da muž/partner ima pravo da udara ili tuče svoju ženu u barem jednoj od sljedećih situacija: (1) ako ona izađe bez pitanja, (2) ako ona zanemari djecu, (3) ako se prepire s njim, (4) ako odbije da ima polni odnos s njim, (5) ako joj zagori hrana	Ukupan broj žena obuhvaćenih istraživanjem
101 Djeca sa poteškoćama u razvoju	Broj djece starosti 2-9 godine koja ispoljavaju najmanje jednu od devet poteškoća u razvoju: (1) zakašnjelo sjedenje, stajanje, hodanje, (2) problemi s vidom, bilo po danu ili po noći, (3) problemi sa sluhom, (4) teško razumije uputstva, (5) problemi prilikom hodanja ili pomicanja ruku, slabost ili ukočenost udova, (6) ima napade, koči se, gubi svijest, (7) ne može da radi stvari poput njegovih/njenih vršnjaka, (8) ne govori ili govori nerazgovijetno, (9) čini se mentalno zaostalim, tupim ili sporim	Ukupan broj djece starosti 2-9 godine koja su obuhvaćena istraživanjem

UPITNICI

UPITNIK ZA DOMAĆINSTVA

MI DOLAZIMO IZ ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE RADIMO NA PROJEKTU KOJI SE BAVI ZDRAVLJEM PORODICE I OBRAZOVANJEM. O TOME BI SA VAMA ŽELJELA RAZGOVARATI. INTERVJU ĆE TRAJATI OKO 45 MINUTA. SVE INFORMACIJE KOJE PRIKUPIMO ĆE OSTATI STROGO POVJERLJIVE I VAŠI ODGOVORI NIKAD NEĆE BITI IDENTIFIKOVANI. TOKOM OVOG VREMENA ŽELJELI BISMO RAZGOVARATI SA GLAVOM KUĆE ODNOSNO DOMAĆINSTVA, TE SA SVIM MAJKAMA I DRUGIMA KOJI SE BRINU ZA DJECU U DOMAĆINSTVU.

MOGU LI SADA POČETI?

Ako je dopuštenje dato, počnite sa intervjuom.

INFORMACIONI PANEL ZA DOMAĆINSTVO		HH
HH1. Klaster broj: 1 _____	HH2. Broj domaćinstva: _____	
HH3. Ime i broj anketara : Ime _____	HH4. Ime i broj supervizora : Ime _____	
HH5. Dan / Mjesec / Godina intervjuja: _____ / _____ / 2006.		
HH6. Područje: Urbano.....1 Ostalo.....2	HH7. Kanton Unsko-sanski..... 1 Posavski..... 2 Tuzlanski..... 3 Zenicko-dobojski.....4 Bosansko-podrinjski..... 5 Srednje-bosanski.....6 Hercegovačko-neretvanski.....7 Zapadno-hercegovački..... 8 Sarajevo..... 9 Herceg-bosanski..... 10	
HH 8. Ime glave domaćinstva :		
<i>Nakon što su popunjeni svi upitnici za domaćinstva, ispunite sljedeće informacije:</i>		
HH9. Rezultati HH intervjuja: Završeni.....1 Nisu kod kuće.....2 Odbili.....3 Domaćinstvo nije nađeno/uništeno.....4 Drugo (navedi)..... 6	HH10. Ispitanik koji je dao odgovore na HH upitnik: Ime: _____ Linija br.: _____	
HH12. Br. žena podobnih za upitnik: _____	HH11. Ukupan broj članova domaćinstva: _____	
HH14. Br. djece ispod 5 god. starosti: _____	HH13. Br. žena za koje je popunjen upitnik: _____	
HH15. Br.djece ispod 5 g. za koje je pop.upit. _____		
Napomene ispitivača / supervizora: <i>U ovo polje unesi napomene o intervjuu sa ovim domaćinstvom, kao što su broj posjeta, nekompletni formulari za individualni intervju, broj pokušaja ponovnih posjeta, itd.</i>		
HH16. Operater koji unosi podatke: _____		

FORMULAR ZA DOMAĆINSTVO
HL

MOLIM DA MI PRVO KAŽETE IMENA SVIH ČLANOVA DOMAĆINSTVA KOJI OBIČNO ŽIVE OVDJE, POČEVŠI OD GLAVE DOMAĆINSTVA..
 Upiši ime glave domaćinstva u liniju 01. Navedi sve članove domaćinstva (HL2, njihov odnos sa glavom domaćinstva (HL3), te njihov pol (HL4)).
 Zatim pitaj: IMA LI NEKIH DRUGIH OSOBA KOJI ŽIVE OVDJE, ČAK IAKO SADA NISU KOD KUĆE? (TO MOGU BITI I DJECA U ŠKOLI ILI NA POSLU).
 Ako ima, dopuni listu.
 Zatim, postavljaš pitanja sa HL5 za svakog ponaosob. Ako ima više od 10 članova domaćinstva, uzmi dodatnu listu. Ako istu koristiš, stavi ovdje kvadratić □.

HL1. Linjski br.	HL2. Ime	HL3. U KAKVOJ JE VEZI (ime) SA GLAVOM DOMA- ĆINSTVA?	HL4. DA LI JE (ime) MUŠKO ILI ŽENSKO? 1 MUŠKO 2 ŽENS.	HL5. KOLIKO IMA GODINA (ime)? KOLIKO JE IMAO-LA (ime) GODINA NA SVOJ ZADNJI ROBENDAN? Zabilježi broj punih godina 99=NZ*	Primjereno za			HL9. DA LI JE (ime djeteta) BIOLOŠKA MAJKA ŽIVA? 1 DA 2 NE⇒ HL11 8 NZ⇒ HL11	HL10. Ako je živa: DA LI (ime djeteta) BIOLOŠKA MAJKA ŽIVI U OVOM DOMAĆINSTVU? Zabilježi broj linije majke ili 00 za 'ne'	HL11. DA LI JE (ime djeteta) BIOLOŠKI OTAC ŽIV? 1 DA 2 NE⇒ SLJEDEĆA LINIJA 8 NZ⇒ SLJEDEĆA LINIJA	HL12. Ako je živ: DA LI (ime djeteta) BIOLOŠKI OTAC ŽIVI U OVOM DOMAĆINSTVU ? Zabilježi broj linije oca ili 00 za 'ne'
					INTERVJU ZA ŽENE	DJEČJI RADNI MODUL	ISPOD-5 INTERVJU				
LINIJA	IME	ODNOS	M Ž	GODINE	15-49	MAJKA	MAJKA	D N NZ	MAJKA	D N NZ	OTAC
01		0 1	1 2		01			1 2 8		1 2 8	
02			1 2		02			1 2 8		1 2 8	
03			1 2		03			1 2 8		1 2 8	
04			1 2		04			1 2 8		1 2 8	
05			1 2		05			1 2 8		1 2 8	
06			1 2		06			1 2 8		1 2 8	
07			1 2		07			1 2 8		1 2 8	
08			1 2		08			1 2 8		1 2 8	
09			1 2		09			1 2 8		1 2 8	
10			1 2		10			1 2 8		1 2 8	
DA LI NEKE DRUGE OSOBE ŽIVE OVDJE – ČAK I AKO NISU ČLANOVI VAŠE PORODICE, ILI AKO NIHOVI RODITELJI NE ŽIVE U OVOM DOMAĆINSTVU?											
OVDJE SPADAJU I DJECA NA POSLU ILI U ŠKOLI? Ako da, unesite ime djeteta i ispunite formular.											
Zatim, ispunite totale koji su ispod.											
					Žene 15-49	Djeca 5-14	ispod-5g.				
Ukupno											

HH.2

*** Vidi instrukcije: treba da se koriste samo za starije članove domaćinstva (kod znači "ne znam / preko 50 god").**

Sada, za svaku ženu između 15-49 god., napiši ime i broj linije te druge identifikacione informacije u informativni panel Upitnika za žene.

Za svako dijete mlađe d 5 god., napiši ime te broj linije njegove-njene majke ili skrbnika u informativni panel Upitnika za djecu ispod pet godina starosti .

Sada treba da imaš posebne upitnike za svaku primjerenu ženu i svako dijete ispod pet godina koji su u domaćinstvu.

*** Kodovi za HL3: Odnos ili povezanost sa glavom domaćinstva**

- 01 = Glava
- 02 = Žena ili muž
- 03 = Sin ili kćerka
- 04 = Zet ili snaha
- 05 = Unuk ili unuka
- 06 = Roditelj
- 07 = Roditelji supružnika
- 08 = Brat ili sestra
- 09 = Brat ili sestra supružnika
- 10 = Ujak / Ujna ili Stric / Strina ili Tetak / Tetka
- 11 = Nećak / Nećakinja po krvnom srodstvu
- 12 = Nećak / Nećakinja po braku
- 13 = Drugi rođaci
- 14 = Usvojen-a / Udumljen-a / Posinak-a / Pastorak-a
- 15 = Nisu u rođaćkim odnosima
- 98 = Ne znam

MODUL EDUKACIJE		ED										
Za članove domaćinstva od 5 god. navise		Za članove domaćinstva od 5-24 godine										
ED1. Linjski br.	ED1A. Ime	ED2. DA LI JE (ime) IKADA IŠAO U ŠKOLU ILI U PREDŠKOLSKU USTANOVU ?	ED3. KOJI JE NAJVIŠI NIVO ŠKOLE KOJI JE (ime) POHADA O? KOJI JE NAJVIŠI STEPEN KOJI JE (ime) ZAVRŠIO NA TOM NIVOU?	ED4. TOKOM (2005-2006) ŠKOLSKE GODINE, DA LI JE (ime) IKAKO POHADA O ŠKOLU ILI PREDŠKOL. USTANOVU?	ED5. OD ZADNJEG (dan u sedmicij), KOLIKO JE DANA (ime) IŠAO U ŠKOLU ? Unesi broj dana u prostor ispod .	ED6. TOKOM TE / OVE ŠOLSKE GODINE, KOJI JE NIVO I RAZRED (ime) POHADA O?	ED7. DA LI JE (ime) IKADA IŠAO U ŠKOLU ILI U PREDŠKOLSKU USTANOVU TOKOM PROŠLE ŠK. GODINE (2004-2005)	ED8. TOKOM TE PROŠLE ŠK. GODINE, KOJI JE STEPEN I RAZRED (ime) POHADA O-LA?				
LINJA	DA NE	DA NE	RAZRED / GODINA	DA NE	DANI	NIVO	RAZRED / GODINA	D N NZ	NIVO	RAZRED / GODINA		
01	1 2⇒SLJ. LIN.		0 1 2 3 4 6 8	1 2	—	0 1 2 3 4 6 8	—	1 2 8	0 1 2 3 4 6 8	—		
02	1 2⇒SLJ. LIN.		0 1 2 3 4 6 8	1 2	—	0 1 2 3 4 6 8	—	1 2 8	0 1 2 3 4 6 8	—		
03	1 2⇒SLJ. LIN.		0 1 2 3 4 6 8	1 2	—	0 1 2 3 4 6 8	—	1 2 8	0 1 2 3 4 6 8	—		
04	1 2⇒SLJ. LIN.		0 1 2 3 4 6 8	1 2	—	0 1 2 3 4 6 8	—	1 2 8	0 1 2 3 4 6 8	—		
05	1 2⇒SLJ. LIN.		0 1 2 3 4 6 8	1 2	—	0 1 2 3 4 6 8	—	1 2 8	0 1 2 3 4 6 8	—		
06	1 2⇒SLJ. LIN.		0 1 2 3 4 6 8	1 2	—	0 1 2 3 4 6 8	—	1 2 8	0 1 2 3 4 6 8	—		
07	1 2⇒SLJ. LIN.		0 1 2 3 4 6 8	1 2	—	0 1 2 3 4 6 8	—	1 2 8	0 1 2 3 4 6 8	—		
08	1 2⇒SLJ. LIN.		0 1 2 3 4 6 8	1 2	—	0 1 2 3 4 6 8	—	1 2 8	0 1 2 3 4 6 8	—		
09	1 2⇒SLJ. LIN.		0 1 2 3 4 6 8	1 2	—	0 1 2 3 4 6 8	—	1 2 8	0 1 2 3 4 6 8	—		
10	1 2⇒SLJ. LIN.		0 1 2 3 4 6 8	1 2	—	0 1 2 3 4 6 8	—	1 2 8	0 1 2 3 4 6 8	—		

MODUL O VODI I SANITACIJI		WS
WS1. KOJI JE GLAVNI IZVOR PIJAĆE VODE ZA ČLANOVE VAŠEG DOMAĆINSTVA ?	Tekuća voda Tekuća u prostorijama11 Tekuća u dvorištu12 Javna česma -pipa.....13 Bunar / bušotina21 Iskopani bunar Zaštićeni bunar31 Nezaštićeni bunar32 Voda sa izvora Zaštićeni izvor41 Nezaštićeni izvor.....42 Skupljanje kišnice51 Cisterna61 Kola sa malim tankom71 Površinska voda (rijeka, potok, bara, jezero, kanal, irigacioni kanal)81 Flaširana voda91 Drugo (<i>navedi</i>)96	11⇒WS5 12⇒WS5 ⇒WS3 96⇒WS3
	Tekuća voda Tekuća u prostorijama11 Tekuća u dvorištu12 Javna česma -pipa.....13 Bunar /borehole21 Iskopani bunar Zaštićeni bunar31 Nezaštićeni bunar32 Voda sa izvora Zaštićeni izvor41 Nezaštićeni izvor.....42 Skupljanje kišnice51 Cisterna61 Kola sa malim tankom71 Površinska voda (rijeka, potok, bara, jezero, kanal, irigacioni kanal)81 Drugo (<i>navedi</i>)96	11⇒WS5 12⇒WS5
WS3. KOLIKO DUGO TREBA DA SE STIGNE DO VODE I DA SE VRATI NATRAG?	Br. minuta Voda u prostorijama995 NZ998	995⇒WS5
WS4. KO OBIČNO IDE NA TAJ IZVOR, DO VODE DA DONESE VODU ZA VAŠE DOMAĆINSTVO? <i>Dodatna pitanja :</i> DA LI JE OSOBA MLAĐA OD 15 G.? KOG JE POLA? <i>Zaokruži kod koji najbolje opisuje tu osobu .</i>	Odrasla žena1 Odrasli muškarac.....2 Djevojčica (ispod 15)3 Dječak (ispod 15).....4 NZ8	
WS5. DA LI VODU TRETIRATE NA BILO KOJI NAČIN KAKO BI BILA SIGURNIJA ZA PIĆE?	Da1 Ne2 NZ8	2⇒WS7 8⇒WS7
WS6. ŠTA OBIČNO RADITE KAKO BISTE VODU UČINILI SIGURNIJOM ZA PIĆE? BILO ŠTA DRUGO? <i>Zabilježi sve navedeno .</i>	ProkuhavanjeA Dodavanje hloraB Procjeđivanje kroz krpuC Korištenje filtera za vodu (keramički, pijesak, šljunak , itd.).....D Solarna dezinfekcijaE Pustimo da odstoji i da se istaložiF Drugo(<i>navedi</i>)X NZZ	
	Vodokotlič / zalijevanje	

<p>WS7. KAKVU VRSTU TOALETA ČLANOVI VAŠEG DOMAĆINSTVA OBIČNO KORISTE ?</p> <p><i>Ako je "vodokotlić" ili "zalijevanje", pitaj: GDJE OTIČE?</i></p> <p><i>Ako je neophodno, traži dozvolu da vidiš sanitarne prostorije.</i></p>	<p>Odlazi u zatvorenu kanalizaciju11</p> <p>Odlazi u septičku jamu 12</p> <p>Odlazi u čučavac13</p> <p>Odlazi negdje drugdje.....14</p> <p>Odlazi na nepoznato mjesto / nisam siguran-a / NZ gdje 15</p> <p>Ventilisani poboljšani čučavac (VIP)21</p> <p>Čučavac sa tankom22</p> <p>Čučavac bez tanka / otvoreno.....23</p> <p>Improvizovani toalet.....31</p> <p>Kanta41</p> <p>Viseći toalet / viseći čučavac.....51</p> <p>Bez prostorija ili žbunje ili polje.....95</p> <p>Drugo (<i>navedi</i>) 96</p>	<p>95⇒ SLJD. MODUL</p>
<p>WS8. DA LI TOALET DIJELITE SA DRUGIM DOMAĆINSTVIMA?</p>	<p>Da1</p> <p>Ne2</p>	<p>2⇒ SLJD. MODUL</p>
<p>WS9. KOLIKO DOMAĆINSTAVA UKUPNO KORISTI TAJ TOALET?</p>	<p>Br. domaćinstava (ako manje od 10).. 0 ____</p> <p>Deset ili više domaćinstava10</p> <p>NZ98</p>	

MODUL KARAKTERISTIKA DOMAĆINSTVA		HC
C1c. KOJOJ ETNIČKOJ GRUPI (NACIONALNOSTI) PRIPADA GLAVA OVOG DOMAĆINSTVA ?	Bošnjaci..... 1 Srbi..... 2 Hrvati..... 3 Druga etnička grupa (<i>navedi</i>) 6 Ne želi da se izjasni7	
HC2. KOLIKO SE SOBA U OVOM DOMAĆINSTVU KORISTI ZA SPAVANJE ?	Br. soba.....	
HC3. Osnovni materijal poda: <i>Zabilježi opservacije.</i>	Prirodni pod Zemlja / pijesak 11 Slama..... 12 Rudimentarni pod Komadići drveta 21 Urađeni pod Parket ili polirano drvo 31 Vinil ili asfalt trake 32 Keramičke pločice..... 33 Cement 34 Tepih..... 35 Drugo (<i>navedi</i>) 96	
HC4. Osnovni materijal krova. <i>Zabilježi opservacije.</i>	Prirodni krov Bez krova 11 Slama..... 13 Rudimentarni krov Komadići drveta 21 Završeni krov Metal 31 Drvo 32 Kalamin / cementna vlakna 33 Crijep 34 Cement - ravna ploča..... 35 Bitumenska šindra - TEGOLA..... 36 Drugo (<i>navedi</i>) 96	
HC5. Osnovni materijal zidova. <i>Zabilježi opservacije.</i>	Prirodni zidovi Bez zidova 11 Brvno 12 Blato..... 13 Rudimentarni zidovi Kamenje sa blatom 22 Nepokriveni ćerpič 23 Šperploča..... 24 Karton 25 Iskorišteno drvo..... 26 Izrađeni zidovi Cement 31 Kamen sa cementom 32 Cigle..... 33 Cementni blokovi 34 Pokriveni ćerpič..... 35 Drveni crepovi / šljunak 36 Drugo (<i>navedi</i>) 96	
HC6. KOJU VRSTU GORIVA VAŠE DOMAĆINSTVO UGLAVNOM KORISTI ZA KUHANJE ?	Električnu energiju..... 01 Tečni propan gas (LPG)..... 02 Prirodni gas 03 Biogas 04 Kerozin 05 Ugalj / Lignit 06 Drveni ugalj 07 Drvo..... 08 Slama / stabljike / trava 09 Životinjski izmet..... 10 Ostaci od polj. kultura-otočine i sl. 11 Drugo (<i>navedi</i>) 96	01⇒HC8 02⇒HC8 03⇒HC8 04⇒HC8

<p>HC7. U OVOM DOMAĆINSTVU, DA LI SE HRANA KUHA NA OTVORENOM PLAMENU, OTVORENOJ PEĆI ILI NA ZATVORENOJ PEĆI?</p> <p><i>Ispitaj o kakvoj se vrsti peći.</i></p>	<p>Otvorena vatra 1 Otvorena peć..... 2 Zatvorena peć 3 Drugo (<i>navedi</i>) 6</p>	<p>3⇒HC8 6⇒HC8</p>																																																									
<p>HC7A. DA LI VATRA / PEĆ IMA DIMNJAK ILI SLIČNO?</p>	<p>Da..... 1 Ne..... 2</p>																																																										
<p>HC8. DA LI SE OBIČNO KUHA U KUĆI, U POSEBNOJ ZGRADI ILI VANI ?</p>	<p>U kući 1 U posebnoj zgradi 2 Vani 3 Drugo (<i>navedi</i>) 6</p>																																																										
<p>HC9. DA LI VAŠE DOMAĆINSTVO IMA</p> <p>KREKET? PEĆ? ELEKTRIČNU ENERGIJU? FRIŽIDER ? RADIO? TELEVIZIJU? FIKSNI TELEFON? MOBILNI TELEFON? KOMPJUTER? INTERNET PRIKLJUČAK? KLIMA UREĐAJ? ELEKTRONSKI FOTO APARAT? MAŠINU ZA VEŠ? MIKROVALNU? USISIVAČ? VALJAK ZA PEGLANJE? VIDEO? MUZIČKU LINIJU, CD?</p>	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Da</th> <th>Ne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Krevet.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Peć.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Električnu energiju.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Frizider.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Radio.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Televizija.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Fiksni telefon.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Mobilni telefon.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Kompjuter.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Internet priključak.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Klima uređaj.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Elektronski foto aparat.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Mašina za veš.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Mikrovalna.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Usisivač.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>VALJAK ZA PEGLANJE.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Video.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>MUZIČKA LINIJA, CD.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>		Da	Ne	Krevet.....	1	2	Peć.....	1	2	Električnu energiju.....	1	2	Frizider.....	1	2	Radio.....	1	2	Televizija.....	1	2	Fiksni telefon.....	1	2	Mobilni telefon.....	1	2	Kompjuter.....	1	2	Internet priključak.....	1	2	Klima uređaj.....	1	2	Elektronski foto aparat.....	1	2	Mašina za veš.....	1	2	Mikrovalna.....	1	2	Usisivač.....	1	2	VALJAK ZA PEGLANJE.....	1	2	Video.....	1	2	MUZIČKA LINIJA, CD.....	1	2	
	Da	Ne																																																									
Krevet.....	1	2																																																									
Peć.....	1	2																																																									
Električnu energiju.....	1	2																																																									
Frizider.....	1	2																																																									
Radio.....	1	2																																																									
Televizija.....	1	2																																																									
Fiksni telefon.....	1	2																																																									
Mobilni telefon.....	1	2																																																									
Kompjuter.....	1	2																																																									
Internet priključak.....	1	2																																																									
Klima uređaj.....	1	2																																																									
Elektronski foto aparat.....	1	2																																																									
Mašina za veš.....	1	2																																																									
Mikrovalna.....	1	2																																																									
Usisivač.....	1	2																																																									
VALJAK ZA PEGLANJE.....	1	2																																																									
Video.....	1	2																																																									
MUZIČKA LINIJA, CD.....	1	2																																																									
<p>HC10. DA LI NEKI ČLAN VAŠEG DOMAĆINSTVA POSJEDUJE?</p> <p>SAT? BICIKL? MOTOCIKL ILI SKUTER? ZAPREŽNA KOLA? KOLA ILI KAMION? ČAMAC SA MOTOROM? KOMBI ILI DŽIP?</p>	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Da</th> <th>Ne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Sat.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Bicikl.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Motocikl/Skuter.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Zaprežna kola.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Auto/kamion.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Čamac sa motorom.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Kombi ili džip.....</td><td>1</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>		Da	Ne	Sat.....	1	2	Bicikl.....	1	2	Motocikl/Skuter.....	1	2	Zaprežna kola.....	1	2	Auto/kamion.....	1	2	Čamac sa motorom.....	1	2	Kombi ili džip.....	1	2																																		
	Da	Ne																																																									
Sat.....	1	2																																																									
Bicikl.....	1	2																																																									
Motocikl/Skuter.....	1	2																																																									
Zaprežna kola.....	1	2																																																									
Auto/kamion.....	1	2																																																									
Čamac sa motorom.....	1	2																																																									
Kombi ili džip.....	1	2																																																									
<p>HC11. DA LI BILO KOJI ČLAN VAŠEG DOMAĆINSTVA POSJEDUJE NEKU ZEMLJU KOJA SE MOŽE OBRADIVATI?</p>	<p>Da..... 1 Ne..... 2</p>	<p>2⇒HC13</p>																																																									
<p>HC12. KOLIKO HEKTARA POLJOPRIVREDNE ZEMLJE POSJEDUJU ČLANOVI OVOG DOMAĆINSTVA?</p> <p><i>Ako je više od 97, zabilježi '97'.</i> <i>Ako nije poznato, zabilježi '98'.</i></p>	<p>Hektara..... ,</p> <p><i>(1 hektar = 10 dunuma)</i></p>																																																										
<p>HC13. DA LI OVO DOMAĆINSTVO IMA IKAKVU STOKU, STADO ILI FARMU ŽIVOTINJA ?</p>	<p>Da..... 1 Ne..... 2</p>	<p>2⇒SLJ.MOD.</p>																																																									
<p>HC14. KOJI BROJ NAVEDENIH ŽIVOTINJA IMA OVO DOMAĆINSTVO?</p> <p>MLIJEČNE KRAVE ILI VOLOVI? TELAD? SVINJE? KONJI, MAGARCI ILI MULE? KOZE? OVCE? KOKOŠI? GUSKE? PATKE? KOŠNICE PČELA?</p> <p><i>Ako nijednu, zabilježi '00'.</i> <i>Ako više od 97, zabilježi '97'.</i> <i>Ako nije poznato, zabilježi '98'.</i></p>	<p>Mliječne krave ili volovi..... Telad..... Svinje..... Konji, magarci ili mule..... Koze..... Ovce..... Kokoši..... Guske..... Patke..... Košnice pčela.....</p>																																																										

SIGURNOST STAMBENIH PROSTORA I IZDRŽLJIVOST NASTAMBI		
HC15A. DA LI VI ILI NEKO U DOMAĆINSTVU POSJEDUJE OVAJ STAMBENI PROSTOR ILI STE OVAJ STAMBENI PROSTOR UNAJMLILI?	Posjeduje 1 Unajmljuje 2 Besplatno / bespravni boravak / drugo 3	2⇒HC15D 3⇒HC15D
HC15B. DA LI VI ILI NEKO U OVOM DOMAĆINSTVU IMA LEGALNE DOKUMENTE O PROSTORU ?	Da..... 1 Ne..... 2	1⇒HC15F
HC15C. KAKVU VRSTU LEGALNIH DOKUMENATA O VLASNIŠTVU IMATE ZA OVE PROSTORE? BILO ŠTA DRUGO? <i>Zabilježi sve što je pomenuto.</i>	Posjedovni list (ili certifikat o arbitraži)..... A Dokaz o plaćenom porezu na nekretnine..... B Računi za režije C Drugo (<i>navedi</i>) X Ništa / Bez dokumenta..... Y	} ⇒HC15F
HC15D. DA LI IMATE PISMENI UGOVOR O IZNAJMLJIVANJU PROSTORA?	Da..... 1 Ne..... 2	1⇒HC15F
HC15E. DA LI IMATE BILO KAKVU DOKUMENTACIJU ILI SPORAZUM O IZNAJMLJIVANJU OVOG STAMBENOG PROSTORA? <i>Ako da</i> , KAKVU VRSTU DOKUMENTA ILI SPORAZUMA IMATE ZA IZNAJMLJIVANJE OVOG STAMBENOG PROSTORA? BILO ŠTA DRUGO? <i>Zabilježi sve što je pomenuto!</i>	Neformalni dogovor (pismeni)..... A Verbalni dogovor (bez dokumenta)..... B Zauzeto bez plaćanja Uz znanje vlasnika C Bez znanja vlasnika D Drugo (<i>navedi</i>) X Ništa / Bez dokumenta..... Y	
HC15F. DA LI SE OSJEĆATE SIGURNIM VEZANO ZA DELOŽACIJU IZ OVOG STAMBENOG PROSTORA?	Da..... 1 Ne..... 2 NZ 8	
HC15G. DA LI STE IKADA BILI DELOŽIRANI TOKOM PROTEKLIH 5 GODINA?	Da..... 1 Ne..... 2	
HC15H. Da li je vaš prostor za stanovanje lociran u blizini ili na nečemu od navedenog: <i>Opserviraj i zaokruži sve ono što opisuje lokaciju prostora za stanovanje!</i>	Klizište..... A Vodoplavno područje B Obale rijeke..... C Okomito brdo D Deponija smeća E Industrijski zagađeno područje F Željeznica G Hidrocentrala..... H Aerodrom I Ništa od gore navedenog Y	
HC15I. Uslovnost prostora za stanovanje : <i>Zabilježi opservacije.</i> <i>Zabilježi ono što odgovara.</i>	Pukotine / rupe u zidovima A Bez prozora B Prozori sa razbijenim oknima / bez okna C Vidljive rupe u krovu D Nekompletan krov E Nesiguran krov..... F Ništa od navedenog Y	
HC15J. Okolina prostora za stanovanje: <i>Zabilježi opservacije.</i> <i>Zabilježi ono što odgovara.</i>	Umjesto puta, vrlo uski prolazi između kuća A Previše kablova koji povezuju glavni trafo za to područje B Ništa od navedenog Y	
HC16. Da li ova stambena jedinica ima	Da Ne	

<p>sljedeće sobe/prostorije?</p>	<p>Posebnu kuhinju 1 2 Kupatilo sa WC 1 2 Kupatilo i odvojen WC 1 2 Hodnik/predsoblje 1 2 Ostavu..... 1 2 Balkon ili terasu..... 1 2 Podrum..... 1 2 Tavan 1 2 Šupu za drva..... 1 2 Garažu 1 2</p>	
<p>HC17. DA LI VAŠ SMJEŠTAJ IMA NEDOSTATAK ADEKVATNIH MOGUĆNOST GRIJANJA?</p>	<p>Da..... 1 Ne..... 2</p>	
<p>HC18. KOJI OD NAVEDENIH STATUSA NAJBOLJE OPISUJE POLOŽAJ GLAVE VAŠEG DOMAĆINSTVA PREMA ZAPOSLENOSTI?</p>	<p>Zaposlen/a kod poslodavca (u privatnom ili javnom sektoru) 1 Samostalno obavlja djelatnost, profesiju (ima preduzeće, obrt, poljoprivredu, gazdinstvo, slobodnu profesiju, radi pod ugovorom) 2 Sezonski radnik/ca 3 Pomažući član u porodičnom preduzeću ili obrtu, poljoprivrednom gazdinstvu 4 Domaćica 5 Student/ica /Učenik/ica 6 Penzioner/ka 7 Nezaposlen/a (nije mogao/la naći posao, ne želi raditi) 8 Na odsluženju vojnog roka 9 Nesposoban/na za rad 10</p>	

MODUL O POSLOVIMA KOJE RADE DJECA										CL			
Primijeniti na majku / skrbnika svakog djeteta u domaćinstvu od 5 do 14 godina. Za članove domaćinstva mlađe od 5 ili starije od 14 godina, ostaviti ove redove prazne. SADA BIH ŽELIO DA PITAM O POSLOVIMA I ZADACIMA KOJE DJECA OBAVLJAJU U DOMAĆINSTVU.													
CL1. Linija br.	CL2. Ime	CL3. TOKOM PROŠLE SEDMICE, DA LI JE (ime) RADIO-LA IKAKVE POSLOVE ZA NEKOGA KO NIJE ČLAN OVOG DOMAĆINSTVA ? Ako da: ZA NAKNADU U GOTOVINI IЛИ DRUGOM? 1 DA, ZA PLATU (KEŠ IЛИ DRUGO) 2 DA, BESPLATNO 3 NE ⇒ CL5	CL4. Ako da: OD ZADNJEG KOLIKO JE SATI OTPRILIKE DIJETE RADIO ZA NEKOGA KO NIJE ČLAN DOMAĆINSTVA? Ako se radi o više poslova, uključujući sve sate svih poslova . Zabilježi odgovor, zatim ⇒ CL6	CL5. BILO KADA PROŠLE GODINE, DA LI JE (ime) RADIO-LA BILO KAKAV POSAO ZA NEKOGA KO NIJE ČLAN OVOG DOMAĆINSTVA ? Ako da: ZA NAKNADU U GOTOVINI IЛИ DRUGOM? 1 DA, ZA PLATU (KEŠ IЛИ DRUGO) 2 DA, BESPLATNO 3 NE	CL6. TOKOM PROŠLE SEDMICE, DA LI JE (ime) POMOGAO-LA U KUĆNIM POSLOVIMA KAO ŠTO SU KUPOVINA, SKUPLJANJE DRVA, ČIŠĆENJE, DONOŠENJE VODE, IЛИ BRIGA O DJECI? 1 DA 2 NE ⇒ CL8	CL7. Ako da: OD ZADNJEG (dan u sedmici), KOLIKO JE SATI OTPRILIKE DIJETE PROVELO RADEĆI KUĆNE POSLOVE?	CL8. TOKOM PROŠLE SEDMICE, DA LI JE (ime) RADIO-LA NEKI DRUGI POSAO ZA PORODICU (NA IMANJU IЛИ PRODAVALO ROBU NA ULICI?) 1 DA 2 NE ⇒ SLJEDEĆA LINIJA	CL9. Ako da: OD ZADNJEG (dan u sedmici), KOLIKO JE SATI OTPRILIKE DIJETE PROVELO RADEĆI TE POSLOVE?					
LINIJA BR.	IME	DA PLATA BESPL.	NE	BR.SATI	DA PLAĆ	NE NEPLAĆ	DA	NE	BR. SATI	DA	NE	BR. SATI	
01		1	2	3		1	2	3	1	2	2	1	2
02		1	2	3		1	2	3	1	2	2	1	2
03		1	2	3		1	2	3	1	2	2	1	2
04		1	2	3		1	2	3	1	2	2	1	2
05		1	2	3		1	2	3	1	2	2	1	2
06		1	2	3		1	2	3	1	2	2	1	2
07		1	2	3		1	2	3	1	2	2	1	2
08		1	2	3		1	2	3	1	2	2	1	2
09		1	2	3		1	2	3	1	2	2	1	2
10		1	2	3		1	2	3	1	2	2	1	2

TABELA 1: DJECA U DOBI IZMEĐU 2 – 14 GODINA KOJA SU PRIMJERENA ZA PITANJA O DISCIPLINOVANJU DJECE

Revidiraj spisak domaćinstva i upiši svako dijete u dobi od 2-14 godina po redu i prema njihovom broju linije (HL1). Ne uključuj druge članove domaćinstva u dobi izvan opsega 2-14 godina. Zabilježi broj linije, ime, pol, godine, te broj linije majke ili skrbnika za svako dijete. Zatim u donju tabelu (CD7) zabilježi ukupan broj djece u dobi od 2 -14 godina.

CD1. Rank br.	CD2. Linija br. od HL1.	CD3. Ime iz HL2.	CD4. Pol iz HL4.	CD5. Godine iz HL5.	CD6. Linija br. majke ili / skrbnika iz HL7 ili HL8.	
LINIJJA	LINIJJA	IME	M	Ž	DOB	MAJKA
01			1	2		
02			1	2		
03			1	2		
04			1	2		
05			1	2		
06			1	2		
07			1	2		
08			1	2		
CD7.	UKUPAN BROJ DJECE U DOBI IZMEĐU 2-14 GODINA				— —	

Ako je u domaćinstvu samo jedno dijete u dobi od 2-14 godina, tada preskoči tabelu 2 i idi na CD11 kako bi za to dijete primijenio pitanja iz upitnika o disciplinovanju djece.

TABELA 2: SLUČAJNI ODABIR DJETETA ZA PITANJA O DISCIPLINOVANJU DJECE

Koristi ovu tabelu da odabereš dijete u dobi između 2 i 14 godina starosti, u slučaju da u domaćinstvu ima više od jednog djeteta te dobi. Pogledaj posljednju cifru broja domaćinstva na prednjoj, naslovnoj strani. To je broj reda u koji treba da uđeš u tabeli koja se nalazi ispod. Provjeri ukupan broj djece koja ispunjavaju kriterije (2-14) u gornjem CD7. To je broj kolone u koju treba da uđeš. Nađi kvadratić gdje se sastaju red i kolona i zaokruži broj koji se nalazi u tom kvadratiću. To je redni broj djeteta kome će biti postavljena pitanja. Zabilježi redni broj u donjem CD9. Na kraju, zabilježi broj linije i ime odabranog djeteta u CD11 na sljedećoj strani. Zatim, nađi majku ili primarnog skrbnika tog djeteta, te postavi sva pitanja, počevši od CD12.

CD8. Zadnja cifra broja domaćinstva na upitniku	UKUPAN BR. DJECE KOJA ISPUNJ. KRITERIJE U DOMAČINSTVU							
	1	2	3	4	5	6	7	8+
0	1	2	2	4	3	6	5	4
1	1	1	3	1	4	1	6	5
2	1	2	1	2	5	2	7	6
3	1	1	2	3	1	3	1	7
4	1	2	3	4	2	4	2	8
5	1	1	1	1	3	5	3	1
6	1	2	2	2	4	6	4	2
7	1	1	3	3	5	1	5	3
8	1	2	1	4	1	2	6	4
9	1	1	2	1	2	3	7	5

CD9. Zabilježi redni broj odabranog djeteta	Redni broj djeteta
---	--------------------------

MODUL O DISCIPLINOVANJU DJECE		CD
<p>Identifikuj u domaćinstvu dijete od 2 do 14 g. koje ispunjava kriterije koristeći se tabelama na prethodnim stranama i prema tvojim instrukcijama. Zamoli da intervjuješ majku ili primarnog skrbnika odabranog djeteta (identifikovanog putem linijskog broja u CD6).</p>		
CD11. Napiši ime i linijski broj djeteta odabranog za modul preko CD3 i CD2, na osnovu rednog broja u CD9.	Ime _____ Linijski broj	
<p>CD12. Svi odrasli koriste određene metode kako bi djecu naučili ispravnom ponašanju ili reagovali i na problem u ponašanju. Ja ću iščitati različite metode koje se koriste i želim da mi kažete da li ste vi, ili bilo ko drugi u vašem domaćinstvu, koristili ove metode kad je u pitanju (ime) tokom zadnjeg mjeseca .</p>		
CD12A. KAZNA U SMISLU ZABRANE DA (ime) RADI NEŠTO ŠTO VOLI ILI STE NJEMU / NJOJ ZABRANILI IZLAZAK IZ KUĆE .	Da..... 1 Ne..... 2	
CD12B. OBJASNILI ZAŠTO JE NEŠTO (PONAŠANJE) BILO POGREŠNO.	Da..... 1 Ne..... 2	
CD12C. ZGRABILI I PROTRESLI DIJETE – NJEGA ILI NJU .	Da..... 1 Ne..... 2	
CD12D. VIKALI, DERALI SE VRIŠTALI NA NJEGA/NJU.	Da..... 1 Ne..... 2	
CD12E. DALI DJETETU DA URADI NEŠTO DRUGO.	Da..... 1 Ne..... 2	
CD12F. ČUŠKALI, UDARILI ILI PLJUSNULI DIJETE PO STRAŽNJICI GOLOM RUKOM.	Da..... 1 Ne..... 2	
CD12G. UDARILI NJEGA / NJU PO STRAŽNJICI ILI DRUGDJE NA TIJELU NPR., KAIŠEM , ČETKOM ZA KOSU, MOTKOM ILI DRUGIM SL. PREDMETOM.	Da..... 1 Ne..... 2	
CD12H. NAZIVALI NJEGA /NJU GLUPANOM, LIJENČINOM ILI SLIČNIM IMENOM.	Da..... 1 Ne..... 2	
CD12I. UDARILI ILI PLJUSNULI NJEGA / NJU PO LICU, RUKAMA ILI UŠIMA.	Da..... 1 Ne..... 2	
CD12J. UDARILI ILI PLJUSNULI NJEGA / NJU PO ŠACI, RUCI ILI NOZI.	Da..... 1 Ne..... 2	
CD12K. SVOJSKI ISTUKLI NJEGA / NJU (UDARALI IZNOVA I IZNOVA KOLIKO GOD STE MOGLI).	Da..... 1 Ne..... 2	
CD13. DA LI MISLITE DA JE ZA PRAVILAN ODGOJ (PODIZANJE, UČENJE) (ime) , NEOPHODNO DA NJEGA / NJU FIZIČKI KAŽNJAVATE ?	Da..... 1 Ne..... 2 Ne znam / nemam mišljenje o tome 8	

MODULO ONESPOSIBLJENJU											DA		
Primijeniti na skrbnike sve djece u dobi od 2 do 9 godina starosti koja žive u domaćinstvu. Za članove domaćinstva ispod 2 god., ili preko 9 god., ostavi ove redove prazne.													
ŽELIM DA VAS PITAM DA LI BILO KOJE DIJETE U VAŠEM DOMAĆINSTVU U DOBI OD 2 DO 9 GODINA IMA NEKI ZRAVSTVENI PROBLEM OD OVIH KOJE NAVODIM .													
DA1. Linija br.	DA2. Ime djeteta	DA3. U POREBENJU SA DRUGOM DJECOM DA LI (ime) IMA ILI JE IMAO-LA NEKO OZBILJNO KAŠNJENJE U SJEEDENJU, STAJANJU ILI HODANJU?	DA4. U POREBENJU SA DRUGOM DJECOM DA LI (ime) IMA PROBLEME SA VIDOM, BILO DANJU BILO NOĆU?	DA5. DA LI SE ČINI DA (ime) IMA PROBLEMA SA SLUJHOM? (KORISTI SLUŠNI APARAT, ČUJE UZ NAPREZANJE POTPUNO GLUV-A?)	DA6. KADA (ime) KAŽETE DA NEŠTO URADI, DA LI ON / ONA RAZUMIJU TO ŠTO IM GOVORITE?	DA7. DA LI (ime) IMA POTEŠKOĆA U KRETANJU ILI SA POKRETIMA RUKU TE DA LI IMA SLABOST ILI UKOČENOST U RUKAMA ILI NOGAMA?	DA8. DA LI (ime) PONEKAD IMA NAPADE, UKOČI SE, ILI IZGUBI SVIJEST?	DA9. DA LI (ime) MOŽE DA NAUČI KAKO DA NEŠTO RADI KAO I DRUGA DJECA TE DOBI ?	DA10. DA LI (ime) UPOŠTE GOVORI (DA LI SU NJEGOVE / NIJENE RIJEČI RAZUMLJIVE; DA LI MOŽE REČI NEKOLIKO RAZUMLJIVIH RIJEČI)?	DA11. (Za 3-9- godišnjake): DA LI SE (ime) GOVOR NA BILO KOJI NAČIN RAZLIKUJE OD NORMALNOG (NEDOVOLJNO JASAN, NERAZUMLJIV DRUGIMA OSIM ČLANOVIMA UŽE PORODICE)?	DA12. (Za 2- godišnjake): Može li (ime) IMENOVATI BAREM JEDAN PREDMET (NPR. ŽIVOTINJU, IGRAČKU, ŠOLJU, KAŠIKU)?	DA	NE
LINJA	IME	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE
01		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
02		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
03		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
04		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
05		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
06		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
07		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
08		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
09		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
10		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2

INFORMACIJE KOJE SE ODOSE NA ŽENE		WM
<p>Ovaj modul se primjenjuje na sve žene u dobi od 15 do 49 godina (vidi kolonu HL 6 Liste domaćinstva (HH)). Ispuni po jedan formular za svaku ženu ove dobi. Upiši broj klastera, broj odmaćinstva, te ime i linijski broj žene u prostor koji se nalazi ispod. Upiši svoje ime, broj i datum.</p>		
WM1. Broj klastera: 1 ____	WM2. Broj domaćinstva: : ____	
WM3. Ime žene: _____	WM4. Linijski broj žene : _____	
WM5. Ime i broj ispitivača: _____	WM6. Dan/Mjesec/Godina intervjua : ____/____/____	
WM7. Rezultati intervjua provedenog sa ženom	Kompletiran 1 Nije kod kuće 2 Odbijen 3 Djelimično ispunjen 4 Nije u stanju da odgovoriti 5 Drugo (<i>navedi</i>) 6	

Ponovo pozdravi ako već nisi i iščitaj ovo ženi:

MI SMO ISPRED ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BIH. RADIMO NA PROJEKTU KOJI SE BAVI ZDRAVLJEM PORODICE I OBRAZOVANJEM. O TOME BISMO SA VAMA ŽELJELI RAZGOVARATI. INTERVJU ĆE TRAJATI OKO 20 MINUTA. SVE INFORMACIJE KOJE PRIKUPIMO ĆE OSTATI STROGO POVJERLJIVE I VAŠI ODGOVORI NIKAD NEĆE BITI IDENTIFIKOVANI. ISTO TAKO, NEMATE OBAVEZU DA ODGOVORITE NA PITANJA NA KOJA NE ŽELITE DATI ODGOVOR TE SE IZ INTERVJUA MOŽETE POVUČI U BILO KOJE VRIJEME. MOGU LI SADA POČETI?

Ako dobiješ dozvolu, počni intervju. Ako žena ne pristane na intervju, zahvali se i pređi na sljedeći intervju. O ovom rezultatu i ponovnoj posjeti porazgovaraj sa svojim supervizorom..

WM8. KADA STE ROĐENI (MJESEC I GODINA)?	Datum rođenja: Mjesec ____ NZ mjesec 98 Godina ____ NZ godinu 9998	
WM9. KOLIKO STE GODINA IMALI NA SVOJ POSLJEDNJI ROĐENDAN ?	Godine (navršene godine) ____	

WM10. DA LI STE IKADA IŠLI U ŠKOLU ?	Da..... 1 Ne..... 2	2⇒WM14
WM11. KOJI JE NAJVIŠI NIVO OBRAZOVANJA KOJI STE POHAĐALI : OSNOVNO OBRAZOVANJE, SREDNJE, VIŠE ILI VISOKO OBRAZOVANJE-FAKULTET?	Osnovno 1 Srednje..... 2 Više.....3 Visoko-fakultet 4 Nestandardni školski plan 6	
WM12. KOJI JE ZADNJI RAZRED KOJI STE ZAVRŠILI NA TOM NIVOU ?	Razred/godina..... _ _ _	
WM13. <i>Provjeri pitanje WM 11:</i>		
<input type="checkbox"/> <i>Srednju, višu ili fakultet ⇒ Idi na sljedeći Modul</i>		
<input type="checkbox"/> <i>Osnovnu ili ne-standardni školski plan . ⇒ Nastavi sa WM 14</i>		
WM14. SADA BIH ŽELJELA DA MI PROČITATE OVU REČENICU . <i>Pokaži rečenice ispitaniku. (Ako ispitanik ne može pročitati cijelu rečenicu, pokušaj: MOŽETE LI MI PROČITATI DIO REČENICE ?</i> <i>Primjer rečenice za test pismenosti:</i> 1. <i>Dijete čita knjigu.</i> 2. <i>Ove godine su kiše nastupile kasnije.</i> 3. <i>Roditelji treba da se brinu za svoju djecu.</i> 4. <i>Zemljoradnja je težak posao.</i>	Uopšte ne zna čitati 1 U stanju da pročita samo dijelove rečenice 2 U stanju da pročita cijelu rečenicu 3 Rečenica nije napisana na jeziku koji ispitanica razumije/čita _____ 4 <i>(navedi jezik)</i> Slijepa/nijema, oštećenje vida/govora 5	

MODUL SMRTNOSTI DJECE		CM
<p><i>Pitanja iz ovog modula postaviti svim ženama u dobi od 15 do 49 godina. Sva pitanja se odnose samo na ŽIVOROĐENE bebe.</i></p>		
<p>CM1. SADA BIH HTJELA DA VAS PITAM O SVIM PORODIMA KOJE STE IMALI TOKOM ŽIVOTA. DA LI STE IKADA RODILI ŽIVO DIJETE?</p> <p><i>Ako "Ne" provjeri pitajući: POD OVIM MISLIM I NA ROĐENJE BEBE KOJA JE DISALA ILI PLAKALA ILI POKAZALA DRUGE ZNAKOVE ŽIVOTA – ČAK I AKO JE ŽIVJELA SAMO PAR MINUTA ILI SATI?</i></p>	<p>Da..... 1 Ne..... 2</p>	<p>2⇒ BRAK/ UNIJA MODUL</p>
<p>CM11. KOJI JE DATUM VAŠEG POSLJEDNJEG PORODA (ČAK I AKO JE BEBA UMRLA)?</p> <p><i>Ako datum nije poznat, unesi '98' u prostor za dan.</i></p>	<p>Datum posljednjeg poroda: Dan/Mjesec/Godina ___/___/_____</p>	
<p>CM12. <i>Provjeri CM 11: Da li se Vaš posljednji porod odvijao unutar posljednje 2 godine, računajući od današnjeg dana, tj. Od maja 2004?</i></p> <p><i>Ako je dijete umrlo, budi posebno pažljiv kada o tom djetetu pričate nazivajući ga imenom u modulima koji slijede.</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Bez poroda živorođene djece u posljednje 2 godine. ⇒ Idi na Modul BRAK /UNIJA.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Ime djeteta _____</i></p>		

MODUL ZDRAVLJA MAJKE I NOVOROĐENČETA		MN
<p><i>Ovaj modul se primjenjuje na sve žene koje su u posljednje 2 godine, od dana intervjua, rodile živorođenče. Provjeri Modul smrtnosti djece, pitanje CM 12, te ovdje zabilježi ime POSLJEDNJEG rođenog djeteta.</i></p>		
<p><i>U pitanjima koja slijede, tamo gdje je indicirano, koristi ime djeteta..</i></p>		
<p>MN2. DA LI STE U TOKU POSLJEDNJE TRUDNOĆE IŠLI NA PREGLED ILI STE KONSULTOVALI NEKOGA?</p> <p><i>AKO DA: NAVEDITE vrstu osobe kod koje je žena išla li je konsultovala i zaokruži sve date odgovore.</i></p>	<p>Medicinske radnike :</p> <p>Doktor.....A Med. sestra/babica.....B Pomoćna babicaC</p> <p>Druga osoba Narodna babica..... F Terenski med. radnik G Rođak/prijateljH</p> <p>Drugo (<i>navedi</i>) X Niko Y</p>	<p>Y⇒MN7</p>
<p>MN3. KAO DIO ZDRAVSTVENE ZAŠTITE TRUDNICA, DA LI JE IVAM JE IŠTA OD NAVEDENOG URAĐENO BAREM JEDANPUT?</p>	<p style="text-align: right;">Da Ne</p>	
<p>MN3A. DA LI JE IZVAGANA TJELESNA TEŽINA?</p> <p>MN3B. DA LI VAM JE IZMJEREN KRVNI PRITISAK?</p> <p>MN3C. DA LI STE DALI UZORAK URINA?</p> <p>MN3D. DA LI STE DALI UZORAK KRVI ?</p>	<p>Težina1 2 Krvni pritisak1 2 Uzorak urina.....1 2 Uzorak krvi1 2</p>	
<p>MN4. TOKOM VAŠIH POSJETA ZBOG TRUDNOĆE, DA LI SU VAM PRUŽENE INFORMACIJE O SIDI ILI VIRUSU SIDE</p>	<p>Da..... 1 Ne..... 2 NZ 8</p>	
<p>MN5. NE ŽELIM DA ZNAM REZULTATE, ALI DA LI STE U SKLOPU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE TRUDNICA TESTIRANI NA SIDU?</p>	<p>Da..... 1 Ne..... 2 NZ 8</p>	<p>2⇒ MN 7 8⇒ MN 7</p>
<p>MN6. NE ŽELIM DA ZNAM REZULTATE, ALI DA LI STE DOBILI REZULTATE TESTA?</p>	<p>Da..... 1 Ne..... 2 NZ 8</p>	
<p>MN7. KO VAM JE POMOGAO PRILIKOM PORODA VAŠEG POSLJEDNJEG DJETETA (<i>ime</i>)? JOŠ NEKO DRUGI?</p> <p><i>Ispitaj o vrsti osobe koja je pomagala i zaokruži sve date odgovore.</i></p>	<p>Zdravstveni radnik :</p> <p>Doktor.....A Med.sestra/babica.....B Pomoćna babicaC</p> <p>Druga osoba Tradicionalna osoba kod poroda F Terenski med. radnik G</p> <p>Rođak/prijateljH Drugo (<i>navedi</i>) X Niko Y</p>	

<p>MN8. GDJE STE SE PORODILI I RODILI (<i>ime</i>)?</p> <p><i>Ako se navodi bolnica, zdravstveni centar ili ambulanta, napiši ime ustanove na donjoj liniji. Pitaj detaljnije o ustanovi i zaokruži odgovarajući kod.</i></p> <p>_____</p> <p>(<i>Ime mjesta</i>)</p>	<p>Kuća Vaša kuća 11 Druga kuća 12</p> <p>Javni sektor Drž. bolnica 21 Drž. ambul./zdr. centar 22 Druga javna ustanova (<i>navedi</i>) _____ 26</p> <p>Privatni medicinski sektor Privatna bolnica 31 Privatna ambulanta 32 Privatno porodilište 33 Druga privatna medicinska ustanova (<i>navedi</i>) _____ 36</p> <p>Drugo (<i>navedi</i>) _____ 96</p>	
<p>MN9. KADA JE ROĐENO, DA LI JE VAŠE POSLJEDNJE DIJETE (<i>ime</i>) BIO/LA VELIKA BEBA, VEĆA OD PROSJEKA, PROSJEČNA, MANJA OD PROSJEKA ILI VRLO MALA?</p>	<p>Vrlo velika 1 Veća od prosjeka 2 Prosječna 3 Manja od prosjeka 4 Vrlo mala 5</p> <p>NZ 8</p>	
<p>MN10. DA LI JE (<i>ime</i>) IZVAGAN/A PO ROĐENJU?</p>	<p>Da 1 Ne 2</p> <p>NZ 8</p>	<p>2⇒ MN 12 8⇒ MN 12</p>
<p>MN11. KOLIKO JE (<i>ime</i>) KILOGRAMA BIO/LA TEŽAK?</p> <p><i>Ako je na raspolaganju zdravstveni karton, prepisi porođajnu težinu.</i></p>	<p>Iz kartona 1 (kilogram) __ . ____</p> <p>Po sjećanju 2 (kilograma) __ . ____</p> <p>NZ 99998</p>	
<p>MN12. DA LI STE IKADA DOJILI (<i>ime</i>) DIJETE?</p>	<p>Da 1 Ne 2</p>	<p>2⇒ SLJ. MODUL</p>
<p>MN13. KOLIKO DUGO IZA PORODA STE PO PRVI PUT NA PRSA STAVILI (<i>ime</i>)?</p> <p><i>Ako je manje od 1 sat, ubilježite '00'sati. Ako je manje od 24 sata, zabilježite sate. U ostalim slučajevima, zabilježite dane.</i></p>	<p>Odmah 000</p> <p>Sati 1 ____ ili Dani 2 ____</p> <p>Ne znam/ne sjećam se 998</p>	

MODUL BRAKA /ZAJEDNICE		MA
MA1. DA LI STE TRENUTNO UDATI ODNOSNO ŽIVITE NEVJENČANI SA MUŠKARCEM U ZAJEDNICI?	Da, sada udata 1 Da, živim sa muškarcem..... 2 Ne, nisam..... 3	3⇒MA3
MA2. KOLIKO JE GODINA VAŠ MUŽ / PARTNER NAPUNIO NA SVOJ POSLJEDNJI ROĐENDAN?	Dob u godinama..... __ __ NZ 98	⇒ MA 5 98⇒ MA 5
MA3. DA LI STE IKADA BILI VJENČANI ILI ŽIVJELI NEVJENČANO SA MUŠKARCEM?	Da, prethodno udata 1 Da, prethodno živjela sa muškarcem 2 Ne..... 3	3⇒SLJ. MODUL
MA4. KAKAV JE VAŠ STATUS SADA: DA LI STE UDOVICA, RAZVEDENA ILI RAZDVOJENA?	Udovica 1 Razvedena 2 Razdvojena 3	
MA5. KOLIKO STE PUTA BILI VJENČANI ILI ŽIVJELI NEVJENČANI SA MUŠKARCEM U ZAJEDNICI?	Samo jednom 1 Više od jedanput 2	
MA6. KOG MJESECA I GODINE STE SE PO PRVI PUT UDALI ILI POČELI ŽIVJETI NEVJENČANO SA MUŠKARCEM?	Mjesec..... __ __ NZ mjesec..... 98 Godina..... __ __ __ __ NZ godinu 9998	
MA7. <i>Provjeri 6:</i> <input type="checkbox"/> <i>Ako su poznati i mjesec i godina vjenčanja / zajednice ? ⇒ Idi na sljedeći Modul</i> <input type="checkbox"/> <i>Ili mjesec ili godina vjenčanja /zajednice nisu poznati ? ⇒ Nastavi sa MA 8</i>		
MA8. KOLIKO GODINA STE IMALI KADA STE POČELI ŽIVJETI SA SVOJIM PRVIM MUŽEM / PARTNEROM?	Dob u godinama __ __	

ST1. DA LI STE SIGURNI U VAŠ STAMBENI STATUS? (NISTE U OPASNOSTI DA IZGUBITE STAN IZ BILO KOJEG RAZLOGA: NIJE PLAĆENA STANARINA, BEZ DOKUMENATA ,OTKAZ OD VLASNIKA, DELOŽACIJA, ITD.)	Da 1 Ne 2 NZ 8	
---	----------------------	--

KONTRACEPCIJA I NEZADOVOLJENE POTREBE		CP
CP1. ŽELJELA BIH SA VAMA PRIČATI O DRUGOJ TEMI – PLANIRANJU PORODICE – I O VAŠEM REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU. DA LI STE SADA TRUDNI?	Da, sada sam trudna..... 1 Ne..... 2 Nisam sigurna ili NZ..... 8	2⇒ CP2 8⇒ CP 2
CP1A. U VRIJEME KADA STE ZATRUDNJELI SA (<i>ime</i>), DA LI STE ŽELJELI TRUDNOĆU <u>TADA</u> , DA LI STE ŽELJELI PRIČEKATI <u>NEKO VRIJEME</u> I / I LI UOPŠTE NISTE HTJELI IMATI VIŠE DJECE?	Tada..... 1 Kasnije..... 2 Nisam željela više djece..... 3	1⇒ CP 4B 2⇒ CP 4B 3⇒ CP 4B
CP2. NEKI LJUDI KORISTE RAZLIČITE NAČINE ILI METODE KAKO BI ODLOŽILI ILI IZBJEGLI TRUDNOĆU. DA LI VI TRENUTNO NEŠTO PODUZIMATE ILI KORISTITE NEKI METOD KAKO BISTE ODLOŽILI ILI IZBJEGLI TRUDNOĆU?	Da..... 1 Ne..... 2	2⇒ CP 4A
CP3. KOJI METOD KORISTITE? <i>Bez sugestija. Ako je navedeno više metoda, zaokruži sve navedeno.</i>	Sterilizacija žene A Sterilizacija muškarca..... B Pilula C Spirala / IUD..... D Injekcije..... E Implantati..... F Kondom..... G Ženski kondom..... H Dijafragma..... I Pjena/gel..... J Metod laktacione amenoreje (LAM) K Periodična apstinencija L Prekinuti odnos..... M Drugo (<i>navedi</i>)X	
CP4A. SADA BIH ŽELJELA DA POSTAVIM NEKA PITANJA O BUDUĆNOSTI . DA LI BISTE ŽELJELI DA IMATE DIJETE /JOŠ JEDNO DIJETE ILI BISTE PREFERIRALI DA NEMATE (VIŠE) DJECE? CP4B. <i>Ako je trenutno trudna:</i> SADA BIH ŽELJELA DA POSTAVIM NEKA PITANJA O BUDUĆNOSTI. NAKON DJETETA KOGA SADA OČEKUJETE, DA LI BISTE ŽELJELI IMATI JOŠ JEDNO DIJETE ILI BISTE PREFERIRALI DA NEMATE (VIŠE) DJECE?	Imati (još jedno) dijete..... 1 Ne više /nijedno..... 2 Kaže da ne može zatrudnjeti..... 3 Neodlučna / ne zna..... 8	2⇒ CP 4D 3⇒ SLJ MODUL 8⇒ CP 4D
CP4C. KOLIKO DUGO BISTE ŽELJELI SAČEKATI SA RODENJEM (DRUGOG) DJETETA?	Mjeseci 1 __ __ Godine 2 __ __ Uskoro/sada993 Kaže da ne može zatrudnjeti.....994 Nakon braka995 Drugo.....996 Ne znam998	994⇒SLJ. MODUL

CP4d. Provjeri CP 1:		
CP4E. DA LI MISLITE DA STE FIZIČKI U STANJU DA ZATRUĐNITE U OVOM PERIODU?	Da.....	1
	Ne.....	2
	NZ.....	8

Modul stavovi prema nasilju

STAVOVI PREMA NASILJU U KUĆI		DV		
DV1. PONEKAD SE MUŽ NANERVIRA ILI SE NALJUTI ZBOG NEČEGA ŠTO ŽENA URADI. PO VAŠEM MIŠLJENJU, DA LI MUŠKARAC IMA PRAVO DA UDARA ILI TUČE SVOJU ŽENU U SLJEDEĆIM SITUACIJAMA:				
		Da	Ne	Nz
DV1A. AKO ONA IZAĐE BEZ NJEGOVOG ZNANJA ?	Izađe bez njegovog znanja.....	1	2	8
DV1B. AKO ONA ZANEMARUJE DJECU?	Zanemaruje djecu	1	2	8
DV1C. AKO SE ONA SVAĐA SA NJIM?	Svađa se	1	2	8
DV1D. AKO ONA ODBIJA SEKS SA NJIM?	Odbija seks	1	2	8
DV1E. AKO JOJ HRANA ZAGORI?	Zagori hranu.....	1	2	8

MODUL SEKSUALNOG PONAŠANJA		SB
PROVJERI DA LI JE JOŠ NEKO PRISUTAN. PRIJE NEGO NASTAVIŠ, OSIGURAJ PRIVATNOST.		
SB0. Provjeri Modul Informacije koje se odnose na žene pitanje 9 : Dob ispitanice je između 15 i 24 godine.		
<input type="checkbox"/> Dob 25-49. ⇒ Idi na sljedeći Modul.		
<input type="checkbox"/> Dob 15-24. ⇒ Nastavi sa SB 1		
SB1. SADA BIH TREBALA POSTAVITI NEKA PITANJA O SEKSUALNIM AKTIVNOSTIMA KAKO BIH STEKLA BOLJI UVID U NEKE ASPEKTE PORODIČNOG ŽIVOTA. INFORMACIJE KOJE MI DATE OSTAJU STROGO POVJERLJIVE. KOLIKO STE IMALI GODINA KADA STE IMALI PRVI SEKSUALNI ODNOS/SNOŠAJ (AKO STE IMALI)?	Nikad nisam imala snošaj 00 Dob u godinama..... __ __ Prvi put kada sam počela živjeti sa (prvim) mužem / partnerom 95	00⇒SLJ. MODUL
SB2. KADA STE POSLJEDNJI PUT IMALI SEKSUALNI ODNOS? <i>Zabilježi 'godinama prije' samo ako je zadnji odnos bio prije godinu dana ili više. Ako se radi o periodu od 12 mjeseci i više, odgovor mora biti ubilježen u godinama.</i>	Prije par dana..... 1 __ __ Prije par nedjelja 2 __ __ Prije par mjeseci 3 __ __ Godinama prije..... 4 __ __	4⇒SLJ. MODUL
SB3. POSLJEDNJI PUT KADA STE IMALI SEKSUALNI ODNOS, DA LI JE KORIŠTEN KONDOM?	Da..... 1 Ne..... 2	
SB4. U KAKVIM STE ODNOSIMA SA MUŠKARCEM SA KOJIM STE IMALI POSLJEDNJI SEKSUALNI ODNOS? <i>Ako je muškarac 'momak' ili 'vjerenic', pitaj:</i> KADA STE POSLJEDNJI PUT IMALI SEKSUALNI ODNOS, DA LI JE VAŠ MOMAK ILI VJERENIK ŽIVIO SA VAMA? <i>Ako 'da', zaokruži 1. Ako 'ne', zaokruži 2.</i>	Supružnik / partner sa kojim živim 1 Muškarac je momak / vjerenic 2 Drugi prijatelj 3 Slučajni poznanik 4 Drugo (navedi) 6 Da..... 1 Ne 2	1⇒SB 6
SB5. KOLIKO GODINA IMA TA OSOBA? <i>Ako je odgovor NZ, pokušaj sa pitanjem: KOLIKO JE OTPRILKE STARA TA OSOBA?</i>	Dob seksualnog partnera..... __ __ NZ 98	
SB6. DA LI STE IMALI SEKS SA NEKIM DRUGIM MUŠKARCEM U POSLJEDNJIH 12 MJESECI?	Da..... 1 Ne..... 2	2⇒SLJ. MODUL
SB7. POSLJEDNJI PUT KADA STE IMALI SEKSUALNI ODNOS SA TIM DRUGIM MUŠKARCEM DA LI JE KORIŠTEN KONDOM?	Da..... 1 Ne..... 2	
SB8. KAKAV JE VAS ODNOS SA TIM MUSKARCEM? <i>Ako je muškarac 'momak' ili 'vjerenic', pitaj:</i> KADA STE POSLJEDNJI PUT IMALI SEKSUALNI ODNOS, DA LI JE VAŠ MOMAK ILI VJERENIK ŽIVIO SA VAMA? <i>Ako 'da', zaokruži 1. Ako 'ne', zaokruži 2</i>	Supružnik / partner sa kojim živim 1 Muškarac je momak / vjerenic 2 Drugi prijatelj 3 Slučajni poznanik 4 Drugo (navedi) 6 Da..... 1 Ne 2	1⇒ SB 10
SB9. KOLIKO GODINA IMA TA OSOBA? <i>Ako je odgovor NZ, pokušaj sa pitanjem: KOLIKO JE OTPRILKE STARA TA OSOBA?</i>	Dob seksualnog partnera __ __ NZ 98	

SB10. OSIM OVA DVA MUŠKARCA, DA LI STE IMALI SEKSUALNI ODNOS SA NEKIM DRUGIM MUŠKARCEM U POSLJEDNJIH 12 MJESECI?	Da..... 1 Ne..... 2	2⇨SLJ. MODUL
SB11. UKUPNO, SA KOLIKO STE RAZLIČITIH MUŠKARACA IMALI SEKSUALNI ODNOS U POSLJEDNJIH 12 MJESECI?	Br. partnera __ __	

MODUL HIV/AIDS (SIDA)		HA
HA1. SADA BIH ŽELJELA DA MI KAŽETE ŠTA ZNATE O HIV/AIDS-U ILI SIDI.	Da..... 1 Ne..... 2	2⇒ SLJ. MODUL
DA LI STE IKADA ČULI ZA VIRUS HIV-A ILI BOLEST ZVANU SIDA?		
HA2. DA LI SE LJUDI MOGU ZAŠTITI OD DOBIJANJA INFEKCIJE VIRUSOM SIDE TAKO ŠTO IMAJU JEDNOG SEKSUALNOG PARTNERA KOJI NIJE ZARAŽEN, A TAJ PARTNER TAKOĐE NEMA DRUGE PARTNERE?	Da..... 1 Ne..... 2 NZ 8	
HA3. DA LI SE LJUDI MOGU ZARAZITI VIRUSOM SIDE-E ZBOG BAČENIH ČINI ILI DRUGIH NATPRIRODNIH SILA?	Da..... 1 Ne..... 2 NZ 8	
HA4. DA LI LJUDI MOGU SMANJITI RIZIK OD ZARAŽE VIRUSOM SIDE-E AKO SVAKI PUT KADA IMAJU SEKS KORISTE KONDOM?	Da..... 1 Ne..... 2 NZ 8	
HA5. DA LI LJUDI MOGU BITI ZARAŽENI VIRUSOM SIDE -E PREKO UJEDA KOMARACA?	Da..... 1 Ne..... 2 NZ 8	
HA6. DA LI LJUDI MOGU SMANJITI RIZIK OD ZARAŽE VIRUSOM SIDE-E AKO UOPŠTE NE UPRAŽNJAVAJU SEKS?	Da..... 1 Ne..... 2 NZ 8	
HA7. DA LI LJUDI MOGU BITI ZARAŽENI VIRUSOM SIDE-E AKO DIJELE HRANU SA OSOBOM KOJA IMA AIDS?	Da..... 1 Ne..... 2 NZ 8	
HA7A. DA LI LJUDI MOGU BITI ZARAŽENI VIRUSOM SIDE-E AKO DOBIJAJU INJEKCIJE SA IGLOM KOJU JE VEĆ NEKO DRUGI KORISTIO?	Da..... 1 Ne..... 2 NZ 8	
HA8. DA LI JE MOGUĆE DA OSOBA KOJA IZGLEDA ZDRAVO IMA VIRUS SIDE-E?	Da..... 1 Ne..... 2 NZ 8	
HA9. DA LI SE VIRUS SIDE-E MOŽE PRENIJETI SA MAJKE NA BEBU?		
HA9A. TOKOM TRUDNOĆE?		Da Ne NZ
HA9B. TOKOM PORODA?	Tokom trudnoće.....	1 2 8
HA9C. PUTEM DOJENJA?	Tokom poroda..... Putem dojenja.....	1 2 8 1 2 8
HA10. AKO NASTAVNICA U ŠKOLI IMA VIRUS SIDE ALI NIJE BOLESNA, TREBA LI JOJ DOZVOLITI DA I DALJE PODUČAVA U ŠKOLI?	Da..... 1 Ne..... 2 NZ /nisam sigurna /ovisi..... 8	
HA11. DA LI BISTE KUPILI SVJEŽE POVRČE OD PRODAVCA AKO ZNATE DA TA OSOBA IMA VIRUS SIDE?	Da..... 1 Ne..... 2 NZ / nisam sigurna /ovisi 8	
HA12. AKO BI ČLAN VAŠE PORODICE POSTAO ZARAŽEN VIRUSOM SIDE-E, DA LI BISTE ŽELJELI DA TO OSTANE TAJNA?	Da..... 1 Ne..... 2 NZ / nisam sigurna /ovisi..... 8	
HA13. AKO BI SE ČLAN VAŠE PORODICE RAZBOLIO OD VIRUSA SIDE, DA LI BISTE BILI VOLJNI DA SE O NJEMU ILI NJOJ BRINETE U SVOM DOMAĆINSTVU?	Da..... 1 Ne..... 2 NZ/ nisam sigurna/ovisi..... 8	

<p>HA14. <i>Provjeri Modul zdravlja majke i novorođenčeta, pitanje MN 5: Testirana na HIV tokom antenatalne zdravstvene zaštite?</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Da.</i> ⇒ <i>Idi na HA 18A</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Ne.</i> ⇒ <i>Nastavi sa HA 15</i></p>		
<p>HA15. NE ŽELIM DA ZNAM REZULTAT, ALI DA LI STE SE IKADA PODVRGLI TESTIRANJU NA VIRUS HIV-A, VIRUS KOJI IZAZIVA SIDU?</p>	<p>Da..... 1</p> <p>Ne..... 2</p>	<p>2⇒HA18</p>
<p>HA16. NE ŽELIM DA MI KAŽETE REZULTATE TESTA, ALI DA LI SU VAM REZULTATI SAOPŠTENI ?</p>	<p>Da..... 1</p> <p>Ne..... 2</p>	
<p>HA17. DA LI STE SAMI TRAŽILI DA BUDETE TESTIRANI, DA LI VAM JE TEST BIO PONUĐEN I VI STE PRIHVATILI, ILI JE TESTIRANJE BILO ZAHTJEVANO?</p>	<p>Pitala za test 1</p> <p>Ponuđen i prihvaćen 2</p> <p>Testiranje zahtijevano 3</p>	<p>1⇒SLJ. MODUL</p> <p>2⇒ SLJ MODUL</p> <p>3⇒ SLJ MODUL</p>
<p>HA18. SADA, DA LI ZNATE MJESTO GDJE MOŽETE OTIĆI I PODVRĆI SE TESTU DA SAZNATE DA LI IMATE VIRUS SIDE-E?</p> <p>HA18A. <i>Ako testirana na HIV tokom zdravstvene zaštite trudnica : OSIM U AMBULANTI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU TRUDNICA, DA LI ZNATE MJESTO GDJE MOŽETE OTIĆI I PODVRĆI SE TESTU DA SAZNATE DA LI IMATE VIRUS AIDS -A?</i></p>	<p>Da..... 1</p> <p>Ne..... 2</p>	

Prati instrukcije u Priručniku za ispitivača..



INFORMATIVNI PANEL ZA DJECU MLAĐU OD PET GODINA		UF
<p>Ovaj upitnik se popunjava za svako dijete starosti do pet godina (vidi listu domaćinstva kolona HL5). Odgovore daje majka ili osoba koja se brine o djetetu (skrbnik), (vidi listu domaćinstva, kolona HL8). Za svako dijete koje ispunjava kriterije koristi se poseban upitnik. Upiši broj klastera i broj domaćinstva te linijski broj djeteta i majke/skrbnika u donji prostor. Unesi svoje ime i broj i datum.</p>		
UF1. Klaster broj: 1 ____	UF2. Broj domaćinstva : : ____	
UF3. Ime djeteta : _____	UF4. Linijski broj djeteta: _____	
UF5. Ime majke/skrbnika : _____	UF6. Linijski broj majke/skrbnika: _____	
UF7. Ime i broj ispitivača: _____	UF8. Dan/Mjesec/Godina intervjua: ____/____/____	
UF9. Rezultati intervjua za djecu ispod 5 god. (Kodovi se odnose na majku /skrbnika.)	Kompletiran 1 Nije kod kuće..... 2 Odbija 3 Djelimično ispunjen 4 Nije u stanju da odgovori..... 5 Drugo (navedi) 6	

Ponovo pozdravi ako već nisi i iščitaj ovo ispitaniku:

MI SMO ISPRED ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE I OBRAZOVANJE FEDERACIJE BIH. RADIMO NA PROJEKTU KOJI SE BAVI ZDRAVLJEM PORODICE I OBRAZOVANJEM. O TOME BISMO SA VAMA ŽELJELI RAZGOVARATI. INTERVJU ĆE TRAJATI OKO 25 MINUTA. SVE INFORMACIJE KOJE PRIKUPIMO ĆE OSTATI STROGO POVJERLJIVE I VAŠI ODGOVORI NIKAD NEĆE BITI IDENTIFIKOVANI. ISTO TAKO, NEMATE OBAVEZU DA ODGOVORITE NA PITANJA NA KOJA NE ŽELITE DATI ODGOVOR TE SE IZ INTERVJUA MOŽETE POVUĆI U BILO KOJE VRIJEME. MOGU LI SADA POČETI?

Ako dobiješ dozvolu, počni intervju. Ako ispitanik ne pristane na intervju, zahvali se i pređi na sljedeći intervju. O rezultatima i ponovnoj posjeti porazgovaraj sa svojim supervizorom.

UF10. SADA ŽELIM PITATI O ZDRAVLJU SVAKOG DJETETA MLAĐEG OD 5 G., O KOME SE VI BRINETE, KOJA SADA ŽVI SA VAMA. SADA ŽELIM PITATI O (ime). KOJEG MJESECA I GODINE JE (ime) ROĐEN-A? Pitaj: KADA JE NEGOV/NJEN ROĐENDAN ? Ako majka ili skrbnik znaju tačan datum, upiši datum rođenja, inače zaokruži 98 za dan.	Datum rođenja: Dan NZ dan98 Mjesec Godina	
UF11. KOLIKO JE GODINA (ime) NAPUNIO/LA NA SVOJ POSLJEDNJI ROĐENDAN? Zabilježi broj navršenih godina.	Dob u navršenim godinama	

REGISTRACIJA ROĐENJA I MODUL RANOG UČENJA		
BR1. DA LI (<i>ime</i>) IMA RODNI LIST ? MOGU LI GA VIDJETI?	Da, viđen 1 Da, nije viđen 2 Ne 3 NZ 8	1⇒ BR 5
BR2. DA LI JE ROĐENJE (<i>ime</i>) REGISTROVANO U MATIČNOM UREDU?	Da 1 Ne 2 NZ 8	1⇒ BR 5 8⇒ BR 4
BR3. ZAŠTO (<i>ime</i>) ROĐENJE NIJE REGISTROVANO?	Preskupo 1 Predalek put 2 Nisam znao/la da treba registrovati 3 Nisam htio/la platiti taksu 4 Ne znam gdje se registruje 5 Drugo (navedi) _____ 6 NZ 8	
BR4. DA LI ZNATE KAKO SE REGISTRUJE ROĐENJE VAŠE DJECE ?	Da 1 Ne 2	
BR5. <i>Provjeri dob djece u pitanju broj UF 11 na prvoj stranici: Da li dijete ima 3 ili 4 godine?</i>		
<input type="checkbox"/> <i>Da. ⇒ Nastavi sa pitanjem BR 6</i>		
<input type="checkbox"/> <i>Ne. ⇒ Idi na pitanje BR 8</i>		
BR6. DA LI (<i>ime</i>) POHAĐA NEKI ORGANIZOVANI PROGRAM EDUKACIJE ILI PROGRAM EDUKACIJE ZA MALU DJECU KAO ŠTO SU PRIVATNE ILI JAVNE USTANOVE, UKLJUČUJUĆI VRTIĆ ILI DJEČJI CENTAR U ZAJEDNICI?	Da 1 Ne 2 NZ 8	2⇒ BR 8 8⇒ BR 8
BR7. U ZADNJIH SEDAM DANA, KOLIKO JE SATI OTPRILIKE (<i>ime</i>) IŠAO/LA TAMO?	Br. sati _ _	
BR8. U POSLJEDNJA 3 DANA, DA LI STE VI ILI BILO KOJI ČLAN DOMAČINSTVA PREKO 15 G. BILI SA (<i>ime</i>) UKLJUČENI U NEKE OD NAVEDENIH AKTIVNOSTI: <i>Ako da, pitaj: KO JE BIO UKLJUČEN U OVU AKTIVNOST SA DJETETOM - MAJKA, OTAC DJETETA ILI DRUGI ODRASLI ČLAN DOMAČINSTVA (UKLJUČUJUĆI I SKRBNIKA) Zaokruži ono što odgovara.</i>		
BR8A. ČITAO KNJIGE ILI GLEDAO SLIKOVNICE SA (<i>ime</i>)?	Knjige	Majka A Otac B Drugi X Niko Y
BR8B. PRIČAO PRIČE (<i>ime</i>)?	Priče	A B X Y
BR8C. PJEVAO PJESME SA (<i>ime</i>)?	Pjesme	A B X Y
BR8D. IZVEO (<i>ime</i>) VAN KUĆE, U DVORIŠTE, ILI U BLIŽU OKOLINU?	Izveo vani	A B X Y
BR8E. IGRAO SE SA (<i>ime</i>)?	Igrao se sa	A B X Y
BR8F. PROVEO VRIJEME SA (<i>ime</i>) IMENUJUĆI STVARI, PRIČAJUĆI, BROJEĆI, I/ILI CRTAJUĆI?	Proveo sa vrijeme sa	A B X Y

MODUL RAZVOJ DJETETA		CE
<i>Pitanje CE 1 CE1 treba svakom skrbniku postaviti samo jedanput</i>		
CE1. KOLIKO KNJIGA IMA U DOMAĆINSTVU? URAČUNAJTE I ŠKOLSKE KNJIGE ALI NE DRUGE KNJIGE ZA DJECU KAO ŠTO SU SLIKOVNICE <i>Ako 'nijedna' unesi 00</i>	Broj ne-dječijih knjiga 0 __ Deset ili više ne-dječijih knjiga 10	
CE2. KOLIKO DJEČIJIH KNJIGA ILI SLIKOVNICA IMATE ZA (<i>ime</i>)? <i>Ako 'nijedna' unesi 00</i>	Broj dječijih knjiga..... 0 __ Deset ili više knjiga.....10	
CE3. ZAINTERESOVANA SAM DA SAZNAM O IGRAČKAMA, STVARIMA SA KOJIMA SE (<i>ime</i>) IGRA KADA JE KOD KUĆE. ČIME SE (<i>ime</i>) IGRA? DA LI SE IGRA SA STVARIMA U DOMAĆINSTVU, KAO ŠTO SU ZDJELE, TANJIRI, ČAŠE, LONCI? PREDMETIMA I MATERIJALIMA NAĐENIM OKO KUĆE, KAO ŠTO SU ŠTAPOVI, KAMENJE, ŽIVOTINJE, ŠKOLJKE ILI LIŠĆE? IGRAČKAMA NAPRAVLJENIM KOD KUĆE, KAO ŠTO SU LUTKE, AUTIČI I DRUGE IGRAČKE IZ KUĆNE RADINOSTI? IGRAČKE KOJE DOLAZE IZ PRODAVNICE? <i>Ako ispitanik kaže "DA" na bilo koju pomenutu kategoriju, postavi preciznija pitanja o tome čime se dijete igra kako bi dobio sigurniji odgovor</i> <i>Kodiraj sa Y ako se dijete ne igra ni sa čim od pomenutog .</i>	Predmetima u domaćinstvu (zdjele, tanjiri, šolje, lonci)..... A Predmetima i materijalima nađenim oko kuće, kao što su štapovi, kamenje, životinje, školjke ili lišće..... B Igračkama napravljenim kod kuće (lutke, autiči i druge igračke napravljene kod kuće)..... C Igračke iz prodavnice..... D Ne spominju se igračke..... Y	
CE4. PONEKAD ODRASLI KOJI SE BRINU O DJECI MORAJU IZAĆI IZ KUĆE U KUPOVINU ILI IZ DRUGIH RAZLOGA TE MORAJU OSTAVITI MALU DJECU SA DRUGIMA. KOLIKO JE PUTA (<i>ime</i>) OSTAVLJEN/A NA ČUVANJE DRUGOM DJETETU (ODNOSNO, NEKOME MLAĐEM OD 10 GODINA) TOKOM POSLJEDNIH SEDAM DANA (RAČUNAJUĆI OD DANA INTERVJUA)? <i>Ako 'nijedan' unesi 00</i>	Broj puta __ __	
CE5. TOKOM POSLJEDNJE SEDMICE KOLIKO JE PUTA (<i>ime</i>) OSTAVLJEN-A SAM-A? <i>Ako 'nijedan' unesi 00</i>	Broj puta __ __	

MODUL O DOJENJU		BF
BF1. DA LI JE (<i>ime djeteta</i>) IKADA DOJEN/A?	Da..... 1 Ne..... 2 NZ 8	2⇒BF3 8⇒BF3
BF2. DA LI ON/ONA JOŠ DOJI?	Da..... 1 Ne..... 2 NZ 8	
BF3. OD OVOG DOBA JUČE, DA LI SU ON/ONA DOBILI BILO ŠTA OD NABROJANOG: <i>Čitaj svaku stavku i zabilježi odgovor prije nego pređeš na sljedeće pitanje.</i>		
BF3A. VITAMINSKE ILI MINERALNE DOPUNE ILI LIJEKOVE?	A. Vitaminske dopune 1 2 8	
BF3B. OBIČNU VODU?	B. Običnu vodu 1 2 8	
BF3C. ZAŠEĆERENU VODU, VODU SA UKUSOM, VOĆNI SOK ILI ČAJ ILI INFUZIJU	C. Zašećerenu vodu ili sok..... 1 2 8	
BF3D. ORALNU TEČNOST ZA REHIDRACIJU (ORS)?	D. ORS..... 1 2 8	
BF3E. DJEČJU HRANU?	E. Dječju hranu..... 1 2 8	
BF3F. RAZBLAŽENO, U PRAHU ILI SVJEŽE MLIJEKO?	F. Mlijeko..... 1 2 8	
BF3G. DRUGE VRSTE TEČNOSTI?	G. Druge tečnosti 1 2 8	
BF3H. ČVRSTU ILI POLUČVRSTU (KAŠA) HRANU?	H. Čvrstu ili polučvrstu hranu 1 2 8	
BF4. <i>Provjeri BF3H: Dijete primilo čvrstu ili polučvrstu (kašastu) hranu?</i>		
<input type="checkbox"/> <i>Da.</i> ⇒ <i>Nastavi sa BF 5</i>		
<input type="checkbox"/> <i>Ne ili NZ.</i> ⇒ <i>Idi na sljedeći Modul</i>		
BF5. OD OVO DOBA JUČE, KOLIKO PUTA JE (<i>ime</i>) JEO-A ČVRSTU, POLUČVRSTU ILI MEKU HRANU NE RAČUNAJUĆI TEČNOSTI?	Br. puta Ne znam 8	
<i>Ako je 7 ili više puta, ubilježi '7'.</i>		

MODUL O NJEZI BOLESNOG DJETETA		CA
<p>CA1. DA LI JE (<i>ime</i>) IMAO/LA PROLJEV U POSLJEDNJE DVIJE SEDMICE? (RAČUNAJUĆI OD DANA INTERVJUA)</p> <p><i>Proljevo se definiše kroz opažanje majke ili skrbnika kao tri ili više rijetkih ili vodenastih stolica dnevno ili kao pojava krvi u stolici.</i></p>	<p>Da1 Ne2 NZ.....8</p>	<p>2⇒CA5 8⇒CA5</p>
<p>CA2. TOKOM POSLJEDNJE EPIZODE PROLJEVA, DA LI JE (<i>ime</i>) PIO/LA NEŠTO OD DOLJE NAVEDENOG:</p> <p><i>Glasno pročitaj sve navedeno i zabilježi svaki odgovor prije nego pređeš na sljedeće pitanje .</i></p> <p>CA2A. TEČNOST NAČINJENU IZ POSEBNOG PAKETA /VREĆICE- ZA ORALNU REHIDRACIJU (ORS))?</p> <p>CA2B. TEČNOST NAPRAVLJENU KOD KUĆE PO PREPORUCI MED.OSOBLJA</p> <p>CA2C. FABRIČKI PAKOVANU ORS TEČNOST PROTIV PROLJEVA?</p>	<p style="text-align: right;">Da Ne NZ</p> <p>A. Tečnost iz ORS vrećice1 2 8</p> <p>B. Preporučenu, kod kuće napravljenu tečnost1 2 8</p> <p>C. Fabrički pakovanu ORS tečnost.....1 2 8</p>	
<p>CA3. TOKOM (<i>ime</i>) BOLESTI, DA LI JE ON/ONA PIO-LA MNOGO MANJE, OTPRILIKE ISTO ILI VIŠE NEGO OBIČNO?</p>	<p>Mnogo manje ili ništa.....1 Otprilike isto (ili nešto manje)2 Više.....3 NZ.....8</p>	
<p>CA4. TOKOM (<i>ime</i>) BOLESTI, DA LI JE ON/ONA JEO-LA MNOGO MANJE OTPRILIKE ISTO ILI VIŠE NEGO OBIČNO?</p> <p><i>Ako "manje", pitaj: MNOGO MANJE ILI NEŠTO MANJE?</i></p>	<p>Ništa1 Mnogo manje2 Nešto manje3 Otprilike isto4 Više.....5 NZ.....8</p>	
<p>CA5. DA LI JE (<i>ime</i>) U POSLJEDNJE DVIJE SEDMICE BIO/LA BOLESTAN I KAŠLJAO/LA, (RAČUNAJUĆI OD DANA INTERVJUA)?</p>	<p>Da1 Ne2 NZ.....8</p>	<p>2⇒ CA 12 8⇒ CA 12</p>
<p>CA6. KADA JE (<i>ime</i>) BIO/LA BOLESTAN/A I KAŠLJAO/LA DA LI JE DISANJE BILO BRŽE NEGO OBIČNO, SA KRATKIM, BRZIM UDISAJIMA ILI JE BILO DRUGIH POTEŠKOĆA SA DISANJEM?</p>	<p>Da1 Ne2 NZ.....8</p>	<p>2⇒CA 12 8⇒CA 12</p>
<p>CA7. DA LI SU SIMPTOMI BILI UZROKOVANI PROBLEMIMA U GRUDIMA ILI =ZAČEPLJENIM NOSOM?</p>	<p>Problem u grudima1 Začepljen nos2 Oboje3 Drugo (<i>navedi</i>)6 NZ8</p>	<p>2⇒ CA 12 6⇒ CA 12</p>
<p>CA8. DA LI STE TRAZILI SAVJET ILI LIJEČENJE-LIJEK VAN KUĆE?</p>	<p>Da1 Ne2 NZ.....8</p>	<p>2⇒ CA 10 8⇒ CA 10</p>

<p>CA9. GDJE STE TRAŽILI POMOĆ?</p> <p>BILO GDJE DRUGDJE?</p> <p><i>Zaokruži sve što je potvrđeno, ali NE sugeriši odgovore.</i></p> <p><i>Ako je u pitanju bolnica, dom zdravlja ili ambulanta napiši ime mjesta na liniji. Postavi pitanja o ustanovi i zaokruži odgovarajući kod.</i></p> <p>_____</p> <p>(Ime mjesta)</p>	<p>Javni sektor</p> <p>Drž. bolnica..... A</p> <p>Drž. dom zdravlja..... B</p> <p>Drž. ambulanta C</p> <p>Med. sestra u selu D</p> <p>Patronaža E</p> <p>Druga javna zdr. ustanova (<i>navedi</i>)..... H</p> <p>Privatni medicinski sektor</p> <p>Privatna bolnica/ambulanta I</p> <p>Privatni ljekar J</p> <p>Privatna apoteka K</p> <p>Mobilna ambulata L</p> <p>Druga privatna medicinska ustanova (<i>navedi</i>)..... O</p> <p>Druga mjesta-izvori</p> <p>Rođak ili prijatelj P</p> <p>Prodavnica Q</p> <p>Narodni vidar R</p> <p>Drugo(<i>navedi</i>)..... X</p>	
<p>CA10. DA LI JE (<i>ime</i>) DOBIO/LA LIJEKOVE ZA LIJEČENJE NAVEDENE BOLESTI?</p>	<p>Da 1</p> <p>Ne 2</p> <p>NZ..... 8</p>	<p>2⇒ CA 12</p> <p>8⇒ CA 12</p>
<p>CA11. KOJE LIJEKOVE JE (<i>ime</i>) DOBIO/LA?</p> <p><i>Zaokruži sve date lijekove .</i></p>	<p>Antibiotik A</p> <p>Paracetamol/Panadol/Acetaminophen P</p> <p>Aspirin..... Q</p> <p>Ibuprofen R</p> <p>Drugo(<i>navedi</i>) X</p> <p>NZ..... Z</p>	
<p>CA12. <i>Provjeri pitanje UF 11 sa prve strane ovog upitnika: Djeca mlađa od 3god?</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Da. ⇒ Nastavi sa CA 13</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Ne. ⇒ Idi na CA 14</i></p>		
<p>CA13. KADA JE (<i>ime</i>) IMAO-LA STOLICU, ŠTA JE UČINJENO SA STOLICOM, KAMO JE ODLOŽENA?</p>	<p>Dijete je koristilo toalet/čučavac 01</p> <p>Bačeno/isprano u toalet ili čučavac 02</p> <p>Bačeno/isprano u kanal ili rov 03</p> <p>Bačeno u smeće (čvrsti otpad)..... 04</p> <p>Zakopano..... 05</p> <p>Ostavljena na otvorenom 06</p> <p>Drugo(<i>navedi</i>)..... 96</p> <p>NZ..... 98</p>	
<p><i>Pitanja koja slijede (CA14) postavi svakoj majci/ skrbniku samo jedanput..</i></p> <p>CA14. PONEKAD SE DJECA TEŠKO RAZBOLE I POTERBNO JE DA ODMAH IDU U ZDRAVSTVENU USTANOVU KOJI BI SIMPTOMI VAS NAVELI DA DIJETE BEZ ODLAGANJA ODVEDETE U ZDRAVSTVENU USTANOVU?</p> <p><i>Nastavi pitati za duge simptome i znakove sve dok ispitanik ne može više da se sjeti nekih dodatnih simptoma.</i></p> <p><i>Zaokruži sve pomenute simptome, ali NE sugeriši nikakav odgovor.</i></p>	<p>Dijete nije u stanju da pije ili sisa..... A</p> <p>Dijete postaje sve bolesnije B</p> <p>Dijete ima visoku temperaturu..... C</p> <p>Dijete ubrzano diše..... D</p> <p>Dijete teško diše E</p> <p>Dijete ima krv u stolici..... F</p> <p>Dijete slabo pije tečnost G</p> <p>Drugo(<i>navedi</i>)..... X</p> <p>Drugo(<i>navedi</i>)..... Y</p> <p>Drugo(<i>navedi</i>)..... Z</p>	

MODUL IMUNIZACIJE-VAKINACIJE							IM		
Ako je na raspolaganju karton vakcinacije, prepisi podatke u pitanja od 2-9 za svaku vrstu imunizacije koje su unesene u karton. Pitanja 10-18 postaviti u slučaju kada karton vakcinacije ili zdravstvena knjižica nisu dostupni.									
IM1. DA LI POSTOJI KARTON VAKINACIJE ZA (ime)?		Da, viđen 1 Da, nije viđen..... 2 Ne 3					2⇒IM10 3⇒ IM10		
(a) Unesi datum svake vakcinacije sa kartona. (b) Upiši '44' u kolonu za dan ako karton pokazuje vakcinaciju ali bez zabilježenog datuma.		Datum vakcinacije							
		DAN		MJESEC		GODINA			
IM2. BCG	BCG								
IM3 B. POLIO 1	OPV1								
IM3 c. POLIO 2	OPV2								
IM3 D. POLIO 3	OPV3								
IM4A. DPT1	DPT1								
IM4B. DPT2	DPT2								
IM4C. DPT3	DPT3								
IM5A. HEPB1	HEPB1								
IM5B. HEPB2	HEPB2								
IM5C. HEPB3	HEPB3								
IM6. MRP	MRP								
IM6A. Hib 1	Hib 1								
IM6B. Hib 2	Hib 2								
IM6C. Hib 3	Hib 3								
IM9. U DODATKU NA VAKINACIJE SA OVOG KARTONA, DA LI JE (ime) DOBIO-LA VAKCINE – UKLJUČUJUĆI VAKINACIJU U OKVIRU KAMPANJA ILI DANA IMUNIZACIJE? <i>Upiši 'Da' samo ako ispitanik pomene vakcine BCG, OPV 0-3, DPT 1-3, Hepatitis B 1-3,MRP</i>		Da 1 (Proovjeri vakcinacije i upiši '66'u odgovarajuću kolonu na 2 do7.) Ne 2 NZ..... 8					1⇒ IM 20 2⇒IM 20 8⇒IM 20		
IM10. DA LI (ime) IKADA PRIMIO-LA NEKU VAKCINU ZA PREVENCIJU OBOLJEVANJA OD NEKE BOLESTI, UKLJUČUJUĆI VAKINACIJE TOKOM KAMPANJA ILI DANA IMUNIZACIJE?		Da 1 Ne 2 NZ..... 8					2⇒ IM_20 8⇒IM 20		
IM11. DA LI (ime) IKADA PRIMIO-LA BCG- VAKCINU PROTIV TUBERKULOZE – ODNOSNO, INJEKCIJU U RAME NAKON KOJE JE OSTAO OŽILJAK?		Da 1							
IM12. DA LI (ime) IKADA PRIMIO-LA "KAPI VAKCINE U USTA" KAKO BI SE ZAŠTITIO-LA OD DJEČIJE PARALIZE?		Da 1 Ne 2 NZ..... 8					2⇒IM15 8⇒IM15		

IM14. KOLIKO PUTA JE DIJETE PRIMILO OVE KAPI?	Br. puta	
IM15. DA LI JE (<i>ime</i>) IKADA DOBIO-LA "DPT VAKCINU – ODNOSNO, INJEKCIJU U RAME – KAKO BI SE SPRIJEČILO DA DIJETE DOBIJE TETANUS, VELIKI KAŠALJ I DIFTERIJU? (DAJE SE U ISTO VRIJEME KADA I POLIO)	Da	1
	Ne	2 2⇒IM17
	NZ	8 8⇒IM17
IM16. KOLIKO PUTA?	Br. puta	
IM17. DA LI JE (<i>ime</i>) IKADA DOBIO-LA "VAKCINU PROTIV MRP, ODNOSNO INJEKCIJU U RUKU U DOBI OD 12 MJESECI ILI KASNIJE - KOJOM SE SPREČAVA DA DIJETE DOBIJE MORBILE (OSPICE), RUBEOLU I ZAUŠNJAKE?	Da	1
	Ne	2
	NZ	8
IM 21. DA LI JE (<i>ime</i>) IKADA DOBIO-LA VAKCINU PROTIV ZARAZNE ŽUTICE TIP B ODNOSNO, INJEKCIJU U BUTINU ILI RAME, ODMAH NAKON ROĐENJA ILI KASNIJE – KAKO BI SE SPRIJEČILO DA DIJETE DOBIJE ZARAZNU ŽUTICU TIP B (PRVA DOZA SE DAJE ODMAH NAKON ROĐENJA, U ISTO VRIJEME KADA I BCG, A DRUGE DVIJE DOZE DAJU SE U ISTO VRIJEME KADA I DPT I POLIO)-	Da	1
	Ne	2
	NZ	8
IM 22. KOLIKO PUTA?	Br. puta	

IM20. *Da li se u domaćinstvu nalazi još neko dijete koje ispunjava kriterije a kome je ovaj ispitanik majka ili skrbnik?*

Provjeri listu domaćinstva, kolona HL8.

Da. ⇒ Završi ovaj upitnik i zatim

Idi na UPITNIK ZA DJECU ISPOD 5 GDOINA STAROSTI kako bi novi upitnik primijenio na sljedeće dijete koje ispunjava kriterije .

Ne. ⇒ Završi intervju sa ovim ispitanikom zahvalivši njemu ili njoj na saradnji.

Ako je ovo posljednje dijete koje ispunjava kriterije u domaćinstvu, idi na ANTROPOMETRIJSKI MODUL.

ANTROPOMETRIJSKI MODUL		AN
<p>Nakon što su popunjeni upitnici za svu djecu, zadužena osoba važe i mjeri svako dijete. U donji formular zabilježi težinu i dužinu/visinu, vodeći računa da se na odgovarajući formular upišu korektni podaci za svako dijete,. Provjeri ime djeteta i linijski broj na listi domaćinstva prije unošenja rezultata mjerenja.</p>		
AN1. Težina djeteta .	Kilogrami (kg)	__ . __
AN2. Dužina ili visina djeteta. <i>Provjeri dob djeteta u UF11:</i> <input type="checkbox"/> <i>Dijete ispod 2 godine. ⇒ Mjeri dužinu (ležeći položaj).</i> <input type="checkbox"/> <i>Dijete od 2 godine i više ⇒ Mjeri visinu (stojeći).</i>	Dužina (cm) Ležeći1 ____ . ____ Visina (cm) Stojeći2 ____ . ____	
AN3. Identifikacioni kod onoga koji mjeri.	Identifikacioni kod	__ __
AN4. Rezultati mjerenja.	Izmjereno1 Nije prisutno.....2 Odbilo/odbijeno.....3 Drugo (navedi)6	

AN5. Da li se u domaćinstvu nalazi još neko dijete koje ispunjava kriterije za mjerenje?

Da. ⇒ Zabilježi mjere za sljedeće dijete .

Ne. ⇒ Završi intervju sa domaćinstvom, zahvaljujući svim učesnicima na njihovoj saradnji.

Prikupi sve upitnike za ovo domaćinstvo i provjeri da li su svi identifikacioni brojevi uneseni na svaku stranicu. Registruj na Informativnom panelu za domaćinstvo broj kompletiranih intervjua. .

УПИТНИК ЗА ДОМАЋИНСТВА

ЈА ДОЛАЗИМ У ИМЕ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ . РАДИМ НА ПРОЈЕКТУ КОЈИ СЕ БАВИ ЗДРАВЉЕМ ПОРОДИЦЕ И ОБРАЗОВАЊЕМ. О ТОМЕ БИ СА ВАМА ЖЕЉЕЛА РАЗГОВАРАТИ. ИНТЕРВЈУ ЋЕ ТРАЈАТИ ОКО 45 МИНУТА. СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ ПРИКУПИМ ЋЕ ОСТАТИ СТРОГО ПОВЈЕРЉИВЕ И ВАШИ ОДГОВОРИ НИКАД НЕЋЕ БИТИ ИДЕНТИФИКОВАНИ. ТОКОМ ОВОГ ВРЕМЕНА ЖЕЛИЛА БИХ РАЗГОВАРАТИ СА ГЛАВОМ КУЋЕ ОДНОСНО ДОМАЋИНСТВА, ТЕ СА СВИМ МАЈКАМА И ДРУГИМА КОЈИ СЕ БРИНУ ЗА ДЈЕЦУ У ДОМАЋИНСТВУ.

МОГУ ЛИ САДА ПОЧЕТИ?

Ако је допуштење дато, почните са интервјуом.

ИНФОРМАЦИОНИ ПАНЕЛ ЗА ДОМАЋИНСТВО		НН
НН1. Кластер број: 2 _____	НН2. Број домаћинства: _____	
НН3. Име и број анкетара :	НН4. Име и број супервизора :	
Име _____	Име _____	
НН5. Дан / Мјесец / Година интервјуа: _____ / _____ / 2006.		
НН6. Подручје:	НН7. Регион:	
Урбано1	Регија Крајина.....11	
Остало2	Регија Посавина12	
	Регија Подрње и Сарајевско-романијска13	
	Регија Херцеговина 14	
НН 8. Име главе домаћинства : _____		
<i>Након што су попуњени сви упитници за домаћинства, испуните сљедеће информације:</i>		
НН9. Резултати НН интервјуа:	НН10. Испитаник који је дао одговоре на НН упитник:	
Завршени1	Име: _____	
Нису код куће2	Линија бр.: _____	
Одбили3	НН11. Укупан број чланова домаћинства: _____	
Домаћинство није нађено/уништено.....4	НН12. Бр. жена подобних за упитник: _____	
Друго (наведи)..... 6	НН13. Бр. жена за које је попуњен упитник: _____	
НН14. Бр. дјеце испод 5 год. старости: _____	НН15. Бр.дјеце испод 5 г. за које је поп.упит. _____	
Напомене испитивача / супервизора: <i>У ово поље унеси напомене о интервјуу са овим домаћинством, као што су број посјета, некомплетни формулари за индивидуални интервју, број покушаја поновних посјета, итд.</i>		
НН16. Оператер који уноси податке: _____		

ФОРМУЛАР ЗА ДОМАЋИНСТВО

НЛ

МОЛИМ ДА МИ ПРВО КАЖЕТЕ ИМЕНА СВИХ ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА КОЈИ ОБИЧНО ЖИВЕ ОВДЈЕ, ПОЧЕВШИ ОД ГЛАВЕ ДОМАЋИНСТВА. Упиши име главе домаћинства у линију 01. Наведи све чланове домаћинства (НЛ2, њихов однос са главом домаћинства (НЛ3), те њихов пол (НЛ4). Затим питај: ИМА ЛИ НЕКИХ ДРУГИХ ОСОБА КОЈИ ЖИВЕ ОВДЈЕ, ЧАК ИАКО САДА НИСУ КОД КУЋЕ? (ТО МОГУ БИТИ И ДЈЕЦА У ШКОЛИ ИЛИ НА ПОСЛУ). Ако има, допуни листу. Затим, постављај питања са НЛ5 за сваког понаособ. Ако има више од 10 чланова домаћинства, узми додатну листу. Ако ишту користиш, стави овдје квачицу .

		Примјерено за				За дјецу од 0-17 година питај НЛ9-НЛ12					
		ИНТЕРВЈУ ЗА ЖЕНЕ	ДЈЕЧЈИ РАДНИ МОДУЛ	ИСПОД-5 ИНТЕРВЈУИ	ИСПОД-5 ИНТЕРВЈУИ						
НЛ1. Линијс ки бр.	НЛ2. Име	НЛ3. У КАКВОЈ ЈЕ ВЕЗИ (ИМЕ) СА ГЛАВОМ ДОМА- ЋИНСТВА?	НЛ4. ДА ЛИ ЈЕ (ИМЕ) МУШКО ИЛИ ЖЕНСКО? 1 МУШКО 2 ЖЕНС.	НЛ5. КОЛИКО ИМА ГОДИНА (ИМЕ)? КОЛИКО ЈЕ ИМАО-ЛА (ИМЕ) ГОДИНА НА СВОЈ ЗАДЊИ РОБЕНДАН? Забилежи број пуних година 98=нз*	НЛ6. Заокружи Линијски број ако је жена између 15-49	НЛ7. За свако дјете између 5-14: КО ЈЕ МАЈКА, ИЛИ КО СЕ ПРИМАРНО БРИНЕ О ОВОМ ДЈЕТЕТУ?	НЛ8. За свако дјете испод 5 г.: КО ЈЕ МАЈКА, ИЛИ КО СЕ ПРИМАРНО БРИНЕ О ОВОМ ДЈЕТЕТУ? Забилежи број линије мајке или скрбника	НЛ9. ДА ЛИ ЈЕ (ИМЕ ДЈЕТЕТА) БИЛОШКА МАЈКА ЖИВА? 1 ДА 2 НЕ⇒ НЛ11 8 НЗ⇒ НЛ11	НЛ10. Ако је жива: ДА ЛИ (ИМЕ ДЈЕТЕТА) БИЛОШКА МАЈКА ЖИВИ У ОВОМ ДОМАЋИНСТВУ?	НЛ11. ДА ЛИ ЈЕ (ИМЕ ДЈЕТЕТА) БИЛОШКИ ОТАЦ ЖИВ? 1 ДА 2 НЕ⇒ 8 НЗ⇒	НЛ12. Ако је жив: ДА ЛИ (ИМЕ ДЈЕТЕТА) БИЛОШКИ ОТАЦ ЖИВИ У ОВОМ ДОМАЋИНСТВУ? Забилежи број линије оца или 00 за 'не'
ЛИНИЈА	ИМЕ	ОДНОС	М Ж	ГОДИНЕ	15-49	МАЈКА	МАЈКА	Д Н НЗ	МАЈКА	Д Н НЗ	ОТАЦ
01		0 1	1 2	— —	01	— —	— —	1 2 8	— —	1 2 8	— —
02		— —	1 2	— —	02	— —	— —	1 2 8	— —	1 2 8	— —
03		— —	1 2	— —	03	— —	— —	1 2 8	— —	1 2 8	— —
04		— —	1 2	— —	04	— —	— —	1 2 8	— —	1 2 8	— —
05		— —	1 2	— —	05	— —	— —	1 2 8	— —	1 2 8	— —
06		— —	1 2	— —	06	— —	— —	1 2 8	— —	1 2 8	— —
07		— —	1 2	— —	07	— —	— —	1 2 8	— —	1 2 8	— —
08		— —	1 2	— —	08	— —	— —	1 2 8	— —	1 2 8	— —
09		— —	1 2	— —	09	— —	— —	1 2 8	— —	1 2 8	— —
10		— —	1 2	— —	10	— —	— —	1 2 8	— —	1 2 8	— —
ДА ЛИ НЕКЕ ДРУГЕ ОСОБЕ ЖИВЕ ОВДЈЕ – ЧАК И АКО НИСУ ЧЛАНОВИ ВАШЕ ПОРОДИЦЕ, ИЛИ АКО ЊИХОВИ РОДИТЕЉИ НЕ ЖИВЕ У ОВОМ ДОМАЋИНСТВУ? ОВДЈЕ СПАДАЈУ И ДЈЕЦА НА ПОСЛУ ИЛИ У ШКОЛИ? Ако да, унесите име дјетета и испуните формулар. Затим, испуните тотале који су испод.											
Укупно		Жене 15-49		Дјеца 5-14		испод-5г.					

5/10/2007

НН.2

*** Види инструкције: треба да се користе само за старије чланове домаћинства (код значи "не знам / преко 50 год").
Сада, за сваку жену између 15-49 год., напиши име и број линије те друге идентификационе информације у информативни панел Упитника за жене.
За свако дијете млађе од 5 год., напиши име те број линије његове-њене мајке или скрбника у информативни панел Упитника за дјецу испод пет година старости .
Сада треба да имаш посебне упитнике за сваку примјерену жену и свако дијете испод пет година који су у домаћинству.**

* Кодови за НЛ3: Однос или повезаност са главом домаћинства

- 01 = Глава
- 02 = Жена или муж
- 03 = Син или кћерка
- 04 = Зет или снаха
- 05 = Унук или унука
- 06 = Родитељ
- 07 = Родитељи супружника
- 08 = Брат или сестра
- 09 = Брат или сестра супружника
- 10 = Ујак / Ујна или Стриц / Стрина или Тетак / Тетка
- 11 = Нећак / Нећакиња по крвном сродству
- 12 = Нећак / Нећакиња по браку
- 13 = Други рођаци
- 14 = Усвојен-а / Удомљен-а / Посинак-а / Пасторак-а
- 15 = Нису у рођачким односима
- 98 = Не знам

МОДУЛ ЕДУКАЦИЈЕ		ED												
За чланове домаћинства од 5 год. навише		За чланове домаћинства од 5-24 године												
ED1. Лични бр.	ED1A. Име	ED2. Да ли је (име) икада ишао у школу или у предшколску установу?	ED3. Који је највиши ниво школе који је (име) похађао? Који је највиши степен који је (име) завршио на том нивоу?	ED4. Током (2005-2006) школске године, да ли је (име) икако похађао школу или предшкол. установу?	ED5. Од задњег (дан у седмици), колико је дана (име) ишао у школу?	ED6. Током те / ове школске године, који је ниво и разред (име) похађао?	ED7. Да ли је (име) икада ишао у школу или у предшколску установу током прошле шк. године (2004-2005)	ED8. Током те прошле шк. године, који је степен и разред (име) похађао-ла?						
ЛИНИЈА	ДА	НЕ	НИВО	РАЗРЕД / ГОДИНА	ДА	НЕ	ДАНИ	НИВО	РАЗРЕД / ГОДИНА	Д	Н	НЗ	НИВО	РАЗРЕД / ГОДИНА
01	1	2⇒Сљ. лин.	0 1 2 3 4 6 8	1 2	—	—	—	0 1 2 3 4 6 8	1 2 8	1	2	8	0 1 2 3 4 6 8	—
02	1	2⇒Сљ. лин.	0 1 2 3 4 6 8	1 2	—	—	—	0 1 2 3 4 6 8	1 2 8	1	2	8	0 1 2 3 4 6 8	—
03	1	2⇒Сљ. лин.	0 1 2 3 4 6 8	1 2	—	—	—	0 1 2 3 4 6 8	1 2 8	1	2	8	0 1 2 3 4 6 8	—
04	1	2⇒Сљ. лин.	0 1 2 3 4 6 8	1 2	—	—	—	0 1 2 3 4 6 8	1 2 8	1	2	8	0 1 2 3 4 6 8	—
05	1	2⇒Сљ. лин.	0 1 2 3 4 6 8	1 2	—	—	—	0 1 2 3 4 6 8	1 2 8	1	2	8	0 1 2 3 4 6 8	—
06	1	2⇒Сљ. лин.	0 1 2 3 4 6 8	1 2	—	—	—	0 1 2 3 4 6 8	1 2 8	1	2	8	0 1 2 3 4 6 8	—
07	1	2⇒Сљ. лин.	0 1 2 3 4 6 8	1 2	—	—	—	0 1 2 3 4 6 8	1 2 8	1	2	8	0 1 2 3 4 6 8	—
08	1	2⇒Сљ. лин.	0 1 2 3 4 6 8	1 2	—	—	—	0 1 2 3 4 6 8	1 2 8	1	2	8	0 1 2 3 4 6 8	—
09	1	2⇒Сљ. лин.	0 1 2 3 4 6 8	1 2	—	—	—	0 1 2 3 4 6 8	1 2 8	1	2	8	0 1 2 3 4 6 8	—
10	1	2⇒Сљ. лин.	0 1 2 3 4 6 8	1 2	—	—	—	0 1 2 3 4 6 8	1 2 8	1	2	8	0 1 2 3 4 6 8	—

МОДУЛ О ВОДИ И САНИТАЦИЈИ		WS
WS1. КОЈИ ЈЕ ГЛАВНИ ИЗВОР ПИЈАЋЕ ВОДЕ ЗА ЧЛАНОВЕ ВАШЕГ ДОМАЋИНСТВА ?	Текућа вода Текућа у просторијама..... 11 Текућа у дворишту 12 Јавна чесма -пипа 13 Бунар / бушотина 21 Ископани бунар Заштићени бунар 31 Незаштићени бунар 32 Вода са извора Заштићени извор 41 Незаштићени извор 42 Скупљање кишнице 51 Цистерна 61 Кола са малим танком..... 71 Површинска вода (ријека, поток, бара, језеро, канал, иригациони канал) 81 Флаширана вода 91 Друго (наведи) 96	11⇒WS5 12⇒WS5 ⇒WS3 96⇒WS3
WS2. КОЈИ ЈЕ ГЛАВНИ ИЗВОР ВОДЕ КОЈИ СЕ У ВАШЕМ ДОМАЋИНСТВУ КОРИСТИ У ДРУГЕ СВРХЕ КАО ШТО СУ КУХАЊЕ И ПРАЊЕ ВЕША ?	Текућа вода Текућа у просторијама..... 11 Текућа у дворишту 12 Јавна чесма -пипа 13 Бунар /борехоле..... 21 Ископани бунар Заштићени бунар 31 Незаштићени бунар 32 Вода са извора Заштићени извор 41 Незаштићени извор 42 Скупљање кишнице 51 Цистерна 61 Кола са малим танком..... 71 Површинска вода (ријека, поток, бара, језеро, канал, иригациони канал) 81 Друго (наведи) 96	11⇒WS5 12⇒WS5
WS3. КОЛИКО ДУГО ТРЕБА ДА СЕ СТИГНЕ ДО ВОДЕ И ДА СЕ ВРАТИ НАТРАГ?	Бр. минута ____ Вода у просторијама.....995 НЗ998	995⇒WS5
WS4. КО ОБИЧНО ИДЕ НА ТАЈ ИЗВОР, ДО ВОДЕ ДА ДОНЕСЕ ВОДУ ЗА ВАШЕ ДОМАЋИНСТВО? Додатна питања : Да ли је особа млађа од 15 г.? КОГ ЈЕ ПОЛА? Заокружи код који најбоље описује ту особу .	Одрасла жена 1 Одрасли мушкарац 2 Дјевојчица (испод 15) 3 Дјечак (испод 15)..... 4 НЗ8	
WS5. ДА ЛИ ВОДУ ТРЕТИРАТЕ НА БИЛО КОЈИ НАЧИН КАКО БИ БИЛА СИГУРНИЈА ЗА ПИЋЕ?	Да 1 Не 2 НЗ 8	2⇒WS7 8⇒WS7
WS6. ШТА ОБИЧНО РАДИТЕ КАКО БИСТЕ ВОДУ УЧИНИЛИ СИГУРНИЈОМ ЗА ПИЋЕ? Било шта друго? Забилежи све наведено .	Прокухавање А Додавање хлора В Процеђивање кроз крпу..... С Кориштење филтера за воду (керамички, пијесак, шљунак , итд.) D Соларна дезинфекција..... Е Пустимо да одстоји и да се исталожи..... F Друго(наведи) X НЗ Z	

<p>WS7. КАКВУ ВРСТУ ТОАЛЕТА ЧЛАНОВИ ВАШЕГ ДОМАЋИНСТВА ОБИЧНО КОРИСТЕ ?</p> <p><i>Ако је “водокотлић” или “залијевање”, питај: ГДЈЕ ОТИЧЕ?</i></p> <p><i>Ако је неопходно, тражи дозволу да видиш санитарне просторије.</i></p>	<p>Водокотлић / залијевање</p> <p>Одлази у затворену канализацију11</p> <p>Одлази у септичку јаму12</p> <p>Одлази у чучавац.....13</p> <p>Одлази негдје другдје.....14</p> <p>Одлази на непознато мјесто / нисам сигуран-а / НЗ гдје.....15</p> <p>Вентилисани побољшани чучавац (ВИП) 21</p> <p>Чучавац са танком22</p> <p>Чучавац без танка / отворено23</p> <p>Импровизовани тоалет.....31</p> <p>Канта41</p> <p>Висећи тоалет / висећи чучавац.....51</p> <p>Без просторија или жбуње или поље.....95</p> <p>Друго (<i>наведи</i>)96</p>	<p>95⇒ слџд. МОДУЛ</p>
<p>WS8. ДА ЛИ ТОАЛЕТ ДИЈЕЛИТЕ СА ДРУГИМ ДОМАЋИНСТВИМА?</p>	<p>Да1</p> <p>Не2</p>	<p>2⇒ слџд. МОДУЛ</p>
<p>WS9. КОЛИКО ДОМАЋИНАСТАВА УКУПНО КОРИСТИ ТАЈ ТОАЛЕТ?</p>	<p>Бр. домаћинстава (ако мање од 10) 0 ____</p> <p>Десет или више домаћинстава.....10</p> <p>НЗ98</p>	

МОДУЛ КАРАКТЕРИСТИКА ДОМАЋИНСТВА		НС
НС1а. КОЈУ РЕЛИГИЈУ УПРАЖЊАВА ГЛАВА ОВОГ ДОМАЋИНСТВА?	Православна..... 1 Исламска..... 2 Католичка..... 3 Друга религија (<i>наведи</i>)..... 6 Без религије..... 7	
НС1в. КОЈИ ЈЕ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК ГЛАВЕ ОВОГ ДОМАЋИНСТВА ?	Српски..... 1 Бошњачки..... 2 Хрватски..... 3 Други језици (<i>наведи</i>)..... 6	
НС1с. КОЈОЈ НАЦИОНАЛНОСТИ ПРИПАДА ГЛАВА ОВОГ ДОМАЋИНСТВА ?	Српској..... 1 Бошњачкој..... 2 Хрватској..... 3 Друга етничка група (<i>наведи</i>)..... 6 Не жели да се изјасни..... 7	
НС2. КОЛИКО СЕ СОБА У ОВОМ ДОМАЋИНСТВУ КОРИСТИ ЗА СПАВАЊЕ ?	Бр. соба.....	
НС3. Основни материјал пода: <i>Забилежи опсервације.</i>	Природни под Земља / пијесак..... 11 Слама..... 12 Рудиментарни под Комадићи дрвета..... 21 Урађени под Паркет или полирано дрво..... 31 Винил или асфалт траке..... 32 Керамичке плочице..... 33 Цемент..... 34 Тепих..... 35 Друго (<i>наведи</i>)..... 96	
НС4. Основни материјал крова. <i>Забилежи опсервације.</i>	Природни кров Без крова..... 11 Слама..... 13 Рудиментарни кров Комадићи дрвета..... 21 Завршени кров Метал..... 31 Дрво..... 32 Каламин / цементна влакна..... 33 Цријеп..... 34 Цемент - равна плоча..... 35 Битуменска шиндра - ТЕГОЛА..... 36 Друго (<i>наведи</i>)..... 96	
НС5. Основни материјал зидова. <i>Забилежи опсервације.</i>	Природни зидови Без зидова..... 11 Брвно..... 12 Блато..... 13 Рудиментарни зидови Камење са блатом..... 22 Непокривени ћерпич..... 23 Шперплоча..... 24 Картон..... 25 Искориштено дрво..... 26 Израђени зидови Цемент..... 31 Камен са цементом..... 32 Цигле..... 33 Цементни блокови..... 34 Покривени ћерпич..... 35 Дрвени црепови / шљунак..... 36 Друго (<i>наведи</i>)..... 96	

<p>HC6. КОЈУ ВРСТУ ГОРИВА ВАШЕ ДОМАЋИНСТВО УГЛАВНОМ КОРИСТИ ЗА КУХАЊЕ ?</p>	<p>Електричну енергију 01 Течни пропан гас (ЛПГ) 02 Природни гас 03 Биогас 04 Керозин 05 Угаљ / Лигнит 06 Дрвени угаљ 07 Дрво 08 Слама / стабљике / трава 09 Животињски измет 10 Остаци од пољ. култура-оточине и сл. 11 Друго (наведи) 96</p>	<p>01⇒HC8 02⇒HC8 03⇒HC8 04⇒HC8</p>																																																									
<p>HC7. У ОВОМ ДОМАЋИНСТВУ, ДА ЛИ СЕ ХРАНА КУХА НА ОТВОРЕНОМ ПЛАМЕНУ, ОТВОРЕНОЈ ПЕЋИ ИЛИ НА ЗАТВОРЕНОЈ ПЕЋИ? <i>Испитај о каквој се врсти пећи.</i></p>	<p>Отворена ватра 1 Отворена пећ 2 Затворена пећ 3 Друго (наведи) 6</p>	<p>3⇒HC8 6⇒HC8</p>																																																									
<p>HC7A. ДА ЛИ ВАТРА / ПЕЋ ИМА ДИМЊАК ИЛИ СЛИЧНО?</p>	<p>Да 1 Не 2</p>																																																										
<p>HC8. ДА ЛИ СЕ ОБИЧНО КУХА У КУЋИ, У ПОСЕБНОЈ ЗГРАДИ ИЛИ ВАНИ ?</p>	<p>У кући 1 У посебној згради 2 Вани 3 Друго (наведи) 6</p>																																																										
<p>HC9. ДА ЛИ ВАШЕ ДОМАЋИНСТВО ИМА</p> <p>КРЕВЕТ? ПЕЋ? ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ? ФРИЖИДЕР ? РАДИО? ТЕЛЕВИЗИЈУ? ФИКСНИ ТЕЛЕФОН? МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН? КОМПЈУТЕР? ИНТЕРНЕТ ПРИКЛУЧАК? КЛИМА УРЕЂАЈ? ЕЛЕКТРОНСКИ ФОТО АПАРАТ? МАШИНУ ЗА ВЕШ? МИКРОВАЛНУ? УСИСИВАЧ? ВАЉАК ЗА ПЕГЛАЊЕ? ВИДЕО? МУЗИЧКА ЛИНИЈА, ЦД?</p>	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Да</td> <td style="text-align: right;">Не</td> </tr> <tr> <td>Кревет.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Пећ.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Електричну енергију.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Фрижидер.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Радио.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Телевизија.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Фиксни телефон.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Мобилни телефон.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Компјутер.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Интернет прикључак.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Клима уређај.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Електронски фото апарат.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Машина за веш.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Микровална.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Усисивач.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Ваљак за пеглање.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Видео.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Музичка линија ЦД.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </table>		Да	Не	Кревет.....	1	2	Пећ.....	1	2	Електричну енергију.....	1	2	Фрижидер.....	1	2	Радио.....	1	2	Телевизија.....	1	2	Фиксни телефон.....	1	2	Мобилни телефон.....	1	2	Компјутер.....	1	2	Интернет прикључак.....	1	2	Клима уређај.....	1	2	Електронски фото апарат.....	1	2	Машина за веш.....	1	2	Микровална.....	1	2	Усисивач.....	1	2	Ваљак за пеглање.....	1	2	Видео.....	1	2	Музичка линија ЦД.....	1	2	
	Да	Не																																																									
Кревет.....	1	2																																																									
Пећ.....	1	2																																																									
Електричну енергију.....	1	2																																																									
Фрижидер.....	1	2																																																									
Радио.....	1	2																																																									
Телевизија.....	1	2																																																									
Фиксни телефон.....	1	2																																																									
Мобилни телефон.....	1	2																																																									
Компјутер.....	1	2																																																									
Интернет прикључак.....	1	2																																																									
Клима уређај.....	1	2																																																									
Електронски фото апарат.....	1	2																																																									
Машина за веш.....	1	2																																																									
Микровална.....	1	2																																																									
Усисивач.....	1	2																																																									
Ваљак за пеглање.....	1	2																																																									
Видео.....	1	2																																																									
Музичка линија ЦД.....	1	2																																																									
<p>HC10. ДА ЛИ НЕКИ ЧЛАН ВАЧЕГ ДОМАЋИНСТВА ПОСЈЕДУЈЕ?</p> <p>САТ? БИЦИКЛ? МОТОЦИКЛ ИЛИ СКУТЕР? ЗАПРЕЖНА КОЛА? КОЛА ИЛИ КАМИОН? ЧАМАЦ СА МОТОРОМ? КОМБИ ИЛИ ЦИП?</p>	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Да</td> <td style="text-align: right;">Не</td> </tr> <tr> <td>Сат.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Бицикл.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Мотоцикл/Скутер.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Запрежна кола.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Ауто/камион.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Чамац са мотором.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Комби или цип.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </table>		Да	Не	Сат.....	1	2	Бицикл.....	1	2	Мотоцикл/Скутер.....	1	2	Запрежна кола.....	1	2	Ауто/камион.....	1	2	Чамац са мотором.....	1	2	Комби или цип.....	1	2																																		
	Да	Не																																																									
Сат.....	1	2																																																									
Бицикл.....	1	2																																																									
Мотоцикл/Скутер.....	1	2																																																									
Запрежна кола.....	1	2																																																									
Ауто/камион.....	1	2																																																									
Чамац са мотором.....	1	2																																																									
Комби или цип.....	1	2																																																									
<p>HC11. ДА ЛИ БИЛО КОЈИ ЧЛАН ВАЧЕГ ДОМАЋИНСТВА ПОСЈЕДУЈЕ НЕКУ ЗЕМЉУ КОЈА СЕ МОЖЕ ОБРАЂИВАТИ?</p>	<p>Да 1 Не 2</p>	<p>2⇒HC13</p>																																																									
<p>HC12. КОЛИКО ХЕКТАРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗЕМЉЕ ПОСЈЕДУЈУ ЧЛАНОВИ ОВОГ ДОМАЋИНСТВА? <i>Ако је више од 97, забиљежи '97'. Ако није познато, забиљежи '98'.</i></p>	<p>Хектара....., ____</p> <p>(1 хектар = 10 дунума)</p>																																																										
<p>HC13. ДА ЛИ ОВО ДОМАЋИНСТВО ИМА ИКАКВУ СТОКУ, СТАДО ИЛИ ФАРМУ ЖИВОТИЊА ?</p>	<p>Да 1 Не 2</p>	<p>2⇒СЉ.МОД.</p>																																																									
<p>HC14. КОЈИ БРОЈ НАВЕДЕНИХ ЖИВОТИЊА ИМА ОВО ДОМАЋИНСТВО?</p> <p>МЛИЈЕЧНЕ КРАВЕ ИЛИ ВОЛОВИ? ТЕЛАД? СВИЊЕ? КОЊИ, МАГАРЦИ ИЛИ МУЛЕ? КОЗЕ? ОВЦЕ? КОКОШИ? ГУСКЕ? ПАТКЕ? КОШНИЦЕ ПЧЕЛА?</p> <p><i>Ако ниједну, забиљежи '00'. Ако више од 97, забиљежи '97'. Ако није познато, забиљежи '98'.</i></p>	<p>Млијечне краве или волови..... ____</p> <p>Телад..... ____</p> <p>Свиње..... ____</p> <p>Коњи, магарци или муле..... ____</p> <p>Козе..... ____</p> <p>Овце..... ____</p> <p>Кокоши..... ____</p> <p>Гуске..... ____</p> <p>Патке..... ____</p> <p>Кошнице пчела..... ____</p>																																																										

СИГУРНОСТ СТАМБЕНИХ ПРОСТОРА И ИЗДРЖЉИВОСТ НАСТАМБИ		
НС15а. Да ли ви или неко у домаћинству ПОСЈЕДУЈЕ ОВАЈ СТАМБЕНИ ПРОСТОР ИЛИ СТЕ ОВАЈ СТАМБЕНИ ПРОСТОР УНАЈМИЛИ?	Посједује 1 Унајмљује..... 2 Бесплатно / бесправни боравак / друго .. 3	2⇒НС15д 3⇒НС15д
НС15в. Да ли ви или неко у овом домаћинству има легалне документе о простору ?	Да..... 1 Не..... 2	1⇒НС15ф
НС15с. Какву врсту легалних докумената о зихсништву имате за ове просторе? Било шта друго? <i>Забилежи све што је поменуто.</i>	Посједовни лист (или сертификат о арбитражи).....А Доказ о плаћеном порезу на некретнине..В Рачуни за режијеС Друго (<i>наведи</i>)Х Ништа / Без документаУ	} ⇒НС15ф
НС15д. Да ли имате писмени уговор о изнајмљивању простора?	Да..... 1 Не..... 2	1⇒НС15ф
НС15е. Да ли имате било какву документацију или споразум о изнајмљивању овог стамбеног простора? <i>Ако да</i> , Какву врсту документа или споразума имате за изнајмљивање овог стамбеног простора? Било шта друго? <i>Забилежи све што је поменуто!</i>	Неформални договор (писмени).....А Вербални договор (без документа)В Заузето без плаћања Уз знање власникаС Без знања власникаД Друго (<i>наведи</i>)Х Ништа / Без документаУ	
НС15ф. Да ли се осјећате сигурним везано за деложацију из овог стамбеног простора?	Да..... 1 Не..... 2 НЗ 8	
НС15г. Да ли сте икада били деложирани током протеклих 5 година?	Да..... 1 Не..... 2	
НС15н. Да ли је ваш простор за становање лоциран у близини или на нечему од наведеног: <i>Опсервирај и заокружи све оно што описује локацију простора за становање!</i>	Клизиште.....А Водоплавно подручјеВ Обале ријеке.....С Окомито брдоД Депонија смећа.....Е Индустријски загађено подручјеФ ЖељезницаГ Хидроцентрала.....Н АеродромИ Ништа од горе наведеногУ	
НС15и. Условност простора за становање : <i>Забилежи опсервације.</i> <i>Забилежи оно што одговара.</i>	Пукотине / рупе у зидовима.....А Без прозораВ Прозори са разбијеним окнима / без окна С Видљиве рупе у кровуД Некомплетан кровЕ Несигуран кровФ Ништа од наведеногУ	
НС15ј. Околина простора за становање: <i>Забилежи опсервације.</i> <i>Забилежи оно што одговара.</i>	Умјесто пута, врло уски пролази између кућаА Превише каблова који повезују главни трафо за то подручјеВ Ништа од наведеногУ	

HC16. Да ли ова стамбена јединица има сљедеће собе/просторије?

	Да.....1	Не.....2	ШИФРА
a) Посебну кухињу.....			a
b) Купатило са WC-ом.....			b
c) Купатило и одвојен WC...			c
d) Ходник/Предсобље.....			d
e) Оставу.....			e
f) Балкон или терасу.....			f
g) Подрум.....			g
h) Таван.....			h
i) Шупу за дрва.....			i
j) Гаражу.....			i

HC17. Да ли ваш смјештај има недостатак адекватних могућност гријања?

Да _____ 1
Не _____ 2

HC18. Који од наведених статуса најбоље описује положај **главе вашег домаћинства** према запослености?

1. Запослена код послодавца (у приватном или јавном сектору) _____ 1
2. Самостално обавља дјелатност, професију (има предузеће, обрт, пољопривредно газдинство, слободну професију, рад под уговором) _____ 2
3. Сезонски радник _____ 3

4. Помаже као члан у породичном предузећу или обрту, пољопривредном газдинству _____ 4
5. Домаћица _____ 5
6. Студент / Ученик _____ 6
7. Пензионер _____ 7
8. Незапослена (није могла наћи посао, не жели радити) _____ 8

9. На одслужењу војног рока _____ 9
10. Неспособа за рад _____ 10

МОДУЛ О ПОСЛОВИМА КОЈЕ РАДЕ ДЈЕЦА

CL

Примијенити на мајку / сирбника сваког дјетета у домаћинству од 5 до 14 година. За чланове домаћинства млађе од 5 или старије од 14 година, оставити ове

редове празне.

САДА БИХ ЖЕЛМО ДА ПИТАМ О ПОСЛОВИМА И ЗАДАЦИМА КОЈЕ ДЈЕЦА ОБАВЉАЈУ У ДОМАЋИНСТВУ.

Линија бр.	Име	CL3. Током прошле недеље, да ли је (име) радио-ла икакве послове за некога ко није члан овог домаћинства?		CL4. Ако да: Од задњег (дан у недељу), колико је сати отприлике дијете радило за некога ко није члан домаћинства?		CL5. Било када прошле године, да ли је (име) радио-ла било какав посао за некога ко није члан овог домаћинства?		CL6. Током прошле недеље, да ли је (име) помогао-ла у кућним пословима као што су куповина, скупљање дрва, чишћење, доношење воде, или брига о дјеци?		CL7. Ако да: Од задњег (дан у недељу), колико је сати отприлике дијете провело радети кућне послове?		CL8. Током прошле недеље, да ли је (име) радио-ла неки други посао за породицу (на имању или продавало робу на улици?)		Ако да: Од задњег (дан у недељу), колико је сати отприлике дијете провело радети те послове?	
		ДА	БЕСПЛ.	НЕ	САТИ	ДА	НЕПЛАЋ.	НЕ	ДА	НЕ	БР. САТИ	ДА	НЕ	БР. САТИ	БР. САТИ
01		1	2	3				1	2	3	1	2	1	2	
02		1	2	3				1	2	3	1	2	1	2	
03		1	2	3				1	2	3	1	2	1	2	
04		1	2	3				1	2	3	1	2	1	2	
05		1	2	3				1	2	3	1	2	1	2	
06		1	2	3				1	2	3	1	2	1	2	
07		1	2	3				1	2	3	1	2	1	2	
08		1	2	3				1	2	3	1	2	1	2	
09		1	2	3				1	2	3	1	2	1	2	
10		1	2	3				1	2	3	1	2	1	2	

ТАБЕЛА 1: ДЈЕЦА У ДОБИ ИЗМЕЂУ 2 – 14 ГОДИНА КОЈА СУ ПРИМЈЕРЕНА ЗА ПИТАЊА О ДИСЦИПЛИНОВАЊУ ДЈЕЦЕ

Ревидирај списак домаћинства и упиши свако дијете у доби од 2-14 година по реду и према њиховом броју линије (HL1). Не укључуј друге чланове домаћинства у доби изван опсега 2-14 година. Забиљежи број линије, име, пол, године, те број линије мајке или скрбника за свако дијете. Затим у доњу табелу (CD7) забиљежи укупан број дјеце у доби од 2 -14 година.

CD1. Ранк бр.	CD2. Линија бр. од HL1.	CD3. Име из HL2.	CD4. Пол из HL4.	CD5. Године из HL5.	CD6. Линија бр. мајке или / скрбника из HL7 или HL8.
ЛИНИЈА	ЛИНИЈА	ИМЕ	М Ж	ДОБ	МАЈКА
01	__ __		1 2	__ __	__ __
02	__ __		1 2	__ __	__ __
03	__ __		1 2	__ __	__ __
04	__ __		1 2	__ __	__ __
05	__ __		1 2	__ __	__ __
06	__ __		1 2	__ __	__ __
07	__ __		1 2	__ __	__ __
08	__ __		1 2	__ __	__ __
CD7.	УКУПАН БРОЈ ДЈЕЦЕ У ДОБИ ИЗМЕЂУ 2-14 ГОДИНА			__ __	

Ако је у домаћинству само једно дијете у доби од 2-14 година, тада прескочи табелу 2 и иди на CD11 како би за то дијете примијенио питања из упитника о дисциплиновању дјеце.

ТАБЕЛА 2: СЛУЧАЈНИ ОДАБИР ДЈЕТЕТА ЗА ПИТАЊА О ДИСЦИПЛИНОВАЊУ ДЈЕЦЕ

Користи ову табелу да одабереш дијете у доби између 2 и 14 година старости, у случају да у домаћинству има више од једног дјетета те доби. Погледај посљедњу цифру броја домаћинства на предњој, насловној страни. То је број реда у који треба да уђеш у табели која се налази испод. Провјери укупан број дјеце која испуњавају критерије (2-14) у горњем CD7. То је број колоне у коју треба да уђеш. Нађи квадратић гдје се састају ред и колона и заокружи број који се налази у том квадратићу. То је редни број дјетета коме ће бити постављена питања. Забиљежи редни број у доњем CD9. На крају, забиљежи број линије и име одабраног дјетета у CD11 на сљедећој страни. Затим, нађи мајку или примарног скрбника тог дјетета, те постави сва питања, почевши од CD12.

CD8. Задња цифра броја домаћинства на упитнику	УКУПАН БР. ДЈЕЦЕ КОЈА ИСПУЊ. КРИТЕРИЈЕ У ДОМАЧИНСТВУ							
	1	2	3	4	5	6	7	8+
0	1	2	2	4	3	6	5	4
1	1	1	3	1	4	1	6	5
2	1	2	1	2	5	2	7	6
3	1	1	2	3	1	3	1	7
4	1	2	3	4	2	4	2	8
5	1	1	1	1	3	5	3	1
6	1	2	2	2	4	6	4	2
7	1	1	3	3	5	1	5	3
8	1	2	1	4	1	2	6	4
9	1	1	2	1	2	3	7	5
CD9. Забиљежи редни број одабраног дјетета				Редни број дјетета __ __				

МОДУЛ О ДИСЦИПЛИНОВАЊУ ДЈЕЦЕ		CD
Идентификуј у домаћинству дијете од 2 до 14 г. које испуњава критерије користећи се табелама на претходним странама и према твојим инструкцијама. Замоли да интервјуишеш мајку или примарног скрбника одабраног дјетета (идентификованог путем линијског броја у CD6).		
CD11. Напиши име и линијски број дјетета одабраног за модул преко CD3 и CD2, на основу редног броја у CD9.	Име _____ Линијски број	
CD12. Сви одрасли користе одређене методе како би дјецу научили исправном понашању или реаговали и на проблем у понашању. Ја ћу ишчитати различите методе које се користе и желим да ми кажете да ли сте <i>ви</i> , или било ко други у вашем домаћинству, користили ове методе кад је у питању (<i>име</i>) током задњег мјесеца .		
CD12А. КАЗНА У СМИСЛУ ЗАБРАНЕ ДА (<i>име</i>) РАДИ НЕШТО ШТО ВОЛИ ИЛИ СТЕ ЊЕМУ / ЊОЈ ЗАБРАНИЛИ ИЗЛАЗАК ИЗ КУЋЕ .	Да..... 1 Не..... 2	
CD12В. ОБЈАСНИЛИ ЗАШТО ЈЕ НЕШТО (ПОНАШАЊЕ) БИЛО ПОГРЕШНО.	Да..... 1 Не..... 2	
CD12С. ЗГРАБИЛИ И ПРОТРЕСЛИ ДИЈЕТЕ – ЊЕГА ИЛИ ЊУ .	Да..... 1 Не..... 2	
CD12Д. ВИКАЛИ, ДЕРАЛИ СЕ ВРИШТАЛИ НА ЊЕГА/ЊУ.	Да..... 1 Не..... 2	
CD12Е. ДАЛИ ДЈЕТЕТУ ДА УРАДИ НЕШТО ДРУГО.	Да..... 1 Не..... 2	
CD12Ф. ЋУШКАЛИ, УДАРИЛИ ИЛИ ПЉУСНУЛИ ДИЈЕТЕ ПО СТРАЖЊИЦИ ГОЛОМ РУКОМ.	Да..... 1 Не..... 2	
CD12Г. УДАРИЛИ ЊЕГА / ЊУ ПО СТРАЖЊИЦИ ИЛИ ДРУГДЈЕ НА ТИЈЕЛУ НПР., КАИШЕМ , ЧЕТКОМ ЗА КОСУ, МОТКОМ ИЛИ ДРУГИМ СЛ. ПРЕДМЕТОМ.	Да..... 1 Не..... 2	
CD12Н. НАЗИВАЛИ ЊЕГА /ЊУ ГЛУПАНОМ, ЛИЈЕНЧИНОМ ИЛИ СЛИЧНИМ ИМЕНОМ.	Да..... 1 Не..... 2	
CD12И. УДАРИЛИ ИЛИ ПЉУСНУЛИ ЊЕГА / ЊУ ПО ЛИЦУ, РУКАМА ИЛИ УШИМА.	Да..... 1 Не..... 2	
CD12Ј. УДАРИЛИ ИЛИ ПЉУСНУЛИ ЊЕГА / ЊУ ПО ШАЦИ, РУЦИ ИЛИ НОЗИ.	Да..... 1 Не..... 2	
CD12К. СВОЈСКИ ИСТУКЛИ ЊЕГА / ЊУ (УДАРАЛИ ИЗНОВА И ИЗНОВА КОЛИКО ГОД СТЕ МОГЛИ).	Да..... 1 Не..... 2	
CD13. ДА ЛИ МИСЛИТЕ ДА ЈЕ ЗА ПРАВИЛАН ОДГОЈ (ПОДИЗАЊЕ, УЧЕЊЕ) (<i>име</i>) , НЕОПХОДНО ДА ЊЕГА / ЊУ ФИЗИЧКИ КАЖЊАВЕ ?	Да..... 1 Не..... 2 Не знам / немам мишљење о томе 8	

МОДУЛ О ОНЕСПОСОБЉЕЊУ												DA	
Примијенити на скрбнике све дјеце у доби од 2 до 9 година старости која живе у домаћинству. За чланове домаћинства испод 2 год., или преко 9 год., остави ове редове празне.													
DA1. Линија бр.	DA2. Име дјетета	DA3. У поређењу са другом дјецом да ли (име) има или је имао-ла неко озбиљно кашњење у сједењу, стајању или ходању?	DA4. У поређењу са другом дјецом да ли (име) има проблеме са видом, било дању било ноћу?	DA5. Да ли се чини да (име) има проблема са слухом? (користи слушни апарат, чује уз напрезање потпуно гљуб-а?)	DA6. Када (име) кажете да нешто уради, да ли он/она разумију то што им говорите?	DA7. Да ли (име) има потешкоћа у кретању или са покретима руке да ли има слабост или уоченост у рукама или ногама?	DA8. Да ли (име) понекад има нападе, уочи се, или изгуби свијест?	DA9. Да ли (име) може да научи како да нешто ради као и друга дјеца те доби?	DA10. Да ли (име) уопште говори (да ли су његове / њене ријечи разумљиве; да ли може рећи неколико разумљивих ријечи)?	DA11. (За 3-9-годишњаке): Да ли се (име) говори на било који начин разликује од нормалног (недовољно јасан, неразумљив другима осим члановима уже породице)?	DA12. (За 2-годишњаке): Може ли (име) именовати барем један предмет (нпр. животињу, играчку, шолу, кашику)?	ДА	НЕ
01		1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1	2
02		1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1	2
03		1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1	2
04		1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1	2
05		1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1	2
06		1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1	2
07		1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1	2
08		1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1	2
09		1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1	2
10		1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1	2

ИНФОРМАТИВНИ ПАНЕЛ ЗА ЖЕНЕ		WM
<p><i>Овај модул се примјењује на све жене у доби од 15 до 49 година (види колону HL6 од HH листинга). Испуни по један формулар за сваку жену која испуњава критерије. Упиши број кластера, број домаћинства, те име и број линије жене у простор који се налази испод. Упиши своје име, број и датум.</i></p>		
WM1. Број кластера: 2 _____	WM2. Број домаћинства: _____	
WM3. Име жене: _____	WM4. Број линије жене : _____	
WM5.Име и број испитивача: _____	WM6. Дан / Мјесец / Година интервјуа : _____ / _____ / 2006.	
WM7. Резултати интервјуа проведеног са женом	Комплетиран..... 1 Није код куће..... 2 Одбијен 3 Дјелимично испуњен..... 4 Није у стању одговорити..... 5 Друго (наведи)..... 6	

Поново поздрави ако већ ниси и ишчитај ово жени:

ЈА ДОЛАЗИМ У ИМЕ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. РАДИМ НА ПРОЈЕКТУ КОЈИ СЕ БАВИ ЗДРАВЉЕМ ПОРОДИЦЕ И ОБРАЗОВАЊЕМ. О ТОМЕ БИ СА ВАМА ЖЕЉЕЛА РАЗГОВАРАТИ. ИНТЕРВЈУ ЋЕ ТРАЈАТИ ОКО 45 МИНУТА. СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ ПРИКУПИМ ЋЕ ОСТАТИ СТРОГО ПОВЈЕРЉИВЕ И ВАШИ ОДГОВОРИ НИКАД НЕЋЕ БИТИ ИДЕНТИФИКОВАНИ. ИСТО ТАКО, НЕМАТЕ ОБАВЕЗУ ДА ОДГОВОРТЕ НА ПИТАЊА НА КОЈА НЕ ЖЕЛИТЕ ДАТИ ОДГОВОР ТЕ СЕ ИЗ ИНТЕРВЈУА МОЖЕТЕ ПОВУЋИ У БИЛО КОЈЕ ВРИЈЕМЕ. МОГУ ЛИ САДА ПОЧЕТИ?

Ако добијеш дозволу, почни интервју. Ако жена не пристане на интервју, захвали се и пређи на сљедећи интервју. О овом резултату и поновној посјети поразговарај са својим супервизором..

WM8. КОЈЕГ СТЕ МЈЕСЕЦА И ГОДИНЕ РОЂЕНИ?	Датум рођења: Мјесец..... _____ НЗ мјесец 98 Година _____ НЗ годину 9998	
WM9. КОЛИКО СТЕ ГОДИНА ИМАЛИ НА СВОЈ ПОСЉЕДЊИ РОЂЕНДАН?	Године (навршене године) _____	
WM10. ЈЕСТЕ ЛИ ИКАДА ИШЛИ У ШКОЛУ?	Да..... 1 Не..... 2	2⇒WM14
WM11. КОЈИ ЈЕ НАЈВИШИ НИВО ШКОЛЕ КОЈУ СТЕ ПОХАЂАЛИ : ОСНОВНА, СРЕДЊА, ИЛИ ВИША-ВИСОКА?	Основна 1 Средња 2 Виша 3 Висока школа - факултет..... 4 Не-стандардни школски план 6	
WM12. КОЈИ ЈЕ ЗАДЊИ РАЗРЕД КОЈИ СТЕ ЗАВРШИЛИ НА ТОМ НИВОУ?	Разред / година _____	
WM13. <i>Проверји WM11:</i> <input type="checkbox"/> <i>Средњу или вишу. ⇒ Иди на сљедећи Модул</i> <input type="checkbox"/> <i>Основну или не-стандардни шк. план. ⇒ Настави са WM14</i>		
WM14. САДА БИХ ЖЕЛИЛА ДА МИ ПРОЧИТАТЕ ОВУ РЕЧЕНИЦУ. <i>Покажи реченице испитанику. Ако испитаник на може прочитати цијелу реченицу, покушај: МОЖЕТЕ ЛИ МИ ПРОЧИТАТИ ДИО РЕЧЕНИЦЕ? Примјер реченице за тест писмености:</i> 1. <i>Дијете чита књигу.</i> 2. <i>Ове године су кише наступиле касније.</i> 3. <i>Родитељи треба да се брину за своју дјецу.</i> 4. <i>Земљорадња је тежак посао.</i>	Уопште не зна читати 1 У стању да прочита само дијелове реченице 2 У стању да прочита цијелу реченицу 3 Реченица није написана на језику који разумије / чита 4 _____ <i>(наведи језик)</i> Слијепа/нијема, оштећење вида/говора 5	

МОДУЛ ДЈЕЧИЈЕГ МОРТАЛИТЕТА		СМ
<p>Овај модул треба да буде примијењен на све жене у доби од 15 до 49 година. Сва питања се односе само на ЖИВОРОЂЕНЕ бебе.</p>		
<p>СМ1. САДА БИХ ЖЕЛИЛА ДА ВАС ПИТАМ О СВИМ ПОРОДИМА КОЈЕ СТЕ ИМАЛИ ТОКОМ ЖИВОТА. ЈЕСТЕ ЛИ ИКАДА РАЂАЛИ?</p> <p>Ако "Не" провјери питајући: Под овим мислим и на рођење бебе која је дисала или плакала или показала друге знакове живота – чак и ако је живјела само пар минута или сати?</p>	<p>Да 1 Не 2</p>	<p>2⇒ МОДУЛ БРАКА</p>
<p>СМ11. Од ових (укупан број) порода који сте имали, када се десио посљедњи пород (чак и ако је беба умрла)?</p> <p>Ако датум није познат, унеси '98' у простор за дан.</p>	<p>Датум посљедњег порода Дан/Мјесец/Година ___/___/___</p>	
<p>СМ12. Провјери СМ11: Да ли се посљедњи женин пород одвијао унутар посљедње 2 године, то јест, од (дан и мјесец интервјуа у 2004)?</p> <p>Ако је дијете умрло, буди посебно пажљив када о том дјетету причате називајући га именом у модулима који слиједе.</p> <p><input type="checkbox"/> Без порода живорођене дјеце у посљедње 2 године. ⇒ Иди на Модул БРАКА.</p> <p><input type="checkbox"/> Да, породи живорођених беба у задње 2 године. ⇒ Настави са МОДУЛОМ ЗДРАВЉА НОВОРОЂЕНЧЕТА</p> <p style="text-align: center;">Име дјетета _____</p>		

МАТЕРНАЛНИ И МОДУЛ ЗДРАВЉА НОВОРОЂЕНЧЕТА		MN
<p>Овај модул се примјењује на све жене које су у посљедње 2 године, од дана интервјуа, родиле живорођенче. Провери модул дјечјег морталитета CM12, те оvdје забиљежи име посљедњег рођеног дјетета.</p> <p>У питањима која слиједе, тамо гдје је индиковано, користи име дјетета..</p>		
<p>MN2. Да ли сте ишли на преглед или видјели икога у склопу здравствене заштите трудница односно обе трудноће?</p> <p>Ако да: Кога сте видјели? било кога другог?</p> <p>Провери врсту особе коју је жена видјела и заокружи све дане одговоре.</p>	<p>Медицинске раднике :</p> <p>Доктор А</p> <p>Медицинска сестра / бабица . В</p> <p>Приучена бабица С</p> <p>Друга особа</p> <p>Народна бабица F</p> <p>Рођак / пријатељ Н</p> <p>Друго (наведи)..... X</p> <p>Нико Y</p>	<p>Y⇒MN7</p>
<p>MN3. Као дио здравствене заштите труднице, да ли је ишта од наведеног учињено барем једанпут?</p> <p>MN3а. Да ли је извагана тјелесна тежина?</p> <p>MN3в. Да ли вам је мјерен крвни притисак?</p> <p>MN3с. Да ли сте дали узорак урина?</p> <p>MN3д. Да ли сте дали узорак крви?</p>	<p>Да Не</p> <p>Тежина 1 ... 2</p> <p>Крвни притисак..... 1 ... 2</p> <p>Узорак урина 1 ... 2</p> <p>Узорак крви..... 1 ... 2</p>	
<p>MN4. Током својих посјета због трудноће, да ли су вам пружене информације о СИДИ или вирусу СИДЕ?</p>	<p>Да 1</p> <p>Не 2</p> <p>НЗ 8</p>	
<p>MN5. Не желим да знам резултате, али да ли сте у склопу здравствене заштите труднице и бриге тестирани на вирус СИДЕ?</p>	<p>Да 1</p> <p>Не 2</p> <p>НЗ 8</p>	<p>2⇒MN7</p> <p>8⇒MN7</p>
<p>MN6. Не желим да знам резултате, али да ли сте добили резултате теста?</p>	<p>Да 1</p> <p>Не 2</p> <p>НЗ 8</p>	
<p>MN7. Ко вам је помогао приликом порођања вашег посљедњег дјетета (име)?</p> <p>Још неко други?</p> <p>Испитај о врсти особе која је помагала и заокружи све дане одговоре.</p>	<p>Здравствени радник :</p> <p>Доктор А</p> <p>Медицинска сестра / бабица . В</p> <p>Помоћна бабица С</p> <p>Друга особа</p> <p>Народна бабица F</p> <p>Рођак/пријатељ Н</p> <p>Друго (наведи)..... X</p> <p>Нико Y</p>	

<p>MN8. ГДЈЕ СТЕ ПОРОДИЛИ И РОДИЛИ (<i>име</i>)?</p> <p><i>Ако се наводи болница, здравствени центар или амбуланта, напиши име установе на доњој линији. Питај детаљније о установи и заокружи одговарајући код.</i></p> <p>_____</p> <p>(<i>Име мјеста</i>)</p>	<p>Кућа Ваша кућа 11 Друга кућа..... 12</p> <p>Јавни сектор Држ. болница..... 21 Држ. амбул./здр. центар..... 22 Друга јавна установа (<i>наведи</i>)26</p> <p>Приватни медицински сектор Приватна болница 31 Приватна амбуланта 32 Приватно породилиште..... 33 Друга приватна мед.устан. (<i>наведи</i>) 36</p> <p>Друго (<i>наведи</i>)..... 96</p>	
<p>MN9. КАДА ЈЕ РОЂЕНО, ДА ЛИ ЈЕ ВАШЕ ПОСЉЕДЊЕ ДИЈЕТЕ (<i>име</i>) БИО-ЛА ВЕЛИКА БЕБА, ВЕЋА ОД ПРОСЈЕКА, ПРОСЈЕЧНА, МАЊА ОД ПРОСЈЕКА ИЛИ ВРЛО МАЛА?</p>	<p>Врло велика 1 Већа од просјека 2 Просјечна..... 3 Мања од просјека 4 Врло мала..... 5</p> <p>НЗ..... 8</p>	
<p>MN10. ДА ЛИ ЈЕ (<i>име</i>) ИЗВАГАН-А ПО РОЂЕЊУ?</p>	<p>Да 1 Не 2 НЗ..... 8</p>	<p>2⇒MN12 8⇒MN12</p>
<p>MN11. КОЛИКО ЈЕ (<i>име</i>) ИМАО-ЛА КИЛОГРАМА? <i>Ако је на располагању здравствени картон, препиши порођајну тежину.</i></p>	<p>Из картона 1 (килограм) __ . __ __ По сјећању 2 (килограма) __ . __ __ НЗ..... 99998</p>	
<p>MN12. ДА ЛИ СТЕ (<i>име</i>) ИКАДА ДОЈИЛИ?</p>	<p>Да 1 Не 2</p>	<p>2⇒ Сљ. МОДУЛ</p>
<p>MN13. КОЛИКО ДУГО ИЗА ПОРОДА СТЕ ПО ПРВИ ПУТ НА ПРСА СТАВИЛИ (<i>име</i>)? <i>Ако је мање од 1 сат, забилежите '00'сати. Ако је мање од 24 сата, забилежите сате. У осталим случајевима, забилежите дане.</i></p>	<p>Одмах 000 Сати 1 __ __ <i>или</i> Дани 2 __ __ Не знам / не сјећам се..... 998</p>	

МОДУЛ БРАКА / ЗАЈЕДНИЦЕ		МА
МА1. Да ли сте тренутно удати или живите са мушкарцем као да сте вјенчани?	Да, сада удата 1 Да, живим са мушкарцем 2 Не, нисам у заједници 3	3⇒МА3
МА2. Колико је година ваш муж / партнер напунио на свој посљедњи рођендан?	Доб у годинама.....__ __ НЗ 98	⇒МА5 98⇒МА5
МА3. Да ли сте икада били вјенчани или живјели заједно са мушкарцем?	Да, претходно удата 1 Да, претходно живјела са мушкарцем 2 Не 3	3⇒сл. модул
МА4. Какав је ваш брачни статус сада: да ли сте удовица, разведена или раздвојена?	Удовица..... 1 Разведена..... 2 Раздвојена..... 3	
МА5. Да ли сте икада били вјенчани или живјели са мушкарцем само једном или више од једног пута?	Само једном 1 Више од једанпут 2	
МА6. Ког мјесеца и године сте се по први пут удали или почели живјети са мушкарцем као да сте вјенчани?	Мјесец__ __ НЗ мјесец 98 Година.....__ __ __ __ НЗ годину 9998	
МА7. <i>Провјери МА6:</i>		
<input type="checkbox"/> <i>Ако су познати и мјесец и година вјенчања/заједнице? ⇒ Иди на сљедећи Модул</i> <input type="checkbox"/> <i>Или мјесец или година вјенчања /заједнице нису познати? ⇒ Настави са МА8</i>		
МА8. Колико година сте имали када сте почели живјети са својим првим мужем / партнером?	Доб у годинама__ __	

ST1. Да ли се осјећате сигурним везано за деложацију из овог стамбеног простора?	Да 1 Не 2 НЗ 8	
--	----------------------	--

КОНТРАЦЕПЦИЈА И НЕЗАДОВОЉЕНЕ ПОТРЕБЕ		CP
CP1. ЖЕЛИЛА БИХ СА ВАМА ПРИЧАТИ О ДРУГОЈ ТЕМИ – ПЛАНИРАЊУ ПОРОДИЦЕ – И О ВАШЕМ РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ. Да ли сте сада трудни?	Да, сада сам трудна 1 Не 2 Нисам сигурна или НЗ 8	2⇒CP2 8⇒CP2
CP1A. У ВРИЈЕМЕ КАДА СТЕ ЗАТРУДЊЕЛИ СА (име), да ли сте жељели трудноћу ТАДА, да ли сте жељели причекати НЕКО ВРИЈЕМЕ, и / и ли УОПШТЕ <u>НИСТЕ ХТЈЕЛИ</u> ИМАТИ ВИШЕ ДЈЕЦЕ?	Тада 1 Касније 2 Нисам жељела више дјеце 3	1⇒CP4В 2⇒CP4В 3⇒CP4В
CP2. НЕКИ ЉУДИ КОРИСТЕ РАЗЛИЧИТЕ НАЧИНЕ ИЛИ МЕТОДЕ КАКО БИ ОДЛОЖИЛИ ИЛИ ИЗБЈЕГЛИ ТРУДНОЋУ. Да ли ви тренутно НЕШТО ПОДУЗИМАТЕ ИЛИ КОРИСТИТЕ НЕКИ МЕТОД КАКО БИСТЕ ОДЛОЖИЛИ ИЛИ ИЗБЈЕГЛИ ТРУДНОЋУ?	Да 1 Не 2	2⇒CP4А
CP3. КОЈИ МЕТОД КОРИСТИТЕ? <i>Без сугестија. Ако је наведено више метода, заокружи све наведено.</i>	Стерилизација жене А Стерилизација мушкарца В Пилула С Спирала / IUD D Ињекције Е Имплантати F Кондом G Женски кондом H Дијафрагма I Пјена/гел J Метод лактационе аменореје (LAM) .. K Периодична апстиниција L Прекинути сношај M Друго (<i>наведи</i>) X	
CP4A. САДА БИХ ЖЕЛИЛА ДА ВАМ ПОСТАВИМ НЕКА ПИТАЊА О БУДУЋНОСТИ. Да ли бисте жељели да имате дијете /ЈОШ ЈЕДНО ДИЈЕТЕ, или бисте хтјели да немате (више) дјеце? CP4В. <i>Ако је тренутно трудна:</i> Сада бих желила да поставим нека питања о будућности. Након дјетета кога сада очекујете, да ли бисте жељели имати још једно дијете, или бисте хтјели да немате (више) дјеце?	Имати (још једно) дијете 1 Не више / ниједно 2 Каже да не може затрудњети 3 Неодлучна / не зна 8	2⇒CP4D 3⇒ слъ модул 8⇒CP4D
CP4C. Колико дуго бисте жељели сачекати са рођењем (другог) дјетета?	Мјесеци 1 ___ Године 2 ___ Ускоро/сада 993 Каже да не може затрудњети 994 Након брака 995 Друго 996 Не знам 998	994⇒слъ. модул
CP4d. <i>Пројери CP1:</i> <input type="checkbox"/> Тренутно трудна? ⇒ Иди на слъдећи Модул <input type="checkbox"/> Није тренутно трудна или није сигурна да није ⇒ Настави са CP4E		
CP4E. Да ли мислите да сте физички у стању да затрудните у овом периоду?	Да 1 Не 2 НЗ 8	

СТАВОВИ ПРЕМА НАСИЉУ У КУЋИ		DV		
DV1. ПОНЕКАД СЕ МУЖ НАНЕРВИРА ИЛИ СЕ НАЉУТИ ЗБОГ НЕЧЕГА ШТО ЖЕНА УРАДИ. ПО ВАШЕМ МИШЉЕЊУ, ДА ЛИ МУШКАРАЦ ИМА ПРАВО ДА УДАРА ИЛИ ТУЧЕ СВОЈУ ЖЕНУ У СЉЕДЕЋИМ СИТУАЦИЈАМА:		Да	Не	НЗ
	Изађе без његовог знања	1	2	8
DV1А. АКО ОНА ИЗАЂЕ БЕЗ ЊЕГОВОГ ЗНАЊА?	Занемарује дјецу	1	2	8
DV1В. АКО ОНА ЗАНЕМАРУЈЕ ДЈЕЦУ?	Свађа се	1	2	8
DV1С. АКО СЕ ОНА СВАЂА СА ЊИМ?	Одбија секс	1	2	8
DV1Д. АКО ОНА ОДБИЈА СЕКС СА ЊИМ?	Загори храну	1	2	8
DV1Е. АКО ЈОЈ ХРАНА ЗАГОРИ?				

МОДУЛ СЕКСУАЛНОГ ПОНАШАЊА		SB
ПРОВЈЕРИ ДА ЛИ ЈЕ ЈОШ НЕКО ПРИСУТАН. ПРИЈЕ НЕГО НАСТАВИШ, ОСИГУРАЈ ПРИВАТНОСТ.		
SB0. <i>ПРОВЈЕРИ WM9: ДОБ ИСПИТАНИКА ЈЕ ИЗМЕЂУ 15 И 24 ГОДИНЕ?</i>		
<input type="checkbox"/> Доб 25-49. ⇒ Иди на сљедећи Модул. <input type="checkbox"/> Доб 15-24. ⇒ Настави са SB1		
SB1. САДА БИХ ТРЕБЛА ПОСТАВИТИ НЕКА ПИТАЊА О СЕКСУАЛНИМ АКТИВНОСТИМА КАКО БИХ СТЕКЛА БОЉИ УВИД У НЕКЕ АСПЕКТЕ ПОРОДИЧНОГ ЖИВОТА. ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ МИ ДАТЕ ОСТАЈУ СТРОГО ПОВЈЕРЉИВЕ. КОЛИКО СТЕ ИМАЛИ ГОДИНА КАДА СТЕ ИМАЛИ ПРВИ СЕКСУАЛНИ ОДНОС / СНОШАЈ (АКО СТЕ ИМАЛИ)?	Никад нисам имала сношај..... 00 Доб у годинама __ __ Први пут када сам почела живјети са (првим) мужем / партнером 95	00⇒сљ. МОДУЛ
SB2. КАДА СТЕ ПОСЉЕДЊИ ПУТ ИМАЛИ СЕКСУАЛНИ ОДНОС? <i>Забилежи 'годинама прије' само ако је задњи однос био прије годину дана или више. Ако се ради о периоду од 12 мјесеци и више, одговор мора бити убиљежен у годинама.</i>	Прије пар дана 1 __ __ Прије пар недјеља 2 __ __ Прије пар мјесеци 3 __ __ Годинама прије 4 __ __	4⇒сљ. МОДУЛ
SB3. ПОСЉЕДЊИ ПУТ КАДА СТЕ ИМАЛИ СЕКСУАЛНИ ОДНОС, ДА ЛИ ЈЕ КОРИШТЕН КОНДОМ?	Да 1 Не 2	
SB4. У КАКВИМ СТЕ ОДНОСИМА СА МУШКАРЦЕМ СА КОЈИМ СТЕ ИМАЛИ ПОСЉЕДЊИ СЕКСУАЛНИ ОДНОС? <i>Ако је мушкарац 'момак' или 'вјереник', питај: КАДА СТЕ ПОСЉЕДЊИ ПУТ ИМАЛИ СЕКСУАЛНИ ОДНОС, ДА ЛИ ЈЕ ВАШ МОМАК ИЛИ ВЈЕРЕНИК ЖИВИО СА ВАМА? Ако 'да', заокружи 1. Ако 'не', заокружи 2.</i>	Супружник / партнер са којим живим . 1 Мушкарац је момак / вјереник 2 Други пријатељ 3 Случајни познаник 4 Друго (наведи)..... 6	1⇒SB6
SB5. КОЛИКО ГОДИНА ИМА ТА ОСОБА? <i>Ако је одговор НЗ, покушај са питањем: КОЛИКО ЈЕ ОТПРИЛКЕ СТАРА ТА ОСОБА?</i>	Доб сексуалног партнера __ __ НЗ 98	
SB6. ДА ЛИ СТЕ ИМАЛИ СЕКС СА НЕКИМ ДРУГИМ МУШКАРЦЕМ У ПОСЉЕДЊИХ 12 МЈЕСЕЦИ?	Да 1 Не 2	2⇒сљ. МОДУЛ
SB7. ПОСЉЕДЊИ ПУТ КАДА СТЕ ИМАЛИ СЕКСУАЛНИ ОДНОС СА ТИМ ДРУГИМ МУШКАРЦЕМ ДА ЛИ ЈЕ КОРИШТЕН КОНДОМ?	Да 1 Не 2	
SB8. КАКАВ ЈЕ ВАШ ОДНОС СА ТИМ МУШКАРЦЕМ? <i>Ако је мушкарац 'момак' или 'вјереник', питај: КАДА СТЕ ПОСЉЕДЊИ ПУТ ИМАЛИ СЕКСУАЛНИ ОДНОС, ДА ЛИ ЈЕ ВАШ МОМАК ИЛИ ВЈЕРЕНИК ЖИВИО СА ВАМА? Ако 'да', заокружи 1. Ако 'не', заокружи 2</i>	Супружник / партнер са којим живим . 1 Мушкарац је момак / вјереник 2 Други пријатељ 3 Случајни познаник 4 Друго (наведи)..... 6	1⇒SB10
SB9. КОЛИКО ГОДИНА ИМА ТА ОСОБА? <i>Ако је одговор НЗ, покушај са питањем: КОЛИКО ЈЕ ОТПРИЛКЕ СТАРА ТА ОСОБА?</i>	Доб сексуалног партнера __ __ НЗ 98	
SB10. ОСИМ ОВА ДВА МУШКАРЦА, ДА ЛИ СТЕ ИМАЛИ СЕКСУАЛНИ ОДНОС СА НЕКИМ ДРУГИМ МУШКАРЦЕМ У ПОСЉЕДЊИХ 12 МЈЕСЕЦИ?	Да 1 Не 2	2⇒сљ. МОДУЛ
SB11. УКУПНО, СА КОЛИКО СТЕ РАЗЛИЧИТИХ МУШКАРАЦА ИМАЛИ СЕКСУАЛНИ ОДНОС У ПОСЉЕДЊИХ 12 МЈЕСЕЦИ?	Бр. партнера..... __ __	

ХИВ/АИДС МОДУЛ		НА																
НА1. САДА БИХ ЖЕЛИЛА СА ВАМА РАЗГОВАРАТИ О НЕЧЕМ ДРУГОМ. ДА ЛИ СТЕ ИКАДА ЧУЛИ ЗА ВИРУС ХИВ-А, ИЛИ БОЛЕСТ ЗВАНУ АИДС (СИДА)?	Да 1 Не 2	2⇒ Сљ. МОДУЛ																
НА2. ДА ЛИ СЕ ЉУДИ МОГУ ЗАШТИТИ ОД ДОБИЈАЊА ИНФЕКЦИЈЕ ВИРУСОМ СИДЕ ТАКО ШТО ИМАЈУ ЈЕДНОГ СЕКСУАЛНОГ ПАРТНЕРА КОЈИ НИЈЕ ЗАРАЖЕН А ТАЈ ПАРТНЕР ТАКОЂЕ НЕМА ДРУГЕ ПАРТНЕРЕ?	Да 1 Не 2 НЗ 8																	
НА3. ДА ЛИ СЕ ЉУДИ МОГУ ЗАРАЗТИ ВИРУСОМ СИДЕ ЗБОГ ВРАЧБИНА ИЛИ ДРУГИХ НАТПРИРОДНИХ СИЛА?	Да 1 Не 2 НЗ 8																	
НА4. ДА ЛИ ЉУДИ МОГУ СМАЊИТИ РИЗИК ОД ЗАРАЗЕ ВИРУСОМ СИДЕ АКО СВАКИ ПУТ КАДА ИМАЈУ СЕКС КОРИСТЕ КОНДОМ?	Да 1 Не 2 НЗ 8																	
НА5. ДА ЛИ ЉУДИ МОГУ БИТИ ЗАРАЖЕНИ ВИРУСОМ СИДЕ ПРЕКО УЈЕДА КОМАРАЦА?	Да 1 Не 2 НЗ 8																	
НА6. ДА ЛИ ЉУДИ МОГУ СМАЊИТИ РИЗИК ОД ЗАРАЗЕ ВИРУСОМ СИДЕ АКО УОПШТЕ НЕ УПРАЖЊАВАЈУ СЕКС?	Да 1 Не 2 НЗ 8																	
НА7. ДА ЛИ ЉУДИ МОГУ БИТИ ЗАРАЖЕНИ ВИРУСОМ СИДЕ АКО ДИЈЕЛЕ ХРАНУ СА ОСОБОМ КОЈА ИМА СИДУ?	Да 1 Не 2 НЗ 8																	
НА7А. ДА ЛИ ЉУДИ МОГУ БИТИ ЗАРАЖЕНИ ВИРУСОМ СИДЕ АКО ДОБИЈАЈУ ИЊЕКЦИЈЕ СА ИГЛОМ КОЈУ ЈЕ ВЕЋ НЕКО ДРУГИ КОРИСТИО?	Да 1 Не 2 НЗ 8																	
НА8. ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ ДА ОСОБА КОЈА ИЗГЛЕДА ЗДРАВО ИМА ВИРУС СИДЕ?	Да 1 Не 2 НЗ 8																	
НА9. ДА ЛИ СЕ ВИРУС СИДЕ МОЖЕ ПРЕНИЈЕТИ СА МАЈКЕ НА БЕБУ? НА9А. ТОКОМ ТРУДНОЋЕ? НА9В. ТОКОМ ПОРОДА? НА9С. ПУТЕМ ДОЈЕЊА?	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Да</td> <td>Не</td> <td>НЗ</td> </tr> <tr> <td>Током трудноће</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Током порода</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Путем дојења</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </table>		Да	Не	НЗ	Током трудноће	1	2	8	Током порода	1	2	8	Путем дојења	1	2	8	
	Да	Не	НЗ															
Током трудноће	1	2	8															
Током порода	1	2	8															
Путем дојења	1	2	8															
НА10. АКО НАСТАВНИЦА У ШКОЛИ ИМА ВИРУС СИДЕ, АЛИ НИЈЕ БОЛЕСНА, ТРЕБА ЛИ ЈОЈ ДОЗВОЛИТИ ДА И ДАЉЕ ПОДУЧАВА У ШКОЛИ?	Да 1 Не 2 НЗ /нисам сигурна /овиси 8																	
НА11. ДА ЛИ БИСТЕ КУПИЛИ СВЈЕЖЕ ПОВРЋЕ ОД ПРОДАВЦА АКО ЗНАТЕ ДА ТА ОСОБА ИМА ВИРУС СИДЕ?	Да 1 Не 2 НЗ / нисам сигурна /овиси 8																	
НА12. АКО БИ ЧЛАН ВАШЕ ПОРОДИЦЕ ПОСТАО ЗАРАЖЕН ВИРУСОМ СИДЕ, ДА ЛИ БИСТЕ ЖЕЉЕЛИ ДА ТО ОСТАНЕ ТАЈНА?	Да 1 Не 2 НЗ / нисам сигурна /овиси 8																	
НА13. АКО БИ СЕ ЧЛАН ВАШЕ ПОРОДИЦЕ РАЗБОЛИО ОД СИДЕ, ДА ЛИ БИСТЕ БИЛИ ВОЉНИ ДА СЕ О ЊЕМУ ИЛИ ЊОЈ БРИНЕТЕ У СВОМ ДОМАЋИНСТВУ?	Да 1 Не 2 НЗ/ нисам сигурна/овиси 8																	
НА14. <i>Провјери MN5: Тестирана на ХИВ током антенаталне здравствене заштите?</i> <input type="checkbox"/> Да. ⇒ <i>Иди на НА18А</i> <input type="checkbox"/> Не. ⇒ <i>Настави са НА15</i>																		
НА15. НЕ ЖЕЛИМ ДА ЗНАМ РЕЗУЛТАТ, АЛИ ДА ЛИ СТЕ СЕ ИКАДА ПОДВРГЛИ ТЕСТИРАЊУ НА ВИРУС ХИВ-А, ВИРУС КОЈИ ИЗАЗИВА АИДС (СИДУ)?	Да 1 Не 2	2⇒НА18																
НА16. НЕ ЖЕЛИМ ДА МИ КАЖЕТЕ РЕЗУЛТАТЕ ТЕСТА, АЛИ ДА ЛИ СУ ВАМ РЕЗУЛТАТИ САОПШТЕНИ?	Да 1 Не 2																	
НА17. ДА ЛИ СТЕ САМИ ТРАЖИЛИ ДА БУДЕТЕ ТЕСТИРАНИ, ДА ЛИ ВАМ ЈЕ ТЕСТ БИО ПОНУЂЕН И ВИ СТЕ ПРИХВАТИЛИ, ИЛИ ЈЕ ТЕСТИРАЊЕ БЛО ЗАХТЈЕВАНО?	Питала за тест 1 Понуђен и прихваћен 2 Тестирање захтјевано 3	1,2,3 ⇒Сљ. МОДУЛ																
НА18. САДА, ДА ЛИ ЗНАТЕ МЈЕСТО ГДЈЕ МОЖЕТЕ ОТИЋИ И ПОДВРЋИ СЕ ТЕСТУ ДА САЗНАТЕ ДА ЛИ ИМАТЕ ВИРУС СИДЕ? НА18А. <i>Ако тестирана на ХИВ током антенаталне заштите</i> : Осим у АМБУЛАНТИ ЗА АНТЕНАТАЛНУ ЗАШТИТУ, ДА ЛИ ЗНАТЕ МЈЕСТО ГДЈЕ МОЖЕТЕ ОТИЋИ И ПОДВРЋИ СЕ ТЕСТУ ДА САЗНАТЕ ДА ЛИ ИМАТЕ ВИРУС СИДЕ?	Да 1 Не 2																	

Прати инструкције у Приручнику за испитивача.

УПИТНИК ЗА ДЈЕЦУ ИСПОД ПЕТ ГОД. СТАРОСТИ

ИНФОРМАТИВНИ ПАНЕЛ ЗА ДЈЕЦУ МЛАЂУ ОД ПЕТ ГОДИНА		UF
<p>Овај упитник се попуњава за дијете до 5 година живота (види листу домаћинства, колона HL5). Одговоре даје мајка / скрбник која се брине о дјетету које живи са њом (види листу домаћинства колона HL8).</p> <p>За свако дијете које испуњава критерије користи се посебан упитник.</p> <p>Упиши број кластера и број домаћинства те број линије дјетета и мајке / скрбника у доњи простор.</p> <p>Унеси своје име и број и датум.</p>		
UF1. Кластер број: 2 _____	UF2. Број домаћинства : _____	
UF3. Име дјетета : _____	UF4. Број линије дјетета: _____	
UF5. Име мајке / скрбника : _____	UF6. Број линије мајке /скрбника : _____	
UF7. Име и број испитивача: _____	UF8. Дан / Мјесец / Година интервјуа: _____ / _____ / 2006.	
UF9. Резултати интервјуа за дјецу испод 5 год. (Кодови се односе на мајку /скрбника.)	Комплетиран 1 Није код куће..... 2 Одбија 3 Дјелимично испуњен 4 Није у стању испунити 5 Друго (наведи) 6	

Поново поздрави ако већ ниси и ишчитај ово испитанику:

ЈА ДОЛАЗИМ У ИМЕ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. РАДИМ НА ПРОЈЕКТУ КОЈИ СЕ БАВИ ЗДРАВЉЕМ ПОРОДИЦЕ И ОБРАЗОВАЊЕМ. О ТОМЕ БИ СА ВАМА ЖЕЉЕЛА РАЗГОВАРАТИ. ИНТЕРВЈУ ЋЕ ТРАЈАТИ ОКО 45 МИНУТА. СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ ПРИКУПИМ ЋЕ ОСТАТИ СТРОГО ПОВЈЕРЉИВЕ И ВАШИ ОДГОВОРИ НИКАД НЕЋЕ БИТИ ИДЕНТИФИКОВАНИ. ИСТО ТАКО, НЕМАТЕ ОБАВЕЗУ ДА ОДГОВОРИТЕ НА ПИТАЊА НА КОЈА НЕ ЖЕЛИТЕ ДАТИ ОДГОВОР ТЕ СЕ ИЗ ИНТЕРВЈУА МОЖЕТЕ ПОВУЋИ У БИЛО КОЈЕ ВРИЈЕМЕ. МОГУ ЛИ САДА ПОЧЕТИ?

Ако добијеш дозволу, почни интервју. Ако испитаник не пристане на интервју, захвали се и пређи на следећи интервју. О резултатима и поновној посјети поразговарај са својим супервизором..

UF10. САДА ЖЕЛИМ ПИТАТИ О ЗДРАВЉУ СВАКОГ ДЈЕТЕТА МЛАЂЕГ ОД 5 Г., О КОМЕ СЕ ВИ БРИНЕТЕ, КОЈА САДА ЖВИ СА ВАМА. САДА ЖЕЛИМ ПИТАТИ О (ИМЕ). КОЈЕГ МЈЕСЕЦА И ГОДИНЕ ЈЕ (ИМЕ) РОЂЕН/А ? Питај: КАДА ЈЕ НЕГОВ / ЊЕН РОЂЕНДАН ? Ако мајка или скрбник знају тачан датум, упиши датум рођења, иначе заокружи 98 за дан.	Датум рођења: Дан НЗ дан98 Мјесец Година.....	
UF11. КОЛИКО ЈЕ ГОДИНА (ИМЕ) НАПУНИО-ЛА НА СВОЈ ЗАДЊИ РОЂЕНДАН? Забљежи број навршених година.	Доб у навршеним годинама	

РЕГИСТРАЦИЈА РОЂЕЊА И МОДУЛ РАНОГ УЧЕЊА		BR
BR1. Да ли (<i>уме</i>) има родни лист ? Могу ли га видјети?	Да, виђен..... 1 Да, није виђен..... 2 Не..... 3 НЗ 8	1⇒BR5
BR2. Да ли је (<i>уме</i>) рођење регистровано у матичном уреду?	Да..... 1 Не..... 2 НЗ 8	1⇒BR5 8⇒BR4
BR3. Зашто (<i>уме</i>) рођење није регистровано?	Прескупо 1 Предалек пут 2 Нисам знао-ла да треба регистровати.... 3 Нисам хтио-ла платити таксу 4 Не знам гдје се региструје..... 5 Друго (<i>наведи</i>)..... 6 НЗ 8	
BR4. Да ли знате како се региструје рођење ваше дјеце ?	Да..... 1 Не..... 2	
BR5. <i>Проверји доб дјеце у UF11: Дијете има 3 или 4 године?</i>		
<input type="checkbox"/> Да. ⇒ <i>Настави са BR6</i>		
<input type="checkbox"/> Не. ⇒ <i>Иди на BR8</i>		
BR6. Да ли (<i>уме</i>) похађа неки организован програм едукације или програм едукације за малу дјецу као што су приватне или јавне установе, укључујући вртић или дјечији центар у заједници?	Да..... 1 Не..... 2 НЗ 8	2⇒BR8 8⇒BR8
BR7. У задњих седам дана, колико је сати отприлике (<i>уме</i>) ишао-ла тамо?	Бр. сати	
BR8. У последња 3 дана, јесте ли ви или било који члан домаћинства преко 15 г. били са (<i>уме</i>) укључени у неке од наведених активности:		
<i>Ако да, питај: Ко је био укључен у ову активност са дјететом - мајка, отац дјетета или други одрасли члан домаћинства (укључујући и скрбника / испитаника)?</i>		
<i>Заокружи оно што одговара.</i>		
BR8А. Читао књиге или гледао сликовнице са (<i>уме</i>)?	Књиге	Мајка Отац Други Нико А В Х У
BR8В. Причао приче (<i>уме</i>)?	Приче	А В Х У
BR8С. Пјевао пјесме са (<i>уме</i>) ?	Пјесме	А В Х У
BR8Д. Извео (<i>уме</i>) ван куће, у двориште, или у ближу околину ?	Извео вани	А В Х У
BR8Е. Играо се са (<i>уме</i>)?	Играо се са	А В Х У
BR8Ф. Провео вријеме са (<i>уме</i>) именујући ствари, причајући, бројећи, и/или цртајући?	Провео вријеме са	А В Х У

РАЗВОЈ ДЈЕТЕТА		СЕ
<i>Питање СЕ1 треба сваком скрбнику поставити само једанпут</i>		
СЕ1. КОЛИКО КЊИГА ИМА У ДОМАЋИНСТВУ? УРАЧУНАЈТЕ И ШКОЛСКЕ КЊИГЕ АЛИ НЕ ДРУГЕ КЊИГЕ ЗА ДЈЕЦУ КАО ШТО СУ СЛИКОВНИЦЕ <i>Ако 'ниједна' унеси 00</i>	Број не-дјечијих књига 0 __ Десет или више не-дјечијих књига..... 10	
СЕ2. КОЛИКО ДЈЕЧИЈИХ КЊИГА ИЛИ СЛИКОВНИЦА ИМАТЕ ЗА (име) ? <i>Ако 'ниједна' унеси 00</i>	Број дјечијих књига..... 0 __ Десет или више књига 10	
СЕ3. ЗАИНТЕРЕСОВАНА САМ ДА САЗНАМ О ИГРАЧКАМА, СТВАРИМА КОЈИМА СЕ (име) ИГРА КАДА ЈЕ КОД КУЋЕ. ЧИМЕ СЕ (име) ИГРА? ДА ЛИ СЕ ИГРА: СТВАРИМА У ДОМАЋИНСТВУ, КАО ШТО СУ ЗДЈЕЛЕ, ТАЊИРИ, ЧАШЕ, ЛОНЦИ? ПРЕДМЕТИМА И МАТЕРИЈАЛИМА НАЂЕНИМ ОКО КУЋЕ, КАО ШТО СУ ШТАПОВИ, КАМЕЊЕ, ЖИВОТИЊЕ, ШКОЉКЕ ИЛИ ЛИШЋЕ? ИГРАЧКАМА НАПРАВЉЕНИМ КОД КУЋЕ, КАО ШТО СУ ЛУТКЕ, АУТИЋИ И ДРУГЕ ИГРАЧКЕ ИЗ КУЋНЕ РАДИНОСТИ? ИГРАЧКЕ КОЈЕ ДОЛАЗЕ ИЗ ПРОДАВНИЦЕ? <i>Ако испитаник каже "ДА" на било коју поменути категорију, постави прецизнија питања о томе чиме се дијете игра како би добио сигурнији одговор</i> <i>Кодирај са Y ако се дијете не игра ни са чим од поменутог.</i>	Предметима у домаћинству (здјеле, тањири, шоље, лонци).....А Предметима и материјалима нађеним око куће, као што су штапови, камење, животиње, шкољке или лишће.....В Играчкама направљеним код куће (лутке, аутићи и друге играчке направљене код куће).....С Играчке из продавницеD Не спомињу се играчке.....Y	
СЕ4. ПОНЕКАД ОДРАСЛИ КОЈИ СЕ БРИНУ О ДЈЕЦИ МОРАЈУ ИЗАЋИ ИЗ КУЋЕ У КУПОВИНУ, ДА ОПЕРУ ВЕШ, ИЛИ ИЗ ДРУГИХ РАЗЛОГА ТЕ МОРАЈУ ОСТАВИТИ МАЛУ ДЈЕЦУ СА ДРУГИМА. ОД ЗАДЊЕГ (дан у недјељи) КОЛИКО ЈЕ ПУТА (име) ОСТАВЉЕН-А НА ЧУВАЊЕ ДРУГОМ ДЈЕТЕТУ (ОДНОСНО, НЕКОМЕ МЛАЂЕМ ОД 10 ГОДИНА)? <i>Ако 'ниједан' унеси 00</i>	Број пута..... __ __	
ЦЕ5. ТОКОМ ПОСЉЕДЊЕ НЕДЈЕЉЕ, КОЛИКО ЈЕ ПУТА (име) ОСТАВЉЕН-А САМ-А? <i>Ако 'ниједан' унеси 00</i>	Број пута..... __ __	

МОДУЛ О ДОЈЕЊУ		BF
BF1. ДА ЛИ ЈЕ (име) ИКАДА ДОЈЕН(А)?	Да..... 1 Не..... 2 НЗ 8	2⇒BF3 8⇒BF3
BF2. ДА ЛИ ОН / ОНА ЈОШ СИСА?	Да..... 1 Не..... 2 НЗ 8	
BF3. Од овог доба јуче, да ли су он / она добили ишта од набројаног: <i>Читај сваку ставку и забиљежи одговор прије него пређеш на сљедеће питање.</i>		
		Д Н НЗ
BF3А. ВИТАМИНСКЕ ИЛИ МИНЕРАЛНЕ ДОПУНЕ ИЛИ ЛИЈЕКОВЕ ?	A. Витаминске допуне 1 2 8	
BF3В. ОБИЧНУ ВОДУ?	B. Обичну воду 1 2 8	
BF3С. ЗАШЕЋЕРЕНУ ВОДУ, ВОДУ СА УКУСОМ, ВОЋНИ СОК ИЛИ ЧАЈ ИЛИ ИНФУЗИЈУ?	C. Зашећерену воду или сок 1 2 8	
BF3Д. ОРАЛНУ ТЕЧНОСТ ЗА РЕХИДРАЦИЈУ (ОРС)?	D. ОРС..... 1 2 8	
BF3Е. ДЈЕЧИЈУ ХРАНУ ?	E. Дјечију храну 1 2 8	
BF3Ф. РАЗБЛАЖЕНО, У ПРАХУ ИЛИ СВЈЕЖЕ МЛИЈЕКО?	F. Млијеко 1 2 8	
BF3Г. ДРУГЕ ВРСТЕ ТЕЧНОСТИ?	G. Друге течности..... 1 2 8	
BF3Н. ЧВРСТУ ИЛИ ПОЛУЧВРСТУ (КАША) ХРАНУ?	H. Чврсту или получврсту храну ... 1 2 8	
BF4. <i>Пројери BF3X: Дијете примило чврсту или получврсту (кашасту) храну?</i> <input type="checkbox"/> Да. ⇒ <i>Настави са BF5</i> <input type="checkbox"/> Не или НЗ. ⇒ <i>Иди на сљедећи Модул</i>		
BF5. Од овог доба јуче, колико пута је (име) ЈЕО(А) ЧВРСТУ, ПОЛУЧВРСТУ ИЛИ МЕКУ ХРАНУ НЕ РАЧУНАЈУЋИ ТЕЧНОСТИ?	Бр. пута ____ Не знам 8	
<i>Ако је 7 или више пута, убиљежи '7'.</i>		

МОДУЛ О ЊЕЗИ БОЛЕСНОГ ДЈЕТЕТА		СА
<p>СА1. ДА ЛИ ЈЕ (<i>име</i>) ИМАО ПРОЉЕВ У ПОСЉЕДЊЕ ДВИЈЕ НЕДЈЕЉЕ, ОДНОСНО ОД (<i>дан у недјељи</i>) У ПРЕТПРОШЛОЈ НЕДЈЕЉИ?</p> <p><i>Прољев се дефинише кроз опажање мајке или скрбника као три или више ријетких или воденстих столица дневно или као појава крви у столица.</i></p>	<p>Да..... 1 Не..... 2 НЗ 8</p>	<p>2⇒СА5 8⇒СА5</p>
<p>СА2. ТОКОМ ПОСЉЕДЊЕ ЕПИЗОДЕ ПРОЉЕВА, ДА ЛИ ЈЕ (<i>име</i>) ПИО-ЛА НЕШТО ОД ДОЉЕ НАВЕДЕНОГ :</p> <p><i>Гласно прочитај све наведено и забиљежи сваки одговор прије него пређеш на сљедеће питање.</i></p> <p>СА2А. ТЕЧНОСТ НАЧИЊЕНУ ИЗ ПОСЕБНОГ ПАКЕТА (ЛОКАЛНО ИМЕ ЗА ОРС ПАКОВАЊЕ)?</p> <p>СА2В. ТЕЧНОСТ НАПРАВЉЕНУ КОД КУЋЕ ПО ПРЕПОРУЦИ МЕДИЦИНСКОГ ОСОБЉА?</p> <p>СА2С. ФАБРИЧКИ ПАКОВАНУ ОРС ТЕЧНОСТ ПРОТИВ ПРОЉЕВА?</p>	<p>Да Не НЗ</p> <p>А. Течност из ОРС врећице..... 1 2 8 В. Препоручену, код куће направљену течност 1 2 8 С. Фабрички паковану ОРС течност1 2 8</p>	
<p>СА3. ТОКОМ (<i>име</i>) БОЛЕСТИ, ДА ЛИ ЈЕ ОН / ОНА ПИО-ЛА МНОГО МАЊЕ, ОТПРИЛИКЕ ИСТО ИЛИ ВИШЕ НЕГО ОБИЧНО ?</p>	<p>Много мање или ништа..... 1 Отприлике исто (или нешто мање)..... 2 Више 3 НЗ 8</p>	
<p>СА4. ТОКОМ (<i>име</i>) БОЛЕСТИ, ДА ЛИ ЈЕ ОН / ОНА ЈЕО-ЛА МНОГО МАЊЕ ОТПРИЛИКЕ ИСТО ИЛИ ВИШЕ НЕГО ОБИЧНО ?</p> <p><i>Ако "мање", питај: МНОГО МАЊЕ ИЛИ НЕШТО МАЊЕ ?</i></p>	<p>Ништа 1 Много мање 2 Нешто мање..... 3 Отприлике исто 4 Више 5 НЗ 8</p>	
<p>СА5. ДА ЛИ ЈЕ (<i>име</i>) ИМАО БОЛЕСТ СА КАШЉЕМ У ПОСЉЕДЊЕ ДВИЈЕ НЕДЈЕЉЕ, ОДНОСНО ОД (<i>дан у недјељи</i>) У ПРЕТПРОШЛОЈ НЕДЈЕЉИ?</p>	<p>Да..... 1 Не..... 2 НЗ 8</p>	<p>2⇒СА12 8⇒СА12</p>
<p>СА6. КАДА ЈЕ (<i>име</i>) БИО/ЛА БОЛЕСТАН/СНА И КАШЉАО/ЛА ДА ЛИ ЈЕ ДИСАО/ЛА БРЖЕ НЕГО ИНАЧЕ, СА КРАТКИМ БРЗИМ УДИСАЈИМА, ИЛИ ИМАО/ЛА ДРУГИХ ТЕШКОЋА СА ДИСАЊЕМ?</p>	<p>Да..... 1 Не..... 2 НЗ 8</p>	<p>2⇒СА12 8⇒СА12</p>
<p>СА7. ДА ЛИ СУ СИМПТОМИ НАСТАЛИ И БИЛИ ЗБОГ ПРОБЛЕМА У ГРУДИМА ИЛИ ЗБОГ ЗАЧЕПЉЕНОГ НОСА?</p>	<p>Проблем у грудима 1 Зачепљен нос 2 Обоје 3 Друго (<i>наведи</i>) 6 НЗ 8</p>	<p>2⇒СА12 6⇒СА12</p>
<p>СА8. ДА ЛИ СТЕ ТРАЖИЛИ САВЈЕТ ИЛИ ЛИЈЕЧЕЊЕ - ЛИЈЕК ЗА БОЛЕСТ ВАН КУЋЕ?</p>	<p>Да..... 1 Не..... 2 НЗ 8</p>	<p>2⇒СА10 8⇒СА10</p>

<p>CA9. ГДЈЕ СТЕ ТРАЖИЛИ ПОМОЋ?</p> <p>Било гдје другдје?</p> <p><i>Заокружи све што је потврђено, али НЕ сугериши одговоре.</i></p> <p><i>Ако је у питању болница, дом здравља или амбуланта, напиши име мјеста на линији. Постави питања о установи и заокружи одговарајући код.</i></p> <p>_____</p> <p>(Име мјеста)</p>	<p>Јавни сектор</p> <p>Држ. болница А</p> <p>Држ. дом здравља В</p> <p>Држ. амбуланта С</p> <p>Мед. сестра у селу Д</p> <p>Патронажа Е</p> <p>Друга јавна здр. установа (наведи) _____ Н</p> <p>Приватни медицински сектор</p> <p>Приватна болница/амбуланта I</p> <p>Приватни љекар J</p> <p>Приватна апотека K</p> <p>Мобилна амбуланта L</p> <p>Друга приватна медицинска установа (наведи) _____ О</p> <p>Друга мјеста-извори</p> <p>Рођак или пријатељ P</p> <p>Продавница Q</p> <p>Народни видар R</p> <p>Друго(наведи) _____ X</p>	
<p>CA10. ДА ЛИ ЈЕ (ИМЕ) ДАО-ЛА ЛИЈЕКОВЕ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ НАВЕДЕНЕ БОЛЕСТИ?</p>	<p>Да 1</p> <p>Не 2</p> <p>НЗ 8</p>	<p>2⇒CA12</p> <p>8⇒CA12</p>
<p>CA11. КОЈЕ ЛИЈЕКОВЕ ЈЕ (ИМЕ) ДАО-ЛА ?</p> <p><i>Заокружи све дане лијекове.</i></p>	<p>Антибиотик А</p> <p>Парацетамол/Панадол/Ацетаминопхен.. P</p> <p>Аспирин Q</p> <p>Ибупропфен R</p> <p>Друго(наведи) _____ X</p> <p>НЗ Z</p>	
<p>CA12. Провјери UF11: Дјеца млађа од 3 год?</p> <p><input type="checkbox"/> Да. ⇒ Настави са CA13</p> <p><input type="checkbox"/> Не. ⇒ Иди на CA14</p>		
<p>CA13. КАДА ЈЕ (ИМЕ) ИМАО-ЛА СТОЛИЦУ, ШТА ЈЕ УЧИЊЕНО СА СТОЛИЦОМ, КАМО ЈЕ ОДЛОЖЕНА?</p>	<p>Дијете је користило тоалет/чучавац 01</p> <p>Бачено/испрано у тоалет или чучавац .. 02</p> <p>Бачено/испрано у канал или ров 03</p> <p>Бачено у смеће (чврсти отпад) 04</p> <p>Закопано 05</p> <p>Остављена на отвореном 06</p> <p>Друго(наведи) _____ 96</p> <p>НЗ 98</p>	
<p><i>Питања која слиједу(CA14) постави свакој мајци/скрбнику само једанпут.</i></p> <p>CA14. ПОНЕКАД СЕ ДЈЕЦА ТЕШКО РАЗБОЛЕ И ПОТЕРБНО ЈЕ ДА ОДМАХ ИДУ У ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ</p> <p>КОЈИ БИ СИМПТОМИ ВАС НАВЕЛИ ДА ДИЈЕТЕ БЕЗ ОДЛАГАЊА ОДВЕДЕНЕТ У ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНИВУ?</p> <p><i>Настави питати за дуге симптоме и знакове све док испитаник не може више да се сјети неких додатних симптома. Заокружи све поменуте симптоме, али НЕ сугериши никакав одговор.</i></p>	<p>Дијете није у стању да пије или сиса..... А</p> <p>Дијете постаје све болесније В</p> <p>Дијете има високу температуру. С</p> <p>Дијете убрзано дише..... D</p> <p>Дијете тешко дише E</p> <p>Дијете има крв у столицу..... F</p> <p>Дијете слабо пије течност G</p> <p>Друго(наведи) _____ X</p> <p>Друго(наведи) _____ Y</p> <p>Друго(наведи) _____ Z</p>	

МОДУЛ ИМУНИЗАЦИЈЕ-ВАКЦИНАЦИЈЕ										IM
Ако је на располагању картон вакцинације, копирај податке у IM2-IM8 за сваку врсту имунизације које су унесене у картон. IM10-IM18 служе за уношење вакцинација које нису забиљежене на картону. IM10-IM18 ће се тражити само када картон није доступан.										
IM1. Да ли постоји картон вакцинације за (име)?				Да, виђен..... 1				2⇒IM10		
				Да, није виђен..... 2				3⇒IM10		
				Не..... 3						
(a) Унеси датум сваке вакцинације са картона.				Датум вакцинације						
(b) Упиши '44' у колону за дан ако картон показује вакцинацију али без забиљеженог датума.				ДАН		МЈЕСЕЦ		ГОДИНА		
IM2. BCG		BCG								
IM3б. Polio 1		OPV1								
IM3ц. Polio 2		OPV2								
IM3д. Polio 3		OPV3								
IM4а. DiTePer1		DPT1								
IM4б. DiTePer2		DPT2								
IM4ц. DiTePer3		DPT3								
IM5а. HepB1 (DPTHePB1)		(DPT)H1								
IM5б. HepB2 (DPTHePB2)		(DPT)H2								
IM5ц. HepB3 (DPTHePB 3)		(DPT)H3								
IM6. MORBILI (MoRuPAR)		MORBILI								
IM9. У ДОДАТКУ НА ВАКЦИНАЦИЈЕ СА ОВОГ КАРТОНА, ДА ЛИ ЈЕ (ИМЕ) ДОБИО-ЛА ИКАКВЕ ДРУГЕ ВАКЦИНЕ – УКЉУЧУЈУЋИ ВАКЦИНАЦИЈУ У ОКВИРУ КАМПАЊА ИЛИ ДАНА ИМУНИЗАЦИЈЕ?				Да..... 1				1⇒IM20		
Упиши 'Да' само ако испитаник помене вакцине BCG, Polio 0-3, DiTePer 1-3, Хепатитис Б 1-3 или Морбиле				Не..... 2				2⇒IM20		
				НЗ..... 8				8⇒IM20		
IM10. Да ли (име) икада примио-ла неку вакцину за превенцију оболијевања од неке болести, укључујући вакцинације током кампања или дана имунизације?				Да..... 1				2⇒IM20		
				Не..... 2				8⇒IM20		
				НЗ..... 8						
IM11. Да ли (име) икада примио-ла BCG вакцину против туберкулозе – односно, ињекцију у руку или раме након које је остао ожиљак?				Да..... 1						
IM12. Да ли (име) икада примио-ла "капи вакцине у уста" како би се заштитио-ла од болести – односно, полиомијелитиса?				Да..... 1				2⇒IM15		
				Не..... 2				8⇒IM15		
				НЗ..... 8						
IM14. Колико пута је дијете примило ове капи?				Бр. пута..... __ __						
IM15. Да ли је (име) икада добио-ла "DiTePer вакцина ињекције" –				Да..... 1						

ОДНОСНО, ИЊЕКЦИЈУ У РАМЕ – КАКО БИ СЕ СПРИЈЕЧИЛО ДА ДИЈЕТЕ ДОБИЈЕ ТЕТАНУС, ХРИПАВАЦ, ДИФТЕРИЈУ? (ПОНЕКАД СЕ ДАЈЕ У ИСТО ВРИЈЕМЕ КАДА И ПОЛИО)	Не..... 2	2⇒IM17
	НЗ 8	8⇒IM17
IM16. Колико пута ?	Бр. пута __ __	
IM17. ДА ЛИ ЈЕ (<i>име</i>) ИКАДА ДОБИО-ЛА "ВАКЦИНУ ПРОТИВ МОРБИЛА ИЛИ MORUPAR, ОДНОСНО ИЊЕКЦИЈУ У РУКУ У ДОБИ ОД 18 МЈЕСЕЦИ ИЛИ КАСНИЈЕ - КОЈОМ СЕ СПРЕЧАВА ДА ДИЈЕТЕ ДОБИЈЕ МОРБИЛЕ?	Да..... 1	
	Не..... 2	
	НЗ 8	

IM20. *Да ли се у домаћинству налази још неко дијете које испуњава критерије, а коме је овај испитаник мајка или скрбник?*
Проверите листу домаћинства, колона HL8.

Да. ⇒ Заврши овај упитник и затим
Иди на УПИТНИК ЗА ДЈЕЦУ ИСПОД 5 ГДОИНА СТАРОСТИ како би нови упитник примијенио на сљедеће дијете које испуњава критерије.

Не. ⇒ Заврши интервју са овим испитаником захваливши њему или њој на сарадњи.

Ако је ово посљедње дијете које испуњава критерије у домаћинству, иди на АНТРОПОМЕТРИЈСКИ МОДУЛ.

АНТРОПОМЕТРИЈСКИ МОДУЛ		АН
<p>Након што су попуњени упитници за сву дјецу, задужена особа важе и мјери свако дијете. У доњи формулар забиљежи тежину и дужину/висину, водећи рачуна да се на формулар упишу коректни подаци за свако дијете, на његов картон. Провјери име дјетета и број линије на листи домаћинства прије уношења резултата мјерења.</p>		
AN1. Тежина дјетета.	Килограми (кг)..... _ _ , _	
AN2. Дужина или висина дјетета. Провјери доб дјетета у UF11: <input type="checkbox"/> Дијете испод 2 године. ⇒ Мјери дужину (лежећи положај). <input type="checkbox"/> Дијете од 2 или преко 2 године. ⇒ Мјери висину (стојећи).	Дужина (цм) Лежећи 1 _ _ _ , _ Висина (цм) Стојећи 2 _ _ _ , _	
AN3. Идентификациони код мјерача.	Код мјерача..... _ _	
AN4. Резултати мјерења.	Измјерено..... 1 Није присутно 2 Одбило/одбијено 3 Друго (наведи) 6	

AN5. Да ли се у домаћинству налази још неко дијете које испуњава критерије за мјерење? <input type="checkbox"/> Да. ⇒ Забиљежи мјере за сљедеће дијете. <input type="checkbox"/> Не. ⇒ Заврши интервју са домаћинством, захваљујући свим учесницима за њихову сарадњу. Прикупи све упитнике за ово домаћинство и провјери да ли су сви идентификациони бројеви унесени на сваку страницу. Региструј на Информативном панелу за домаћинство број комплетираних интервјуа.
